

ОҮОЛОРГО АНАЛЛААХ БИБЛИЯ



Библия тылбааын института
Москва
2016

**Нуучча Православнай Тангаратын Дыиэтин
Саха сиринээчи епархията чөлүгэр түнэриллибитэ
20 сылын туолуутугар ананар**

О҃ОЛОРГО АНАЛЛААХ БИБЛИЯ

Ойуулаах Библия кэпсээннэрэ

Хомуйан онгордо Борислав Арапович

Редакция коллегията:

М. Васильева, А. Десницкай, Е. Калинина,
Н. Манзиенко (сүрүн редактор), А. Сучилина

Көннөрүллүбүт иккис таһаарыыттан
С. Леонтьева тылбаана

Редактор Н. Ефремов

ISBN 978-5-93943-185-9

© Институт перевода Библии, 2013, 2016

Иллюстрациялары туһанары көнүллэтилэр:

© United Bible Societies, 1994

© Standard Publishing

© Palphot, Herzlia, Israel; Pictorial Archive

© Near Eastern History, Est. All rights reserved

Күндү оңолор!

Эниги бүтүн аан дойду оғото бука барыта ааңар кинигэтин – Оңолорго аналлаах Библияны – тутан олороңут. Библия, атыннык эттэххэ, Ытык Сурийуу, элбэх үйэ анараа өттүгэр суруллубута. Онтон ыла бу кинигэ аан дойду үгүс омугун тылыгар тылбаастаммыта. Тынысынчанан уолаттар-кыргыттар, эниги биир саастылаахтаргыт, Библияны бэйэлэрин төрөөбүт – англия, кытай, француз уод.а. – тылларынан ааңаллар, оттон бүгүн эниги эмис ытык кинигэ сахалыы тылбааһын ааңар кылахтанныгыт.

Христос итэбэлин бүтүн аан дойду устун тарҗатар Православнай Тангара Дыиэтэ атын норуоттар култуураларыгар уонна тылларыгар мэлдьи олус харыстыбыллаахтык сыйынчаннаһара. Тынысынчаттан тахса сыл анараа өттүгэр сибетиэй ини-бии Кириллаах Мефодий Библия тиэкистэрин уонна Тангара сулууспатын кинигэлэрин славянныы тылбаастаабыттара, онон кинилэр Тангара ўрэжин тарҗатар кэнбээски қөлүөнэ дьонгно барытыгар үтүө холобур буолбуттара. Нуучча Православнай Тангаратын Дыиэтин үлэһиттэрэ Ытык Сурийууну биңиги Ийэ дойдубутугар олорор үгүс омуктар тылларыгар тылбаастаабыттара. Бу олус уустук үлэни ылыммыт дьонтон биирдэстэринэн Сурийууну хотугу норуоттар тылларыгар тылбаастаабыт сибетиитэл Иннокентий (Вениаминов) этэ.

Эниги аан дойду хайдах айыллыбытын, Тангара туох улуу дыктилэри онорбутун, Кини Уола Иисус Христос бу дойдуга кэлэн хайдах бынылаахтык олорбутун, хайдах өлбүтүн уонна тиллибитин туһунан ааңаргыт туһугар, Библия иккис ангаара – Санга Кэс Тыл – элбэх үтүө дьон кынамнытынан сахалыы тылбаастанан турар.

Оңолорго аналлаах Библияны ааңан бардаргыт эрэ, эниги кинини олус сөбүлүөххүт. Библия Тангара килбиэннээх дъайыларын кэпсириин таынан, эниги ессө төрөөбүт тылгытын дириңник билэргитигэр көмөлөһүөжэ. Былыр оңолор бу кинигэнэн ааңа-суройа ўрэнэллэрэ. Ытык Сурийуу тыллара энигини сөпкө туттан-хаптан сыйлдарга ўрэтиэхтэрэ: төрөппүттэргитин ытыктыырга, атын кини малын-салын ыйытыга суюх ылбат буоларга, дьонгно-сэргэжэ көмөлөһө сыйлдарга, ыраас санаалаах, чиэнинэй буоларга. Оччоң эниги

үтүөкэн бэйэлээх, дьохуннаах дьон буола улаатан ийэбүитин-ахаытын, эбэбүитин-эхэбүитин үөрдүөххүт.

Библияда ођолор Христос алгылын ыла кэлээри гыммыттарын, Айыы Тойон үөрэнээччилэрэ, улахан дьон, Киниэхэ аһарды-мыахтарын бађарбыттарын туһунан кэпсээн баар. Онуоха Айыы Тойон Иисус Христос үөрэнээччилэргээр эппит: “Ођолору Миэхэ аһардынг, кинилэр Миэхэ қэлэллэрин мэһэйдээмэн” (*Марк 10:14*).

Күндү ођолор, Ытык Суруйууну ааџар буоллаххытына, эһиги Христоска тиййэргитин ким да, туох да кыайан мэһэйдэхиэ суюча. Оттон Кини эһигини кытта төрөөбүт тылгытынан кэпсэтиэ.

*Дъокуускай уонна Ленскэй епискоба
РОМАН*

ААН ТЫЛ

Күндү ааңаачылар!

Эңиги *Оңолорго аналаах Библия*, эбэтэр, урукку аатынан *Оңо Библията* диэн кинигэни тутан олороңут. Оңо Библията 1983 сылтаныла нууччалыны тылынан 34-тә тахсыбыта, 30 омуктылыгар тылбаастаммыта уонна барыта сэттә аңаар мөлүйүөн экземпляр тираһынан бәчәэттэммитэ. Оттон бу танаары, *Оңолорго аналаах Библия*, Христос төрөөбүтэ 2000 сыллаах үбүлүйүгөр ананар.

Библия кәпсәэннәригәр кириэхпит иннинэ кылгастык Библия диэн тугун бынаарыңын. Кинини үгүстүк «Кинигэлэр Кинигэлэр» диэн ааттыыллар. Ол тою буолуоди саныгытый?

Бастакынан, Библия – көннөрү кинигэ буолбатах. Бу Айын Тангара бар дъоңгы тунаайан эппит Тыла, онон Библияны атынык өссө Ытык Суруйуу диэн ааттыыллар. Ытык Суруйууну Сибэтий Тыын көүләэхининэн пророктар, поэттар (псаломнар ааптардара), апостоллар уо.д.а. суройбуттара. Онон Библия кәпсәэннәрин ааңа олороммут, биңиги Тангара Арыллытын эрэ буолбакка, өссө бу сүдү Арыллыныны ылыммут, ону сүрэхтәригәр-быардарыгар харыстаан илдээ сылдьан биниэх тиэрдибит дъонтылын-өһүн истэббит. Библия киңи ыйытыгар бәләм эппиэти биэрбет гынан баран, биниэх тыын суолталааңы – Тангара уонна киңи сыйынанын, Тангараттан тэйбит киңи хайдах гынан Кинини кытта саңгаттан бодоруүон сөбүн туңунан – кәпсири.

Иккининэн, Библия – бүтүн аан дойду үрдүнэн саамай ааңыллар, тылбаастанар кинигэ. Бәчәэттиир станок айыллыбытыгар бастакынан Библия бәчәэттэммитэ. Онон бу кинигэ туңунан хаңан да истэ илик дъону сир саамай бүтэй муннуктарыгар эрэ булан көрсүөххэ сөп. Библия уонна кини кәрчиктэрэ аата-ахса биллибэт элбэх омуктылыгар бәчәэттэммиттэрэ. Христианнар Библияны итэбэлбит төрдө, духуобунай олоххосалайар эркээйибит диэн ааттыыллар. Бэл итэбэлтэн олох ыраах дъон Библия сюжеттарын, уобарастарын өрүү туңаналлар. Ханык да музейга киирбиппит иһин, биңиги Библия тиэмэтигәр анаммыт айым-нылары – Авраамы, Давиды, Кызыс Марияны, Христоңу дүүһүйэр

хартыыналары, скульптуралары – көрүөхпүт. Библияяттан биңиги олохпутугар бэрт элбэх тыл, этии киирбитэ, холобур, «Ной аала», «талаангын сиргэ-буорга көмүмэ», «чугастааңыгин таптаа».

Үсүүхүнэн, Кинигэлэр Кинигэлэрэ – Библия – бэйэтэ эмиэ араас кэмнэ суруллубут хас да уон кинигэлээх. Библия икки тэнэ суох – улаханнаах кыра – чааска арахсар.

ЭРГЭ КЭС ТЫЛ кинигэлэрэ, Христос төрүөн быдан иннинэ, былыргы еврей тылынан, сорохторо арамейды суруллубуттара. Эргэ Кэс Тыл сир-халлаан айыллытыттан саңалаан, Тангара бу аан дойдуну, киини хайдах айбытын, киини Тангараттан улам тэйэн олоңун Кинитэ суох онгостору ордорбутун туунан кэпсиир. Ол да үрдүнэн Тангара киинэхэ улуу таптала, амарах кыһамныта абыраабатах. Айыы Тойон Киниттэн көрдөнөр дьону өрүү истэр. Кини сир норуоттарыттан чопчу биир норуоту, Израилы, талан ылан, кинилэри кытары кэс тыл түүхэсивитэ. Онон Тангара талбыйт норуотун историята – Эргэ Кэс Тыл сүрүн тиэмэтэ.

Эргэ Кэс Тыл араас кинигэттэн турар. Сороjo Израиль историятын, сирдьиттэрин, пророктарын, атын норуоттары, былыргы улуу сабыытыйалары кэпсиир. Манык кинигэлэри история кинигэлэрэ диэн ааттыыллар. Оттон сорохторугар – пророктар кинигэлэригэр – норуоту Тангараңа эрэллэх буоларга ыңырап, кэлэр кэм кистэлэнгин арыйар пророктар аныыны-хараны саралыыр уоттаах-төлөннөөх этиилэрэ суруллубут. Эргэ Кэс Тылга ёссө киирсэллэр: поэзия кинигэлэрэ, холобур, Саалтыыр – ырыа-тойук, Тангараңа үнгүү хомуурунньюуга; былыргы муударай дьон этиилэрин, сүбэлэрин-амаларын түмэн биинэхэ тиэрдэр кинигэлэр (холобур, Соломуон Аман Өhө).

Эргэ Кэс Тылы араас ааптардар хас да үйэ устата суруйбуттара, онон ардыгар кинигэлэрэ улаханнык уратылааллар. Ол гынан бааран бука бары биир сүрүн санааны тоноюлоон этэллэр: Тангараттан бэйэтэ аккаастамматах киини Тангара хаан да хаалларбат.

САНАГА КЭС ТЫЛ Христос төрөөбүтүн кэнниттэн бастакы үйэ иккис ангаарыгар былыргы грек тылынан суруллубута. Библия иккис чааһа урут хаан да буолбатах угуулуччулаах сабыытыйалары: Иисус Христос Айыы Тойон бу сиргэ төрөөбүтүн, сулуус-палаабытын, өлөн бааран тиллибитин итиэннэ Кини олохтообут Церкова – Тангара Дыиэтэ – хайдах үүнэн-бөйөргөөн испитин кэпсиир. Бу сабыытыйалар сүрүн суйталарын евангелист Иоанн

аёйях бэргэн тылынан манык этэн туар: «Танара бу аан дойдуну ол курдук таптаан, төрөппүт Соётох Уолун, Кинини итэбэйэр ханнык баџарар киhi өлбөтүн, бараммат олохтонорун туугар, биэрбитэ» (*Иоанн 3:16*).

Ол туунан илдьит тыл – дынг чахчы Үөрүүлээх Илдьит (гректий «Евангелие»). Санга Кэс Тыл түөрт бастакы кинигэтэ – аан дойду бары христианнарын саамай суолталаах кинигэлэрэ – Евангелие диэн ааттанар. Иисус Христос сирдээж олоуж, Кини үөрэппит үөрэжин туунан кэпсиир кинигэлэри евангелистар Матфей, Марк, Лука уонна Иоанн суруйбуттара. Апостоллар Дъайыларын эмиэ кинилэртэн биирдэстэрэ Лука суруйбута. Бу кинигэжэ бастакы христианнар тустарынан, кинилэр Христоска итэбэли ханнык куораттарга, дойдуларга тарђаппыттарын, аан дойдугаа Ѣ Церковы бөбөргөпүттэрин туунан кэпсэнэр.

Санга Кэс Тылга ѡссө апостол Павел уонна да атын апостоллар (Иисус Христос Үөрүүлээх Илдьити инигинэртэрэ ыыппыт үөрэнээчилэрэ) бастакы христианнарга суруйбут илдьит суруктара киирэллэр. Бу суруктар дьону истинг итэбэлгэ иитэллэр, христианин хайдах олоруухтаа Ѣын ыйан-кэрдэн биэрэллэр. Төхө да онтон Ѣла икки тыһынча кэрингэ сыл аастар, бүгүн да бу илдьит суруктар тыын суолталаахтар, аныгы дьону биһигини бэрт элбэххэ үөрэтэр-уһийар улуу күүстээхтэр.

Санга Кэс Тыл бүтэхик кинигэтэ, Иоанн Богослов Арыллыята (гректий «Апокалипсис»), кэнэбэхи төлкөлүүр, тиһэх кэми, история мунур уһугун, арыйар. Бу кинигэ киhi аймааха эрэли сађар: хайдахтаах да алдъархай аангнаабытын ишин, ол барыта ааһыаца. Бу орто дойду эмиэ хаһан эрэ суюх буолуоха, оччою кини оннугар атын, быдан ордук, бараммат үйэлээх аан дойду үөскүөбэ, ону Библия санга халлаан уонна санга сир диэн ааттыыр (*Арыллы 21:1*).

Биһиги бу *Ођолорго аналаах Библияда* киллэрбит ытык тиэкис-тэрбитин үксүн бэйэббит тылбытынан кэпсээтибит эрээри, сорох кэрчиктэри хайдах баарынан уларыппакка биэрдивит. Онуоха саамай киэнгник тарђаммыт нууччалыы Синодальний тылбаа-хы, төхө кыалларынан, чугастык тутуһа сатаатыбыт. Ол эрээри ардыггар цитаталары кылгатан, аныгы аађааччы өйдүүрүн курдук, аттаран киллэрдивит. Кэпсээннэр хантан ылышлыбыттара, ытык Суруйу кинигэтин аата, нүөмэрэ, кинигэ хас биирдии

сирэйин аллараа өттүгэр эбэтэр тиэкискэ бэйэтигэр ускуопка иһигэр ыйылынна.

Урукку *Ођо Библията* эдэр аађааччыларга – ођолорго – ту-хуланара, ол гынан баран улахаттар эмиэ сөбулээн аађалларын иһин, 1990 сылтан сађалаан биһиги улахан дьонгно анаммыт атын кэрчиктэри эбии киллэртээн барбыппыт. Ону таһынан бу үбүлүөйгэ анаммыт санга кинигэбээ элбэх тиэкис көннөрүллэн киирдэ.

Ођолорго аналлаах Библияны бэлэмниир үлэбитигэр биһиги иннибитигэр бэрт уустук сорук турбута. Бу ытык кинигэттэн ханнык кэрчиктэри талан ылар ордугуй? Тугу кылгатыахха, оттон тугу аађааччыга толору биэриэххэ сөбүй? Туруоруммут сорукпутун хайдах толорбууппутун биһиги бэйэбит съианалыыр кыхапты суох, ону эһиги, аађааччылар, быһаарыаххыт буоллађа. Ол эрээри бу дьођус кинигэбээ толору Библия мунурун булларбат күнду баайыттан кыракый да кылаат кыайан киирбэтэбэ биллэрэ.

Библия тылбааын институтун үлэњиттэрэ



ЭРГЭ КЭС ТЫЛ



Аан дойду айыллыыта

Ту айгыр-силик аан ийэ дойду барахсан: бачымах сулустар, былыштар, сир симэбэ сибэккилэр, көтөр-сүүрээр уонна иэгэйэр икки атахтаах биһиги хайдах баар буолан хаалбыппытын киши эрэ барыта дъиктиргии, сөбө-махтайа саныыр. Сир-халлаан киэн киэллитигэр тух да бэйэтэ дъаалытынан ўөскээн-үөдүйэн кэлбэтэбэ биллэр суол эбээт. Биһигини тулалыыр кэрэмэн эйгэ бүттүүнэ кинини Ким эрэ улуу муударай өйдөөх айбытын кэрэнилиир. Ытык Суруйууга, Библияقا, аан дойду Айыы Тангара Тылынан айыллыбытын туунан кэпсэнэр.

Аан бастаан Тангара халлааны уонна сири айбыт.

Сир тух да көстүүтэ суюх иччитэх эбит, түгэбэ биллибэт далай үрдүгэр им балай харанга ыаһыран турара; арай уу үрдүнэн Тангара Тыына сайа көтөрө.

Тангара: «Сырдык буоллун», – диэбит, онуоха сырдык буолбут.

Тангара сырдык үчүгэйин көрбүт уонна сырдыгы харангаттан араарбыт.

Тангара сырдыгы «күнүс», харананы «түүн» диэн ааттаабыт. Түүн ааһан, сарсыарда буолбут: биир күн бүппүт.

Тангара: «Уу ортолугар ууну икки ангыы араарап кытаанах аранга баар буоллун», – диэбит.

Тангара кытаанах аранданы айбыт, ол кэннэ аранга анныгар уонна үрдүгэр баар ууну тус-туспа араарбыт. Оннук буолбут.

Тангара кытаанах аранданы «халлаан» диэн ааттаабыт. Түүн ааһан, сарсыарда буолбут: иккис күн бүппүт.

Тангара: «Халлаан анныгар баар уу биир сиргэ мунньюстан, уу анныттан кураанах таңыстын», – диэбит. Оннук буолбут.

Тангара кураанаы «сир» диэн, оттон уу мунньюстубутун «бай-жал» диэн ааттаабыт. Итиэннэ Тангара ону көрөн сөбүлээбит.

Тангара эппит: «Сир күөх үүнээйини, сиэмэнэн ууhyуур оту-маһы, сиэмэлээх отон эгэлгэтин биэрэр маһы ўөскэт-тин», – диэбит. Оннук буолбут. Сир күөх үүнээйини, сиэмэнэн ууhyуур оту-маһы, сиэмэлээх отон эгэлгэтин биэрэр мас бары көрүнүн ўөскэппит. Тангара ону көрөн эмиэ сөбүлээбит.

Түүн ааһан, сарсыарда буолбут: үһүс күн бүппүт.

АЙЫЛЛЫЫ 1:1-13



Аан дойду айыллыыта (салгыыта)

Тангара: «Халлаан ньюуругар түүнүү күнүстгэн араарап, күнү-дышлы бэлиэтээн кэми-кэрдини аафар сырдатааччылар баар буоллуннар.

Сири сырдатар туутттан кинилэр халлаан ньюуруттан тыктыннаар», – диэбит. Оннук буолбут.

Тангара икки сүдү сырдатааччыны: улаханын – күнүгүү, кыратын – түүнүү салайарга анаан айбыт, ол кэннэ суулустары онгорбут.

Тангара сири сырдаттыннаар, күнүскүнү-түүнгүнү салайдыннаар, сырдыгы харангаттан араардыннаар диэн, суулустары халлаан ньюуругар олохтообут. Итиэннэ Тангара ону көрөн сөбүлээбит.

Түүн ааһан, сарсыарда буолбут: төрдүс күн бүппүт.

Тангара: «Ууга балык арааһа, үөн-көйүүр, хамсыыр харамай үөскээтин; көтөр кыннатаах эгэлгээтэ сир үрдүнэн халлаан ньюуругар көттүн», – диэбит.

Тангара сүүнэ балыктары, моёйдору, ууга сылдьар хамсыыр харамайы уонна көтөр кыннатаах энгин араас көрүнгүн тус-туспа уустаан айбыт. Итиэннэ Тангара ону көрөн сөбүлээбит.

Тангара кинилэри албаан: «Ууһаан-тэнийн, үксээн иниң, ууну толорун. Сир үрдүгэр тылбыйар кыннатаах арааһа элбээтин», – диэбит.

Түүн ааһан, сарсыарда буолбут: бэһис күн бүппүт.

Тангара: «Сир тыынар тыыннаабы үөскээтин, үөнү-көйүүрү, хамсыыр харамайы көрүнгүнэринэн наардаан ууһаттын», – диэбит. Оннук буолбут.

Тангара суол-суол аттаран, кыыл-сүөл эгэлгээтин, сүөһүнү, үөнү-көйүүрү айбыт. Итиэннэ Тангара ону көрөн сөбүлээбит.

Мунгурда суюх күүстээх Айыры Тангара Тылынан айыллыбыт ураты кэрэ, уоскулангнаах сир ийэ ис-иһиттэн тупсан-торолуйан, ыраас салгынынан сайа тыына турбуута. Ол эрээри өссө да силигэ сите илигэ. Тангара аны дьону айан, кинилэри сиргэ олохтуур санаалааба. Дьон бу үтүөкэн бэйэлээх тургуу бараан дойду дьоллоох туонастыгар Айыры Тангараларын кытта ыкса бодоруһан олоруухтаахтара.

АЙЫЛЛЫЫ 1:14-25



Бастакы дьон айыллыты

Тангара эппит: «Аны Бэйэбитигэр холоон, Биһиэхэ маарынныыр мөссүөннээх киини айыахха. Кини уу балыгын, халлаан көтөрүн, кылы-сүөлү, сир идийн, сир үрдүгэр баар тыынаар тыыннаабы барытын баһылаан-көһүлээн оло-руохтун».

Онон Тангара Бэйэтигэр холоон, Тангарацаа маарынныыр мөссүөннээх киини, эр кини уонна дъахтар гынан, айбыт. Итиэннэ Тангара кинилэри албаан: «Ууһаан-үксээн иининг, элбээнг-тэнийинг, бу сиргэ сириэдийнг уонна уу балыгын, халлаан көтөрүн, сир кылын-сүөлүн барытын баһылаан», – диэбит. Ол кэннэ Тангара эппит: «Мин энги аһыыргытыгар анаан сир үрдүгэр сиэмэнэн ууһуур оту, сиэмэлээн ас биэрэр маһы барытын биэрэбин. Оттон сир кыыла-сүөлэ, халлаан көтөрө, сир үрдүгэр баар тыынаар тыыннаах аһыырыггар күөх үүнээйини биэрэбин». Оннук буолбут. Тангара айбыт аан айылҹатын сыйыйан көрбүтэ – барыта тух да олус үчүгэй эбит.

Түүн ааһан, сарсыарда буолбут: алтыс күн бүппүт.

Халлаан, сир уонна онно баар барыта сити курдук айыллыбыт. Сэттис күн үүнүүтэ Тангара үлэтин түмүктээбит, онон сэттис күнүгэр Кини бары үлэтийттэн сыйньяаммыт.

Тангара дьону олус кэрэ-үтүө, дьоллоох-соргулаах гына айбыта. Кинилэр Айыы Тангараларын уонна бэйэ-бэйэлэрин таптыыр этилэр. Эр кини Адам, дъахтар Ева диэн эбитетэр.

Тангара айбыт сирин дьонгээ көрүнг-истинг диэн биэрбитэ. Адам-наах Еваны албаан баран, Айыы Тойон илин Едемнээ эриэккэс бэйэлээх ырай саадын үүннэрбитэ уонна кинилэри онно олохтообута. Тангара кинилэргэ бу саады харыстаан, көрөн-истэн үүннэринг диэн соруйбуута.

АЙЫЛЛЫЫ I:26-31; 2:7-22



Адамнаах Ева ырайтан үүрүллүүлэрэ



Л эрээри Адамнаах Ева Тангара тылын истибэтэхтэрэ, онон Тангара кинилэри ырайтан үүрэн кэбиспитэ. Ол маннык буолбута.

Айыы Тойон кинилэргэ бу саадка үүнэн турар ханнык бајаарын мас отонун сиэххитин сөп, арай үтүөнү-мөкүнү билии маын отонун ончу тытыман, ону сиэтэххитинэ өлүөххүт диэбитэ.

Сатана – Тангараңа утарылаа ырын – Адамнаах Еваны өлөрөргө бынаарыммыта. Биирдэ кини моёй үөн буолан Еваңа сыйллан кэлэн: «Тангара ити эниги ырай бары маын отонун сииргитин боппута чахчы дуо?» – диэн ыйыппыта. «Биңиги манна баар отонтон барыттын сиибит, – диэбитэ Ева. – Арай ырай ортолугар үүнэн турар биир мас отонун сиэхтээбэйр буолуох, таарыйарбыт да көнүллэммэт. Ону сиэтэхпитинэ, биңиги өлөр үхүбүт». Онуоха ужалдылаах моёй үөн: «Суюх, эниги өлүөххүт суюж, – диэн сирдьигинээбитэ. – Ол отону сиэбит күнгүйтүттэн ыла хараххыт аһыллан, тангаралар курдук үтүөнү-мөкүнү араарын кыахтаныаххыт. Тангара ону билэр».

Бу кэпсэтий кэнниттэн Ева били бобуулаах маын отонун тухо да нахаа бајара, ымсыыра көрөр буолбута. Мас отоно олус миннүүгэс быһыылаађа, көрүнгэ да үчүгэйэ бэрдэ, итиэннэ саамай угуйара – киңиэхэ билиини эрэннэрэрэ. Онон Ева, тулуйбакка, биир отону туура тардан, сиэн барбыта, эригэр Адамнаа биэрбитин анараангыта эмиэ сиэбитэ. Ол иинин Тангара Адамнаа эппитэ: «Ойојун тыхын истэнггин, Мин „итинтэн сиэмэ“ диэн боппут маын отонуттан сиэбитинг иинин, сири кыраатым. Аны тыыннааъын тухары аһыыргын улахан эрэйинэн булуунуон. Сиргэр-буоргар төннүөххэр диэри, көлөһүнгүн тоҕон турал, сиир бурдуккун үүннэриэн. Буортан тахсыбытын, буоргар кирииэн». Итиэннэ Айыы Тойон Адамнаах Еваны, хаһан да эргиллибээт гына, ырайтан үүрэн кэбиспитэ. Бастакы дьон ити курдук аныыыга киирбиттэрэ.

АЙЫЛЛЫЫ 3:1-23





Кайн уонна Авель



дамнаах Ева икки уоллаахтара. Биирдэрэ Авель манышигыт, оттон кини убайа Кайн сир онгорооччу этилэр.

Биирдэ Кайн үүннэрбит сирин аһыттан Айыы Тойонгно бэлэх биэрбитэ, Авель эмиэ барааннарын бастакы төрүөбүттэн бэлэхтээбите. Айыы Тойон Авелы уонна кини бэлэжин үөрүүнэн ылыммыта, оттон Каины уонна кини бэлэжин сэргээбэтэжэ. Кайн онтон уордайан, сирэйэ-харацаа дьэбин уохуйбута. Онуоха Айыы Тойон Каингна: «Эн тоёо уордайдынг, туохтан маннык дьэбин уохуйдун? – диэбитэ. – Утүөнү онгорор буоллаххына, төбөүн өрө тут. Оттон кунаажаны онгорор буоллаххына, аанынг таңыгар аныыы сыйтар; төхө да эйигин угуйбутуун иһин, эн аныыга бас бэриниэ суюхтааххын». Ол эрээри Кайн ордугурбуур санаатын кыламмакка, инигэр иитиэхтий сылдьбытыа. Дъэ онтон биирдэ кини, иккиэйэжин ходунацаа сылдьар кэмнэригэр, быраатын Авелы өлөрөн кэбиспитэ. Авель хаана тохтон, сир үрдэ кып-кыныл буолбута.

Айыы Тойон Каины аныыны онгорбутун иһин буруйдаадыбыта, онон кини үүрүллэн, хаамаайы дыилжаланан, сир устун ускул-тэскил сылдьбытыа.

АЙЫЛЛЫЫ 4:2-12




Улуу мотуок. Ной аала

Wийэттэн үйэ утум-ситим солбууллан, Адамнаах Ева сыйдааннара сиргэ элбээн-тэнийэн испиттэрэ. Мянгнай утаа үгүстэрэ Айыы Тангараны ытыктыыр, Киниэхэ сүгүрүйэр этилэр, онтон кэлийн Тангара тылын улам кэхэр буолан барбыттара. Арай биир эрэ киши, Ной, Аяааччытыгар эрэллээх хаалан, Тангара көнгүлүн толорорун уураппатаа. Апостол Петр кинини «Кырдыгы тарбатааччы» диэн ааттаабыта (*Петр 2-с илдьит суруга 2:5*). Ной Тангараны ис сүрэжиттэн таптыыра, онон Кини Тынынын сүрэбэр-быарыг гар дирин ник ингэринэн сылдьара.

Айыы Тойон бар дьон сигилитэ-майгыта сатарыйан, өйө-саанаата татыарыйан, аныыга эрэ тардынтар буолбутун, хайлара да кырдыгы тутуспатын көрөн: «Айбыт дьоммун сир үрдүттэн имири сотоум, кинилэри айбыппын кэмсинним», – диэбитэ.

Айыы Тойон амарах алгынын соютох Ной эрэ ылбыта. Тангара киниэхэ эппитэ: «Мин сир үрдүгэр олорооччулары имири эхиэм: сири аныынан-харанан толорбуттарын ишин, барыларын суюх онгороум. Онон эн гофер мастан аалла онохун; онтукаын хостоох гын уонна ишин-таынын барытын сымаланан сот. Эн онгостон бүппутүнг кэннэ, Мин уу мотуогун ыытаммын, сиргэ баар тыынтарыннаацы барытын төрдүттэн эхиэм. Оттон эйигин кытта кэскиллээх кэс тылбын түнэrsиэм, онон эн аалгар уолаттаргын, кэргэнгингин, кийииттэргин кытта кириэбин».

АЙЫЛЛЫЫ 6:5-18



Улуу мотуок саңаланыыта

Тангара соруйбутун Ной барытын толорбута. Аал бэлэм булбутугар Айыы Тойон Нойга эппитэ: «Мин хараўым далыгар кырдыксыт көнө киһи сојотох эн эрэ хааллын, онон дьиэ кәргэнгин кытта аалгар киир. Итиэннэ туюх баар ыраас кыыл-сүөл бары көрүнгүттэн атырын-тыһытын сэттэлии паараны, быртах кыыл бары көрүнгүттэн эмиэ атырын-тыһытын иккилии паараны ыл. Хотобайдоох бииhin ууha эстибэтии курдук, көтөр кыннаттаахтан эмиэ сэттэлии паараны атырын-тыһытын ыл. Аны сэттэ күнүнэн Мин түөрт уон күннээх түүн устата сэллээбеккэ түһэр ардаы ыытаммын, сиргэ баар айбыт харамайбын барытын имири сотуођум».

Ной Айыы Тойоно эппитин толорон, дыонун, кыылын-сүөлүн кытта аалыгар киирбитин кэннэ, Айыы Тойон аал аанын Бэйэтинэн лип гына ыга сабан кәбиспитэ. Сэттэ хонон баран дохсун ардах саңаланан, түөрт уон түүннээх күн тухары тохтоло суох курулаччы куппута. Сир-дойду барыта ууга баран, бэл үрдүк хайлар арбастара кытта көстүбэт булбута. Арай сојотох аал эрэ дагдайан уста сылдыбыта. Сиргэ баар буола сылдыбыт тыынар тыыннаах: киһи аймак, кыыл-сүөл, көтөр кыннаттаах бииhin ууha – барыта имири эстибитэ, Ной аалыгар киирбиттэр эрэ тыыннаах ордон хаалбыттара.

АЙЫЛЛЫЫ 7:1-23



Улуу мотуок бүтүүтэ




луу мотуок сүүс биэс уон күнү быһа тохтооботох. Дъэ онтон Тангара Нойу уонна кини аалыгар баар кыылсы-сүөлү өйдөөн кэлбите. Тангара сиргэ тыал түһэрбитигэр халлаан дохсун ардаа тохтоон, сиргэ уу улам тардан барбыта. Ной аала Аарат хайаа тиксибитэ. Түөрт уон хонон баран Ной түннүгүн аhan, уу түспүтүн-түспэтэжин билээри, суорун ыыппыта. Сир өссө да ууга баран сыйтар буолан, суора төннөн кэлэ турара. Онтон Ной аны холуубун ыыппыта, онтуката эмиэ кураанах сири булбакка, төттөрү көтөн кэлбите. Сэттэ хонон баран, Ной холуубун хат көтүпүтэ. Ол күн киэхэтигэр холууба тумсугар маслина чээл күөх лабаатын ытыран кэлбите. Онон Ной сир кууран эрэрин билбите.

Өссө сэттэ хонон баран, Ной холуубун эмиэ көтүпүтэ, онтуката баран баран төннүбэтэжэ. Ной аалын аанын аhan, ууга барбыт сир кууран хаалбытын көрбүтэ. Тангара киниэхэ эппитэ: «Кэргэнггин, уолаттаргын, кийииттэргин кытта алгыттан та-быс; илдъэ сылдыбыт кыылларгын эмиэ таһаартаа, сир устун тарбанан, ууһаан-тэнийэн бардыннаар».

АЙЫЛЛЫЫ 7:24 – 8:17





Танара киңиэхэ эппит кэс тыла үонна кустук



Ой дыиэ кэргэнийн кытта аалыттан тахсыбыта, сүөһүтүн, кыллын-сүөлүн, көтөрүн-сүүрэрийн эмиэ барытын та-хаарбыта. Кыллара бука бары сири биир гына тарбаммыттара, көтөрдөрө эмиэ баран хаалбыттара.

Ной сурба таастары таһан, кыстаан сиэртибэннык онгорбута үонна ыраас кыл-сүөл, көтөр бары көрүнүттэн Танараца сиэртибэ биэрбитэ. Айыы Тойон, Ной сиэртибэтин сөбуллээн: «Аны киңи туһуттан Мин сири кырыам суюңа, – диэн эрэннэрбитэ. – Төһө да киңи санаата эдэр оюу сааһыттан қуһаңгна тардыһылаа-бын иин, аны тыынар тыыннаабы барытын имири эниэм суюңа. Онон сир үрдүгөр бурдук ыһыыта-хомуура, тымныы-куйаас, сайын-кыһын, күн-түүн быстыя суюңа».

Айыы Танара Нойу үонна кини уолаттарын алгырыг гар өссө маннык диэбитэ: «Мин эниэхэ үонна энгири удьордаргыгар кэскиллээх кэс тылбын эттэбим буоллун: аны сиргэ тыынар тыыннаах ууттан эстиэ суюңа, сир үрдүн имири сотор улуу мотуок кэлиэ суюңа. Мин сир олохтоохторугар биэрбит кэс тылым бэлиэтинэн былыкка түһэр кустук буолуоңа. Сиргэ уулаах хара былыты үүрэн ажалахпына, кустук дъэрэлийэн тахсыаца, оччо-ђо Мин киңиэхэ эппиппин, үйэлэргэ кэниллибэт кэс тылбын, өйдөөн кэлиэбим. Ол буолуо Мин сир олохтоохторун кытта тү-хэрсибит сөбуллэниум бигэ бэлиэтэ».

АЙЫЛЛЫЫ 8:18-22; 9:8-17





Вавилон башнята

Иой уолаттарын удьурдара сир устун ууһаан-тэнийэн, улам үксээн испиттэрэ, улуу мотуок кэннинээби норууттар бука бары кинилэртэн үөскээбиттэрэ. Ол гынан баран кинилэр улуу мотуок иннинэ олорбут дъонтон туюх да ордуга суохтара.

Оччотоюгуга сир үрдүгэр бука бары биир тылынан сангаалла-ра. Биирдэ кинилэр бииргэ түмсэ түүнэн: «Сир-сир аайы бытанан суола-иини суюх буола симэлийэн хаалбат туһгар, куорат уонна халлаангна тиййэр үрдүк башня туттан аат-суол онгостуююн», – диэн сүблэспиттэрэ. Айы Тойон кинилэр тута сылдьяар башнялаах куораттарын көрөөрү, үөһэттэн түүнэн эппитэ: «Бу бары биир тыллаах биир омук дьоно соруммуттарын хайаан да ситииниилэр. Онон түүэммит, аны бэйэ-бэйэлэрин өйдөспөт буолалларын туһгар, кэпсэтэр тылларын булкуйан кэбишиэбинг». Онтон ыла ол сир аата Вавилон, «Булкуллуу», диэн буолбута.

Айы Тойон киhi аймаы сир устун арђам-тарђам ыыталаан, куораттара ситэ тутуллубакка хаалбыта.

АЙЫЛЛЫЫ 11:1-9



Авраам

Ау ойууга энigi Аврамы көрөбүт. Кэлин Тангара кинини «Авраам» диэн ааттаабыта. Ол аата, тылбаастаатаахха, «үгүс омуктар ажалара» диэн. Авраам Айыы Тойону мунтура суюх итэ-бүйэрэ, Киниэхэ ис сүрэйттэн бэринниилээх, истигэн киhi этэ, ол иhин Тангара кинини доjорум диэн ааттаабыта. Айыы Тойон биhiэхэ эмиэ туhaайан Ытык Суруйууга этэр: «Мин кэриэстэр-бин толорор буоллаххытына, эnги Мин доjотторум буолаьт» (*Иоантан Сибэтий Евангелие 15:14*).

Биирдэ Тангара Авраамнга: «Төрөбүт сиргин, аймах-билэ дьонгнун, ажан дьиэтин-уотун хаалларан, Мин ыйар сирбэр кө-хөн бар, – диэбитэ. – Мин эйигиттэн улуу норуоту үөскэтиэм, эйигин алжыам, албан аатырдыам, оччою эн бар дьонгно алгыс төрдө буолуонг. Мин эйигин алжааччылары алжыам, эйигин кы-рааччылары кырыам; эн сир норуоттарыгар бука барыларыгар алгын ажалыян».

Авраам Айыы Тойоно эппитин барытын толорбута. Кини оло-бүттэн уларыйан, кэргэнин Сараны, быраатын уолун Лоту уонна туюх баар мунньюммут баийын-дуолун, чаjар дьонун бука барыларын илдъэ, Ханаангнга, Айыы Тойон ыйбыт сиригэр, аттаммыта.

Ханаангнга кэлбиттэригэр онно, Море дууп ойуурун аттыгар, Авраамнга Айыы Тойон көстөн: «Мин бу сири эн сыдьяаннаргар биэриэбүм», – диэн эрэннэрбитэ.

АЙЫЛЛЫЫ 12:1-7




Авраамнаах Лот

Авраамнаах, Тангара ыйбытын курдук, дьоннорун кытта Ханаан сиринэн айаннаан, Вефиль таһыгар кэлэн тохтообуттара.

Авраам үлүскэн үптээх-астаах олус баай киһи этэ. Кини кыныл да, үрүн да көмүһэ, сүөһүтэ-аһа баһам элбэй. Быраатын уола Лот эмиэ туспа тангас отуулардааца, бөдөн да, кыра да сүөһүлээбэ. Бэрт сотору баайдара аһары элбээн, иккиэн биир сиргэ кыайан батан олорбот чинчилэммиттэрэ. Мэчирэнтэн сылтаан бостууктара бурайсар буолбуттара. Ол иinin Авраам Лотка: «Эн биһикки биир хаан дьон буоллахпыт, онон бэйэбит да, бостууктарбыт да иирсиэ суюх тустаахпыт, – диэбитэ. – Бусир киэбэ кэтит, көхсө киэнг, онон эн миигиттэн арахсан туспа бар. Эн хангас диэки бардаххына – мин унга диэки хайыныам, эн унга диэки бардаххына – мин хангас диэки халбарыйыам».

Лот тулатын эргиччи көрүммүтэ. Ол көрдөүнэ, Иордан хотото ён буордаах, илгэ быянг эркиннээх сир киэнэ үтүүтэ эбит. Онон кини бу хочону таларга быһаарынан, Авраамтан арахсан, дьонун кытта иннээ Содом куоракка диэри тэнийэн олорбута. Содом олохтоохторо буоллахына сүрдээх хабыр быһылаах, кырыктаах дьон этилэр, кинилэр Айыы Тойону утары элбэх аныыны-буруйу онгороллоро.

АЙЫЛЛЫЫ 13:1-18



Тангара Авраамы эрэннэрийтэ

Т от арахсан барбытын кэннэ, Айы Тойон Авраамнга эппитэ: «Тулаьын эргиччи көрүн. Ити хотунан-соңуруунан, илингнинэн-арбаанан тайаан сыйтар киэн нэлэмэн сири Мин эйиэхэ уонна эн ыччаттаргар үйэ-саас тухары биэрэбин. Эн сыдьяаннаргын сир кумаьыны элбэтиэм; сиргэ баар кумах кыырпаьын ахсаанын аахпыт киhi, бажар, эн сыдьяаннаргын ааџан ситиэ».

Авраам Мамре дууп ойуурун сађатыгар олохсуйан, онно Айы Тангараџа сиэртибэннык туппута.

Биирдэ Тангара Авраамнга хат көстөн: «Мин эйиэхэ бигэттэн бигэ куйаьынг буолабын. Эйигин улуу маннъя күүтэр», – диэбитэ. Онуоха Авраам Айы Тойонгно эппитэ: «Оо, Айы Тойон Тангарам, миэхэ тугу биэриэнгий? Ааппын аттатар ыччатым суюх эбээт. Эн миэхэ ою биэрбэтиг, онон баайбын-дуолбун чајарбар хааллараарбар тиййэбин».

Айы Тойон киниэхэ: «Эн баайынг чајаргар тиксиэ суюђа, төрөлгүүт уолгар тиксиэбэ», – диэбитэ. Итиэнэ Авраамы таһырдья танааран баран эппитэ: «Бу киэн халлааны анаар уонна, кыайан ааџар буоллаххына, сулустары аах. Эн сыдьяанынг сити курдук көй элбэх буолуођа».

Авраам Айы Тойону итэбэйбитэ, ол иһин Айы Тойон кинини кырдыктаах көнө киhi диэн билиммитэ.

ОНТОН ТАНГРА АВРААМНГА: «Кэргэнгнин Сараны мантан инньэ Сара диэн ааттаама; кини аата аны Сарра диэн буоллун, – диэбитэ. – Мин кинини алъям, оччођо кини эйиэхэ уол оюну төрөтүө. Мин кинини алъям, оччођо киниттэн норуоттар ўөскүөхтэрэ, кини сыдьяаннара норуоттар ыраахтааџылара буолуохтара».

АЙЫЛЛЫЫ 13:14-16; 15:1-6; 17:15-16



Тангара үс ааньала Авраамнга кэлийтэ

15 иирдэ Авраам, күнүскү сыралжан куйаас сатылаан турдаёна, отуутун аяцар олорон, иннигэр үс киhi турарын көрбүтэ. Бу дьон Айыы Тойон ыыппыт ааньаллара буолалларын кини сонно өйдөөбүтэ. Ыалдыыттарын дыиэтигэр киллэрэн, ас тардан күндүлэббитэ-маанылаабыта. Ахаан бүтэн баран, ол дьонтон биирдэстэрэ Авраамнга: «Эхиил лоп курдук баччаџа эйиэхэ эмиэ тийийэн кэлиэм, онно кэргэнин Сарра уол оюлонуоџа», – диэббитэ. Сарра итини истэн: «Бачча сааңыран баран, оннук үөрүүнү билэrim кэлииhi дуо?» – диэн инигэр күлэ санаабыта.

Онуоха Айыы Тойон Авраамнга: «Сарра ити туохтан күллэ? – диэббитэ. – Айыы Тойон ыарырҗатара диэн баар үhу дуо? Эппит кэммэр эхиил кэлиэм, оччоџо Сарра уол оюлонуоџа».

Айыы Тойон эппит тыла boldьоџор туолбута. Кини эрэннэр-битин толорботоџо, тугу эмэ кыйайбатаџа диэн суюх.

АЙЫЛЛЫЫ 18:1-19; 21:1-3



Содом уонна Гоморра куораттар имири эстиилэрэ

Т

үөрт куораты – Содому, Гоморраны, Адманы уонна Севоимы – халлаантан уот түнэн имири эспитэ. Айыы Тойон ити куораттар олохтоохторун содур быңызыларыттан уонна үгүс ыар анызыларыттан уордайбыта. Кини Содому энэр санаалааын Авраамнга эрдэттэн биллэрбитигэр Авраам ол анызылаах куораты аһын-харыный диэн ааттаспыта. Онуоха Айыы Тойон, куорат үрдүнэн уон көнө киши көүннэжинэ, куораты харыстыам диэн эрэннэрбитэ. Ол гынан баран Содомнга уон көнө киши хайдах да кыйайан көстүбэтэбү.

Онтон маннык буолбута. Содомнга Лот диэн ааттаах олус көнө, кырдыксыт киши кәргәнин, икки кызынын кытта олороро. Биирдэ Тангара киниэхэ киниллии сэбэрэллээн икки аанньялы ыыппыта. Халлаан боруорсуйан эрэрэ. Ыалдытымсах Лот кинилэри, аанньял буолларын билбеккэ, дьиэтигэр киллэрэн күндүллэбитет-маанылаабыта.

Киэхэ, өссө утуда иликтэринэ, Содом олохтоохторо, эдәрдин-эмэн-ниин куорат бары муннуктарыттан куомуннашан кэлэн, Лот дьиэтин төгүрүйбүттэрэ. Итиэннэ бэйэтин таска ынгыран ылан: «Били хонохорун ханналарый? Манна биниэхэ таһаартаан кулу эрэ», – диебиттэрэ. Лот кинилэргэ утари тахсан, дьиэтин таһыттан хатаан баран: «Дојотторуом, кэбининг, мин дьиэбэр ыалдытыы кэлбит дьону атаастааман», – диэн көрдөспүтэ. Анараангылар санаалара быыппастан: «Көр эрэ маны, кэлии киши эрээригин, бинигини үөрэйтээри гынаңын дуо? – диэн өс-саңа буолбуттара. – Оччотугар билигин бэйэжин өссө куһаңанык кэбилиэхпит». Содом дьоно Лотка ыга анньян кэлэн, ааны алдъятаары ампаалыктаспыттара. Онуоха аанньяллар Лоту дьиэбэ киллэрэн баран, ааны инияттэн хатаан кэбиспиттэрэ. Оттон таска турдааччылары бука барыларын қыратыттан улаханыгар диери көрбөт онгорбуттара. Ол кэннэ Лотка: «Бу дойду хара дъайынта халыңгабытын Айыы Тойон көрөн турар, онон билигин бу сири имири энэбит», – диебиттэрэ. Лоту кәргәнин уонна икки кызынын кытта куораттан сиэтэн таһаарбыттара. Аанньяллартан биирдэстэрэ Лотка: «Кэннигин хайыспакка, хайаңа куот, оччоң тыыннаах хаалыян», – диэн сэрэппитэ.

Лот Сигорга күн олох үөхө ойуута тиийбитэ. Ол кэмнгэ Айыы Тойон Содомнаах Гоморраңа халлаантан уот ардаңы кутан, бу икки куораты, кинилэр тулаларын, олохтоохторун, отторун-мастарын бүтүннүүтүн имири эспитэ. Эрин кэнниттэн иңээр Лот кәргәнэ, куораты эргиллэн көрөбүн диэн, туус оствуолбаңа кубулуйбута.

АЙЫЛЛЫЫ 19:1-26; ИККИС СОКУОН 29:23





Авраам Исаагы сиэртибэлиир

Тангара үс аанньала Авраамгэ сылдыбытын кэннэ лоп курдук биир сыл буолан баран, Сарра уол оюону төрөппүтэ. Авраам күүтүүлэх уолун Исаак диэн ааттаабыта.

Биирдэ, Исаак хороччу улаапытын кэннэ, Айыы Тойон, кулута Авраам төхө бэриниилээжин билээри, кини итэбээлин тургутан көрөргө бынаарыммыта. Ол ихин Авраамгэ: «Тапталлаах соётох уолгун Исаагы илдьэ Мориа сиригэр бар уонна Мин эйиэхэ ыйбыт хайбар кулуун уматан, кинини Миэхэ сиэртибэлээ», – диэбитэ.

Тангара бу сорудаын толорор Авраамгэ тух да олус ыарахан этэ. Ол эрээри кини Айыы Тойонгэ биир тылы утары эпштээжэ. Сарсыарда эрдэ туран мас мастиан, онтун өсүөлүгэр тиэйбитэ, итиэннэ икки хамнааччытын уонна Исаагы кытта Айыы Тойон эппит сиригэр барбыта.

Исаак, ажата Тангараца ханнык сиэртибэни онгуруохтааын билбэт буолан: «Аяа! Уоппут да, маспыт да баар, оттон уматар барааммыт оюото ханнаный?» – диэн ыйып пыта. Авраам: «Тоо-йуом, Тангара уматтарар бараанын оюотун Бэйэтэ буулнуоја», – диэн хардарбыта.

Тангара ыйбыт сиригэр кэлбittэрэ. Авраам, үлэхиттэрин аллара хаалларан баран, уолун илдьэ хайа үрдүгэр тахсыбыта уонна сиэртибэнниггин бэлэмнээбитинэн барбыта. Манын барытын чохчолуу ууран баран, Исаагы кэлгийэн мас үрдүгэр сыйтыарбыта. Ол кэмнэ халлаантан кинини Айыы Тойон аанньала: «Авраам! Авраам! – диэн ынтырыбыта. – Кэбис, оюофор илиигин көтөүүмэ, оюоун тыытыма. Эн Тангараттан куттанаргын, Мин туспар баар-суюх соётох уолгун да кэрэйбэккин биллим. Онон эйигин алжыам, эн сыйдааннааргын, халлаан сулуунуу, муора кумааныны элбэтиэм. Мин тылбын толорбутун ихин, эн сыйдааннарын сир бары норуоттарыгар алгыс төрдө буулнуохтара».

АЙЫЛЛЫЫ 22:1-18



Ревекка

K

Ун-дышл аастар-ааһан испитэ. Авраам бүдүгүрэ қырдыбыта, оттон уола Исаак ситэн-хотон сүүнэ киһи буолбута. Биирдэ Авраам саамай бэринийлээх чаðарын ынгыран ылан, Месопотамия хоту өттүгэр Харран куоракка баран, Исаакка кэргэн кэпсэтэригэр соруйбута. Чаðар сонно Месопотамия ёа, Авраам бираата Нахор олорор куоратыгар, аттаммыта.

Кини онно айаннаан тиййээт, Исаакка анаммыт қыстынын көрсүүннэр диэн, Айыы Тойонтон көрдөспүтэ: «Оо, Айыы Танара! Бука диэн ол қыыһы бүгүн миэхэ манна ыытан, тойоммор Авраамнга үтүөтэ-өнгөтө онгор дуу. Мин тэгил дойдуттан тэриллэн кэлэммин, бу куорат қыргыттара уу баñар сирдэригэр турабын. Утахпын ханнарыахпын күпсүуннаах уугуттан иһэрт диэбит қыыһым „иñий, тэбиэннэргэр эмиэ кутан биэриэм“ диэтэйнэ, Эн ол қыыһы кулуккар Исаакка анабыккын, тойоммун үтүө хараххынан көрбүккүн мин чахчы билиэм этэ».

Арай итини сите этэн бүтэ да илигинэ, Ревекка диэн кэрэ бэйзээх қыыс тиййэн кэлбитэ. Қыыс күпсүунугар толору уу баñан баран төннөн эрдэйнэ, Авраам чаðара кэнниттэн эккирэтэн тиййэн: «Уугуттан миэхэ иһэрпэккин ээ», – диэн көрдөспүтэ. Онуоха анараангыта бэрт улгумнук: «Иñий, тойонуом», – дии түспүтэ. Итиэннэ киһи утаðын ханнарыбытын кэннэ, өссө: «Тэбиэннэргин барыларын уулатыам», – диэн соñуппута. Чаðар, Айыы Тойон айаммын бэлиэр алðаата дуу, тугун бэрдэй диэн сөñөн, қыыс тэбиэннэри уулатарын көрөн турбахтаан баран: «Тоо-йуом, эн хайларын қыыһынаðыный? Аðан дьиэтигэр хонуохпун миэхэ миестэ көстүө этэ дуо?» – диэн ыйыппыта. Ревекка мин Нахор уолун Вафуил қыыһынабын диэн хоруйдаабыта. Чаðар ону истээт, үөрүү бөбөтүн үөрэн, Айыы Тойонгы сүгүрүйбүтэ, Авраам бираатын дьиэтигэр чуо бааччы сирдээн аðалбытын иñин, урый-айхал эппитэ.

Итиэннэ Вафуил дьиэтигэр тиййэн, Авраам кинини дойдутуугар, бэйэтин аймахтарыгар уолугар Исаакка кэргэн кэпсэтиннэрэ ыйыппытын кэпсээбйтэ. Төрөппүттэрэ Ревекканы ынгыран ылан: «Бу кинини кытта барсыаң этэ дуо?» – диэн ыйыппыттара. Қыыс тута сөбүлээмmitэ. Дьиэллэхтэр эмиэ бука бары сөбүлээннэр, алгыс үтүөтүн алðаан, қыыстарын биэрэн ыйыппыттара.

АЙЫЛЛЫЫ 24:1-60





Исаактаах Ревекка

I

евекка уонна Авраам чаџара, тэбиэнинэн бэрт өр айаннаан, Исаак кинилэри кэтэхэр дойдтуугар тиййэн кэлбиттэрэ.

Ол киэхэ Исаак хонууга дъаарбайа сылдьан, кэпсэтиилээх кынха кэлэн инэр караванын көрбүтэ. Ревекка эмиэ Исаагы көрөөт, миинэн инэр тэбиэниттэн түхэ охсугута. Итиэннэ аргынгыттан: «Ити кимий?» – диэн ыйыппыта. Анараангыта: «Мин тойонум дъэ ити инэр», – диэн хардарбыта уонна Исаакка тиййэн, хайдах айаннаан сылдыбытын кэпсээбитэ.

Ревекка Исаакка кэргэн тахсыбыта. Айын Тойон эдэр ыалга икки уол оюну бэлэхтээбитэ, уолаттары Исаав уонна Иаков диэн ааттаабыттара. Төхө да игирэлэрин ишин, Исаав инники төрөөбүт буолан, ыал бастакы оюутун аатын ылбыта.

О ёлор улааппыттара. Исаав чулуу булчут буолан, киэн сиринэн тэлэхийэ сылдьан бултуур-алтыыр идэлэммитэ, оттон Иаков, сыйыары сымнаџас көрсүө уол, дьиэтиттэн-уотуттан олох ырааппат этэ. Ажалара Исаак, улахан уола өлөрбүт көтөрүн этин сөбүлүүр буолан, Исаавы ордороро, Ревекка буоллађына Иаковын таптыыра.

АЙЫЛЛЫЫ 24:63-67; 25:24-28





Иаков ақатын алғынын ылар

K

ырдъар сааңыгар Исаак икки хараңынан барбах эрэ бору-тар буолбута. Өлөрө чугаңабытын билэн, кини алғынын улахан уолугар биэриэн баңарбыта. Онон биирдэ Исаавы ыңғыран ылан, мас көтөрүттән кини сөбүлүүр аһын күөстәэн ажаларыгар соруйбута. Ол кәнниттән алғынын биэриәх буолан эрэннэрбитэ.

Итини истәэт, Ревекка, кыра уолун Иаковы ыңғыран ылан, барытын кәпсәэн биэрбитэ. Кини ажаларын алғынын Исаав буолбакка, Иаков ылылан баңарара. Онон кәргәнин Исаагы албын-ныырга санаммыта. Исаав бултуу барбытын кәннә, Ревекка Иаковы выттан, икки козел оютун ажалтарбыта уонна ажалара сөбүлүүр аһын астаабыта. Онтон Иаковка убайа Исаав бырааһынныкка кэтэр мааны таңаһын кэтэрдибитэ. Улахан уол этин тириитэ хо-йуу түүләэбә, онон аны аҗата кыра уол илиитин имәрийән көрөн кимин сәрэйиэ диэн, ийэлэрэ козел оюлорун тирииләрин ылан, Иаков илиитин, мөонньун бүрүйбүтэ.


Иаков, ийэтэ Ревекка хоторон биэрбит этин туппутунан, аҗатыгар киирбитэ: «Аңаа, эппиккин барытын толордум. Мә эрэ, бу эйиәхә ажалбыт көтөрүм этиттән амсайан баран, миигин алҗаа». Онуоха аҗата: «Тоойуом, бәттәх кәл. Имәрийән көрүүм, чахчы Исаавын дуу, атыңын дуу?» – диэн уолун ыңғыран ылбыта.

Иаков чугаңаан кәлбитигэр Исаак кинини туппахтаан көрөн баран: «Сангата эмиэ да Иаковка дылы, илийтэ буоллаңына Исаав киэнә», – диэбитэ. Иаков илиитэ, козел тириитинән эриммит буолан, Исаав илиитин курдуга, ол иһин аҗата билбәтэбә. Онон били бәләмнәппит аһын көрдөөн ылан аһаабыта. Сүрэбә сөбүлүүр аһын астына-дуоңуяа аһаан баран, уолун алҗаабыта.

Ити курдук албыннаан, Иаков убайыгар анаммыт алғыны ылбыта. Онтон ыла Исаав быраатын абааһы көрөн, кинини өлөрөрөгө санаммыта.

АЙЫЛЛЫЫ 27:1-41





Иаков түүлэ

Певекка Иисав кини тапталлаах уолун өлөрөргө санаммын билэн, ону Иаковка кэпсээн биэрбитэ. Уонна убайа уордайбыта ааһыар диэри, Месопотамияقا күрээн, таайыгар Лавангна олороругар субэлээбитэ.

Исаак эмиэ айангна турохтаах уолун ынтыран ылан, ийэн дойдтууттан Месопотамияттан эрэ кэргэн кэпсэтээр, бу дойдтууттан Ханаантан ыларга сананыма даҕаны диэн кэриэхин эппитэ. Кини Иаковы: «Мунгура суюх кыахтаах Айыы Тангара эйигин алгыаҳтын, Авраам ылбыт алгыыһын эйиэхэ уонна эн кэнэҕески ыччаттаргар тосхойон, бу тииийэхтээх сиргин, Тангара Авраамна биэрбит өлбүгэтин, эйиэхэ аныаҳтын», – диэн алճаабыта. Онон қыра уоллара, тыынын тэскилэтэн, Месопотамиялыр буолбута.

Иаков бэрт элбэх күн айаннаабыта. Биирдэ аһаҕас халлаан анныгар хонорго күһэллэн, күрбэ тааһы сыттанан баран, утуйан хаалбыта. Ол түүн Тангара киниэхэ бэрт дьикти түүлү туһээппитэ. Арай көрдөүнэ, өндөл халлаангна тииийэр үрдүк кирилиэс турар әбит, ол устун Тангара аанньяллара түһэллэр-таксаллар. Оттон кирилиэс мунгуутуур чыпчаалыгар Айыы Тойон Бэйэтинэн туран Иаковка этэр: «Мин Айыы Тойоммун, эн аҕан Авраам уонна Исаак Тангараалара буолабын. Бу сытар сиргин Мин эйиэхэ уонна эн сыдъааннаргар биэриэйим. Мин эйигин кытта өрүү бииргэбин, онон эйигин, ханна да барбытын иһин, арангаччылыам».

Иаков уһуктан кэлэн: «Айыы Тойон дынг чахчы манна баар әбит, ону билбэтэхпин! – диэн санга аллайбыта. – Бу сир Тангара дьиэтэ, халлаангна тахсар суол аартыга әбит». Итиэннэ били сыттанан утуйбут тааһын мэнгэ өйдөбүннүүк гына туроран баран, Айыы Тойонгно маннык эрэннэрбитэ: «Өскөтүн Тангара миигин кытта бииргэ сылдъян айаммар арангаччылаатаҕына, аһырыбар ас, тангнарбар тангас биэрэн, аҕам дьиэтигэр этэнгнэ аҕаллаҕына, Айыы Тойон миэхэ Тангарам буоллаҕына, бу мин турорбут өйдөбүннүүк тааһым Тангара ытык тааһа буолуоһа. Уонна, Айыы Тангара, Эн миэхэ бэлэхтииргиттэн барытыттан уон гыммыт биирин мин өрүү Эйиэхэ биэрэ туроҕум».

АЙЫЛЛЫЫ 27:41-46; 28:1-5; 10-22





Иаковтаах Рахиль көрсүүлүлэрэ

Иаков Месопотамиялыр суолунан салгыы айаннаан, кэм-ниэ-кэнэбэс дэлэй мэччирэнгнээх өнг сиргэ тиййэн кэлбитэ. Сүхүөб ууллан, улахан сымара таас сабылаах холуодьас аттыгар тохтообута. Ол турал көрдөүнэ, бостууктар үөр барааннарын уулата-уулата, холуодъяны тааһынан төттөрү сабан иһэллэрэ.

Холуодьас аттыгар үс үөр бараан уулуу кэлэн турара. Иаков бостууктартан: «Эниги Нахор уола Лаваны билэбйт дуо?» – диэн ыйыппыта. Бостууктар: «Билэн бөөбө. Кыыһа Рахиль, барааннарын уулата, оол иһэр», – дэспиттэрэ. Бэрт сотору бараанын үөрүн илдъэ эдэркээн кыыс тиййэн кэлбитэ. Кини Иаков таайын, ажата Лаван, барааннарын манырыа.

Рахиль кэлбитигэр Иаков ыаraphан тааһы сыңарытан, барааннары уулаппыта. Онтон кыыһы сүүһүттэн уураан ылаат, үөрүүтүттэн ытысы-ытысы, киниэхэ убайа буоларын эппитэ. Рахиль ону истэн, дьиэтигэр сүүрэн тиййэн аҗатыгар кэпсээбитэ. Иаков кэлбитин билэн, Лаван киниэхэ утары тахсыбыта, куүһан ылан уураан баран, дьиэтигэр киллэрбитэ.

Иаков, таайыгар хаалан, кини барааннарын маныры буолбута. Лаван кыыһын Рахили кэргэн ылар туһугар, Иаков сэттэ сыл үллээббитэ. Ол сэттэ сыл киниэхэ аҗайах хонук курдук элэс гынан ааспыта – Иаков Рахили оннуук күүсکэ таптыыра. Лаван киниэхэ икки кыыһын, Лияны уонна Рахили, кэргэн биэрбитэ. Манна Месопотамияда Иаков уон биир уолламмыта, биир кыыстаммыта, кэлин Ханаангга өссө биир уол оюломмута.

Иаков олус баай киһи буолбута. Кини кэргэttэрин, оюлорун кытта тангас отууга олороро. Элбэх эр киһи да, дъахтар да ку-луттааџа, сүөһүтэ-аһа, бараана, тэбиэнэ, өсүөлэ эмиэ баһаам этэ.

АЙЫЛЛЫЫ 29:1-28



Иаков Тангараны кытта тустар

Биирдэ Айыы Тойон Иаковы Месопотамияттан тахсан төрөбүт сиригэр, Ханаан дойдтуугар, төннөрүгэр соруйбуу. Онон Иаков кэргэлтээрин, оёолорун, муспут көлөхүнүн барытын ылан унныуктаах уүн айанга туруммуу. Убайа Исаав урукку ёстүйбүтэ ааспрытын дуу, ааспатаңын дуу билбэт буолан, кини сэрэх муунгутаан убайын алы гынаары, эрдэ элбэх бэлэжи ыыппыта.

Дойдуларыгар айаннаан иһэн, өрүскэ тийийн кэлбиттэрэ. Иаков, дьонун оломнотон унгуор туоратан баран, кытылга соютојун хаалбыта. Онно биир Ким эрэ кэлэн кинини кытта халлаан сырдыар диэри тустубуута, ол туста сылдъян, Иаков өттүгүн унгуојун эчэппитэ. Онтон тынг хатыыта Иаковка: «Күн тађыста, Миигин ыыт», – диэбитетигэр Иаков: «Алгыссын биэрэ иликкинэ, Эйигин ыыппаппын», – диэн хардарбыта. Анаараангыта: «Эн аатын кимий?» – диэн ыыппыта. Иаков эппитэ. Онуоха Тустааччыта: «Аны эн аатын Иаков буолбатах, Израиль диэн буолуу, – диэбитетэ. – Эн Тангараны кытта туһуннун, онон мантан инньэ дьону киһилээбэт буолуонг».

Иаков: «Оттон Эн аатын кимий?» – диэн ыыппыта. Анаараангыта: «Мин ааппын тоёо ыыытађын?» – диэбитетэ уонна аатын эппэтэбэ. Ол кэнниттэн Иаковы албаабыта.

АЙЫЛЛЫЫ 32:9-31



Иаковтаах Исав иллэхийлэрэ

Иаков Ханаан сиригэр чугаанаан баран, Исав киниэхэ түөрт сүүс киhiлээх утary кэлэн иhэрин көрбүтэ. Кини убайыгар тиййэн, сэттэ төгүл сиргэ тиййэ сүгүрүйбүтэ. Исав сүүрэн кэлэн, быраатын кууhan ылбыта, иккиэн куустуhan туран ытаспыттара. Онтон Иаков кэргэttэрэ, ожолоро, чаjар дъахталлара кэлэн, Исавка сүгүрүйбүттэрэ.

Исав Иаковтан: «Итиччэ элбэх бэлэjи миэхэ тоёо ыыттын?» – диэн ыыйпьыта. «Эйигин кыыhырбатын диэммин», – Иаков ахаjастык хардарбыта. «Кэбис, миэхэ барыта дэлэй, – диэбитэ Исав. – Онон бэйэн киэнэ бэйэjээр хааллын».

Иаков: «Миигин этэх-бытах санаабат буоллаххына, бэлэхбин ыл. Тангара көмөтүнэн миэхэ эмиэ барыта дэлэй», – диэн сөбүлэспэтэjэ, итиэннэ Исавы тылыгар киллэрэн, бэлэjин олоччу ылларбыта.

Исав дъиэтигэр-уотугар төннүбүтэ, оттон Иаков Ханаан сиригэр, Сихем куорат таhыгар, тиййэн олохсуйбуta. Онно сир атылаhан ылан, тангас отууларын туруоруммута уонна Айы Тойон Тангара аатыгар сиэртибэнныик онгорбуta.

Иаков убайыттан Месопотамияjа күрээн иhэн түhээбит дыикти түүлэ – Тангара алгыhын ылытыта – ити курдук туолбуta. Айы Тойон киниэхэ эрэннэрбитин барытын толорбуta, Иаков да маxтанарын умнуbатаjа.

АЙЫЛЛЫЫ 33:1-20



Иосиф – Иаков тапталлаах уола



он Иаков Ханаан сиригэр хат олохсуйбута. Манна Рахиль иккис уолун Вениамины төрөлпүтэ. Иаков аны уон үс оёлоох буолбута: уон икки уоллааџа (Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Иосиф, саамай кыралара Вениамин) уонна биир Дина диэн кыыстааџа. Иаков оною түгэчинээбى оётуун Иосибы уолаттарыттан барыларыттан ордороро.

Иосиф уон сэттэ саастааџыттан убайдарын кытта бараан үөрүн манаспыта. Убайдара туух эмэ куһаџаны онгордулар да, кини ону барытын аџатыгар кэпсээн биэрэрэ. Биирдэ Иаков Иосифка дьэрэккээн ойуулаах олус кэрэ тангањи бэлэхтээбитэ. Убайдара ону көрөн, аџалара Иосибы барыларыттан ордук таптырын өйдөөннөр, бырааттарыгар өстүйэ санаабыттара.

АЙЫЛЛЫЫ 37:1-4





Иосиф түүлэ

Тиирдэ Иосиф убайдарыгар түүлүн кэпсээбитэ: «Бөлгүн мин туту түхээбиппин истинг эрэ. Биниги бука бары бааһынада түүтэх баайа сылдьар эбиппит. Арай, доюур, мин түүтэйим көбүс-көнөтүк туран кэллэ, онуоха энтигүй түүтэхтэргит бары тула туран, миэнгэр сүгүрүс гыннылар».

Убайдара: «Эхиэх ыраахтаа ё буолуом диэри гынааҕын дуо? – диэн өхүргэнэн турбуттара. – Ама да эн буолтуң иниин, бинигини салайбат инигин?» Итантэн ыла кинини абааҕы көрөллөрө ордук күүхүрбүтэ.

Иосиф өссө биир түүлү түхээн баран, онтун эмиэ: «Арай түхээтэхпинэ, күн, ый уонна уон биир сулус бары миэхэ сүгүрүйэллэр эбит», – диэн убайдарыгар кэпсээн биэрбитэ.

Бу түүлүн кини убайдарыгар эрэ буолбакка, аҕатыгар эмиэ эпитетэ. Аҕата уолун мөһөн: «Энгин-энгини түхээнгин! Ама ийэлээх аҕанг уонна убайдарынг эйиэхэ кэлэн, сиргэ тийиэ сүгүрүйүхүүт үүг дуо?» – диэбитэ.

Уолаттар бука бары абаккара санаабыттара, оттон аҕата буоллааҕына Иосиф кэпсээнин өйүгээр-санаатыгар тутан хаалбыта.

Биирдэ улахан уолаттар ыраах сүөһү маныы сылдыбыттара. Иаков убайдарынг хайдах сылдьалларын баран билсэн-көрсөн кэлдиэн, Иосибы ол сиргэ ыыппыта. Уола үөрүүнү қытта улгумнук айангна туруммута.

Убайдарын бэрт өр көрдөөн, хонууга сырыттахтарына, булан ылбыта. Анараантылар бырааттарын көрөөт, «били түүллээ-химсийээччи иһэр...» диэн эндэппэккэ билбиттэрэ уонна кэллэ да өлөрөн кэбиһэрдии қуомууннаа охсубуттара. «Өлөрөн баран хайа эмэ хаспахха бырааҕынг, – дэһиспittэрэ. – Адьыр҃а кыыл тутан сиэбит диэхпит. Оччоҕо түүлэ хайдах туоларын көрүллүө».

АЙЫЛЛЫЫ 37:5-20



Убайдара Иосибы кулуттааһынға атыылышыллар

Саамай улахан убайдара Рувим, уолаттар куомуннаспыттарын истэн, Иосибы хайдах эмэ гынан быыһаан ылан аһатыгар ыытарга быыаарыммыта. Онон, Иосибы өлөрбөккө эрэ, хаспахха быраңын диэн элэ-была тылын эппитэ. Рувим тылын истэннэр, Иосиф кэлбитигэр, дъэреккән өңгнөөх мааны тангаын устан ылаат, уолу дириң хаспахха бырахпыттара.

Арай ол сылдьан көрбүттэрэ, Египеккә табаар тиэйэр атыыттар караваннара айаннаан иһэрэ. Уолаттартан биирдэстэрэ Иуда өй ыла охсон, Иосибы или дъонғо атыылышааха диэн этии киллэрбитэ. Бары эгэ-дъаңа буолан, ааһан иһэр атыыһыттарга бырааттарын атыылаан кэбиспиттэрэ. Атыыһыттар Иосибы Египеккә илдъэ барбыттара.

Убайдара козел ојотун өлөрөн, ол хаанынан Иосиф тангаын бинән баран, ону Иаковка аҗалан биэрбиттэрэ: «Бу аараттан булан ыллыбыт. Көр эрэ, эн уолун тангаһа дуу, атын дуу?» Уолун балай хаан буолбут тангаын тута билэн, Иаков хаңызыны түспүтэ: «Оо, сорбун ныйи! Бу Иосиф тангаһа дии, уолчааным киэнэ! Ођобун адзырҔа кыыл сиэтэж! Иосибы тырыта тыыппыт!» Улахан уолаттара албыннаабыттарын билбеккә, ођонньор таптыыр уолун аһыйан ытаан-сонгоон муннаммыта.

АЙЫЛЛЫЫ 37:21-35



Иосиф – Потифар тутаах үлэхитэ

Атыныыттар Египеккэ кэлэн, Иосибы фараон үрдүк со-
лооох үлэхитигэр, харабыл тойонугар, кулуттааһынгна
атынылаабыттара. Иосиф өрүү Тангараңа үнгэ сылдъар буолан, Айыы
Тойон киниэхэ барытыгар көмөлөхөрө. Тугу да соруйбуттарын
иһин, уол үлэтэ-хамнаһа табыллан иһэрэ.

Иосиф туохха барытыгар Айыы Тойон көмөтүнэн ситиһии-
лэнэн иһерин Потифар бэлиэтий көрбүтэ. Онон дыиэтин-үотун,
баайын-дуолун барытын көрдөрөөрүү, Иосибы хаһайыстыба
салайааччытынан туроурбута. Тангара Иосиф туутттан Потифар
дыиэтин-үотун алдаабыта. Уол сүүнэ ханаайыстыбаны, нэмин
табан, сатабыллаахтык салайар буолан, тойоно қыһалда диэнни
билбэккэ олорбута.

Иосиф олус үчүгэй дүүннээх, көнө унгуохтаах уол этэ. Со-
тору кинини Потифар ойою умсугуяа көрөр буолбута. Элбэх
тангараңа үнгэр-сүктэр, Айыы Тойону уонна Кини кэриэстэрин
билбэт дъахтар Иосибы көссүү оносто сатаабыта. Иосиф онно
сөбүләммэккэ, хотунугар: «Тойонум миэхэ тугун барытын эрэм-
митэ, онон манна эйигиттэн, кини кэргэниттэн, ураты атын бо-
буулаах тую да суох. Уонна хайаан мин Тангара иннигэр итинник
ыар аныныы онгостуохпуний?» – диэбитэ.

Потифар ойою, киэр аннылылан баран, Иосифтан хайдах
эмэ гынан иэстэниэн баҕарбыта. Онон уолу холуннаран, эригэр
Потифарга: «Ити биңиги дыиэбитигэр киллэрбит еврей кулутун
мииигин атаажастаары манна кэлэ сырыйтта, – диэбитэ. – Хаһыы-
таабыппар, танганаңын илиибэр хаалларан баран, куотан хаалла».

Тойон бу тыллары истэн уордайан, Иосибы ыраахтааҕы хаа-
йынылаахтара сытар түрмэлэригэр бырахтарбыта.

АЙЫЛЛЫЫ 39:1-20



Иосиф хаайыыга

И

осибы хараңа хаайыыга сыйтар да кэмигэр Айыы Тойон хаалларбатаңа, киниэхэ көмөлөһөрүн уураппатаңа. Танара аны түрмэ тойонун сүрэйин сымнатан, ол киңи Иосифка олус үчүгэйдик сиңыланнаң буолбута, онон уолу хаайыылаахтар салайааччыларынан анаабыта. Тойон Иосибы бүк эрэнэн, бэйэтэ бэрээдэги көрбөт да этэ. Оттон Иосиф Тангараны эрэнэрэ, ол иñин Айыы Тойон Иосифка өрүү ситиинини бэлэхтиирэ.

Иосиф баар хаайыытыгар ыраахтааңы икки чаңара сыйтара. Биирдэрэ ыраахтааңы аһыыр кэмигэр кини иñитигэр арыгы кутар, иккинхэ – оствуолга ас тардар, килиэп быñaар үлэлээх этилэр. Иккиэн ыраахтааңы иннигэр буруйу онгорон хаайыыга киирбитетэр.

Биирдэ бу икки киңи түүл түхээн баран, ол түүллэрин хайдах да кыайан тойоннооботохторо. Ону истэн, Иосиф кинилэргэ: «Түүл суолтатын Танара арыйар буолбатах дуо? Миэхэ кэпсээн эрэ», – диэбитэ.

Бастаан арыгы кутааччы түүлүн кэпсээбитэ. Кини үс салаалаах виноград умнашын түхээбит, арай, онтуката сибэккилэнэн баран отонноон барбыт. Арыгы кутааччы ол отону хомуйян, сүмэйинин ыган фараонгна биэрбит.

Иосиф кини түүлүн сонно быñaаран биэрбитэ: «Үс лабаа – үс хонук. Үс күнүнэн фараон эйигин үлэбэр төнүннэриэ, онон уруккуң курдук арыгы кутааччы буолан, арыгылаах иñитин киниэхэ туттарыан. Хата оччоюна миигин умнаайаңын, мантан таһаартараар».

Онтон аны килиэп быñaаччы түүлүн кэпсээбитэ. Кини түхээтэ-бинэ, төбөтүгэр үс чарт тымтай үрүт үрдүгэр ууруллубут. Саамай үөхээнгни тымтайга ыраахтааңы араас аха-чөлэ угуллубут, ону көтөрдөр көтөн кэлэ-кэлэ, тоңсуйан тобугураталлар.

Килиэп быñaаччы түүлүн истэн баран, Иосиф: «Үс тымтай – үс хонук, – диэбитэ. – Үс күнүнэн фараон ыңыртаран ылан, эйигин маска ыйатыаңа, оччою өлүккүн көтөрдөр көтөн кэлэн тоңсуйуохтара».

Айыы Тойон Иосифка арыйбыта барыта лоп курдук үс хонон баран туолбута. Ол гынан баран арыгы кутааччы киңи тахсаат да, Иосиф тухунан таһы-бына умнан кэбиспитэ.

АЙЫЛЛЫЫ 39:21-23; 40:1-22





Иосиф фараон түүлүн тойоннуур

Тиирдэ Египет фараона дыкти түүлү түхээбитэ. Ол түхээтэйнэ, кини өрүс үрдүгэр турара. Эмискэ өрүстэн сэттэ эмис ынах тахсан, тростник быыһыгар мэччийбитеинэн барбыттара. Онтон аны атын сэттэ ырыган ынах өрүстэн тахсаннаар, били эмис ынахтары мэнгистэн кэбиспитетэрэ. Фараон сүрэ-кэбэ көтөн, унуктан кэлбитэ. Онтон салгтын утуйан иһэн эмиэ түхээн барбыта. Арай көрдөбүнэ, биир умнаска толору астаах бэрт үчүгэй сэттэ куолас үүнэн турара. Олору атын сэттэ куура хатан хаалбыт иинэбэс куолас үүнэн тахсан, сиэн кэбиспитетэрэ.

Унуктан бааран, фараон олус дыксинэ, ытырыктата санаабыта. Онон Египет мындыр өйдөхтөрүн ынтыртаан ылан, дыкти түүлүн кэпсээбитэ да, хайлара да күттүөннээби эппэтэбэ.

Хата бэйэтин арыгы кутааччы киһитэ хаайыыга Иосиф диэн ааттаах эдэр еврей баарын эмискэ өйдөөн кэлбитэ. Хаан эрэ ол еврей киниэхэ уонна килиэп быхааччыга түүллэрин быхааран биэрбитэ чопчу туолбуттаа. Арыгы кутааччы ону тойонугар этээтин кытта, фараон сонно хаайыыттан Иосибы ажалтарбыта. Фараон киниэхэ: «Эйигин түүлү тойоннуур кяхтаах диэн кэпсиллэр», – диэбитэ. Иосиф: «Фараонгна мин буолбатах, Тангара Бэйэтэ сөптөөх хоруйу биэриэ», – диэн хардарбыта. Фараон киниэхэ икки түүлүн иккиэннэрин кэпсээбитэ. Иосиф эппитэ: «Ити аата Тангара фараонгна сотору туюх буолуохтааын көрдөрбүт. Сэттэ эмис ынах уонна сэттэ толору куолас – Египеккэ сэттэ өнг дыыл, оттон сэттэ ырыган ынах уонна сэттэ хаппыт куолас – сэттэ өнг дыыл кэннэ кэлиэхтээх сэттэ аас-туор сыл. Түүлүн хатыламмыт, ол аата чахчы Тангара тыла эбит, онон Кини или сэрэппитин бэрт сотору толорууhy».

Итиэннэ Иосиф фараонгна муударай өйдөөх дъаһайааччыны булунан, сэттэ өнг сыл устата Египет үрдүнэн элбэх бурдугу ханааныгар сүблээбитэ.

АЙЫЛЛЫЫ 41:1-36





Иосиф – бүтүн Египет сирин тойоно

Иосиф түүлү тойоннообутун фараон олус диэн астына, сөбүгүлүү истибитэ. Онон үлэхиттэригэр: «Мантан ордук Тангара Тынынын сүрэхэр ылыммыт киһини булан ыларбыт бука саарбах буолуохтаах», – диэбитэ. Онтон Иосифка эппитэ: «Тангара итини эйиэхэ арыйбыт буоллаңына, ол аата эйигиттэн ордук өйдөөх, муударай киһи суюх эбит. Мин дыибин-уоппун мантан иннээ аны эн салайыланг, норуотум бүттүүнэ эн тылгын толоруо. Мин эйигин бүтүн Египет сирин үрдүнэн туроуоруом, бүрүстүөлбүттэн атынын барытын эйиэхэ биэрэбин».

Сонно фараон биһилэбин устан ылан, Иосиф тарбаџар кэтэрпитэ, моонньюгар кыһыл көмүс сылабы иилбитэ, күндү тангаһы таныннарабыта. Итиэннэ Иосибы бэйэтин иккис колесницачыгар олордон, норуот бүттүүнэ эжэрдэлиирин туһугар, Египет сирин биир гына кэритергэ дъаһайбыта.

Иосиф итинник үрдүк дуоһунаска ананаат, ылыммыт соругун барытын кыһамнылаахтык толорбутунан барбыта. Сут дыыл кэллэбинэ, Египет норуота хоргуйан өлбөтүн туһугар, кини өн дыыл кэмигэр манхааһайга бурдук бөхөтүн мустарбыта.

АЙЫЛЛЫЫ 41:37-48



Сэттэ сыллаах сут

С

эттэ сылынан сиргэ-дойдуга барытыгар улуу сут турбута. Иосиф Египет куораттарыгар элбэх бурдугу ханааммытын истэн, араас дойду дьоно киниттэн бурдук көрдөхө кэлэллэрэ.

Иаков эмиэ, Египеккэ бурдук баар сураын истэн, уон уолун онно бурдук атыылаыннара ыыппыта, арай кыратын Вениамины эрэ илдьэ хаалбыта.

Бүтүн Египет сирин дъаңайар тойон буолан, бурдугу норуокка бүтүүнүгэр Иосиф атыылыыра. Онон убайдара киниэхэ кэлэн сиргэ тийэ сүгүрүйэн бааран, бурдук атыылырыгар көрдөспүттэрэ. Иосиф кинилэри эндэпэлкэ билбитэ, оттон анараангылара билбэтэхтэрэ. Бырааттарын атыылыахтарыттан ыла, кини туунан тугу да истэ илик буолан, ингэн-ханан улахан тойон буолбута буолуу диэн билбэт да, сэрэйэн да көрбөт этилэр.

Иосиф, кинилэри билбэтэхэ буолан, эниги бу дойду мөлтөх өрүтүн чүнгнуу кэлбикkit быһыылаах диэбитэ. Убайдара биһиги чиэчинэй дьоммут, бары биир аба уолаттарынабыт, өссө биир кыра бырааттаахпыт, онтубут дьиэтигэр аಚатын кытта хаалбыта дии сатаабыттара да, Иосиф кинилэри истэ да барбакка, хаайыга уктаран кэбиспитэ. Онтон үүс күнүгэр ыңыртаран ылан эппитэ: «Чахчы чиэчинэй дьон буоллаххытына, биирдэскит манна хааллын, оттон атыттаргыт дьиэбитигэр баар аас-туор дьонгнугутугар бурдук илдьэ бардыннаар. Ол кэннэ, чахчы албыннаабат, кырдыхыгы этэр буоллаххытына, кыра бырааккытын илдьэ кэлээрин. Оччою эрэ бу дойдуга туох да кэтэх санаата суюх кэлбикkitин итээжийэбим».

Убайдара итини истэн: «Урут Иосибы утары онгорбут халынг аныыбыт сэтэ-сэлээнэ сittэхэ, – диэн ботур-итир кэпсэппитэрэ. – Төһөлөөх ааттаан мунганаахаабытай! Ону аһымматах бурийбутугар дъэ силлибэт сирбититтэн ыллардахпыт».

Тойон кинилэри кытта тылбаасчыттаах кэпсэтэрин иһин, биһиги санабытын-ингэбитетин өйдүүрэ буолуу диэн сэрэйбэт этилэр. Иосиф буоллаына, убайдара ити эппиттэрин истэн, атын хоско тахсан уйа-хайа суюх ытаан барбыта. Онтон эмиэ төннөн киирэн, Симеону Египеккэ хаалларарага, атыттарын, бурдук биэрэн бааран, дойдуларыгар ыытарга дъаңайбыта.

АЙЫЛЛЫЫ 41:54-57; 42:1-25





Иосиф убайдарыгар билинэр



быэлэригэр-уоттарыгар тиййэн баран, Иосиф убайдара туох моңуокка түбэхэ сылдыбыттарын барытын аҗаларыгар сиһилии кэпсээн биэрбиттэрэ. Иаков кырдъар сааңыгар сүрээн чопчуута буолбут кыра уолун Египеккэ биэрэн ыытартан қыккыраччы аккаастаммыта.

Аҗалбыт бурдуктара бэрт сотору бүтэн, Иаков ођолорун: «Өс-сө биирдэ кырынан, ас атыылаан аҗалларгыт», – диэн тылыгар киллэрэ сатаабыта. Онуоха уолаттара Египет тойоно кыра уолу суюх кэлээйэжит диэн эппитин санаппыттара. Иаков Вениамины илдъэ баралларын бэрт өр көнгүллээбэkkэ сылдыбыта. Онтон сут улам ыксатан барбытыгар дъэ бука барыларын: «Мунура суюх кыхтаах Айы Тангара эһиэхэ көмөлөһөн, ол бурдук атыылыр омук-өһүк киһитэ энгигини үтүө хараңынан көрүөхтүн, Египеккэ хаалбыт Симеоммутун уонна ођобун Вениамины этэнгэ төттөрү биэрэн ыытыахтын», – диэн айангы алҷаабыта.

Иаков уолаттара кыра бырааттарын кытта Египеккэ тиййэн кэл-биттэрэ. Иосиф Вениамины көрөн уйадыйан, атын хоско тахсан уйа-хайа суюх ытаабыта. Онтон сирэйин суунан баран, чајардарын ыңыран ылан, ыалдыыттарыгар анаан остуул хотойорунан ас маанытын тартарбыта. Тойон кинилэри тоё маннык хадаҗалырын билбэkkэ, убайдара симиттэ санаабыттара. Тиһэбэр Иосиф кыйай туттуммакка, марылааччы ытыы-ытыы: «Мин Иосифын, – диэн билиммитэ. – Аҗам тыыннаах дуо?» Убайдара күттанаан тылларыттан маппитеттара, тугу да булан эппэтэхтэрэ. Онуоха кини санааларын көтөөн эппитэ: «Мин эһиги Египеккэ атыылаабыт бырааккыт Иосиф буолабын. Ол эрээри билигин санаарбааманг, миигин атыылаабыккытын кэмсинимэн. Тангара эһигини быыһатаары, миигин манна ыыппыта. Эһиги буолбатах, Айы Тангара ыыппыта... Кини миигин фараонгын ая быыытынан биэрбитэ, фараон дыиэтин тойонунан, бүтүн Египет сирин баһылыгынан туруорбута. Хата аҗабар тиййэн барытын кэпсээн. Уолун Иосиф „Тангара миигин Египет тойоно онгордо, онон кытаатан, миэхэ кэлэ ођус, мин эйигин манна анатыам-сиэтиэм, көрүөм-истиэм диэн илдьиттиир“ диэн этин. Бу сут өссө да биэс сыл устата барыаџа». Маны этэн баран, Иосиф быраатын Вениамины кууспута уонна ытаан барбыта. Онтон ытыы-ытыы, убайдарын бука барыларын уураан ылбыта.

АЙЫЛЛЫЫ 42:36-38; 43:1-34; 45:1-15





Иосиф а҃атын көрсөр

Тараон, Иосиф убайдара кэлбиттэрин истэн, кинилэргэ аара аһылларыгар ыңык уонна бука барыларыгар – хас биирдии бэйэлэригэр, ођолоругар, кырдьяац аҗаларыгар – таннар тангас, колесница биэрэргэ соруйбута. Итиэнэ кинилэри Египеккэ букатын көһөн кэлэллэригэр ынтырыбыта.


Бырааттылар дойдуларыгар төннөн кэлэн, аҗаларыгар Иосиф туһунан кэпсээбиттэрэ. Тапталлаах уола Иосиф тыыннааын истэн, ођотун көрүөн сөбүн билэн, Иаков үөрүү улуутун үөрбүтэ, онон уолун көрсө Египеккэ хайаан да баарга санаммыта. Сотору түүлүгэр Айыы Таңара көстөн: «Иаков! Мин Таңарабын, аңан Таңаратынабын. Эн Египеккэ бар, куттаныма, Мин онно эйигиттэн улуу норуоту үөскэтиэбим. Мин эмиэ эйигин кытта барсыам, кэлин эйигин төттөрү аҗалыям», – диэн эрэннэрбитэ.

Иаков туох баар баайын-дуолун тиэнэн, ођолорун, сиэннэрин кытта Египет сиригэр айаннаабыта. Уола Иосиф сүрээб-быара тулуппакка, колесницианан кинилэргэ утари кэлбитэ, аҗатын кууһан туран, үөрүүтүттэн уйа-хайа суюх ытаабыта.

Иосифка аймахтара кэлбиттэрин истэн, фараон кинини бэйэтгэригэр ынтыран ылан: «Дъэ бу аңан, убайдарынг бука бары эйиэхэ кэллилэр. Египет бүттүүнэ эн илиигэр бэриллэн турар, онон дьонгнун дойду бастынг сиригэр-үотугар олохтоо», – диэн үөрдүүтэ.

Иосиф дьонун Египет бастынг сиригэр олордубута, аһынан-бурдугунан толору хааччыйан, бары кыһалҗаларын толуйан, өрүү көмөлөһө турбута. Иаков Ханаан сиригэр төннүбэтэбэ, Египеккэ олорон өлбүтэ. Өлүөн иннинэ бастаан Иосибын икки уолун Манассиялаах Ефремы, ол кэннэ бэйэтин ођолорун алҷаабыта. Уолаттар аҗаларын кэриэхин толорбуттара: көмүс унгуођун көтөхөн, Ханаан сиригэр илдъэн, өбүгэлэрин аттыларыгар, Махпела хонуутугар баар таас хаспахха, Авраам, Сарра, Исаак уонна Ревекка хараллыбыт сирдэригэр, кистээбиттэрэ.

АЙЫЛЛЫЫ 45–50



Израиль норуота Египеккэ кулут буолар



нтоныла элбэх күн-дышл ааспыта. Иаков уолаттарынын бука бары өлбүттэрэ.


Айын Тойон Месопотамиялаан иһэн Тангаралын тустубут Иаковка алгынын кытта биэрбит «Израиль» диэн санга аата «Тангаралын тустубут» диэн суолталааџа. Ол ини Иаков удьоурдарын, еврей норуотун, билингнэ диери «Израиль» диэн ааттыыллар.

Египет сирин аны олох атын санга фараон салайара. Бу ыраахтаа ёмударай өйдөөх Иосибы да, кини Египет норуотугар онгорбут үтүөтүн-өнгөтүн да билбэт этэ. Санга фараон еврей норуота элбээбитин, кыаңырбытын бэлиетии көрөн, норуотугар этии киллэрбитэ: «Израиль дьонун утари туох эрэ албаста буулнуу-бүн. Инньэ гымматахпытына, сэрий буолла да, өстөөхтөрбүтүгэр холбонон, бэйэбитин утари өрө туруохтара уонна биһигиттэн бааран хаалыахтара».

Фараон Израиль норуотугар ыар үлэни толорорго күһэйэр суюстаах үлэхиттэри анаабыта. Ол эрээри израильяннаар төһөнөн атаажастаналлар да, сочконон үллэн-күөрэйэн, элбээн-тэнийэн иһэллэрэ. Онон Египет дьоно, кинилэри инчэжэй эттээх тулуйбат ыар олохтуур туурагар, өссө ордук тыйыстык күһэйэн туран үлэлэтэр буолбуттара.

Ол эрээри Айын Тангара, норуотун ыар ынчыгын, эрэйин-мунун истэн, кинилэргэ өрүүгүйээччи ыыппыта.

TAXSYI 1:6-14



Чарт тымтайга угуллубут ођо

араон Израиль норуота ыарахан үлэлтэн мөлтөөн-ахсаан баарын оннугар, дъэ өссө ордук элбээн-тэнийэн, күүхүрэн-уюран иһэрийн билбитэ. Ол иһин кинилэр санга төрөөбүт уол ођолорун өрүскэ быраџан иһэргэ дъаһайбыта.

Биир еврей дъахтара үчүгэйкээн уол ођону төрөтөн баран, ођотун үс ыйы быһа кистии сылдыбыта. Онтон салгыы саһыаар кылаа суюх буолан, ыксаан, уолчаанын сымаланан сотуллубут чарт тымтайга уган баран, Нил өрүс хомуүн бывыныгар кистии уурбута. Бу дъахтар хороччу улаатан эрэр кыыһа ођо хайдах буоларын ыраахтан сэмээр кэтии-маныны сылдыбыта.

TAXСЫЫ 2:1-4



Моисей фараон кыныгар иитиллэр



Л кэмнгэ фараон кыныha чаðар кыргыттарын кытта сөтүөлүү өрүскэ киирбитэ. Эмискэ кини хомус быныгар тымтай турагын көрөн, дыктиргээн, ону ыллара, чаðар кынын ыыппыта.

Тымтайы арыааттарын кытта, арай онно оðо ытаан бэбээр-битэ. Бу израильяннар оðолоро буоларын фараон кыныha тута өйдөөбүтэ. Кини оðону аһынан, бэйэтигэр ииттэ ыларга бынаарыммыта. Сонно тута уолчаан эдьиййэ кыыс кэлэн киниттэн: «Оðо эмийидээччи наада дуо?» – диэн ыыппыта. Сөбүлэн ылаат, сүүрэн бырдааттанан тиийэн ийэтин ыңыран аðалбыта, онуоха фараон кыныha дъахтарга: «Миэхэ бу оðону эмийидээ, эрэйгин төлүөбүм», – диэбитетэ.

Дъахтар үөрүүнү кытта оðотун дыиэтигэр илдъэ барбыта. Кэлин, борбуйун көтөхпүтүн кэннэ, уолчаанын фараон кыныгар төттөрү аðалан биэрбитэ. Фараон кыныha оðону ииттэ ылан, Моисей диэн ааттаабыта.

Ыраахтааðы дыбарынаыгар улааппыт Моисей Египет дьонуттан тух да атына суюх иитилибитэ эрээри, Израиль норуутуттан төрүттэеðин-силистэеðин хаðан да умнубатаðа. Еврейдэр ортолоругар өрүү сылдъар буолан, бу дьон баттанан-үктэнэн олоролорун бэркэ билэрэ. Биирдэ кини еврей киñитин кырбыны тураг египтянины, уордайан, өлөрөн кэбиспитэ уонна өлүгүн кумахха кистээбитетэ.

Сарсыныгар аны икки еврей охсуha сылдъалларыгар түбэхэ түхэн, биирдэстэрин: «Бэйэн омууккун тоðо кырбыыгын?» – диэн тохтото, буойа сатаабыта. Онуоха киñитэ: «Ким эйигин биñигини дыүглэйтэ ыытта? Египтянины өлөрбүтүн курдук, миигин эмиэ өлөрөөрү гынаðын дуо?» – диэн өргөстөнөн турбута.

Моисей барытын билбиттэр эбит диэн ытырыктата санаабыта. Фараон, кырдык, ол түбэлтэни истэн кинини өлөрүөн баðарбыта эрээри, Моисей Мадиам сиригэр күрүү охсон хаалбыта. Онно тиийэн, Иофор диэн ааттаах аðабыты көрсөн, кини дыиэтигэр-уотугар олохсуйбута. Аðабыты киниэхэ кыныын Сепфораны кэргэн биэрбитэ.

TAXSYI 2-3





Умайа турар хатылаах ыарђа

Моисей аğa кыннын Иофор сүөһүтүн бэрт элбэх сыл устата манаабыта. Биирдэ кини, барааннарын кый ыраах үүрэн, Тангара хайатыгар Хоривка тиййэ барбыта. Онно хайа анныгар, умайа турар хатылаах ыарђа ортолтугар, киниэхэ Айыы Тойон ааннъала илэ көстүбүтэ. Моисей көрдөүнэ, хатылаах ыарђа умайан күлүбүрүү турара да, умайан баран тоёо эрэ бүтэн быстыбат этэ. Ол иһин дьишибэргээн: «Тугун муокаяй, баран сирийэн көрүүм эрэ, ити ыарђа тоёо умайан бүппэтий?» – дии санаабыта.

Чугаанаан кэлбитигэр умайа турар ыарђа иһиттэн эмискэ Айыы Тойон кинини ыңырар сангата иһиллибите: «Моисей! Моисей! Манна чугаанаама! Бу эн турар сирин – ытык сир, онон атабын таңаһын үнүл. Мин эн аҹан Тангаратынабын, Авраам, Исаак уонна Иаков Тангаратынабын». Моисей, аны Тангарааны көрүөм диэн куттанан, сирэйин саба туттубута.

Айыы Тойон киниэхэ эппитэ: «Норуотум Египеккэ эрэйдээ-нэ-муңнана олорорун көрөбүн, ытырын-сонгуурун, күөмчүлээччилэри үнгсэрин истэбин. Сору-мунгу көрөрүн билэр буоламмын, бу Египет дьонуттан өрүүһүйэ баран иһэбин. Норуоппун быыһаан таһааран, үүтүнэн-мүөтүнэн аллар үтүөкэннээх киэн дойдуга киллэриэм. Израиль уолаттара ытыылларын истэбин, египтяннаар кинилэри атаастыылларын көрөбүн. Онон айангна турун, Мин эйигин фараонға ыытабын. Норуоппун Израилы Египеттэн эн таһаарынг».

Ол эрээри Моисей саарбајалыы санаабыта. Кини итинник улуу соругу хайдах да толорор кыаӡым суюх дэнэрэ. Онон Тангараа: «Ол мин ким бэйэлээх буоламмын, фараонға баран, Израиль норуотун Египеттэн таһаарар кыахтаныамый?» – диэбите. Онуоха Тангара Моисейга: «Мин эйигин кытта бииргэ буолуом», – диэн бигэтик эрэннэрбитэ.

ТАХСЫЫ 3:1-12



Моисей Аароннуун фараон иннигэр

Айы Тойон Моисей фараонгы Тангара норуотун босхолоо дийн модьуйтара ыытаары гыммытыгар кини: «Айы Тойон! Мин сатаан ыпсаран санграбапын, тылым көлөттүгэхээ бэрт... Мин оннубар атын киини ыыттаргын», – дийн көрдөнөн көрбүтэ. Онуоха Айы Тойон эппитэ: «Эн Аарон дийн бирааттааххын буолбат дуо? Кини хомоёй тыллаацын-өстөөбүн билэбин. Мин энгини тугу этэргитин, тугу гынаргытын үөрэтиэм. Норуоту кытта Аарон кэпсэтиэ, кини эйиэх ўохун буолуо, оттон эн киниэх тангара кэриэтэ буолуон».

Онон Моисейдаах Аарон фараонгы тиййэн, Тангара илдьитин тиэрдигиттэрэ: «Израиль Тангарата Айы Тойон: „Норуоппун, бирааыннык онгорон Миэхэ сиэртибэ биэрэрин ту hu гар, кураайы куйгаарга көнгүллээн ыыт“, – дийн этэр». Ол эрээри фараон кинилэри истэ да барбатаа: «Ол Айы Тойон дийн кимий? Мин Кинини истэн, тоёо Израиль норуотун босхолуухаахпыный? Мин Айы Тойону билбэппин, онон тулам да тулхадыйбат. Израилы ыыппапын. Бу энги, Моисей икки Аарон икки, үлэлиэх норуоту тоёо иирдэжит? Хата бу кэриэтэ баран ту hалаацы дъарыктанын». Мантан ыла фараон Израиль норуотугар өссө ордук чучураанык сиынаннаан, кинилэри эбии көлүйэллэрин модьуйбуута.

Айы Тойон фараон көрөрүгээр энгин араас ураты бэлиэ дъайыны, улуу дъиктини онгорбута да, анараангыта ордук уорастыйан испитэ, кини Тангара норуотун босхолоон ыытыан туюда ихин бацарбатаа.

Онон Айы Тойон Египет норуотугар тоёус аан алдьархайы аангнапыта: Нил өрүс уута хаанынан устубута, Египет сирэ бацанан туолбута, сир быыла-куоппаа барыта онгоойуга кубулуубута, дойдууну биир гына сахсырда ыспыта; дьону да, сүөхүнү да икки амырын ыарыы: ирингэлээх баас уонна искэн булан сордообута; тобурах тобулу түспүтэ, сирдэрин-үоттарын саранча үөн буулаан күөх үүнээйттэн тугу да ордорботово, тиһэйэр, Египет үрдүнэн им балай харанга бүрүүкээбитэ. Ол да үрдүнэн фараон өсөхөрүн кубулуппатаа; төхө да ити иэдээнтэн бэйэтэ эмиэ эрэйдэннэр, Израиль норуотун көнгүллээн ыытыан бацарбатаа. Дъэ онуоха Моисейдаах Аарон киниэх тиһэх онус алдьархайынан сааммыттара.

TAXСЫЫ 4–10



Паасха ё туттуллар бараан о ётуун хаана

Төхө да Айыы Тангара сэрэтэн итинник улуу дыктилэри онгорбутун иinin, фараон сүрэбэ сымнаабатаа. Ол иин Моисей киниэхэ маннык диэбитэ: «Айыы Тойон этэр: Бу түүн Мин Египет ортолтуунан ааһыам, оччою Египет хас биирдии ыалын улахан уола, бастакы о ёто – фараон о ётууттан бурдук тардар кулут дъахтар о ётуугар тиийэ – өлүөбэ. Бэл сүөһүлэрин мянгайгы төрүөбэ кытта ордуу суюга».

Оттон Израиль норуотугар Айыы Тойон, Моисей этитэн, хас биирдии ыал бу түүн туух да дьиэгэ суюх бараан о ётуун өлөрөн сиригэр илдүүттээбитэ. Этин уокка ыхаарылаан бааран, эмиэ ол түүн дорууһата суюх килиэби уонна аһыы оту кытта сиэхтээхтэрэ. Тангара кинилэргэ бараан о ётуун хаанынан дыэлэрин аанын сэнгийэтин уонна туорай маһын абыылларыгар соруйбута. «Ол хаан эһиги олорор дьиэжит бэлиэтинэн буолуо. Египет дьонун сууһара сылдъан хааны көрдүм да, тумнан ааһыа ѿым, оччою эһиэхэ алдъархай ааңгына суюга», – диэбитэ.

Израиль дьоно Тангара эппитин барытын толорбуттара. Түүн үөһүн сађана, египтяннар түлүк ууларын утуйя сыйтахтарына, Египет ыалларын бастакы уол о ёлоро бука бары өлөн хаалбыттара. Түүн унуктан, фараон, кини чаҗардара, египтяннар бука бары аймалбан бөхө буолбуттара, дойду бүттүүнэ улуу кутурђанға ылларбыта. Өлүү түбүлээбээтэх ыала биир да суюга.

Ол кэмтэн ыла Айыы Тойон Израиль норуотугар «Паасха» дийн бырааһынныгы олохтообута. «Паасха» (еврейдии «песах») «аттынан ааһыы, тумнуу» дийн суюлталаах тыл – Айыы Тойон египтяннар дыэлэрин кэрийэр кэмигэр Израиль дьонун тумнан ааспыта. Онон итинник өрүүллүбүттэрийн бэлиэтигэр израильяннар хас сыл ахсын бу күн аһытыыта суюх килиэби кытта бараан о ётуун хаанынан сиэхтээхтэрэ.

ТАХСЫЫ 11; 12:1-17, 30



Айыы Тойон Израиль норуотун Египеттэн таһаарар



Л түүн фараон Моисейдаах Аарону ыңыран ылан: «Бу эниги икки уонна Израиль норуота бүттүүнэ, туран, биңиги дойдубутттан бара охсунг, баңабыт хоту Айыы Тойонгнугуттара сүгүрүйүнг, – диәбитет. – Эппиккит курдуң, сүөһүгүтүн бука барытын, субайдары баңастары, тугу да хаалларбакка, илдьэ барынг. Чэ, суолга турунун, итиэннэ миигин албаарынг».

Египет олохтоохторо эмиэ: «Бары эстэ-быста иликпитинэ, түргэнник барынг», – диэн, израильяннары тиэтэтий бөөө буолбуттара.

Израиль дьоно, оюну-дъяхтары аахпатахха, барыта алта сүүс тыһыныча сатыы эр киһи, Египет ыраныыссатыгар айаннаабыттара. Кинилэри қытары атын норуоттар үтүмэн үгүс дьонноро барсыбыттара. Израиль сүөһүтэ-ана көй элбээж.

Египеттэн илдьэ тахсыбыт тиэстэлэриттэн аара суолга аһытыята суюх лэппиескэ бунарыммыттара: улахан ыксалынан-тиэтэлинэн хомунан барбыт буоланнар, атын өйүнү бэлэмнэнэр кыхахтара суюча.

Израиль дьоно Египеккэ барыта түөрт сүүс отут сыл олорбуттара.

Тангара норуотун кураайы куйяарынан Кыңыл муораңа сирдээн илдьэ барбыта. Кинилэри ханна илдьэ баран иһэрин Айыы Тойон Бэйэтэ эрэ билэрэ. Күнүүн Тангара бар дьон иннигэр унаархай хойуу былыт буолан, оттон түүнүн суолларын сырдатан, кутаа уот буолан күүдэпчилэнэ айанныыра. Былыт тохтоотоңуна, дьон танас отууларын турорунан сынньяналлара, оттон былыт сыңарайда да, бука бары эмиэ хап-сабар суолга турналлара. Айыы Тойон күнүүн былыт, түүнүн уот буолан кинилэри сирдиирэ, норуотун хаһан да быраңан барбат этэ.

TAXSYI 12:31-40; 13:20-22





Израиль норуота Кыһыл муораны оломнуур

Израиль норуота Айыы Тангаратыгар сиэртибэ биэрэ буол-бакка, олох да букатын барбытын фараон дъэ өйдөөбүтэ. Онон тух баар аттаах буойуннарын, колесницаларын, сэриитин барытын ылан, кэннилэрриттэн эккирэппитэ.

Кыһыл муора кытылыгар тиййэн, Израиль дьоно ханна да ба-пар кыхахтара суох буолан, хаайтаран хаалбыттара. Египет сэриитэ кинилэри олох субу ситиэхчэ буолбут этэ. Иннилэригэр улаџата биллибэт улуу муораны, кэннилэригэр суостаах буойуннары көрөн мунгур унукка киирбит Тангара норуота бинигини кураа-йы куйгаарга кыдыйтараары ажалбыт эбиккин дизэн, Моисейга абааран-сатаран турбута. Ол эрээри Моисей бар дьонун санаатын көтөөжөн эппитэ: «Куттаныман, дојотторуом, эр санааланын! Бэрт сотору эниги Айыы Тойон энигини өрүүхүйэн ыларын көрүөххүт. Бу эккирэтэн иһээччилэри аны үйэбйтигэр харахтыаххыт суођа. Айыы Тойонгнугт Бэйэтэ эниги тускутугар охсууђођа, онон бука диэн холкутуйун».

Тангара Моисейга илиитин муора диеки уунарыгар эппитэ. Моисей илиитин уумутуугар Айыы Тойон илинтэн күүстээх тыа-лы түһэрэн, долгууну икки андын силэйтэрбитэ, онон кинилэр ааһыахтаах сирдэринэн киэн байдал биир түүн кураанах сиргэ кубулуйбута. Израиль норуота муораны оломнуур кэмигэр уу силэллэн биэрэн, икки өттүлэригэр эркин буолан өрө мэндэ-йэн турбута.

ТАХСЫЫ 14:5-22



Египет сэриитэ Кыһыл муорађа тимирэр

Е

гипет буойуннара, Израиль дьонун эккирэтэн, эмиэ ол кураанах сиринэн түһүнэн кэбиспittэрэ. Ол эрээри сарсыарданан Айыы Тойон, колесницаларын көлүөһөтин алдьатан, Египет сэриитигэр улуу аймалҹаны таһаарбыта. Айаннара олох да бытаарбыта. Бары аамы-саамы буолан: «Израильяннартан куотуоҕун! Айыы Тойон кинилэри көмүскээн, бинигини утары сэриилэһэн эрэр», – диэн хаһыытааспыттара.

Тангара норуота муораны туораан кытылга тахсаатын кытта, Айыы Тойон Моисейга: «Илиигин муора диэки уун, уу төттөрү түһэн Египет сэриитин тимиртин», – диэбитэ.

Ити курдук ол күн Айыы Тойон норуотун бывыһаан ылбыта. Онон Тангара Египет сэрииниттэрин самнаар улуу күүһүн Израиль дьоно илэ харахтарынан көрбүттэрэ. Норуот сөөғөн-махтайан, Айыы Тойону уонна Кини кулутун Моисейы итэҕэйбитэ. Моисей бар дьонун кытта бииргэ улуу Өрүһүйээччи аатыгар айхал ырыатын ыллаабыта:

Айыы Тойон – мин кириэппэһим, мин албан аатым, Кини миигин өрүһүйэн ылла. Кини – мин Тангарам, онон Киниэх уруй-айхал этиэм. Эн уңа илиинг күүһэ, Айыы Тойон, албан аатырда; Эн уңа илиинг, Айыы Тойон, өстөөҕү самна尔да. Эйигин утары өрө турбуттары Эн сүдү килбиэнгнинэн суунардынг. Хайа тангара Эйиэхэ тэнгнэхиэй, Айыы Тойон? Ким Эйиэхэ холоонноо буолуой, сөөҕүмэр дыктилэри айар Айыы Тойон? Эн сибетиэй бывыынг улууттан улуу, Эн албан аатынг дулаантан дулаан. Айыы Тойон үйэлэр тухары ыраахтааҕылъя.

ТАХСЫЫ 14:23-31; 15:1-18



Халлаантан түспүт маанна

Израиль норуота ухун уннныуктаах айангна туран, Синай кураайы куйгаарын устун Айыы Тойону батынан испитэ. Бэрт сотору дьон бука бары Моисейдаах Ааронгна кыныран, бу иччитэх сиргэ хоргуйан өлүөх кэриэтэ, Египеккэ Айыы Тойон илийтиттэн өлбүппүт эбитэ буоллар диэн кингир-ханыр сангартсан барбыттара.

«Ити үлгүрдээх сангаытын-ингэжитин Айыы Тойон ихиттэ, – дийбите Мойсей норуокка. – Аарон биһиккини сангарабыт дии саныыгыт дуо? Энхи биһигини утары буолбакка, Айыы Тойону утары тылластыгыт». Айыы Тойон буоллашына Моисейга эппитэ: «Израиль уолаттара суланалларын ихиттим. Кинилэргэ тиэрт: бу киэхэ эт, сарсыарда килиэп сиэххит, оччою Мин Айыы Тойон энхи Тангара ўыт буоларбын билиэххит».

Ол киэхэтигэр кинилэр тохтоон турар сирдэригэр куруппааскы халың үөрэ көтөн тилигирээн тийжитэ. Сир үрдэ кылбаа мangan буола түспүтэ. Куруппааскылары тутан ылар кэбэхэс буолан, киэхэ бука бары миннэгэс эти тото-хана сиэбитетэрэ. Онтон аны сарсыарда туран көрбүттэрэ – арай хоммут сирдэрин тулатастыгар хоп-хойуу судурүүн түспүт. Сиик көппүтүгэр сир үрдүгэр кырыаны санатар куруппа олорон хаалбыта. Ол Айыы Тойон норуотугар халлаантан түхэрбит килиэбэ этэ. Израиль дьено халлаан килиэбин «маанна» диэн ааттаабыттара. Маанна амтана мүөттээх лэппиэскэни санатара. Айыы Тойон кинилэри биир эрэ күн сиир килиэпkitин хомуйун диэн сэрэппитэ. Улумнэхэн ордук элбэбү хомуйдахтарына, онтулара ол түүн сыйтийан-ымыйан хаалара. Айыы Тойон этиитинэн, бээтинсэ күн икки күннээбү маанналарын хомуйаллара, тою диэтэххэ, субуотаа, Айыы Тойон уоскулангна анаабыт күнүгэр, бары өрүүллэрэ, ким да тугу да гыммата. Бээтинсэбэ хомуллубут эрэ маанна, төхө да икки күннээбүтин ишин, буорту буолбат этэ.

ТАХСЫЫ 16:1-31



Моисей очуостан ууну танаарар

Израиль норуота Рефидим диэн сиргэ тиййбитэ, арай он но иһэр уулара суюх буолан биэрбитэ. Онон бары эмиэ Моисейга абаран-сатаран, тамахпытын сиигирдиэхпитин уута булан кулу диэн, кыһарыйан турбуттара. Моисей: «Эниги тоёо аймана ѿтый, миигин тоёо сангара ѿтый? Айыы Тойону тургутан көрөүт дуо?» – диэн баран, көмө көрдөһөн, Айыы Тойонгго үнпүтэ. Ол кэннэ, Айыы Тойон этиитинэн, очуоху тайах маынан охсубутугар, таастан уу өрө ыһылла түспүтэ, онон норуот бүттүүнэ ута ѿын дуоһийа ханнарыбыта.

Моисей бу сири «Масса уонна Мерива» диэн ааттаабыта, ол аата, тылбаастаатхха, «тургутуу уонна абарыы-сатарыы» диэн суолталаах. Манна Израиль дьоно Айыы Тойон бинигини кытары бииргэ эбит дуу, суюх эбит дуу диэн абаран-сатаран турган Кинини тургутан көрбүтэ.

ТАХСЫЫ 17:1-7



Тангара Үон кэриэхэ

Тангара талыылааџа Моисей Айыы Тойонгнго олус бэри-ниилээх истигэн киһи этэ, ол иин Айыы Тойон Израиль норуотугар тугу этиэн баџаарын барытын кининэн этитэрэ.

Биирдэ норуот Синай хайатын тэллэбэр тохтоон турдаҕына, Моисей хайаџа тахсыбыта. Онно киниэхэ Айыы Тойон дьоҕус таас билийтэлэри биэрбитэ. Ол билийтэлэргэ Тангара норуота тутуһохтаах Үон кэһиллибэт кэриэхэ суруллан сылдъара:

Мин эйигин Египет сириттэн, кулуттааһын уйатыттан, та-хаарбыт Айыы Тойон Тангаран буолабын. Миигиттэн ураты атын тангараларга сүгүрүйүмэ.

Халлаангңа да, сиргэ да эбэтэр уу анныгар да баары дьүһү-йэр эмэгэттэри онгостума; кинилэргэ үнгүмэ-сүктүмэ уонна сүгүрүйүмэ.

Айыы Тойон Тангаран атын мэнээк ааттаама. Кини атын мэнээк ааттыыр кинини Айыы Тойон накаастабыла суюх хаалларыа суюба.

Субуота ытык күн буоларын өйдөө. Алта күн үлэлээ, тух баар үлэбин барытын онгор, оттон сэттис күнү, субуотаны, Айыы Тойонгнор анаа.

Айыы Тойон Тангаран эйиэхэ биэрбит сиригэр-үотугар уһун-нук олорор туһугар, аџалаах ийэбин ытыктаа.

Өлөрүмэ.

Көссүүлэхимэ.

Үорума.

Чугастааҕыын утары сымыйанан туоһулаама.

Чугастааҕын дьиэтигэр-үотугар, кэргэнигэр, кулут киһитигэр, кулут дъахтарыгар, оҕуһугар, өсүөлүгэр – тугар да ымсырыма.



Кыһыл көмүс тарбыйах

Айыы Тойон Моисей қытта Синай хайатын үрдүгэр элбэх күн кэпсэппитэ. Бар дьон Моисей төннөрүн күүтэ сатаан баран, Ааронгна кэлэн: «Биһигини Египеттэн таһаарбыт Моисейбыт бырахпыт быыра курдук барда, хайдах буолбутун билбэппит, – диэбитеттэрэ. – Онон биһигинниин өрүү бииргэ сылдьар сирдьит тангараны биһиэхэ онгорон кулу». Аарон кинилэр эппиттэрин ылынан: «Кулгааххытыттан ытарбаытын устан аҕалын», – диэбитэ. Итиэннэ ол ытарбааларын уулларан қыһыл көмүс тарбыйаҕы кутан танааран баран, кирдиэбинэн чочуйан биэрбитэ. Дьон, көмүс тарбыйаҕы көрөөт: «Оо, Израиль, эйигин Египет сириттэн таһаарбыт тангаран бу баар!» – дэһэ түспүттэрэ. Сарсыныгар бука бары эрдэ туран ол тарбыйахтарыгар, айыы тойоммут диэн ааттаан, бэлэх-тунах биэрбиттэрэ. Дъэ ол кэнниттэн норуот ахаан-сиэн, иһэн, оонньоон-көрүллээн барбыта.

Айыы Тойон хайаҕа тураг Моисейга: «Түһэ оҕус, Египет сириттэн таһаарбыт норуотун сатарыйда, Мин кэриэстэрбин бэлиэр кэстилэр», – диэбитэ. Кини бас бэриммэт адынатаах өһөс норуоту имири эхиэн баҕарбытын Моисей: «Кэбис, Айыы Тойон, уордайбыккын уҕарыт, Египет сириттэн сүдү күүскүнэн, модун илиигинэн өрүүйэн таһаарбыт норуоккун эһимэ, – диэн тохтолпуга. – Кинилэри эстэххинэ, Египет дьоно Эйигин норуотун хайаҕа илдъэн өлөрөөрү, сир үрдүттэн имири эһээри, мантан таһаарбыт эбит буоллаҕа диэхтэрэ. Онон норуоккун үтүө харахынан көр, өлөрүмэ-өһөрүмэ».

Айыы Тойон Моисей көрдөһүүтүн ылынан, норуотугар ханнык да алдъархайы ааңнаппатаҕа.

Оттон Моисей, дьонуттан абаран, таас билийтэлэрин сиргэ үлтү бырахпыта. Итиэннэ қыһыл көмүс тарбыйахтарын уокка уматан баран, илдьи мэлийэн ууга куппута уонна ол уутун, күһэйэн туран, израильяннарга иһердигитэ.

ТАХСЫЫ 32:1-20



Түмсэр скиния

Моисей Израиль дьоно-сэргэтэ тохтообут сириттэн тэйиччи тангас отуу туроран баран, ону «түмсэр скиния» диэн ааттаабыта. Айыы Тойону көрсүөн баҕарар киһи барыта онно кэлэрэ.

Моисей скиния ёа бардаҕына, дьон бука бары отууларын ааныгар тахсан кинини, хаҕан киириэр диэри, батыһа көрөн хаалаллара. Кини киирбитин кэннэ, халлаантан буруу курдук унаархай хо-йуу былыт түһэн скиния ааныгар тохтуура. Оччоҕо бука бары, ол былыты көрөн, турان кэлэллэрэ, итиэннэ хас биирдии бэйэлэрэ отууларын ааныгар бокулуон уураллара.

Айыы Тойон Моисейы кытта, доҕор доҕорунуун сэһэргэһэрии, сирэй сирэйгэ кэпсэтэрэ. Ол кэннэ Моисей дьонугар төннөн кэлэрэ, оттон көмөлөһөөччүтэ Иисус, Навин уола, скинияттан ханна да барбат, харыс да халбарыйбат этэ.

ТАХСЫЫ 33:7-11



Скиния тутуутугар сиэртибэ хомуйуу

Тиирдэ Айыы Тойон, Моисейнан этитэн, норуотун атын санга скинияны тутарыгар соруйбута. Ол скинияџа өрүү Айыы Тойон баар буолуохтаа, онон Израиль норуота сиэртибэни онно биэриэхтээбэ.

Моисей Израиль уолаттарыгар бука барыларыгар туһаайан: «Айыы Тойон маннык ыйар-кэрдэр, – диэбитэ. – Хас биирдийгит Айыы Тойонгто төһө кыхаахтааынан бэлэх онордун: энги кыһыл көмүхү, үрүнг көмүхү, алтаны, халлаан күөбэ, харанга кыһыл уонна сырдык кыһыл өнгнөөх түү тангааны, чараас тангааны, коза түүтүн, кыһыл уонна харанга халлаан күөбэ өнгнөөх бараан тириитин, акация маһын биэриэххитин сөп. Ыһырынныкка кутуллар елей арытын, обуунуух елейигэр эбиллэр, буруолатарга туттуллар дыргыл сыйтаах оту, аյабыыттар тангаастарын симииргэ онинкс тааһы уонна атын күндү тааастары бэлэхтиэххитин эмиэ сөп. Итиэннэ ким кыхаахтаах барыта скинияџа кэлэн, Айыы Тойон тугу соруйарын толоруохтаах».

Моисей этэрин истэн, дьоно скинияџа туттуллары барытын аյалтаан барбыттара. Бука бары, ис сүрэхтэрэйттэн баџаран турган, тугу үчүгэй, туһалаах буолуу диэбидтэрин, аյабыыттар тангаастарыгар тиийэ Айыы Тойонгто кыһыл көмүхү биэриэн баџарбыт барыта – энгин-эгэлгэ көлөөскөнү, биһилэб, ытарт-баны, түөс симэбүн уонна да атын кыһыл көмүс киэргэли туп-путунан кэлитэлээбидтэрэ. Ким халлаан күөбэ, харанга кыһыл, сырдык кыһыл түү тангааны биэрэр кыхаахтаах, ол онтун илдээ кэлбитэ, ким чараас тангааны, коза түүтүн, кыһыл уонна харанга күөх өнгнөөх бараан тириитин биэрэр кыхаахтаах, ол эмиэ онтун аялбыта. Үгүстэр Айыы Тойонгто үрүнг көмүхү, алтаны анаабыттара; акация мастаахтар эмиэ мастерын скиния тутуутугар турган биэрдиттэрэ.

ТАХСЫЫ 35:4-29



Санга скинияны Таңараңа анааһын

Скиния 50 миэтэрэ усталалаах, 25 миэтэрэ туоралаах тиэр-гэннээбэ. Тиэргэни тула алтан бүрүөлээх оствуолбаларга таңас быыстары ыйаабыттара. Скиния бэйэтэ түөрт муннуктуу быһылаа, 15 миэтэрэ усталалаа, 5 миэтэрэ кэтийтээбэ, эмиэ 5 миэтэрэ үрдүктээбэ, аана илин өттүгэр этэ.

Скиния икки хостоо ѳо. Бастакытыгар, сибетиэй диэн ааттанар улахан хоско, үчүгэй сыйтаах сымала уматыллар кыһыл көмүс сиертибэннүйгэ уонна ол аттыгар уон икки килиеп ууруллар кыһыл көмүс оствуола бааллара. Манна өссө сэттэ лампаадалаах кыһыл көмүс сибетииннүйк турара. Оттон иккис хоho түгэх быыс нөнгүө өттүгэр баара. Бу хоско кэс тыл кыһыл көмүс ковчега – икки кыһыл көмүс аанъял ойуулаах хоппото – ууруллубута. Ол иһигэр кэс тыл таана, Уон кэриэс суруллубут таас билиитэлэрэ, угулла сылдьаллара. Бу иккис хос Сибетиэйтэн Сибетиэй диэн ааттаа.

Сибетиэй хоско аѧбыыттартан ураты атын ким да киирэрэ көнгүллэммэт этэ, оттон Сибетиэйтэн Сибетиэйгэ сылга биирдэ Таңара үрдүкү үлэһитэ эрэ киирэрэ.

Моисей санга тутуллубут скинияны уонна онно сулууспалыха-таах аѧбыыттары Таңараңа анаан сибетии гыммытыгар скиния иһигэр Таңара килбиэннээх сырдыга сыйдаайбыта. Скинияны бүрүйэн турар былыт ханаан да сүппээт этэ, түүнүн буоллаҕына ол былыт уот курдук кытыаста умайара. Былыт арыт скиния үрдүнэн үөһө унаарыйа устан тахсара, оччою норуот, Таңара бэлиэ биэрдэ диэн, Айыы Тойон кинилэри Египеттэн таһааран илдъэ иһэр үтүөкэннээх Ханаан дойдтуугар айанын салгыыра.

Библия кинигэтигэр скиния атыннык өссө «арыллыны скини-ята» уонна «түмсэр скиния» диэн ааттанар.

ТАХСЫЫ 40:17-38



Ханааны чуннааын

Израиль дъоно, айаннаан-айаннаан, Ханаан сиригэр дъэ чугаанаасыттара. Аара Фаран кураайы куйгаарыгар тохтоон турбуттара. Онно Моисей уон икки киини талан ылан, Ханааны чунната ыып пыта. «Ити соңуруу сырттар дойдуну баран билэн-көрөн кэлинг, – диэбитэ. – Сирэ-үота хайдаый, туюх дъон олороруй, төхө-хачча кыахтаахтарый, туюх куораттарга олоролпоруй? Кэлэргитигэр мастарын отонуттан илдъэ кэлээрин». Уон икки киини суолга туруммута. Кинилэр Ханаан сирин усталлаах туоратын түрт уон күн кэрийэн көрбүттэрэ. Төннөллөрүгэр, гранат, смоква уонна да атын мас отонуттан сүгэн-көтөөн барбыттара. Виноградтара бөдөнгө, хойуута бэрт буолан, биир сүүмээй икки киин оргуулохтанан нэһиилэ аялбыта. Чуннаан кэлбит дъон дъэ чахчы да «Үүтүнэн-мүөтүнэн алла турар» дойду эбит, ол гынан баран норуута туюх да олус күүстээх, аны бука бары бөхөргөтүнүүлээх бөдөн куораттарга олороллор, онон кинилэри хайдаах да сэриилээн ылар кыахпыт суюх, биһигини күүс өттүнэн быдан сабырыйаллар диэн кэпсээбиттэрэ.

Чуннаабыт дъон, Тангара кинилэргэ көмөлөһүүх буолбуутун таһы-бы-ха умнан, Ханаан дойдутун туһунан олус сүрдээн-кэптээн кэпсээннэр, Израиль норуутун улаханнык салыннарбыттара. Арай Айыы Тойонгно бэринниилээх хаалбыт Иисус Навин уонна Халев эрэ дьону аймыахтарын баһарбатахтара. Халев: «Баран, ити дойдуну сэриилээн ылышааын, биһиги кинилэри кыайар-хотор кыахтаахпыт», – диэбитэ. Ол эрээри норуут ону истиэн да баһарбатаца. Бары ытаһан-сонгонон барбыттара уонна, Египеттэн таһаарбыккыт диэн, Моисейдаах Аарону буруйдаа-быттара. Онтон аны сүбэлэн-бараан: «Атын баһылыгы туруорунаммыт, Египеккэ төннүүдүн», – дэхэн турбуттара. Иисус Навин уонна Халев ону истэн, абаран, тангастарын хайа тардыммыгттара: «Айыы Тойон би-һигини аһынар буоллааына, ити үүтүнэн-мүөтүнэн аллар сиргэ хайаан да киллэриэбэ. Тохтоон, Айыы Тойону утари барыман. Ол норууттан энги букатын куттаныман, биһиги син биир хотуохпүт: кинилэр хан-нык да харысхаллара суюх, оттон биһигини кытта Айыы Тойон Бэйэтинэн бииргэ сылдьар, онон чајыыйман!» Моисейдаах Аарон бар дъон утариарыттан хомойон, санааца ылларбыттара. Норуут өхөс быһыытын, итэхээлэ суюун көрөллөрө кинилэргэ туюх да олус ыараахан этэ. Онуоха Айыы Тойон Моисейга: «Ханаан-га диэри бу норуут Миигин кыйахыай? Итиччэлээх элбэх дыктини онгорорбун көрө сылдьан, ханаан-га диэри Миигин итэхэйимиий?» – диэбитэ. Итиэннэ кинилэри барыларын имири сотон баран, Моисейтан санга норууту ўөскэтэргэ бэлэмин эп-питигэр Моисей Айыы Тойонтон Израиль улуу аныытын бырастыы гынарыгар көрдөспүтэ. Тангара, кини тылын ылынан, өхөс норууту бырастыы гыммыта эрээри, итэхэйбэлэх буруйдарыгар Ханаан сиригэр кирииехтэрэ суюча, кинилэр санга көлүүнэлэрэ эрэ онно олохсуйуохтара, бу билигин баар дьонтон Айыы Тойонгно бэринниилээх икки киин эрэ, Иисус Навин уонна Халев, кирииехтэрэ диэбитэ.

ЧЫЫНЬЛАЛАР 13:1-34; 14:1-30



Корейы, Дафаны уонна Авирону буруйдааын

Айы Тойон Израиль норуотун бүттүүнүн Моисей тылын истэргэ, Тангара Бэйэтинэн туроорбут баылыга этэрин барытын толорон иһөргэ соруйбута. Ону ол диэбэккэ, Израиль дьоно биирдэ өрө туралыктаах сүүс биэс уон киһи Моисей утары баран, бас бэриниэхтэрин баһарбаккалар, кинини атыттардааџар үрдүктүк туттар дизэн буруйдаан турбуттара.

Ону истэн Моисей, Айы Тойон этэрин толорон, норуотун дьонун бүттүүнүн Корей, Дафан уонна Авирон отууларыттан тэйэн биэрэллэригэр, кинилэр малларын-салларын таарыйбаттарыгар дъаһайбыта. Уонна эппитэ: «Мин бэйэм баһабын буолбакка, Айы Тойон көнүлүн толорорум. Өскөтүн сибилигин туюх да ураты дыкти буолбатааына, бу дьон кэлин өлөр кэмнэригэр өллөхтөрүнэ, ол аата Айы Тойон миигин ыыппатах эбит. Оттон Айы Тойон дыктини онгорон – сир хайа баран балар туюх баар баайдары-дуоллары үтүгэн түгэээр тыыннаахтын түстэхтэри-нэ – кинилэр Айы Тойонтон чахчы тэйбитеттэрин билиэххит».

Маны этээтин кытта, өрө турааччылар атахтарын аннынан сир силлэ түспүтэ да, Корейы уонна кини куомуннаахтарын бука барыларын, дыиэлэри-уоттары, маллары-саллары ыйыстан кэбиспитэ. Онон туюх баар баайдыын-дуоллуун тыыннаахтын үтүгэн түгэээр түнгнэстэн, буорунан-тааһынан көмүллэн өлбүттээрэ. Аттыларыгар турбут дьон кинилэр үөгүлэрин-хаяыларын истэн, биңиги эмиэ өлүөхпүт дизэн, куттанан үрүө-тараа сырсы-быттара. Оттон Моисей утары өрө турбут икки сүүс биэс уон кишиэх Айы Тойон халлаантан суюстаах уоту түһэрбитэ, онон олор эмиэ бары өлбүттэрэ.

ЧЫЛЫЫЛАЛАР 16:1-3, 23-35



Алтан моңой

Кураайы куйаарынан салгыы айаннаан иһэн норуот, ыара-хаттартан чаңыйан, эмиэ кингир-ханыр сангаран, Айыы Тангараны утары тыллаһан барбыта. Кинилэр Моисейга таалла-ра кырыланан: «Биңгини Египеттэн тоңо таһаарбыккытый? Кураайы куйаарга өллүннэр диэн дуо? Манна сиир килиэппит да, иһэр уубут да суюх, кунаңан аһылыктан абынныбыт төллөр буолла», – дәһэллэрэ. Итинник кынкыйдылларын иһин, Айыы Тойон кинилэргэ дъааттаах эриэн үөннэри ыыппыта, онон дьон моңойго тиктэрэн өлүтэлээбитеттэрэ. Сотору Моисейга бэрт элбэх киhi кэлэн: «Тангараны уонна эйигин утары тыллаһан ыар аныыны онгорбуппут. Айыы Тойонтон көрдөһөн, эриэн үөннэри биңгиттэн тэйиттэр», – диэн көрдөспүттэрэ.

Моисей норуотун туһугар үнгүүтүгэр Айыы Тойон киниэхэ эп-пите: «Алтан моңойу онгостон, ону үөһэ уһун ураңаска ыйаан тур. Эриэн үөнгнэ тиктэрбит киhi, ол моңойу көрдөүнэ, тыыннаах хаалыаңа». Моисей сүүнэ улахан алтан моңойу кутан онгорон бааран, бар дьон көрүүтүгэр үөһэ ыйаан кэбиспитэ. Эриэн үөнгнэ тиктэрбит киhi алтан моңойу көрдө да, утуөрэн тыыннаах хаалара.

ЧЫЛЫЛАЛАР 21:4-9



Валаам пророк уонна ааньыал

Иирдэ Израиль норуота Иордан өрүстэн чугас Иерихон куорат аттыгар тохтообута. Ол моавитяннаар сирдэрэ-уоттара этэ. Израиль дьоно олус элбэжин көрөн, олохтоохтор улаханнык күттаммыттара. Валак, Моав ыраахтаацьыт, Валаам пророкка илдьит ыыппыта: «Биңиги аттыбытыг гар биир Египеттэн тахсыбыт норуот олохсуйда. Ышар буор курдук үгүс ахсааннаах дьоно сирбитин биирдэ сабардаан кэбистэ. Эн кэлэн, бу норуоту түннэри қыраа. Төхө да биңигини күүстэринэн сабырыйбыттарын иһин, эн қыраатаххына, мин кинилэри хотуом, сирбиттэн киэр үүрүөм. Мин билэбин: эн кими алцаабытын – алгыс ылываа, кими қыраабытын – кэрэгэй кэскиллэнэжэ».

Валаам, тыны өсүөлүн миинэн, икки чаңарын ылан, айангы туруммута. Эмискэ өсүөлэ, суолугар ааньыал қылыс тутан турарын көрөн, туораан хонууга тахсыбыта. Валаам өсүөлүн суолга киллэрэ сатаан, маңынан охсуолаан барбыта.

Эмискэ үлүгэр өсүөлэ, Айыы Тойон киһилии сандардан: «Туюх буруйбар эн миигин сынньябын?» – диэн сохуппута. Сонно Айыы Тойон Валаам хараңын арыйарын қытта, кини эмиэ қылыштаах ааньыал турарын көрбүтэ уонна, уолуя куттанан, сөһүргэстий түспүтэ. Ааньыал эппитэ: «Өсүөлгүн тоёо таһыйдын? Аныылаах суолу тутуспутун иһин, Мин эйигин тохтото кэллим». Онуоха Валаам: «Миигин тохтотоору, суолбун бүөлүү турбуккун ончу билбэтэжим, – диэбитэ. – Аныыны кэбилэммит эбиппин... Күнәжаны онгоро баран иһэр эбитет буоллахпына, төннүбүтүм көнө». «Суюх, дьонгнун қытта барыс, – диэбитэ ааньыал. – Ол эрээри антах тиийдэххинэ, Мин этэрбин эрэ этээр».

Моав олохтоохторо Валаам израильяннары қырырын кэтэспиттэрэ. Оттон Валаам буоллаңына эппитэ: «Айыы Таңара Израилы қыраабат буоллаңына, мин кинилэри хайдах қыраантаныйан барыахпыный? Айыы Тойон Израильга алдъархайы ааннатыан баңарбат буоллаңына, мин хайдах кинилэргэ алдъархайы ынгыра сатыахпыный?» Итиэннэ қырыыр оннугар нэмийэн үстэ алцаабыта.

ЧЫЛЫЛАЛАР 22:3-35; 23:7-20



Иисус Навин – Моисей солбуяааччыта

M


оисей сааха олус ырааппытыгар Тангара кини бэрт сотору өлүөхтээчин эппитэ. Өлүөн инниинэ Моисей, Израиль норуота манызыбыта суюх бараан үөрүнүү тулайахсыйан хаалбатын туһугар, бэйэтин оннугар Тангараттан атын санга баһылыгы көрдөспүтэ.

Онуоха Айыы Тойон Моисейга эппитэ: «Тангара Тынынын сүрэээр толору ылыммыт киhi ити Навин уола Иисус баар. Эн оннугар норуоту кини салайдын. Киниэхэ илиигин ууран үнэн баран, Елеазар аҗабыыт уонна норуот иннигэр танааран турал, сүбэлээ-амалаа. Иисус олох сибилингниттэн эйигин кытта бииргэ салайсан барыахтаах, оччою эрэ норуот киниэхэ бас бэриниэбэ. Кини Елеазар аҗабыыттан ыйытар буолуођа, оччою Елеазар Айыы Тойон иннигэр түөрэх кэбиһэн быһаарыы ылыныађа. Аҗабыыт да, Израиль уолаттара бука бары да, бар дьон бүттүүнэ Иисус этэринэн сылдыыхтаара». Моисей Айыы Тойон соруйбутун барытын толорбута.

Иисус Навин Тангарађа бэринийлээх хаалбыт икки чунгааччыттан биирдэстэрэ этэ, кини ол сађаттан Тангара биһиэхэ хайаан да көмөлөһүө, Израиль норуотун Ханаангна киллэриэ диэн бүк эрэнэрэ. Оччотооџуга ол икки киhi: «Айыы Тойон биһигини кытта бииргэ сылдъяар, онон Ханаан дьонуттан төрүт куттаныман!» – диэн норуот санаатын көтөөж сатаабыттара. Онтон ыла элбэх кэм ааспыта. Израиль норуота кураайы куяарага түөрт уон сылы быһа сылдыбыыта. Египеттэн тахсыбыт улахан дьон барыта ити кэм иһигэр өлөн бараммыта, онон кинилэргэ эрэннэриллибит Ханаан сирин көрбөтөхтөрө. Барыта Айыы Тангара эппитин курдук буолбута: «Миигин утары тылласпыт буруйгутугар эһиги манна, кураайы куяарага, өлүөххүт. Эһигиттэн, сүүрбэтин ааспыт дьонтон хайађыт да, Иефонния уола Халевтан уонна Навин уола Иисустан уратылар Мин эһиэхэ биэриэм диэн андаажайбыт сирбэр үктэниэххит суюђа. Өстөөх илииттиттэн өлүөхтэрэ диэббит оёжолоргутун эрэ онно киллэриэбим. Эһиги аккаастаммыт сиргитин кинилэр көрүөхтэрэ. Ол сири ханаан эрэ түөрт уон күн кэрийэн көрбүккүт, онон аныыгытыгар-буруйгутугар эмиэ түөрт уон сыл накаастаныаххыт: биир күнү биир сыл боруостуођа. Миигинэ суюх хаалар хайдађын-тугун дъэ оччою билиэххит».

ЧЫНЫЛАЛАР 14:29-30, 34; 27:12-23





Оජолорго кэриэс-хомуруос тыл: Айыы Тойону умнуман

Mоисей хаан-уруу норуотугар аман өһүн амалыйбыта: «Айыы Тойон Тангараңыт ыйбытын-кэрдибитин өрүү туутуһа сылдыын: унга-хантас халбаннааман. Этэнгэ тыыннаах хаалан үчүгэйдик олоруохпут, бас билиэхтээх сирбитигэр үйэбитетин монгуохпут диир буоллаххытына, Айыы Тойон ыйбыт суолуттан туорааман. Ини, Израиль! Биниги Айыы Тойон Тангараабыт – соҗотох Айыы Тойон. Онон эн Айыы Тойон Тангараңын ис сүрэххиттэн, ис дууһаңыттан, туох баар күүскүн ууран турган, таптая».

Ити курдук бар дьонугар кэриэс-хомуруос тылын этэн, Айыы Тойон Египеккэ уонна кураайы куйаарга онгорбут бары улуу бэлиэлэрин, дъиктилэрин ыччаттаргытыгар өрүү кэпсии-ипсии, өйдөтө-саната сылдыар буолунг, Тангара кэриэстэрин, сокуоннарын, ыйыыларын-кэрдиилэрин толорун, оජолоргутун, Айыы Тойону кураайы куйаарга тургуппут өбүгэлэрин курдук буолбаттарын туһугар, үөрэтэ-такайа сылдыын дизэн сүбэлээбитэ. Өссө маннык эппитэ: «Сэрэнинг, эңигини Египеттэн, кулуттааһын уйатыттан, танаарбыт Айыы Тойонгутун умнар буолаайаңыт. Айыы Тойон Тангараңытын ытыктаан, Киниэхэ эрэ сулууспалаан. Айыы Тойон Тангараңыт эңиги Киниэхэ эрэ сүгүрүйэргитин ирдиир, онон ханнык да атын таңгараларга, эңигини тулалыыр норуоттар тангараларыгар, сүгүрүйбэт буолун. Аны Айыы Тойон Тангараңытын уордатан суорума суолланаайаңыт... Кини кэриэстэрин бигэтик туутуһун, эңиэхэ биэрбит сокуоннарын, ыйыыларын-кэрдиилэрин барытын толорунг. Айыы Тойон тугу үтүө, кырдыктаах диирин, ону эрэ онгорор буолун».

ИККИС СОКУОН 5:32-33; 6:4-25



Сиэртибэлээхин

III оруутун хас биирдии кинитигэр туһаайан, Моисей өссө маннык диэбитэ: «Айыы Тойон Тангаранг эйиэхэ биэрэр сиригэр-уотугар олохсуйдаххына, ол сиринг бастакы үүнүүтүн аһыттан тымтайга уган, Айыы Тойон Тангаранг Бэйэтэ талбыт ытык сиригэр тийй. Итиэннэ онно сулууспалыы сылдьар ажабыкка эт: „Бүгүн мин Айыы Тойон Тангарам биңиги ажаларбытыгар биэриэх буолан эрэннэрбит сирин ылбыппын иһитиннэрэ кэллим. Дъэ онон бу, Айыы Тойон, Эн миэхэ биэрбит сирин бастакы үүнүүтүттэн ажаллым“. Итиэннэ ону Айыы Тойон Тангаран иннигэр ууран бааран, Киниэхэ сүгүүрүй.

Айыы Тойон Тангаранг энги дьиэ кэргэнгэ биэрбит быйанын Тангара сибэтийй дьиэтин сулууспатыгар талбыт левиттэрин уонна эйиэхэ кэлэн олорор айан дьонун кытта ўөрэ-көтө үллэстэр буол. Үс сылга биирдэ сиринг быйанын уон гыммыт биирин левиттэргэ, айан дьонугар, тулайахтарга, огдооболорго, кинилэр эниэхэ тото-хана аһыялларын курдук, бэрис.

Бу күнтэн ыла Айыы Тойон Тангаранг эйиэхэ Кини туюх баар ыйыытын-кэрдийтин, сокуонун толороргор соруяар: ону барытын тутус уонна ис сүрэххиттэн, бүтүн дууһаынан толор. Бүгүн эн Айыы Тойонгго: „Эн мин Тангарам буолуон, мин аны Эн эрэ суолгунан сылдыям, Эн ыйыыгын-кэрдийгин, кэриэстэргин, сокуоннаргын барытын толоруом, Эйигин истиэм“, – диэн эрэннэрдинг. Бүгүн Айыы Тойон эйиэхэ эмиэ этэр: „Мин бары кэриэстэрбин тутустаххына, Бэйэм эйиэхэ эрэннэрбитим курдук, Мин норуотум буолуон. Айбыт норуоттарбыттан хайалара да тиксибэтэх үрдүк чиэхин, албан аатын, үтүөкэн олоюн эйиэхэ биэриэбүм, оччою Мин, Айыы Тойон Тангаранг, эрэннэрбитим курдук, эн Мин сибэтийй норуотум буолуоюн“.

ИККИС СОКУОН 26:1-19



Моисей өлүүтэ

Айы Тойон Моисей Моавит сиригэр Иерихон утарытыгар баар Нево хайатыгар тахсарыгар соруйбута уонна кини бу хайаңа өлөрүн туңунан эппитэ. Моисей хайа чыпчаалыгар ыттыбытыгар Айы Тойон киниэхэ бэрт ырааынан тайаан сытар киэн нэлэмэн сири ыйан көрдөрбүтэ. Ол Айы Тойон Авраамнга, Исаакка уонна Иаковка кинилэр удьуордарыгар биэриэх буолан андаажайбыт сирэ этэ. «Дъэ били эппит сирим бу баар. Көрдөрөрүн көрдөрдүм эрээри, эн бу сиргэ үктэниэн суюңа», — диэбитэ Айы Тойон.

Айы Тойон эппитин курдук, Моисей, Айы Тойон кулута, Нево хайатыгар өлбүтэ. Кинини Веффегор утарытынаа ёхочо-ю, Моав сиригэр-уотугар, харайбыттара гынан бааран, унгуојун торума ханан баарын билингнэ диэри ким да билбэт. Моисей өлөрүгэр сүүс сүүрбэ саастаа ёа, ол эрээри хара өлүөр диэри харааын уота мөлтөөбөтөхө, модун бэйэтэ бохтубатаа. Израиль дьоно Моисей аһийан, Моав хонуутугар отут күнү быха ытаспыттара. Моисей курдук, Айы Тойоннуун сирэй сирэйгэ кэпсэппит, Айы Тойон соруйуутунан Египеккэ фараон уонна кини норуотун иннигэр, бүтүн дойду харааар, итиччэ элбэх бэлиэ дыктини онгорбут пророк кэлин үөскэбэтэжэ. Моисейдын тэн баайылаах, итинник улуу дьайынылары онгорор сүдү күүстээх пророк Израиль сиригэр аны үөдүйбэтэжэ.

Кинини Навин уола Иисус, били Моисей илиитин ууран туран үнпүтүгэр сүрэбэр дириң муударас тынынын толору ингэриммит кини, солбуйан хаалбыта. Израиль уолаттара Иисуска бас бэри-нэн, Айы Тойон Моисейнан этиппитин барытын толорбуттара.

ИККИС СОКУОН 34:1-12



Раав чунгааччылары быыһыыр

Mоисей өлбүтүгээр Айыы Тойон Иисус Навингэ эспитэ: «Кулутум Моисей өллө. Онон турал, норуоккун илдээ Иордан өрүү туураан, Мин эниэхэ Израиль уолаттарыгар биэрэр сирбэр бар. Мин ол сири, Моисейга эрэннэрбитим курдук, эниэхэ биэрэбин. Эйигин кытта ким да, ханаң да қайлан туруланаңа суюңа. Мин, Моисей кытта сылдыбытым курдук, эйигиннийн эмиэ өрүү бииргэ сылдыыам. Эн кытаанаң буол, эр санаалан, кулутум Моисей эниэхэ биэрбите соконун кичэллэхтик тутус, уонна өрүү өйдөөхтүк бынарынар, туюхха барытыгар ситиинилэнэр туһугар, унга-хангас халбанғанаама».

Израиль дьоно субу сэрииллээн ылыахтаах куораттарыгар улам чугааан испиттэрэ. Иерихон бөөрөгөтүнүүллээх эркиннэрэ көстүүттэригээр Иисус Навин куораты чунгната икки киинин инники ыыппыта. Чунгааччылар Иерихонгэ тиййэн, Раав диэн дъяхтар дьиэтигээр хоммуттара. Куоракка Израиль дьоно кэлэн Раав дьиэтигээр киирбитеттэрин ким эрэ Иерихон ыраахтааытыгар тыллаан биэрэн, ыраахтааы чунгааччылары туттара, чаңдардын ыыппыта.

Раав, Тангара элбэх дыиктини онгорон норуотугар көмөлөспүтүн истибит буолан, Айыы Тойон Иерихону Израиль дьонугар хайаан да биэриэ дии саныыра. Иерихон куорат Тангара Бэйэтин норуотугар биэриэ буолан эрэннэрбит сиригэр турара. Ол иин Раав, Тангараңа эрэнэн, куораты чунгнуу кэлбит икки киинин дьиэтигээр саңыаран кэбиспитэ, оттон кинилэри тута кэлбит ыраахтааы чадардыгар ол дьон бэхжээ киэхэ барбыттара диэбитэ. Чадардаа өс хоту Иорданныыр суол устун көтүтэ турбуттара. Түүн Раав саңыарбыт дьонун дьиэтин түннүүгүнэн быанан аллара түхэрбитэ (дьиэтэ куорат эркиннегэр баара) уонна, ити барбыт сойуолааччылары көрсө түспээ туһугар, хайаңа тахсан үс күн саналларыгар сүблээбитэ.

ИИСУС НАВИН 1:1-7; 2:1-16



Иорданы туорааһын

Wерихоннаан иһэн, Израиль норуота Иордан өрүһү туоруохтааба.

Айы Тойон Иисус Навингна: «Бу күнтэн ыла Мин эйигин Израиль норуотун иннигэр албан аатырдыам, суон сурабырдыам, – диэбитэ. – Оччою Моисейдышын сылдыбытым курдук, эйигин кытта эмиэ бииргэ сылдыарбын бары билиэхтэрэ. Кэс тыл ковчегын сүгэн иһэр аҗабыттары, Иордан уутугар киирдилэр да, тохтотоор». Иисус норуокка эппитэ: «Бу сиргэ олорооччулары, хананейдары, хеттейдэри, евейдэри, ферезейдэри, гергесейдэри, аморрейдары уонна иевусейдары киэр үүрүөхтээх Айы Тангара эңгинин кытта бииргэ сылдыарын эңиги маннык билиэххит: сир бүттүүнүн Баылыгын Айы Тойон кэс тылын ковчегын билигин эңиги иннигитигэр Иордан унгуор туоратыхтара. Ковчегы сүгэн иһэр аҗабыттар Иордан уутугар киирээттэрин кытта, өрүс уута, сүүрдэрин тохтотон, эркин курдук өрө турان кэлиэбэ». Кырдык, аҗабыттар Иордан уутугар үктэнээттэрин кытта (бурдук хомууруун сађана Иордан уута туолан хаатыттан тахсара), уу, сүүрдэрин тохтотон, Адам куоратыгар тийэ эркинний өрө туран кэлбитэ. Онтон бэтэрээ өттүнээби уу барыта муораа төттөрү түспүтэ.

Онон Израиль норуота Иордан өрүһү кураанах сиринэн туорабыта. Кинилэр туоруур кэмнэригэр ковчегтаах аҗабыттар кууран хаалбыт өрүс ортолтугар киирэн турбуттара. Иисус Навин уон икки киһиэхэ сорудах биэрэн, ол турбут сирдэриттэн, бу дыкти суол өйдөбүнүүгэ гынарга биирдии тааһы ылларбыта. Норуот бүттүүнэ туораабытын кэннэ, Айы Тойон Иисуска: «Ковчегтаах аҗабыттары ууттан таһаар», – диэбитэ. Аҗабыттар тахсааттарын кытта, өрүс уута уруккутун курдук կүрүлүү устубутунан барбыта.

Иордантан ылбыт уон икки таастарын Иисус Навин Галгал диэн сиргэ уурдарбыта.

ИИСУС НАВИН 3:7-17; 4:1-24



Иерихону ылды

Израиль сэрийтэ куоракка ыга анъян кэлбитигэр Иерихон ыраахтаа ўыта куорат халған ааннарын хататан кэбиспитэ. Онуоха Айыы Тойон Иисус Навинга эппитэ: «Иерихон куорат ыраахтаа ўлыын-буойуннуун эйиэнэ буолуоðа. Сэбилэммит эр дьонгнут бука бары күнгэ биирдэ кэс тыл ковчегын туппутунан куораты эргийэ хаамтыннаар. Алта күнү быha ити курдук эргийин. Кэс тыл ковчегын иннигэр турбалаах сэттэ аðабыыт истин. Сэттис күнгүтүгэр куораты сэттэтэ эргийээрин, ол кэннэ аðабыыттар турбаларын үрдүннэр. Саамай улахан турба тыаha иñилиннэ да, норуот бүттүүнэ күргүөмүнэн хаыытаан бытарытыхтааах, оччоð куорат эркинэ олоðор тиййэ бүтүнүү сууллан түhөөжэ. Дъэ оччоð норуот куоракка кириэ».

Саалаах-саадахтаах буойуннаар инники барбыттара, кинилэр кэннилэрриттэн турбалаах аðабыыттар уонна эмиэ сэбилэммит буойуннаар испиттэрэ. Иисус норуоту сэрэппитэ: «Эñиги сымыттааðар бүтэй, балыктааðар кэлэðэй сылдыынг, үөгүлээн диэн бирикээс биэрэ иликпинэ, биир да тылы быктараайаðыт, мин эттэхпинэ эрэ үөгүлүөххүт». Ол күн дьон кэс тыл ковчегын туппутунан куораты биирдэ эргийэн баран лааðырдарыгар төннөн кэлбиттэрэ. Ити курдук, күн туратура, алта күнү быha эргийбиттэрэ. Сэттис күнүгэр кэс тыл ковчегын куораты тута сэттэтэ эргиппитеттэрин кэннэ, Иисус дъэ кэмниэ кэнэðэс: «Үөгүлээн! Айыы Тойон куораты эñиэхэ биэрэр!» – диэн хаыытаабыта. Сонно, турба ооннуур тыаын истээт, норуот бүттүүнэ үөгүлээн бытарыптыг гар куорат эркинэ түгэðэр тиййэ сууллан күр гына түспүтэ. Онон буойуннаар бары өттүттэн тоðо анъян киирэн, куораты ылбыттара.

Били Иерихону чуннуу кэлэ сылдыбыт икки киhi кинилэри саһыарбыт Раав диэн дъяхтары уонна кини аймахтарын быыñыах буолан эрэннэрбит этилэр. Ол иinin куоракка киирэллэригэр дъиэтин түннүгэр кыñыл тангаы ыйаппыттара. Раав кинилэр эппиттэрин толорбута, онон олор чую кэлэн, кинини дьиэ кэргэнин кытта куорат тас өттүгэр танаарбыттара. Ол кэннэ Иерихону уоттаан кэбиспиттэрэ.

ИИСУС НАВИН 6:1-24



Аморрэйдары кытта кыргыһы

Биирдэ Гаваон диэн сиргэ аморрэйдары кытта кырыктаах кыргыһы буолбута. Кыргыһы иннинэ Айыы Тойон Иисус Навингә эппитэ: «Куттаныма, Мин киниләри эн илиигэр биэрэбин: хайалара да эйигин утары кыйайан туртуулана суюң». Иисус баһылыктаах Израиль сәриитэ тохтоон турбут сириттән түүн им балай харанаңа хөнгөн, суолга туруммута. Ол тиийэн өстөөх күгүпэтэх өттүттән соңуччу саба түһэннэр, Айыы Тойон көмөтүнән аморрэйдары улаханнык аймабыттара. Израиль буойуннара өстөөхтөрүн үлтү сынныан баран, ордон хаалбыттарын Вефорон хайатыгар тиэрдэр суол устун иннээ Азекка уонна Македка тиийэ эккирэппиттэрэ.

Ол эрээри кыйайы киниләргэ дөбөнгүк тиксибэтэбэ – буойуннар уүнүн күнү быңа эллэспиттэрэ. Тынын былдаңыга буолан Иисус Навин, ыксаан, Айыы Тойонтон күн саңахха хойутаан киирэригэр көрдөспүтэ. Норуот барыта истән турдаңына, Иисус: «Үрүн күн, Гаваон үрдүгэр тур! Тэргэн ый, Аиалон хототун үрдүгэр тохтоо!» – диэн санга аллайбыта. Кырдык, күн да, ый да, киниләр өстөөхтөрүн кыйайыахтарыгар диэри, биир сиргэ турбуттара. Кыргыһы бүтэн, Иисус Навин сәриитэ лааҕырыгар кыйайы-хотуу көтөллөөх төннүбүтэ.

Күн ити курдук Айыы Тойон көнгүлүнән, киңи көрдөспүтүн хоту ар҃аалаабакка, халлаан оройугар хам хатанан турбута диэн былыргыттан быйылгыга диэри – кыргыһы иннинэ да, кэнни-нэ да – суюң. Ол күн Айыы Тангара норуотун туһугар Бэйэтинэн сәриилэспитэ.

Тангара Иисус Навингә эппит үтүөкән тылларын Кинини итээйээр хас биирдии кишихэ туһаайтар: «Мин эйиэхэ этэбин: бигэ буол, эр санаалан, туюктан да торуттан-толлон, чаҕыйан турума. Ханна да барбытың иһин, Мин, Айыы Тойон Тангаран, эйигинниин бииргэ буолуом».

ИИСУС НАВИН 1:9; 10:6-15



Израиль судьйалара

И

зраиль дьоно кэлиэхтэрин иннинэ, Ханаангна атын араас норуоттар: хеттейдэр, гергесейдэр, аморрейдар, хананейдар, ферезейдэр, евейдэр уонна иевусейдар олорбуттара. Бу норуоттары барыларын «хананейдар» диэн ааттыыллара. Халын аныылаах-харалаах хананейдары Айыы Тойон сир үрдүттэн имири соторго бынаарбыта. Бу норуоттар, суннүнэн, Ваал уонна Астарта тангаралаахтара. Кинилэр Ваалга сүгүүрүйэр кэмнэригэр saat-сүүт диэнни букатын умнан кэбиñэллэрэ. Үн'эр-сүктэр сирдэригэр, үрдэллэргэ, мустан, тангараларыгар кэрэх сиэртибэ биэрэллэрэ, бэл дьону кытта сиэртибэлииллэрэ.

Израиль норуота Ханаан сиригэр кэлэн олохсуйбуuta. Билигин ол урукку Ханаан сиригэр Палестина (Израиль судаарыстыбата) уонна Иордан өрүс илин энгээринээбүү уобаластар киирэллэр. Моисей сири-уоту Израиль уон икки ууңугар, Иаков уон биир уолун удьоурда-рыгар – Рувим, Симеон, Иуда, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Иосиф (кини ууна икки ууска арахсара, биирдэрэ уолуттан Ефремтэн, иккинээ эмиэ атын уолуттан Манассияттан силис тардара) уонна Вениамин уустарыгар – үллэрэн биэрбитэ. Иаков биир уолун Левий ууна эрэ өлбүгэ сир ылбатаа: левиттэр, Тангара кинилэри Бэ-йэтигэр сулууспалатарга талан ылбыт буолан, Израиль атын уустарын куораттарыгар тарбанан олороллоро.


Ханаангна кэлбит бастакы 300-400 сылларын устата Израиль уон икки ажтын ууна биир уопсай салалтата суюца. Кинилэри барыларын сири-халлааны айбыт Айыы Тангара итэбэлэ түмэрэ. Ол үрдүнэн израильтяяннаар чугас эргин олорор атын норуоттар тангараларыгар үн'эн-сүктэн, эмэгэkkэ сүгүүрүйэн, Тангара кэриэстэриттэн өтөр-өтөр туораан тахсаллара. Буруйу-сэмэни онгороллорун, эмэгэkkэ сүгүүрүйэллэрин ийнин, уордайан, Айыы Тойон Израиль норуотун өстөөх илиитигэр биэрэрэ, оччоö өрүү сэрийлэхэр норуоттара – моавитяннаар, аммонитяннаар, амаликитяннаар, филистимляннаар, хананейдар, мадианитяннаар – кинилэри сотору-сотору халысыр-талысыр, билиэн тутан баарар этилэр. Ол норуоттар батталларыттан эрэйи энгээринэн тэлэн, Израиль дьоно Айыы Тангараларын өйдөөн кэлэн, Киниттэн өрүүлтэ көрдөхөллөрө. Ону истэн, Айыы Тойон норуотун айнан-харыыйан, бэйэлэрин ортолоруттан судьйалары тахаартаан, кинилэри утүргэннээх өстөөхтөрүн илийлэриттэн өруүйтээрэн ылара. Ол эрээри судьйалар өллүлэр да, норуот эмиэ уруккуутун курдук үүнэ-тэхниен суюх бааран, эмэгэkkэ хат сүгүүрүйбүтүнэн баараа итиэнэ Айыы Тойону уордатан, уруккутунаацар ессө түктэритик бынаарланара.

Израиль норуотун Гофониил, Аод, Самегар, пророк дъяхтар Девора, Варак, Гедеон, Авимелех, Фола, Иаир, Иеффай, Есевон, Елен, Авдон, Самсон уонна Самуил диэн судьйалар салайа сылдыбыгттара. Бу кинигэбэ биңиги кинилэртэн сорохторун эрэ туунан кэпсиехпит.

Онон, ол саҗана Израильга ыраахтаацы суюца, ким барыта бэйэтэ туту сиэрдээх-сөнтөөх диэбитетинэн дъяабанан олороро.

СУДЬЙАЛАР КИНИГЭЛЭРЭ





Гедеон

Иисус Навин өлбүтүн кэннэ, Израиль дьоно-сэргэтэ эмэгэkkэ сүгүүрйэн, Айыы Тангараны улаханнык уордаппыттара. Айыы Тойон кинилэри, монуораларын көннөрөн, мадианитяннаар илиилэригэр биэрбитэ, онон еврейдэр кыр өстөөхтөрүгэр кулут буолбуттара. Норуот ыар батталы-үктэли сэттэ төгүрүк сылы быha тулуяа сатаан баран, бүтээр унугар тийийн Тангараттан көмө көрдөспүтэ. Айыы Тойон, кинилэр энэлгэннэрин истэн, Израильга Гедеон диэн санга сирдьти туурорбута.

Гедеон бүтүн күүстээхпин диэн үйтэгэр санамматын киhi этээрээри, Тангара киниэхэ эппитэ: «Мин эйигин кытта өрүү бииргэ сылдыям, онон эн мадианитяннары тулуутонг суюж — бука барыларын биир кинини кыайар курдук кыайын». Айыы Тойон Гедеонгна этэн, кини аятыггар баар Ваал тангара сиэртибэннүүигин алдьаттарбыта. Гедеон уон чафарын илдээ баран, Ваал сиэртибэннүүигин төрдүттэн үрэйбитэ, ол аттыггар үүнэн турар ытык мастарын кэрдэн кэбиспитэ. Итиэннэ Айыы Тойонгно анаан, атын санга сиэртибэннүүк туттаран, Тангара-ха бэлэх-тухах биэрбитэ. Айыы Тойон Тыына Гедеонгна түхэн, кини Израиль өстөөхтөрүн утари халынг сэриини хомуйбутунан барьыта. Кыргызыны иннинэ Гедеон, норуотун быынхын сорук киниэхэ чахчы сүктэриллибитин билээри, Тангараттан тухох эрэ ураты бэлиэни көрдөспүтэ. Онуоха Айыы Тойон киниэхэ бэлиэ биэрбитэ: Гедеон түүн куумунаџа тэлгээбит кыргылаах бараанын тирийтэ сарсыардаангы сииккэ ибис-инчэбэй буола илийэн хаалбыта, оттон тулатынаафы сир кураанаах этэ. Нөнгүө түүнүүгэр төттөрү буолбута: сир илийбитэ, тирии буоллаажына кураанаах хаалбыта.

Гедеон сэриитин дьонун мадианитяннаар лааџырдарын тула туурортаабытын кэннэ, Айыы Тойон киниэхэ эппитэ: «Эн aхара элбэх кинини илдээ сылдьяын. Мин кинилэргэ мадианитяннары хотор кыаџы биэрэрим хайдах да табыллыбат. Биэрдим да, Израиль улаханнык сананан, өстөөбүй бэйэм күүспүнэн-кыахпынан кыайдым диэн киэн туттан туруу. Онон норуоккар эт: ким куттана-чајыяа саныр, ол дьиэтгэр төнүннүн». Гедеон Айыы Тойонго эппитин толорон, сэриититтэн сүүрбэ икки тыынычка киһитэ дьиэтгэр төннүүбүтэ, уон тыынычка эрэ буойуна ордон хаалбыта. Ол үрдүнэн Айыы Тойон киниэхэ билигинг да элбэх кинилээхчин, онон дьонггун өрүсээ илдээн, ууну хайдах инхэллэрин кэтээн көр диэн соруйбута. Дьон үксээ кытылга тобуктуу түхээт, сирэйдэринэн ууга умса түхэн, испиттэрэ. Арай үс сүүс кини эрэ ууну ытынанан сомсон испитэ. Онуоха Тангара Гедеонгна эппитэ: «Ити ытынанан сомсон испит үс сүүс кини энгинин өстөөхтөн быынхаа — Мин эниэхэ кыайыны бэлэхтиэм».

Барыта Тангара эппитин курдук буолбута. Айыы Тойон улуу дьиктини онгорон, Израиль баара-суюж үс сүүс киһитэ аһынга курдук аата-ахса биллибэт мадианитяннаар уонна амаликитяннаар халынг сэриилэрин суунаарбыта.

СУДЬУЙАЛАР КИНИГЭЛЭРЭ 6–7



Күүстээх Самсон



анара энгин бэйэлээх дыкти дьайылары онгорорун, норуотугар амараахтык сыйыннанаан өрүү көмөлөхөрүн үрдүнэн, Израиль дьоно Айыы Тойонтон хат тэйэн, Кини сөбүлээбэтин онгорон барбыттара. Ол буруйдарыгар филистимляннарга билиэн түбэхэн, түөрт уон сылы быха баттатан-үктэтэн олорбуттара. Эссө билиэнгүй сыйрттахтарына, Айыы Тойон норуот үрдүнэн Самсон диэн ааттаах судьйаны туроурбута. Кини киһиттэн эрэ таһыччы күүстээх-уохтаах бухатыр этэ, ол дыкти күүхэ баттаџар түмүллэн сыйлдъара. Самсон төрүөн иннинэ, Тангара кини төрөлпүттэригэр уолгут баттаџын олох кырыяайаҗыт, кэлин назорей (Тангараа анаммыт кини) буолан, норуутун филистимляннаартан бывынанар суол аартыгар туроуроуа диэн сэрэппитэ.

Самсон улуу күүстээвээ, биирдэ оннооцор суолга утари көрсүбүт хахай кызылын козел ојотунуу тырыта-хайыта тыытан кэбиспитэ. Эссө хаян эрэ өсүөл сынгааҗын унгуоюнан тыһыынча филистимлянины өлөрбүтэ эмиэ баара. Хайдахтаах да бөөж ситии быаны, хандалыны кини бэрт кэбэжэстик алдъятара.

Биирдэ Самсон Газа куоракка кэлэн хоммуута. Филистимляннар кинини өлөрөөрүү, куорат халжан аанын хататан баран, сарсыарда буоларын кэтэхэн, саһыахтарынан саһан олорбуттара. Самсон түүн ортото уүнктан кэлэн, куораттан бааррага быхаарыммыта. Куорат аана хам хатанан турарын көрөн да баран, хаайтаран турбатаа – халжан ааны оствуулбалары-хатыырдары тоё тардан ылан, санынгар сүгэн кэбиспитэ уонна хайа оройугар таһааран бырахпыта.

СУДЬУЙАЛАР КИНИГЭЛЭРЭ 13:1-5; 14:5, 6; 15:14, 15; 16:1-3



Самсон өлүүтэ

Sамсон Израильга барыта сүүрбэ сыл судьйалаабыта. Ол тухары уоттаах харахтаабы утари көрдөрбөккө, норуутун өстөөхтөрүн, филистимляннары, биир муннукка ыган, улахан кутталга олордубута. Кинини өлөрөн кэбиниэхтэрин бајараллара да, тоёо итинник күүстээбүн билбэт буоланнаар, хайдах да кыайан иннин ылбатахтара.

Ол иниин биирдэ Самсон таптыыр дъахтарыттан Далидаттан кини улуу күүхүн кистэлэнгин бил диэн көрдөспүттэрэ. Дъахтар үстэ нэмийэн ыйыгтан көрбүтэ да, Самсон кырдыгы этиэн бајарбатаа. Ол эрээри Далида хас күн аайы ааттаан, тулутарыттан ааан, Самсон киниэхэ кистэлэнгин этэн биэрэригэр тиййбитэ: «Баттааым кырылынна да, мин күүхүм-уюбум сонно сүтэр, оч-чоёо атын дьонтон туюх да уратыта суюх буола түхэбин».

Итини истээт, Далида кинини утутан кэбиспитэ уонна филистимляннары ынгыран ылбыта. Олор кэлэн бухатыыр баттааын кырыйааттарын, кини күүхэ-уюба, сонно өхүллэн, сүтэн-уостан хаалбыта. Онтон ыла Айыы Тойоно тэйэн, мөлтүүр-ахсыыр аак-ка барбыта.

Өстөөхтөрө Самсону икки алтан сыабынан хам кэлгийэн, икки харааын тэхэн бааран, хаайылаахтар олорор дьиэлэригэр бурдук тартара туроурбуттара. Ол эрээри бухатыыр баттаа ухаан истээчин аайы, улуу күүхэ улам төннөн барбыта.

Биирдэ филистимляннаар, эмэгэkkэ кэрэх биэрээри, мустан турлан: «Сирбитин-уоппугун эспит, элбэх кинибитин өлөрбүт-өхөрбүт өстөөхпүтүн Самсону биниэхэ туттаран биэрдин!» – дии-дии тангараларыгар уруй-айхал эппиттэрэ. Бука бары: «Ол киһигитин манна ажалын! Кэлэн бинигини saatattyн», – диэн үөрүү-көтүү, күлсүү-салсыы бөхө буолбуттара. Сотору Самсону ажалан, дьиэ үрдүн тутан тураг икки тулааын бајана ыккардыгар туроурбуттара. Самсон инигэр: «Оо, Айыы Тойон Тангара! Миигин өйдөөн-санаан кэлэн, тиһэх төгүл бөхөргөтөн, икки харахпын иэстээхиннэр!» – диэн көрдөхөн-ааттаан барбыта. Уонна: «Өстөөхтөрүн кытта өллөбүм буоллун!» – диэн санга аллайаат, туюх баар күүхүнэх икки бајананы тоёо тардан ылбытыгар баараацай туу, сууллан, онно чуоюхан турбут дьону бука барыларын сохсо буолан баттаабыта.

СУДЬУЙАЛАР КИНИГЭЛЭРЭ 16:14-30





Руфтаах Ноеминь

Биирдэ судьтай алар салайан олорор кэмнэригээр Иудея сиригээр улахан сут турбута. Ол ишин биир Елимелех дιэн ааттаах киhi, хоргуйан өлүмээри, кэргэнин уонна икки уолун кытта Вифлеем куораты хаалларан, Моав сиригээр көhөн барбыта (Моав дьоно Өлбүт (Мертвай) муора илин энгээригээр олороллоро). Кини кэргэнэ Ноеминь, оттон уолаттара Махлон уонна Хилеон дιэн этилэр.

Сотору Елимелех өлөн, Ноеминь икки уолун кытта хаалбыта. Уолаттара иккиэн ол дойду кыргыттарын кэргэн ылбыттара: биирдэрэ Орфа дιэн ааттааџа, иккинэ Руфь дιэн этэ. Уонча сыл олорбуттарын кэннэ, Ноеминь аны икки уола өлбүтэ. Тангара Иудея норуотугар үчүгэй үүнүүнү биэрбитин, онон сут ааһан, үтүө дыыл өнөйбүтүн истэн, дъахтар төрөөбүт дойдтуугар барага санаммыта.

Ноеминь Моав сириттэн араџан үүнү сүолга турбута, икки кийиитэ эмиэ кинини кытта барсыбыттара. Сангардыы айаннаан иhэн, Ноеминь кийииттэригээр эппитэ: «Тукаларыам, төрөппүттэргитигээр төннүн. Эниги мин уолаттарбар да, миэхэ да өрүү олус үтүө сыйыннаах этигит, онон Айыы Тойон эниэхэ эмиэ үтүөтүк сыйыннастын. Айыы Тойон алгыынан этэнгээ эргэ тахсан сана дьиэбэ—уокка киирдэргит». Итиэнэ иккиэннэрин уураан ылбыта. Кийииттэрэ ытыы—ытыы: «Суюх, биңиги эйигин кытта эн норуоккар барсабыт», – дэспиттэрэ. Ол эрээри Ноеминь сөбүлэммэтэбэ: «Кэбиининг, биэбэйдэриэм, иннээ эрэ диэмэн. Энигини аһынарым бэрт, Айыы Тойон миэхэ бииртэн-биир үлүгэри ыыта тураг дии...» Кийииттэрэ эмиэ ытаан барбыттара, онтон Орфа хотунун кытта бырастыылаан баран төннүбүтэ, Руфь хаалбыта. Кини эппитэ: «Миигин тылгар киллэрэ сатаама, эйигин быраџан, син биир төннүбэпчин. Эн ханна да барбытынг ишин, мин эмиэ онно барсыам, эн ханна олорооңун да, мин эмиэ онно олоруом. Эн норуотун мин норуотум буолуоja, эн Тангаран мин Тангарам буолуоja. Эн ханна өлөбүн да, мин эмиэ онно өлүөм, миигин онно харайыахтара. Айыы Тойон миэхэ тух да алдъархайы ыыттын – эн биһикки өллөхпүтүнэ эрэ, арахсаяхпыт». Руфь бигэ санааны ылыммытын көрөн, Ноеминь кинини тылыгар киллэрэ сатаабатаа.

РУФЬ 1:1-17



Руфь Вооз бааһынатыгар



Ноеминь Руфьтуун кэмниэ кэнэбэс Вифлеемгэ тиййэн кэлбитетэрэ. Кинилэри көрөн, куорат бүттүүнэ өрүкүйэ түспүтэ. Бары: «Ама ити Ноеминь буолуу дую?» – дэһэллэрэ. Ноеминь кинилэргэ этэрэ: «Аны миигин „Ноеминь“ („Ис киирбэх“) диэн ааттааман, „Мара“ („Аһын“) диэн ааттаан. Сүдү күүстээх Тангара миигин улуу кутурџангна тиэртэ. Мантан илии тутуурдаах, өттүк харалаах киhi барбытым, төннөрбөр Айыы Тойон кураанах ыытта».

Биирдэ Руфь Ноеминь аймаџа Вооз бааһынатыгар кэлэн, бурдук быһааччылар кэннилэрриттэн хаалбыт куолаһы итигэстии сылдьыбыта.

Ханаайын билбэт эдэр дъяхтарын көрөөт, ити хотунугар көмөлөһөөрү аймак-билэ дьонун хаалларан туора дойдуга кэлсибит Руфь буоларын тута сэрэйбитэ. Ол иһин кинини ыңгыран ылан, бааһынаа ѵун аайы тиййэрин көнгүллээбите. Итиэнэ үлэхит-теригэр бурдук быһа сылдьан куолаһы хаалларалларыгар, ыынхи атаһастаабаттарыгар эппитэ.

ОНТОН Вооз Руфька: «Хотунгун көрө-истэ сылдьаары, ийэлээх абајын хаалларан туран, туора дойдуга кэлсээхтээбиккин, – диэбите. – Үтүөбүн-өнгөбүн эйиэхэ Айыы Тойон төлүөбэ. Тангара хотођойун анныгар уоскуланг көрдөөн кэлбитинг иһин, эйиэхэ Израиль Айыы Тойон Тангарата барытыгар көмөлөстүн».

Үтүө санаалаах көрсүө-сэмэй Руфь киниэхэ эппитэ: «Тойонуом, эн амарах сиһынангын сүтэрбэтэрбин! Кулуккар да тэнэ суюх кыра кинини санаабын көтөхтүн, үтүөкэн тыллары миэхэ эттин».

Сотору Руфь Воозка эргэ тахсан, уол оюну төрөппүтэ. Вифлеем дъяхталлара Ноеминга эппиттэрэ: «Алгыстаах Айыы Тойон эйигин кэнчээри ыччата суюх хаалларбата. Оюон, уолчаанынг, Израильга албан аатырыахтын, суюн сураҕырыахтын. Эйигин итинник таптыыр, сэттэ да уоллааџар күндү кийиитинг төрөппүт ојото кырдьар сааскар сүрээнин ытарџата буолуу. Хайа уонна эйигин аһата-сиэтэ, көрө-истэ сылдьыя турдаа дии». Ноеминь оюону бииргэм көтөөж сылдьарын, бодьуустаһарын көрөн, ыаллара дъяхталлар «Ноеминь барахсан уолламмыт» дэһэллэрэ. Оюону Овид диэн ааттаабыттара. Кэлин кини Иессей аҗата, Давид энэтэ буолбута. Оттон Давид Израиль улуу ыраахтаабыта этэ. Бу кинигэбэ биһиги кини туһунан өссө да кэпсиехпит.

РУФЬ 1:19-21; 2:1-16; 4:13-17





Анна үнгүүтэ

И

Израиль куоратыгар Рамаџа Елкана диэн киhi олорбута. Кини Анна диэн кэргэннээбэ. Анна ожото суюх буолан, онтон нахаа санааргыыр, эрэйдэнэр этэ. Сыл ахсын анал կүннэргэ кэргэннилэр Силом куоракка Айыы Тойон ытык сиригэр баран, Айыы Тойонгы үнэллэрэ, сиертибэ биэрэллэрэ. Үнэр кэмнэригэр Анна куруук ытаан-сонгоон муннанара. Елкана, кэргэнин таптыыр буолан, кинини тух да олус анынара.

Биирдэ Айыы Тойон ытык сиригэр Силомнга кэлбиттэригэр Анна эмий ытаан барбыта. «Тоёо ытыыгыный, Анна? – диэбите Елкана. – Туохтан эн маннык нахаа курутайдаын? Мин эйиэхэ уон да уоллааџар կүндү буолбатахпын дуо?»

Анна храмнга киирэн, иэйэн-куойан ытыы-ытыы, Айыы Тойонгы маннык диэн эрэннэрбите: «Оо, Айыы Тойон Саваоф! Бу кулутун мин хайдах эрэйдэнэрбин Эн көрөүн эбээт. Миигин, кулуккун, өйдөөн-санаан кэлэн, уол ожону бэлэхтээтэргин, мин кинини Эйиэхэ букатын биериэм этэ, оччою ожом баттаџа хаан да кырыллыа суюа этэ».

Анна Айыы Тойонгы бэрт өр үнгүүтэ, ону аан аттыгар Илий ажабыыт көрөн олорбута. Анна инигэр сангаар буолан, уоха эрэ хамсыыра. Илий кинини итирик быңылаах дии санаабыта, ол ишин: «Итирэн баран манна кэлэн туруон дуо? Баран өйдөн», – диэбите. «Суюх, тойонуом, мин арыгы испэтэбим, бу санаабын-онообун сүөкэнэн, дууhabын Айыы Тойонгы арыйдым, – диэн хардарбыта Анна. – Миигин, кулуккун, содур дъахтар дии санаама: мин ыар санааџа, улуу кутурђангна ылларан, Таңараџа үнтүм». Онуоха Илий эппитэ: «Чэ, оччотугар эйэни кытта дьиэлээ, Израиль Айыы Тойон Таңарата көрдөспүккүн барытын биериэбэ». Анна Илийгэ маҳтанан: «Алгыстаах эппитэ буоллун», – диэн хардарбыта. Храмтан төннөн кэлэригэр кини, санаата дъэгдиййэн, биллэ сэргэхсийбит көрүнгнээбэ.

Айыы Тойон Анна үнгэрин-көрдөхөрүн истэн, дъахтар уол ожону төрөпгүүтэ.





Анна Самуилы Тангараңа аныыр

Анна күүтүүлээх уолчаанын Самуил диэн ааттаабыта. Оюотун, арыый улаапптын кэннэ, храмнга ажалан баран, Илий ажабыыкка: «Мин били эн аттыгар турал Айыры Тойонгно үнгүүт дъахтарбын, – диэбите. – Тангараттан өрүү уол оюону көрдөхөрүм, Айыры Тойон ону истэн, баңса санаабын толордо. Уолум бу баар. Мин оюобун Айыры Тойонгно биэрэбин, онон үйэтин тухары Айыры Тойонгно үлэллэтийн». Анна амарах санаалаах Айыры Тойонгно сүгүүрүйбүтэ уонна ис сүрэжиттэн маҳтанан айхал тылын эппитэ:

Сүрэхпин Айыры Тойон үөрүүнэн толордо! Эн миигин өрүүйэн ылаабын, мин, Эйиэхэ быыннатан, үөрэбин-көтөбүн. Ким кэлий Айыры Тойон курдук сибэтий? Эйигиттэн ураты атын Тангара суюх, биниги Тангарабытыгар холоон-ноох бигэ тирэх суюх. Бэрдимсийэн сангарыман, баламаттык тыллааыман: Айыры Тойон тугу барытын билэр, барытын ыаараннатан көрөр. Кини сибэтий дьонун арангаччылыр, оттон кэрээнэ суюх быыныланаччылар им балайга мунан, суюла-ини суюх сүтүөхтэрэ, тоёо диэтэххэ, киши Айыры Тангара бөхөргөтөрүн эрэ тухары этэнгнэ сылдьар. Айыры Тойон Киниэхэ утарсааччылары имири сотуођа.

Анна кыракый Самуилы Илий ажабыыкка хаалларан барбыта, онон оюо храмнга улааппыта; уолчааны Айыры Тойон да, дьон-сэргэ да бука бары таптыыллара. Ийэтэ сылын аайы уолугар санга тангас ажалан биэрэрэ, Самуил ону кэтэн, Айыры Тойон иннигэр сулууспалыра.

1 СААРЫСТЫБАЛАР 1:25-28; 2:1-10, 18, 19, 26



Самуилы ынтырар сана



Рдэбэс оёо сааныгар Самуил уолчаан храм ис-тас үлэтигээр илии-атах буолан көмөлөхөрө. Ол садана Айыы Тойон дьону кытта бэрт дэнгнэ эрэ кэпсэтэр буолан, кимиэхэ да мээнэ биллибэт-көстүбэт этэ.

Арай биир түүн Илий оронугар сыйтан сангардын нухарыйан испитэ, Таңара сибэтиинныигэ өссө да умайа турага. Самуил буоллағына Таңара ковчега баар сиригэр, Айыы Тойон храмыгар, сыйтара. Эмискэ Самуилы Айыы Тойон ынтырбыта. Уол ынтырар санганы истээт, хап-сабар: «Мин бу баарбын!» – дии түспүтэ. Үонна Илийгэ сүүрэн тиййэн: «Бу баарбын ээ! Эн миигин ынтырдын дуо?» – диэн ыйыппыта. Анараангыта: «Суюх, тоойум, ынтырбатацым, баран сыйт», – диэбитэ. Самуил оннугар төннөн, утуйардын сыйппыта.

Ол эрээри Айыы Тойон Самуилы өссө төгүл ынтырбыта. Уол эмиэ ойон туран, Илийгэ тиййбитэ: «Бу баарбын! Эн миигин ынтырдын дии». Илий уруккутун курдук: «Суюх, ынтырбатацым, баран утуйан хаал», – диэн төттөрү ыйыппыта. Айыы Тойон урут Самуилы кытта кэпсэтэ илик буолан, уол Кини куолаһын өссө арааран билбэт этэ.

ОНТОН АЙЫЫ ТОЙОН үсүүн ынтырбытыгар, Самуил туран, Илийгэ үһүс төгүлүн кэлэн: «Мин бу баарбын! Эн миигин ынтырдын дуо?» – диэн ыйыппыта. Дъэ онуоха эрэ Илий, уолу Айыы Тойон ынтырарын өйдөөн, киниэхэ сүблэээн эппитэ: «Барангын сыйт, үонна өссө биирдэ ынтырдахтарына, Айыы Тойонум, сангар, кулутунг Эйигин истэр диэн этээр». Самуил оронугар баран, бүтүн бэйэтэ кулгаах иччите буолан кэтэхэн сыйппыта. Сотору Айыы Тойон кэлэн, эмиэ уруккутун курдук ынтырбытыгар уол Илий үөрэппит тылынан: «Сангар, Айыы Тойон, кулутунг Эйигин истэр», – дии түспүтэ.

Дъэ онуоха Айыы Тойон Самуилга Илий дьиэ кэргэнин субу хайдах уодьуганныхтаацын кэпсээбитэ. Уолаттара нэгэйдик бы-хыланалларын билэ-билэ кинилэри буойбатацын иһин, Айыы Тойон бу ажабыты накаастыях буолбута.





Илий аңабыыт өлүүтэ

A

йы Тойон аныыта-харата аһара халыңаабыт Израиль норуотун буруйдаан, киниләри филистимляннар или-ләригәр биэрбитэ. Өстөөбү утары кыргыңыыга Израиль дьоно түөрт тыңынча кәрингэ киниләрин сүтәрбитеттэрэ. Хотторон бааран, хонук сирдәригәр салбынгаан кәлбиттәригәр Израиль аба-лыктара: «Бу туюх иһин Айы Тойон биһигиттэн киэр хайыста, кыайыны өстөөххө тосхойдо? – дии тоһуубуттара. – Силомга бааран, Айы Тойон кәс тылын ковчегын ылан кәлиэбинг. Ковчег бәйәбитигәр сырыйташына, биһигини киниләртэн быыһыңа». Онон Силомга дьону ыытан, Айы Тойон Саваоф кәс тылын ковчегын ажалтарбыттара, ковчеги Илий икки уола Офни уонна Финеес арыаллаан кәлбиттэрэ. Ол да үрдүнэн өстөөхтөрүн кытта сана кыргыңыыга Израиль дьоно син биир хотторбуттара, отут тыңынча сатыы буойуну сүтәрэн, сәрии хонуутуттан куотарга күһәллибитеттэрэ. Тангара ковчега филистимляннар илиләригәр киирбитэ, оттон Илий икки уола Офни уонна Финеес өлбүттэрэ.

Кыргыңы буола турар сириттэн ыыппыт илдьит киһилә-рэ Силомга, Илий олорор куоратыгар, сүүрэн кәлэн, Израиль норуотун иәдәэннәэх хотторуутун туһунан кәпсәэбитэ. Куорат иһ биирдә аймана түспүтэ, бары ытаһан-сонгонон барбыттара. Ол кәмнгэ Илий аңабыыт куорат ааныгар суол кытытыгар олороро. Эмискә аймалжан буолбутун, дьон ытаһан-сонгонон барбытын истэн, кини били илдьит киһиттэн бу туюх айдаанай диэн ыйыппыта. Онуоха анараангыта: «Иәдәэн бөбөтө буолла, филистимляннар хоттулар, – диәбитэ. – Тангара ковчегын билдьаттыбыт, эн икки уолун иккиэн өллүләр».

Илдьит кини Тангара ковчегын туһунан этәэтин, Илий охтон туһэн өлөн хаалбыта. Кини Израильга түөрт уон сыл судьюйалаан бааран, тојус уон аյыс сааңыгар өлбүтэ.

Онон Айы Тойон Самуилы аан мангнай ыңырбыт түүнүгәр Илий дыиэ кәргәнин туһунан тугу эппитэ барыта ити курдук тулбута.



Саул – Израиль ыраахтаа ѿбыта

Самуил Израиль улуу пророга буола үүнэн тахсыбыта. Кини норуутун, атын эмэгэт тангараларга сүгүрүйэллэрин бопсон, тыыннаах Танараңа эргиллэргэ ыңырара. Кэлин кырдъян-бохтон олорон, Самуил Израиль судьйаларынан уолаттарын туруортаа ѿбыта. Ол эрээри уолаттарыттан хайалара да а҃атын туйынын хатарбатаа, бары ингээжэ-обокко ыбылы ылларан, дьюнтон-сэргэттэн бэлэх эрэйэн, норуоту кырдыктаахтык дүүллээбэт буолбуттара. Ол инил Израиль аћа баылыктара Самуилга кэлэн: «Эн хайыы-үйэ сорсуйдун, уолаттарынг буоллаа ѿбына эн суолгуттан туораатылар, – диэбитеттэрэ. – Онон норуот үрдүнэн ыраахтаа ѿбыта туруор, биһиги эмиэ атын норуоттар курдук ыраахтаа ѿбылаах буолуохха». Кинилэр итинник көрдөһүүлэрин Айыы Тойон сөбүлээбэтин Самуил билэрэ. Самуил үнгпүтүгэр Айыы Тойон эппитэ: «Ити норуот тугу этэрин эн толор. Кинилэр эйигиттэн буолбатах, Миигиттэн киэр хайыстылар, Миэхэ салайтариахтарын бађарбатылар. Хайа կүн Египеттэн таһаарыахпыттан баччаангна диэри Миигин таһы-бына умнан, атын тангараларга сүгүрүйэллэр. Кинилэр Миэхэ хайдах сыйыаннаһалларый да, эйиэхэ эмиэ соннук сыйыаннаһаллар. Онон этэллэрин толор. Ол гынан баран ыраахтаа ѿбылын Мин Бэйэм талыа ѿым, оттон эн кинилэргэ ыраахтаа ѿбы быраабын иһитиннэриэн».

Самуил норуокка Айыы Тойон тылын тиэрдэн баран, ыраахтаа ѿбы салайдаа ѿбына эһигини баттыаа-үктуүбэ, оччою төһө да өрүүлтэ көрдөөбүккүт инил, Айыы Тойон аны эхиэхэ көмөлөхүө суюа диэн өйдөтө сатаа ѿбыта. Ол эрээри норуот Самуилы истэ да барбатаа, ыраахтаа ѿбы туруор диэн ирдиирин уураппатаа.

Биирдэ Айыы Тойон Самуилга үрдүк унгуохтаах, олус кырахылбай дүүхүннээх Саул диэн эдэр уолу ыыппыта. Айыы Тойон Самуилга эппитэ: «Били эйиэхэ эппит киһим дьэ бу баар. Мин норуоппун кини салайыаа». Самуил иһиттээх елей арыытын ылан, Саул төбөтүгэр куппута. Онтон уолу уураан ылан баран: «Айыы Тойон эйигин ыраахтаа ѿбынан анаата, онон Кини норуутун аны эн салайыанг», – диэбитэ. Ити курдук Саул Израильга ыраахтаа ѿбы буолбута.

I СААРЫСТЫБАЛАР 8:1-22; 9:2, 17; 10:1



Кэлин ыраахтааңы буолуохтаах манызыңыт Давид

Самуил ыраахтааңынан анаабыт Саула биирдэ улахан аныныны онгорбута. Филистимляннары кытта кыргыныахтарын иннинэ, кинилэргэ Самуил пророк кэлэн, Айыы Тойонғо сиэртибэ биэриэхтээбэ. Саул сэттэ құн кэтәһен көрбүтэ да, Самуил биллибэтэбэ, сэриитин дьоно буоллаңына сыйяа тарђаһан барбыттара. Онтон ыксаан, Саул Самуилды қүүппеккә эрэ, бейэтэ сиэртибэ биэрергэ быһаарыммыта, дынгэр, ону аңабыыт эрэ биэриэхтээбэ. Сиэртибэ биэрэн бүпਪүтүн кэннэ, Самуил тиийэн кэлэн, Саулга эппитэ: «Айыы Тойон Таңаран ыйытын кәннен, халы-мааргытык быһыламмыккын. Кини эн былааскын Израильга букатыннаахтык туругурдуохтаах этэ, оттон билигин саарыстыбан өр барыа суюба. Айыы Тойон сурэбэ сөбүлүүр киһитин булуоба. Эн Кини ыйбытын толорботун, онон норуотун сирдьитинэн Айыы Тойон атын киини туруоруоба».

Бэрт сотору Айыы Тойон Самуилга сырдык баттахтаах, арылхай харахтаах, олус үчүгэй дьүүннээх Давид диэн уолу көрдөрбүтэ. Давид аңатын барааннарын манызыра, манызыңыт киэнэ бастынта этэ. Барааннарыгар кыһаллар-мүһэллэр буолан, кинилэри хайдахтаах да адырђа кыллартан быынаан ылара.

Айыы Тойон ыйытынан Самуил Давиды, Израиль норуотун салайарын туһугар, елей арынан аңаабыта. Ити қүнтэн ыла Таңара Тыына Давиды кытта өрүү бииргэ сылдъар буолбута. Оттон Саулу, Айыы Тойон Тыына тэйэн, куһаңан тыын сордоон барбыта. Ол иһин Саул лирађа үчүгэйдик оонньоон кинини уоскутар киини булалларыгар чаңдардын соруйбута. Сотору киниэхэ Давиды булан аңалбыттара, онон уол аны мантан иннээ ыраахтааңы дыбарыаңыгар сулууспалыыр буолбута. Саул кинини олус сөбүлээн, бэйэтигэр көмөлөһөөччүнэн ылбыта. Куһаңан тыын Саулу сордоон бардар эрэ, Давид сонно лирађа оонньообутунан барара. Оччою куһаңан тыын тэйэн, ыраахтааңы ис-иһиттэн чэпчээн, көннүүөрэн кэлэрэ.

1 СААРЫСТЫБАЛАР 13:13-14; 16:11-33



Давид уонна Голиаф

Тийрдэ филистимляннаар, Израиль норуотун кытта кыргынаары, сэрии хомунан барбыттара. Саул баылыктаах Израиль буойуннара эмиэ кыргыныга бэлэмнэнэн, өстөөх хорхойбут хайатын утары мустубуттара. Давид үс убайа үүгөн Саул сэриитигэр бааллара. Сотору ажалара Давиды убайдарыгар ойүө килиэп илтэрэ, доруобуйаларын туругун биллэртэрэ уонна, бацбар, туохха эмэ эбии наадыйаллара буолаарай диэн, кыргыны буолуохтаах сиригэр ыыппыта.

Давид буойуннар ортолоругар киирэн убайдарын кытта кэпсэтэ туран, биир сүүнэ улахан Голиаф диэн ааттаах филистимлянины көрбүтэ. Ол алтан балаана куйахтаах, дуулаа бэргэхэлэх бухатырыр аарыма үнүүнү уонна илии куйааын тутан туран, Тангара норуотун күлүү-элэк онгосторо, Айыы Тангарааны үөбэрэ. Энгиттэн хайааьыт эмэ миигин кытта күөн көрсөн, күрэс былдъаанан кыайыда да, бишиги филистимляннаар эниэхэ кулут буолуохпут дии-дии, бэлэнинэн күлэрэ. Ол эрээри ангаардас көрүнгүттэн да дъулайан, ким да киниэхэ утары тахсыан бацбарбатаа. Голиаф Тангарааны уонна Израиль буойуннарын үөбэрин истэн баран, Давид Саулга кэлэн, кинини кытта мин киирсэрбин көнүллээ диэн көрдөспүтэ. Саул эн эдэриг бэрт, онон кыргына үөрүйэх сэрииһүккэ киирэн биэрэриг табыллыбат диэн көнүллээбэтэй. Онуоха Давид барааннары маныны сылдьан, Айыы Тойон көмөтүнэн хахайдары да, эхэлэри да хоторун кэпсээбитэ. Саул ону истэн баран, киниэхэ алтан куйааы, дуулаа бэргэхэни кэтэрдивитэ. Давид кэтэ үөрэммэтэх ыараахан куйааын сонно устан кэбиспитэ, мас тайааын ылбыта уонна үрүйттэн биэс бөкүнүк тааы булан ботуонгкатыгар уктаат, өстөөххө утары барбыта.

Голиаф киниэхэ кэлэн иһэр Давиды көрөн, күлэн алларастаабыта: «Тугуй, ыппын дуо мин эйиэхэ? Миэхэ тоё маастаах кэлэбин?» Онуоха Давид: «Эн миигин утары кылыштаах, үнүүлээх, куйахтаах тааыстынг, оттон мин эйигин утары эн үөхпүт Тангараан – Айыы Тойон Саваоф, Израиль Тангаратын – аатыгар иһебин», – диэн хардарбыта. Уонна ботуонгкатыттан тааы ылан, ону анал быаа иилэн баран, Голиаф сүүүн тобулу бырахпыта. Аарыма бухатырыр сонно сууллан түүн өлөн хаалбыта. Филистимляннаар улуу күүстээх киһилэрэ сурума суюлламмытын көрөн уолуян, атакха биллэрбиттэрэ, онон Израиль сэриите кыайылаах тахсыбыта.



Ионафан



avid кыайбыт-хоппут бухатырын Голиаф моонньоох баын Саулга ажалан биэрбитигээр ыраахтааы: «Эн хайларын уола этигиний?» – диэн ыйыппыта. Давид: «Мин Вифлеемнэ олорор Иессей уолунабын», – диэн хардарбыта. Ити кэпсэтий кэмигэр ыраахтааы уола Ионафан эмиэ баара. Күүстээх-уохтаах, эр санаалаах Ионафан Давиды ис сүрэйттэн таптыыра, онон кинилэр доёрдоноо буолан тыл бэрсэн сылдьаллара. Ол бэлиэтигээр Ионафан Давидка бэйэтин тангаын, курун, кылыбын уонна ох saatын бэлэхтээбитэ. Давид эмиэ кинини ис сүрэйттэн таптыыра.

Саул буоллааына уолаттар доёрдоноолорун хара ааныттан ах-сарбатаа. Биирдэ өстөөхтөрүн филистимляннары кыайан-хотон төннөн истэхтэринэ, норуот кинилэри утры көрсөн: «Саул тыныынчаны хоппуга, оттон Давид – уонунан тыныынчаны!» – диэн Давиды уруйдаан-айхаллаан ыллаабыттааца. Онно Саул туюх да олус хомойбута. Давиды албан аатырдалларын кини сөүлээбэтэй. Ол кэмтэн ыла уолу ордугурбую саныыр буолбута, хайдах эмэ гынан кинини өлөрөр сылтах була сатаабыта.

Биирдэ эмиэ кунаңан тыын ыраахтааыны сордообутугар Давид лираа оонньюу олордоңуна, Саул үнгүүтүн сулбу тардан ылан, уолу быраңан кууһуннарбыта. Сымса Давид кыл мүччү ахааран биэрбитэ. Ионафан уордайбыт ажатыттан доборун хаста да көмүскэхэн көрүтэ, ажатын наар кунаңаны саныырын иinin, сэмэлээбитэ: «Кулутун Давиды утаран ыраахтааы аныыыга киирбэтэр! Давид эйиэх туюх да кунаңаны онгорботово, барытыгар туналыы эрэ сылдъар. Олоңун да кэрэйбэkkэ филистимлянины өлөрбүтүгээр Айыы Тойон Израильга улуу кыайыны биэрбитэ буолбат дуо? Эн ону көрө-көрө, нахаа үөрөр этинг. Уонна бу туюх буолан, буруйа суюх Давиды утры аныыыга киирэн кинини өлөрө сатыытын?» Мангтай утас Саул, уола этэрин истэн, ама буоларга дылы гынара, бэл биирдэ Давиды өлөрүөм суюча диэн киниэхэ андаажайан турардааца.

1 СААРЫСТЫБАЛАР 17:57-58; 18:1-11; 19:1-6



Давид утүйа сыйтар Саул аттыгар

Саул Давиды абааһы көрөрө құнтән күн күйірән испитэ. Абата Давиды булғу өлөрөргө санаммытын билән, Ионафан таптырып доңорун сәрәтә охсубута. Онон Давид Саултан күрәэн, әрәлләэх дьонун хомуйан, хайаға сана сылдъарга күнәллибитэ. Саул буойуннарын қытта кинини тор суолун тордоон, аан дойдуну биир гына хастыллара. Ол гынан баран Танара Давиды қытта бииргэ сылдъар буолан, хайдах да қыайан туппатахтара. Оттон Саулу өлөрөр табыгастаах түгән Давидка хаста да тосхойбута гынан баран, уол Тангараны таптырыра, Киниттән толлоро-торуттара бәрдиттән ыраахтаағыга куһаңаны онгоруон бағарбатаға.

Биирдэ Саул үс тыһыныча киһи этэрәттәэх, эмиэ Давиды көрдөөн, хайаны тараахтаан барбыта. Саул буойуннарын қытта томтор үөһе тохтообутун истән, Давид доңорун Авессаны қытта түүн, бары түлүк ууларын утүйа сыйтахтарына, хайаттан түһән, Саул хоммут сиригэр кәлбитэ. Тугу да билбәттии утүйа сыйтар Саулу сыйбыйан кәлән көрбүттәрэ, аттыгар үнүүтә сиргә батары анныллан турара. Авесса Давидка: «Мин бу үнүүнү ылан, кинини өтөрү түһәрбин көнүлләэ», – диәбитетэ. Ол эрәэри Давид Танара талылаағын өлөртөрбөтөө, күнә-дыла кәлләжинэ, Айыы Тойон Бәйэтә харайыла да диэн бопсубута. Онон иккиэн Саул үнүүтүн, купсууннаах уутун ылаат, әләс гынан хаалбыттара.

Давид израильяннар тохтообут сирдәрин утары баар хайа чыпчаалығар тиийән, Саулу ыңырыбыта уонна ылбыт малын киниәхә көрдөрбүтә. Онуоха Саул Давид киниттән иәстәспәтә-җин көрөн эппитэ: «Анныны да кәбиләммит эбиппин! Тукаам Давид, төнүн, аны әйиәхә куһаңаны онгоруом суюға, эн бүгүн мин олохпун быыһаабыккын. Иирәммин, анны-хара бөөтүн онгостубуппун». Саул аны сойуолуом суюға диэн Давидка тылын биәрбитэ эрәэри, кинини абааһы көрө санаатыттан хайдах да қыайан босхоломмotoю.

1 СААРЫСТЫБАЛАР 20:1-43; 26:2-21




Давид Израиль ыраахтааңыз буолар

Тиирдэ филистимляннары кытта хабыр хапсынызы буолбу-
тугар израильяннар хотторон, Саул ыраахтааңы уолатта-
рынын сәрии толоонугар охтубуттара. Ыраахтааңы буойунна-
рыттан Давидка биир киңи кэлэн, Саул уолунаан Ионафаннын
филистимляннары утары қыргыла сылдъан өлбүттэрин кэпсээ-
битэ. Ол киңи Давиды хаан өстөөбө Саул өлбүттүттэн үөрүө дии
саныыра. Давид буоллаңына Саул киниэхө онорбут қуһаңынын
саны да барбатаа. Кини Саулу уонна доңорун Ионафаны абы-
йан, кутурған ырыатын ыллаабыта:

Сауллаах Ионафан, бэйэ-бэйэлэрин таптыыр иллээх аба-
лы-ул, өлөллөрүгөр да арахсыбатылар. Хотойдоојор түр-
гэн, хахайдааңар құустәэх хаарыан дьон этилэр. Израиль
қыргыттара! Әнигини құндұ таңаска суулаабыт, таңаскы-
тын-сапкытын қыбыл көмүхүнән симәэбит Саулу абыйан,
ытаан-соноон! Ама кинилэр, итинник құустәэх-уохтаах
дьон, сәрии толоонугар охтубуттара буолуо дуо? Оо, убайым
Ионафан, олус да эйигин абыйдым-суюхтаатым! Құндұ да
этинг эн миәхә! Эн тапталынг миәхә дъяхтар тапталынааңар
ордуга.

Давид киниләри олус құұскә абыйбыта. Ити кәнниттән кини,
Айыы Тойон ыйытынан, Хеврон қуоракка олохсуйбута. Сотору
онно иудейдар кэлэн, Давиды Израиль соңуруу өттүн, Иудеяны,
салайар ыраахтааңынан туроурбуттара. Онтон аны сәттә сылынан
Давид бүтүн Израилы салайар ыраахтааңы буолбута. Таңара ки-
ниэх Самиул пророгунан этиппитэ барыта ити курдук туолбута.

2 СААРЫСТЫБАЛАР 1:1-4, 23-27; 2:1-4



Таңара кәс тылын ковчегын Иерусалимға ақалыы



avid бүтүн Израиль ыраахтааңыта буолаат, бүрүстүөлүн Иерусалим қуоракка туроорбута. Кини, Таңара муударай өйү, күүхү-уюбү биэрбит буолан, Израиль бары өстөөхтөрүн кыайтар-хотор кыаҳтаммыта. Айыы Тойону ис сүрэжиттән таптырып Давид Таңара кәс тылын сибетиэй ковчегын чугас, бэйэтин куоратыгар, ақалыан баһарара. Ол ковчег, урут биир кыргыңызы кәмигәр филистимляннар былдъааннар, өстөөх илиитигәр киирбите. Кэлин ону Израиль дъонугар төнүннэрбиттәрэ, онон ковчег Кириат-Иаримға биир Аминадав диэн ааттаах киңи дъиэтигәр туарара.

Давид отут тыңыныча киңи арыалдытытаах ковчег ыла барбыта. Оо, дъоллоо да этэ Давид ол күн! Ковчегы Иерусалимға киллэрэн Сион хайатыгар танааралларыгар Давид амарах санаалаах Таңараны айхаллаан, лираңа оонньообута, үөрбүтэ-көппүтэ бэрдиттән Айыы Тойонун иннигәр үнкүүләэбитэ. Норуот бүттүнэ өрөгөйдөөн, турба үрэн, Таңараны урудуура-айхаллырыра. Ковчегы ыраахтааңы анаан-минээн туттарбыт скиниятын ортотугар туроорбуттара. Ол қэннэ Давид Айыы Тойонгы бэрт элбэх сиэртибәни, бэлэбى-тунаңы биэрбитэ. Итиэннэ норуоту Айыы Тойон Саваоф аатыттан албаан баран, бука барыларыгар килиэп, лэппиэскэ уонна үтәнэллээх эт түнэппитэ.

Айыы Тойон Израиль ыраахтааңытын ууһун-аймаңын бөхөргөтүөх буолан эрэннэрэригәр Давид нэһилиэнныгин туһунан маннык эппитэ: «Мин киниэхэ аба буолуом, кини Миэхэ уолум буолуо. Аныныны-буруйу онгордоңуна, Мин кинини күүстээхтэр илиилэринэн уодыуғанныам, ол эрээри, Саулу киэр аспытым курдук, ханаң да Бэйэбитеттән киэр анныям суюңа – киниэхэ өрүү үчүгэйдик сыйыаннаңыаңым. Эн дыиэн-үотунг бигэтик турооңа, эн саарыстыбанг Мин иннибэр ханаң да тулхадыйыа суюңа, бүрүстүөлүнг үйэттән үйэбэ туругура турооңа». Айыы Тойон этиитин Давид ыраахтааңыга Нафан пророк тиэрдитбите. Давид, бу тыллары истээт, Айыы Тойонугар сүгүрүйбүтэ: «Оо, Айыы Тойонуом, Айыы Тойонуом! Мин ким бэйэллээх, хайа ааттаах аба ууһуттан төрүттээх буоламмын, Эн миигин маннык үрдүктүк туттун? Эн барытыгар улуугун, Айыы Тойон, мин Айыы Тойонум! Эйиэхэ тэнгнээх ким да суюх эббээт, Эйигиттән ураты атын Таңара суюх! Оо, Айыы Тойон Таңара, кулутунг туһунан эппиккин букатын-наахтык бигэргэт, бу эппит тылгын бука диэн толор».



Давид псаломнара



avid өссө маныыһыт сылдъан лираһа ооннуурун, псалом айан ыллырын таптыыра. Улуу ыраахтааы да буолан бааран, кини ырыа айарын тохтоппото Ѧо. Библияһа Давид бэрт элбэх псалома суруллан сылдъар. Танараһа таптал киниэхэ айар күүһү саңара, онон Давид Айыы Тойон аатын ырыданан айхал-лыыра.

Үчүгэй маныыһыт бараанын үөргүр гэх хайдах курдук абыраллаа-бын Давид кимнээбэр да билэрэ. Ол иһин кини биир псаломугар Айыы Тойон туһунан манык ыллаабыта:

Айыы Тойон – мин Маныыһытим;
тугунан да мин тутайыам суюңа:
Кини өң мэччирэнгүй миигин сынныатар,
чуумпу уулаах сиргэ сирдээн илдъэр.
Куппун-сүрбүн бөөрөгтөөр,
Бэйэтин аатын туһугар,
кырдык суолугар салайар.
Эн миигинниин өрүү бииргэжин,
онон, өлүү құлүктээбит толоонунан да иһэн,
мин хара дъайтан куттаныам суюңа.
Эн тута сылдъар тайах маскын,
сүгэн иһэр сүллүгэскин көрөммүн,
мин бөөхтүк сананабын.
Өстөөхтөрүм көрөллөрүгэр
Эн миэхэ аһылык тартын,
төбөбүн елей арынан ажаатын;
мин иһэр иһитим кыл имэрийэ туолла.
Эн үтүе санаан, Эн амарах сыйыанын
миигин үйэм тухары арыаллыа,а
онон мин олоюм тухары
Айыы Тойон дыиэтигэр сылдышыа.

22-с ПСАЛОМ



Нафан пророк Давид ыраахтааңы иннигәр

 Давид Айыны Тойону таптырып буолан, Кини тылсын өрүү толорор этэ. Ол гынан баран биирдэ Давид ыар аныныны онгорбута. Биир киэхэ дыбарыаңын үрдүгэр дъаарбайа сылдьан, үөһөттэн Вирсавия диэн ааттаах дъахтары олус таптыры-умсугуяа көрбүтэ. Давид кинини кэргэн ылар кылаа суюңа, тоо дийэтэххэ Вирсавия эрдээх дъахтар этэ. Онон Давид кини эрин Урияны уот сэриигэ ыыттарбыта. Хорсун Урия сэрии толоонугар охтубутугар Давид Вирсавияны кэргэн ылбыта.

Сотору кэминэн Айыны Тойон Давидка Нафан пророгу ыып-пыта. Нафан кэлэн, ыраахтааңыга маннныгы кэпсээбитэ: «Биир куоракка икки киңи олорбут: биирэ баай, иккинчэ быстар дъаданы. Баай киңи улахан да, ыра да сүөһүтэ банаам эбит. Дъаданы буоллаңына туга да суюңа, арай биир тыңы бараан оюлоох эбит, онтун, олох быыкайыг гар атылааңан, көрөн-истэн улаатыннарыт; бэйэтин оюлорун кытта бииргэ илдээ сылдыбыт: сиир килиэ-биттэн сиэтэн, айыр инигиттэн иһэрдэн, хооннуугар уутган, олох кыыңын кэриэтэ туппут. Арай биирдэ баай киңиэхэ айан киңитэ таарыйбыт. Ону ахатаары, ол баай бэйэтин барааныттан да, оюууттан да туттубакка, били дъаданы киңи суюс-сојотох бараанын астаабыт».

Давид бу кэпсээни истэ олорон, абаран-сатаран: «Итинник кэ-билэммит киңини өлөрөр сөп! – диэн санга аллайбыта. – Дъэбир быыытын ишин, кини бараан оюутун түөрт бүк төлүөхтээх».

Онуоха Нафан Давидка тыйыстык: «Ол киңи – эн!» – дийбитэ уонна ыраахтааңы ыар аныытын-харатын саралаабыта. Давид кэмсинэн: «Айыны Тойон иннигәр аныыны онгорбуппун», – диэн буруйун билиммитэ. Кини ис сүрэжиттэн кэмсинэрин өйдөөн, Нафан эппитэ: «Айыны Тойон буруйгун бырастыы гынаар, онон өлүөнг суюңа. Ол гынан баран, аныынын онгорон, Айыны Тойон өстөөхтөүгэр Кинини холуннаар сылтах биэрбитин ишин, санга төрөөбүт оюон өлүө». Ити курдук Давид аныыыта-буруйа бырастыы гыныллыбыта эрээри, накаастабыла суюх хаалбатаа. Кэлин Давид, онгорбут аныытын билинэн, диригнник курутуйан олорон псалом айбыта, онно манннык тыллар бааллара: «Абыраа миигин, Айыны Тангара, улуу айынылаах санаабыттан... Сууй миигин, оч-коо мин хаардааңар манхайыам... Ыраас сүрэхтэ ай миэхэ, Айыны Тангара, ис тыыммын сандардан, миигин кырдыктаах онор».



Авессалом өлүүтэ

avid уолаттарыттан биирдэстэрэ, Авессалом, бэйэтин тух да олус үрдүктүк сананара. Кини угуулучу үчүгэй дыжүннээбэ, киши эрэ хараца хатаныха сүрдээх кыраңыбай уун баттахтаа. Абатын Давиды таптаабат буолан, Авессалом кини бүрүстүөлүн былдаан ылышан бајарара. Уолугунан тыыммыт уолан араас сымыйаны туһанан, сирэй көрбөхтүк быһыланан, үтүөтүк, кыһамнылаахтык сыһыннаспыта буолан, бар дьон санаатын туппата, онон норуот кинини таптыыр, ытыктыыр буолбута. Төрөлпүт уола кыһарыйарыттан ыксаан, Давид сэрии хомунан Иерусалимнаа ё дыбарыаын быраңан, атах балай баррага күһэллибитэ.

Биирдэ Авессалом, абата ханна саһан сылдъарын билэн, ону улахан сэриилээх барбыта. Давид эмиэ ону истэн, кини эхээтэрээтин ыыппыта, ол гынан баран дьонутттан Авессаломга куһаңаны онгоруман, кинини өлөрүмэн диэн көрдөспүтэ. Төхө да элбэхтик эрэйдээбитин ишин, Давид уолун таптыыр этэ.

Кыргызы ойуур инигэр буолбута. Танара көмөтүнэн Давид дьоно кыайан-хотон, Авессалом буойуннарын үрүө-тараа ыспыттара. Авессалом бэйэтэ акка олорон куоппата. Биир баараҗай дууп аттынан ойутан батыгыратан иһэн, кини мас лабаатыгар баттаңыттан илистэн хаалбыта, ата буоллаңына сүүрэ турбута. Сонно Давид сэриитин тойоно ситэ баттаан кэлэн Авессалому, атаца сиргэ кыайан тиийбэккэ, маска ыианан биэтэнгии турдаңына, ох саанан ытан өлөрбүтэ.

Давид, уола өлбүт сураңын истэн, олус курутуйан, уүннүк ытаабыта-сонгообута: «Оо, уолчааным Авессалом, уолчааным, оюокком сыйы! Ити кэриэтэ эн оннугар мин өлбүтүм буоллар дуу, оюом, уолчааным Авессалом!» Танара Авессалому араллааннаах олоңун саамай күөгэйэр күнүгээр суунарбыта.

Библия ёа этиллэр: «Абалаах ийэтин үөбэр киши ыһырынныга им балай харангаца умуллуо ўа».

2 СААРЫСТЫБАЛАР 14:25-26; 15:1-6; 18:2-14, 32-33;
ДОМОХТОР 20:20



Муударай өйдөөх Соломон ыраахтааы



avid өлбүтүгээр Айыы Тойон Израиль ыраахтааытынан кини уолун Соломону туурорбула. Бийрдэ Тангара Соломон түүлүгээр көстөн, эн Миигиттэн тугу да көрдөспүтүнг ишин, Мин эйиэхэ ону барытын биэриэм дιэн эрэннэрбитэ. Онуоха Соломон, үтүмэн үгүс ахсааннаах норуутун сөпкө салайар туухгар, Тангарттан, атын тугу да буолбакка, муударай өйү көрдөспүтэ. Айыы Тойон киниэхэ эппитэ: «Эн бэйэбэр уүн олоюу, баайы-дуолу, өстөөхтөрүн өлөллөрүн да көрдөспөккө, сөптөөхтүк дьүүллүүр туухгар, муударайы, мындыр өйү көрдөөбүтүнг ишин, көрдөспүккүн толоруом. Мин эйиэхэ өркөн өйү, муударай сүрээн биэрэбин. Эн көрдөспөтөх баайын-дуолгун, албан аакын эмиэ бэлэхтиибин, онон олоюнг усталаах туоратыгар биир да ыраахтааы эйиэхэ тэнгнэхиэ суюж. Ажан Давид туйяын хатаран, Мин суолбунан сылдъяар, бары ыйыыбын-кэрдиибин, кэриэспин толорор буоллаххына, Мин эйиэхэ өссө уүнү үйэни бэлэхтиэбим».

Бийрдэ Соломон ыраахтааыга икки дъахтар биир кыһыл оюну көтөхпүтүнэн, мөккүөрдэрин быһаартара, кэлбиттэрэ. Иккиэн тэнгнэ: «Бу ођо миэнэ буолар», — дэһэллэрэ. Соломон ким кырдыгы этэрин билээри, оюну болотунан икки гына быһа охсон, иккиэннэригэр ангаардаан биэрэллэригэр дъаһайбыта. Дынгэр, оюну өлөрөр санаата суюж, кинилэри тургутан көрөөрү итинник эппитэ. Онуоха биирдэстэрэ өһүөннээхтик: «Быһа охсон кэбиинг, хайабытыгар да тиксибэтин!» — диэн кыбдышыгыраабыта. Иккинэ үөгүлүү түспүтэ: «Суюх, ођобун киниэхэ биэринг, өлөрүмэнг эрэ!»

Ити курдук Соломон ођо ийэтэ ким буоларын билбитэ: дынгнээх ийэ ођотун өлөртөрүөн кэриэтэ туора киниэхэ букатын биэриэбэ.

3 СААРЫСТЫБАЛАР 3:5-28



Тангара храма

Тангара Давид ыраахтаа ўыга кини уола Соломон Айыы Тойон килбиэннээх сыйдаайа сатылаабыт храмын туурахтаа ўын туунаан эппитэ.

Соломон, Айыы Тойон соруйбутун толорон, Киниэхэ анаан утүөкэн бэйэллээх храмы туппута. Храм ис эркинэ барыта кыныл көмүхүнэн бүрүллүбүт буолан, лампаада уотугар биир кэм күлүмнээн, сандааран көстөрө. Храмы эргийэ Соломон таас эркиннээх олбуор туттарбыта. Тиэргэнгнэ, сиэртибэ бэриллэр сүөхүнү сууийарга анаан, уон улахан алтан олгуйу туруорбуттара. Биир олгуй, барыларыттан улаханнара, уон икки алтан оёус үрдүгэр турага. Онно аябыйттар сууналлара. Тиэргэнгнэ улахан алтан сиэртибэнник баара. Храм кэс тыл ковчегар анаммыт, бүтүннүү ыраас кыныл көмүхүнэн бүрүллүбүт Сибэтиэйтэн Сибэтиэй диэн ааттанар хостоою. Бу түгэх хос бэтэрээ өттүгэр фимиам уматыллар кыныл көмүс сиэртибэннигэ баара. Онно олива мастан онгоуллан баран, таынан кыныл көмүхүнэн бүрүллүбүт икки улахан херувим ааньын турага. Херувимнар сүүнэ улахан буоланнар, биир кыннаттарынан эркини таарыйан, оттон иккистэринэн бэйэ-бэйэлэрин дајайсан тураллара.

Храм эркинэ барыта херувимнары, пальма лабаатын уонна тыллан эрэр сибэккини дыгүййэр лохуор ойуулаа ўа. Муостата эмиэ бүтүннүү кыныл көмүхүнэн бүрүллүбүт этэ.

3 СААРЫСТЫБАЛАР 6:14-36




Соломон санга храмнга үнгэр

Храм силигэ сиппитигэр ажабыттар Тангара кэс тылын ковчегын ажалан, Сибэтийтэн Сибэтийдийн ааттанар түгэх хоско туроурбуттара. Онно Тангара үрдүкү үлэхититтэн ураты атын ким да киирэр кыаца суюца: бэл кини, үрдүкү ажабыт, бэйэтэ уонна норуот Айыы Тойон иннигэр онгорбут аныытын-буруйун ишин сиэртибэ биэрээри, сылга биирдэ эрэ киирэрэ. Сибэтийтэн Сибэтийдийн хоско киирэр aan улахан быыс тангаанын сабыллан турага.

Кэс тыл ковчегын храмнга киллэрэн баран, ажабыттар ырыа-хыттары кытта бииргэ Тангараца айхал ырыатын ыллаан доллохуп-путтарыгар Айыы Тойон балыкка куустаран Бэйэтинэн тиййэн кэлбитэ, храм ишигэр Тангара кэрэмэн кильбиэнэ сатыылаабыта. Онуоха Соломон норуот иннигэр тахсан сиэртибэнник аттыгагар кэлбитэ уонна икки илиитин халлаан диехи өрө уунан туран эппитэ: «Оо, Айыы Тойон, Израиль Тангарат! Үөхэ халлаангна да, аллара сиргэ да Эйиэхэ холооннох ким да суюх. Эн бишиэхэ эппит кэс тылгын өрүү өйдүү-саныы сылдьацын, эйиэхэ ис сүрэхтэрриттэн үлэлиир кулуттаргар ахыныгастык сыйынаннаа-цын. Кырдык даңаны, Айыы Тангара сиргэ хайдах олоруоцай? Бэл халлааннаар халлааннара Эйигин, улуу Тангараны, батарар кыахтара суюх эбээт, эгэ бу мин туппут храмым Эйиэхэ сөп буюу дуо? Ол да буоллар, Айыы Тойон Тангарам, кулутун үнэрин, Эйигиттэн көрдөхөрүн ихит. Оо, ихит дуу кулутун Эйигин ынгырарын, Эйигиттэн ааттааарын. Бу храм – Эн „Манна Мин Аатым ингиэбэ“ дийн эппит дъиэн – күннэри-түүннэри Эн ха-раацын далыгагар турохтуун; кулутун Эйигиттэн бу храм туһугар көрдөхөрүн-ааттааарын ихит. Кулуккун миигин уонна норуок-кун – Израиль норуотун – кытта өрүү бииргэ буол, итиэнэ Эйигин ханаан да ынгырбыппыт ишин, бишиги үнгэрбитин ихит».

3 СААРЫСТЫБАЛАР 8:3-11, 22-52



Соломон уонна Сава сарыыссата

Савейдар сарыыссаларын саарыстыбата ырыых-ыраах со-
ңуруу дойдуга баара. Соломон аар-саарга аатырбытын,
Айыы Тойон туһугар олус элбэх үтүөнү-өнгөнү онгорбутун истэн,
Сава сарыыссата ыраахтааӡыны таабырын таайтаран тургутан
көрөөрү, кини үрдүк аатын ааттаан унун сындалжаннаах айан-
на туруммута. Иерусалимга баарыгар сарыысса баай-талым
кәһии бастыңын, үчүгэй сыйтаах арынын, баһаам элбэх кыһыл
көмүхү, күндү тааһы, тәбиэннәригэр ындыаӡынан ындан барбы-
та. Дъэ онон, ох курдук онгостон тиийэн, Соломону кытта тугу
кәпсэтиэн-ипсэтиэн баҗарбытын барытын дуоһуя кәпсэппитэ.
Соломон кини ыйытыгар барытыгар хоруйдаабыта, ыраахтааӡы
билбэтэж-көрбөтөж диэн туюх да суюх буолбута.

Сава сарыыссата Соломон муударай өйүн ис-иһиттэн бэрки-
нии, сөөө-махтайа санаабыта. Ыраахтааӡы туппут улууканнаах
уораӡайа, баай-талым aha-үөлэ, кулуттарын дыиэлэрэ-үоттара,
талыы-талба таңгастаах кыраһылбай чајардара, арыгы кутааччы-
лара уонна Айыы Тойон храмыгар бүтүннүү уматан сиэртибэлиир
бэлэжэ-туһаңа барыта кини эрэ сөөүөн-махтайынан курдуга. Онон
сарыысса улаханнык долгуйан турран, ыраахтааӡыга эппитэ: «Эн
хайдахтаах курдук тыйыс-чэгиэн өйдөөххүн, төһөлөөх элбэжи
онгорбуккун-ситиспиккин мин өссө дойдубар сылдьян истэрим.
Урут, эт харахпынан көрө иликпинэ, мин ону сочко кырдышык-
таммат этим. Онтум баара аңаарын да истибэккэ-билбэккэ сыл-
дышыбыт эбиппин. Эн миэхэ кәпсиллэринээжээр быдан муударай
өйдөөх, быдан баай киһи эбиккин. Дъоллоох-соргулаах да эбиттэр
бу эн дьонунг-сэргэн, үлэһиттэринг: өрүү эйигин кытта бииргэ
сылдьбан эн үүннээх-тәһиннээх үтүө тылгын-өскүн истэллэр!
Оо, алгыс буолуохтун Эйигин үтүөкэннээх көнгүлүнэн Израиль
бүрүстүөлүгэр олордубут Айыы Тойонгно, эн Таңарааҗар! Израилы
устубат тапталынан таптыыр Айыы Тойон эйигин, норуотун
көнөтүк дьүүллээтэри, кырдышыгы көрдүн диэн турорбут эбит».
Кини Соломонгыа сүүс сүүрбэ талант кыһыл көмүхү, баһаам элбэх
дыргыл сыйтаах арынын уонна күндү тааһы бэлэхтээбитэ. Сава
сарыыссата Соломон ыраахтааӡыга биэрбитин саһа элбэх күн-
ду арыы Иерусалимга урут хаһан да аҗалылла илигэ. Соломон
киниэх эмиэ өлгөм бэлэжи: сарыысса тугу баҗара-сөбүлүү көр-
бүтүн – барытын, биэрбитэ. Дъэ ол кэннэ Сава сарыыссата туюх
баар арыалдыттарын-чајардарын кытта дойдугар төннүүбүтэ.

3 СААРЫСТЫБАЛАР 10:1-13





Соломон Тангараттан тэйиитэ


Xрам туттара сылдьар Соломон ыраахтаа ўыга Айыы Тангарата эппитэ: «Өскөтүн Мин соқуоннарбын, ыйыларбын тутунар, кэриэстэрбин барытын толорор буоллаххына, эн абајар Давидка эрэннэрбитим курдук, Мин Израиль уолаттарын кытта бииргэ олоруом уонна норуоппун – Израиль норуотун – ханаң да хаалларыам суюң». Дъэ ол иин Соломон Тангара кэриэстэрин ис сүрэжиттэн кынналлан туран толороро.

Онтон ыла үгүс сыл ааспыта. Хомойуох иин, Соломон кырдьар сааһыгар Тангаратыттан улам тэйдэр тэйэн барбыта. Кини элбэх омук дъахтара кэргэннээбэ, олор тыыннаах Тангараны билбэт буолан, эмэгэт тангараларга сүгүрүйэллэрэ. Ыраахтаа ўы, омук кэргэттэрэ уккуйалларын ылынан, бэйэтэ эмиэ сыйяа-баайа эмэгэттэрэ үнэр-сүктэр идэлэммитэ, кинилэргэ сиэртибэн-нык туппута.

Тангара атын сымыйа тангараларга сүгүрүйэри боппутун үрдүнэн, Соломон Айыы Тойоно эппитин толорбокко, киниэхэ икки төгүл илэ կөстүбүт Айыы Тойонуттан киэр хайыспыта. Ол иин Тангара Соломонгыа уордайан эппитэ: «Мин кэс тылбын, эйиэхэ биэрбит ыйыбын-кэрдиибин кэхэнгнин, бэйэллэх бэйэн дыбарааскар итинник быһыны-майгыны ўөскэппитин иин, Мин эйигиттэн саарыстыбаңын былдаан ылан, кулуккар биериэбим. Ол гынан баран абаյын Давиды санаан, бэйэйттэн буолбакка, уолгуттан былдыяа ўы. Саарыстыбаңын барытын былдыыам суюң – кулутум Давид уонна Бэйэм талбыт Иерусалимым түнгэр, уолгар биир ача ууһун хаалларыа ўы».

Ити эппитэ барыта туолбута. Ыраахтаа ўыар аныытын со-дулу гар дойду икки ангы арахсыбыта, онтон ыла олохтоохтор бэйэ-бэйэлэрин кытта атааннаһан, иирсэн-харсан барбыттара.

3 СААРЫСТЫБАЛАР 6:12-13; 11:1-13



Саарыстыба икки аңызы хайдыбыта

Aар-саарга аатырбыт Израиль саарыстыбата 120 эрэ сыл турбуута: Саул, Давид уонна Соломон түөрт уоннуу сыл ыраахтаа-былаабыттара. Соломон өлбүтүн кэннэ, дойду икки аңызы Израиль уонна Иудея саарыстыбаларыгар хайдыбыта. Ол маннык буолбута. Өлбүт ыраахтааңыларын Соломон уолун Ровоамы бүрүстүүлгэ олордоору, Израиль норуота бүттүүнэ Сихемнэ мустубута. Түмсүбүт дьон Ровоамнга кэлэн: «Аңан биниэхэ олус ыараахан үлэни үлэлэтэр этэ. Бу ыар баттыкптын чэпчэттэргин, биниги бука бары эйиэхэ сулууспалыа этибит», – диэбитеттэрэ.

Ровоам урут ажата баарыттан дыбарыаска сулууспалаабыт ытык кырдъяңастары кытта сүбэлэспитэ. Олор ыраахтааңыга эппиттэрэ: «Өскөтүн эн бүгүн бу норуокка үтүөнү онгордоххуна, көрдөһүүлэрин толорон санааларын таптаххына, кинилэр үйэ-саас тухары эйиэхэ кулут буолуохтара». Ол гынан баран Ровоам кырдъяңастар сүбэлэрин-амаларын аахайбакка, бэйэтин бараллаа саастаахтарын, бииргэ улааптыт эдэр дьонун, этиитин ылыммыта. Эдэрдэр киниэхэ олох түктэрини сүбэлэббиттэрэ: «Эн ити норуокка мин ылгын чыкыйам ажам өттүгүнээжэр суюн, онон кини эниэхэ ыар баттыгы сүктэрбить эбитет буоллаңына, мин ол сүгэхэргитин өссө ыаратан биэриэм; ажам кымныылаабыт эбитет буоллаңына, мин эңгини сүлүүннээх оюйдарынан сордуум диэн этиэхтээххин», – диэбитеттэрэ.

Израиль норуота Иаков уон икки уолуттан төрүттээх уон икки ууска арахсара. Санга ыраахтааңы оруу маңы ортотунан тыллас-птын истээт, дьон Ровоам кинилэр көрдөһүүлэрин толорортон аккаастаммытын өйдөөбүттэрэ. Онон эрэй эрдэтинэ киниттэн тус-па арахсан, бэйэлэригэр атын ыраахтааңыны Иеровоамы, Ровоам утарсааччытын, талбыттара. Бу санга саарыстыба Үйык Суруйууга Израиль саарыстыбата диэн ааттанар. Израиль хоту өттүгэр сыйтарын ићин, кинини атыннык өссө Хотугу саарыстыба диэн ааттыыллар. Кийин куората мангтай Сихем, онтон Фирца этэ, кэлин Самария буолбута. Израиль саарыстыбата 200-тэн тахса сыл турбута, онтон биниги эрабыт буолую 721 сыл иннинэ бу саарыстыбаны Ассирия ыраахтааңыта Салманассар самнарыбыта.

Соломон уолугар Ровоамнга Иуда ууһун кытта олох аյыйах ах-сааннаах Вениамин ууһа эрэ бэринниилээх хааланнаар, Иуда саарыстыбатын ўоскэппиттэрэ. Израильтан соёуруу диехи сыйтар буолан, кинини Соёуруунгү саарыстыба диэн ааттыыллара. Кийин куората Иерусалим этэ. Үс аңаар үйэ устата турбут Иудея саарыстыбатын Христос төрүөн 586 сыл иннинэ Вавилон сэрийтэ суулларбыта.



Иуда – Соңуруунгы саарыстыба

W

уда, эбэтэр, Соңуруунгы саарыстыба, үс анаар үйэ кэрингэ турбута. Кини, Хотугу саарыстыба самныбытын кэннэ, 135 сый буолан баран эстибите. Соңуруунгы саарыстыбаны барыта 20 ыраахтааы салайа сылдыбыта: Ровоам, Авия, Аса, Иосафат, Иорам, Охозия, Гофолия сарыысса, Иоас, Амасия, Озия (Азария), Иоафам, Ахаз, Езекия, Манассия, Амон, Иосия, Иоахаз, Иоаким, Иехония уонна Седекия.

Төһө да соңуруунгы ыраахтааылар Айыы Тойонтон тэйэн эмэгэkkэ сүгүрүйбүттэрин, аныныы-буруйу онгорбуттарын иин, сорохторо дынгнээх Тангараңа бэриниилээх хаалбыттара. Холобура, Езекия уонна Иосия салайалларын саңана, Соңуруунгы саарыстыба түлүк уутуттан уңукта сылдыбыта: бу ыраахтааылар эмэгэт тангараларга анаммыт храмнары суулларбыттара, норуоту Тангара тылын ытыктыырга, киртэн-дъайтан тэйэн Тангара сокуоннарын, кэриэстэрин, ыйыыларын-кэргийлэрин, сиэрдэрин-туомнарын тутуһарга ынгырбыттара.

Иуда саарыстыбата Израиль саарыстыбатынаађар алта төгүл айыых киһилээбэ. Атын норуоттарга тэнгнээтэххэ, бу олох кыракый саарыстыбалар этилэр. Төһө да бэйэ-бэйэлэрин кытта сэрииелстэллэр, кинилэр сүрүн өстөөхтөрүнэн тыыннаах Тангараны билбэт омуктар буолаллара: хоту – Сирия (Арам), илин – Ассирия уонна Вавилон күгстээх судаарыстыбалара, соңуруулуу-арбaa – филистимляннаар, соңуруулуу-илин – моавитяннаар.

Иудалаах Израиль урут, Айыы Тойонгно бэриниилээх эрдэхтэринэ, ханнык да улуу кыргыыыттан кыайылаах тахсаллара, онтон хайа күн норуоттуун-ыраахтааылыын аныыига-хараңа ыбылы ылларыахтарыттан хотторор аакка барбыттара – Айыы Тойон кинилэри үтүргэннээх өстөөх илиитигэр биэрэн уодьуганныыр буолбута.

3 СААРЫСТЫБАЛАР 12; ИККИС СОКУОН 32:10



Израиль – Хотугу саарыстыба

Ту саарыстыба икки сүүстэн тахса сыл турбута. Бүрүстүөлгэ барыта уон тоңус ыраахтаабы олорбута: Иеровоам, Нават, Бааса, Ила, Замврий, Амврий, Ахав, Охозия, Иорам, Ииуй, Иоахаз, Иоас, Иеровоам II, Захария, Селлум, Менаим, Факия, Факей уонна Осия. Бу саарыстыба кэмигэр элбэх хаан тохтубута. Израиль тиһигин быспакка, Иуда саарыстыбынын уонна атын норуоттари кытта сэриилэхэн тахсара. Үраахтаабылары, былаас былдааһан, уолаттара эбэтэр атын чугас дьонноро өлөртүүллэрэ, онтон аны олор бэйзлэрэ, ыраахтаабы буолаат, туора дьон илийтиттэн суорума сүдлланаллара. Онон Хотугу саарыстыбаа барыта тоңус династия солбуллубута. Оттон Соңуруунгну саарыстыбаны куруутун биир династия – Давид ыраахтаабы ууһа – салайбыта.

Хотугу саарыстыба ыраахтаабылар тосту-туора быһыланан, Айы Тойон сөпсөөбөтүн онгороллоро. Кинилэр Тангара суолуттан туораан, Айы Тойон-го итэхэли сиргэ-буорга тэпсийттэрэ, онон салайар саарыстыбаларын сиэрэ-майгыта сатарыйан, дьон бука бары эмэгэkkэ үнгэн-сүктэн барбыттара. Нэгэй быһылаах хотугу ыраахтаабылар норуоту бүттүүнүн аныыыга анныбыттара. Норуот өссө бастакы ыраахтаабы Иеровоам саҗаттан эмэгэkkэ сүгүрүйэр идэлэммитэ. Ол маннык буолбута. Биирдэ Иеровоам ыраахтаабы: «Саарыстыбам Давид ууһугар тиксиэн сөп, – дии санаабыта. – Но- руот Айы Тойон храмыгар сиертибэ биэрэ Иерусалимнга ити курдук бара турар буоллааына, бэрт сотору сүрээб-быара Иудея ыраах- таабытыгар Ровоамнга тардыныаца. Оччоо миигин өлөрөн баран, бэйзлэрин ыраахтаабыларыгар Ровоамнга төннүөхтэрэ». Онон кини икки кыһыл көмүс тарбыайыбы онторорон баран, норуокка эппитэ: «Иерусалимнга бааргыт аны эниэхэ олох наадата суюх. Израиль, көрөн кэбис: эйигин Египет сириттэн сирдээн таһаарбыт тангараларын бу тураллар». Иннээ гынан биир тарбыайы Вефильгэ, иккинин Дан диэн сиргэ туруортарбыта. Дъэ онтон ыла норуот аныыыга-хараа охтубута: кыһыл көмүс тарбыайхтарга сүгүрүйэллэрин таһынан, өссө Ваал диэн эмэгэт тангараа үнгэр-сүктэр буолбуттара.

Ол саҗана Израиль саарыстыбытыгар Тангара пророга Ахия олорбута. Ахия Иеровоамы уонна кини саарыстыбынын утаран, маннык төлкөлөөбүтэ: «Айы Тойон, Израиль Тангарата, этэр: эн, Миигин кыйахаан, атын тангаралары, эмэгэttэри, онгоһуннун, Миигиттэн аккаастанангын, урукку ыраахтаабылартан барыларыттан сүөргүтүк быһыыланннын. Онон Мин Иеровоам ууһугар аана суюх алдъархайы аангнатыам». Барыта Тангара эппитин курдук буолбута.



Илия пророк

Сыллар аастар ааһан, ыраахтааңылар бииртэн биир солбуйсан испиттэрэ. Дъэ онтон Израиль бүрүстүөлүгэр ыраахтааңылартан биир саамай нэгэйдэрэ Ахав олорбута. Кини ойою Иезавель тыыннаах Тангараны итэбэйбэт омук дъахтара этэ. Иезавель Ахавы эмэгэkkэ сүгүрүйэргэ уккуйан, Ваал тангараңа храм туттарбыта. Онно сөп буолбакка, дынгнээх Тангараңа бәринниләэх дьону өлөрөргө-өһөрөргө дүлүспута.

Ахав ыраахтааңылыры кәмигэр Израильга Тангара эрэлләэх пророга Илия олорбута, кини бар дьону Тангараңа эргилләргэ ыңғырапа. Ол саңана Израиль норуота Айыы Тойон суолуттан туораан, эмэгэkkэ үнгэр-сүктэр сүөргү идэлэммит кэмэ этэ. Ити иһин Тангара израильяннары накаастаабыта: Илия пророк тыла туолан, Израиль сиригэр үс аңаар сыл арда түспэkkэ, уот кураан турбута. Айыы Тойон Илияны, Ахав сойгуулуурттан күрэтэн, үрүйэ аттынаңы иччитэх сиргэ саңыарбыта. Тангара киниэхэ суордары ыыттан, киәһэлләэх сарсыарда килиэп, эт тиксэрэрэ, оттон утаңын Илия үрүйэ уутуттан иһэн ханнарара.

3 СААРЫСТЫБАЛАР 16:29 – 17:6



Огдообо уолун тилиннэрий

Wлия үрүйэтэ уолан кумаёынан көрбүтүгэр Тангара кинин Сидон Сарептатыгар олорор огдообо дъахтар дьиэтигэр ыыппыта. Илия онно тиййэн, дьиэлээх дъахтартан уу, килиэп көрдөөбүтэ. Огдообо кыракый уолчаанын кытта олороро, кинилэр быстар дъаданы этилэр. Биир ытыс бурдуктан, купсуун түгэбээр ордон хаалбыт кыра арыы сыныгттан ордук твохтара да суюба. Дъахтар қынажатын кэпсээбитигэр Илия: «Куттанаима. Айыы Тойон сиргэ ардаы түхэриэр диэри, ухааккар бурдугун, купсуунггар арыын бүтүүс суюба», — диэн санаатын көтөхпүтэ.

Илия огдообо дьиэтигэр олохсуйбутугар Айыы Тойон дыикти-ни онгорбута: кинилэр хас күн аайы килиэп бунарыналлара да, пророк эппитин курдук, арылаах бурдуктара көбүрээбэтэбэ.

Арай биирдэ дъахтар кыракый уолчаана эмискэ ыалдъян, өлөн хаалбыта. Дириң аныыга ылларбыт ийэ, Тангара миигин аныым-харам иһин накаастаатаа дии санаан, өлбүт оюутун көтөх-пүтүнэн, ытыы-ытыы пророкка тиийбитэ. Онуоха Илия: «Уолгун аял эрэ», — диэн баран, өлбүт оюону ийэтин илийтиттэн ылан, бэйэтин хохугар илдээ киирбитэ. Уонна оюону оронгно сыйыаран баран, Айыы Тойонгно үнгүтэ: «Айыы Тойон Тангарам! Ама Эн бу миигин дьиэтигэр олордубут үтүү санаалаах огдообо соютох уолун, сүрэжин ытаржатын, быарын тулаайааын, өлөрөнгнүүн, киниэхэ кунаажаны онгуруон дуо?» Итиэннэ уолга үстэ төнгөйө түхэн баран, Тангараа: «Айыы Тойон Тангарам! Бу оюу дууhatат төннүүхтүн», — диэбитэ. Айыы Тойон, бэриниилээх пророгун көрдөхүүтүн ылынан, оюону сонно тилиннэрбитэ. Онон Илия: «Көр эрэ, уолун тыыннаах!» — диэбитинэн уолчааны ийэтигэр танааран биэрбитэ. Дъахтар, атаа сири билбэт буола үөрэн-көтөн, дьоллонон, пророкка эппитэ: «Эн дынгнээх Тангара кинитэ буоларгын мин бүгүн дъэ толору биллэбим. Эйигин дын чахчы Айыы Тойон этитэр эбит».

3 СААРЫСТЫБАЛАР 17:7-24



Илия уонна Ваал пророктара

16

Иирдэ Айыры Тойон Илияны Ахав ыраахтаа ўыткан, Ваал эмэгэт уонна да атын сымыйа тангаралар пророктарын кытта бииргэ норуоту бүттүүнүн Кармил хайатыгар мунньярыгар эппитэ. Үраахтаа ўыткан толорон дьону барытын муспутун кэннэ, Илия норуокка туһаайлан эппитэ: «Ханаангта диэри иэрэн-сааранг сылдъаары гына ўыттай? Өскөтүн Айыры Тойон дынгнээх Тангара эбйт буоллаа ўына, эниги Кинини батыын, оттон Ваал эбйт буоллаа ўына, Ваалы батыын!» Пророкка ким да тугу да хардарбатаа. Онууха Илия эппитэ: «Айыры Тойон суюс-союзотох ордон хаалбыт пророга бу мин турабын, оттон Ваал түөрт сүүс биэс уон пророктаах. Онон мин этиим манынык: биңиэхэ икки тарбыйаа ўын биэрдиннэр, Ваал пророктара онтон биириин талан ылан, икки гына ангаардаан баран хардаас ўхеэ уурдууннаар, ол эрээри умаппатааннаар; мин эмиэ иккис тарбыйаа ўын бэлэмнээн мас ўхеэ ууруом, ол гынан баран уматыам суюба. Дъэ уонна эниги бэйэбүт тангараа ўыттын ыңгырын, мин эмиэ Айыры Тойон Тангараабын ыңгырыам. Кинилэртэн хайалара бу сиэртибэ уотун уматар да, ол дынгнээх Тангара эбйт дизэн буолуоба». Норуот сөбүлэммитэ.

Ваал пророктара тарбыйахтарын чохчоломмут хардаас ўрдүгэр ууран баран: «Оо, Ваал! Биңигини иһит!» – дии-дии, ханыыттаа да ханыыттаа буолбуттара. Ол курдук үүнүн күнү былаа, ииримтийи-эхтэригэр диэри, ўгүлэспиттэрэ да, харда биллибэтэбэ. Онууха Илия норуоту бэйэтигэр ыңгырыбыта. Бары тиййэн кэлбиттэригэр кини Израиль уон икки үүнүн ахсаанынан уон икки тааһы ылан сиэртибэннык онгорбута, онно хардаа ўын тэлгээтэн баран, тарбыйаа икки гына ангаардаан мас ўрдүгэр уурбута. Онтон, тула ханыллыбыт онгкучах туолуор диэри, сиэртибэнныккэ үс төгүл түөртүү солуур уу куттарбыта. Дъэ ол кэннэ Айыры Тангараа ўнгүүтэ: «Айыры Тойонум, Авраам, Исаак уонна Израиль Тангарат! Израильга биир эрэ Тангара – Эн бааргын, мин Эн қулутун буоларбын, барытын Эн этэргинэн онгорбуппун бүгүн бука бары билиэхтиннэр. Иһит миигин, Айыры Тойон, оо, иһит миигин! Эн, Айыры Тойон, дынгнээх Тангара буоларгын, кинилэр сүрэхтэрин Бэйэбээр эргитэргин бу норуот билиэхтин!» Айыры Тойон пророгун тылын сонно истэн, халлаантан уот унуурган түүэн, сиэртибэни, маһы уонна тула баар тааһы барытын умаппыта, бэл онгкучах уутун кытта мэлиппитэ. Ону көрөн, бука бары сөһүр-гэстээн турган: «Айыры Тойон дынгнээх Тангара, Айыры Тойон дынгнээх Тангара!» – дизэн санга аллайбыттара. Ити курдук Айыры Тойон союзотох Тангара буоларбын бар дьонгто итээтийлэхтик көрдөрбүтэ, онон Ваал пророктарын сымыйалара арыллан тахсыбыта.

3 СААРЫСТЫБАЛАР 18:18-39





Дыикти уу уонна дыикти арьы



Айы Танара Елисейи, Илия көмөлөхөөччүүн, улуу пророк гына үүннэрэн таһааран, норуокка бэрт элбэх дыиктини онгорторбута. Биирдэ Елисей Иерихонга сырыттаңына, куорат олохтоохторо кэлэннэр: «Куораппыт бэрт сиргэ тураг эрээри, уубут кунаңан буолан, үүнүүн олох кыайан ылбаппыт», – диэн кэпсээбиттэрэ. Онуоха пророк урут ким да туттубатах санга инигин көрдөөн ылан, ол түгэжэр кыра туус куттарбыта. Итиэннэ инигин туппутунан уу баһар сирдэргээр тиййэн тууһун ууга ыһан баран, мантан ыла уугут Айы Тойон тылын хоту чэбдигириэ, онон бу ууттан сылтаан өлүү-сүтүү, буомуруу аны суюх буолуу диэбитэ. Кырдык, сити кэмтэн ыла иһэр уулара ырааһыран хаалбыта.

Оттон биирдэ Елисейгэ огдообо дъахтар тиййэн кэлэн, ытыы-ытыы, ыар кыналдаа кынарыйттарбытын кэпсээбитэ. Кэргэнэ өлүөүттэн эстибэт иэскэ-күүсکэ киирэн хаалан, иэстээх киһилэрэ кини икки уолун қулут онгостордуу санаммыт. Елисей ангаардам ийэж көмөлөхүөн баһаран: «Эт эрэ, дыиэжэр туюхтааххыный? Туюх аһылыктааххыный?» – диэн ыйыппыта. Дъахтар: «Күпсүүннаах арыыттан ураты айах хамсатарбыт туюх-пут да суюх», – диэн хардарбыта. Онуоха пророк: «Ыалларгын барыларын кэрийэ сылдьан, кураанах инияттэрин көрдөөн ыл, – диэбитэ. – Уонна аангытын хатанан олорон, уолаттаргын кытта ол кураанах инияттэргэ бэйэн күпсүүнгүттән арыыта кутаттаа. Туолбут иниккин туспа ууран ис».

Дъахтар дыиэтигэр тиййэн, Елисей эппитин толорбута. Ыалларыттан күпсүүннарын, олгүйдарын уларсан ылбыта уонна дыиэтин аанын хатанан баран, уолаттарын көмөлөхүннэрэн, били бэйэтин арыытын кураанах инияттэргэ кутаттаан барбыта. Баһаам элбэх күпсүүну толорбуттарын кэннэ, уолуттан өссө биир инити көрдөөбүтэ, ону уола иниппит итинэн бүттэ диэн хардарбыта. Арай онно көрбүтэ, бэйэтин күпсүүнугар баар арыыта эмиэ уостан хаалбыт этэ.

Огдообо дъахтар төннөн кэлэн, ити буолбут дыиктини кэпсээбитигэр Елисей киниэхэ: «Баран, ол арыыгын атылаан, иескин төлөөн кэбис, – диэн сүбэлээбитэ. – Онтон орпут харчыгытын тутттан, оёлолргун кытта олоруон».



Сирия сэриитин тойоно Нееман

Сирия сэриитин тойоно Нееман диэн киhi этэ. Бу норуокка киэнгник биллэр, ытыктанар буойун биирдэ аран диэн амырыын ыарыыга ылларбыта.

Израильяннары кытта кыргызыны кэмигэр Сирия сэриинит-тэригэр билиэн түбэспит биир кыры кыыс Нееман кэргэнигэр чаџар буолбута. Бу кыысчаан Айыы Тойон пророга Елисей элбэх дьиктини онгорбутун билэр буолан, хотунугар: «Оо, тойонум Самирияقا олорор пророкка бара сылдьара буоллар, пророк кинини аран ыарыыттан үтүөрдэн кэбиhiэ этэ», – диэбитэ. Нееман ону истэн, ыраахтааытыгар тиййэн, чаџар кыыс тугу эппитин кэп-сээн биэрбитэ. Онуоха Сирия ыраахтааытыга Неемантга: «Кытаат, Израильга бара ойс, мин Израиль ыраахтааытыгар эйигинэн сурук ыытыам», – дии түспүтэ.

Нееман, кэргэнин кытта бырастыылаан баран, Израиль сиригэр айаннаабыта. Ыраахтааытыга тиййэн, тойонун суругун туттарбыта. Онно: «Бу суругу биэрэн туран, мин эйиэхэ, аран ыарыыттан үтүөрдэринг туңугар, үлэниппин Нееманы ыытабын», – диэн сурулубут этэ. Израиль ыраахтааытыга суругу ааџан баран, кыынырбыт уоџар тангаын хайа тардыммыта: «Тугуй, мин дьону өлөрөр-тилиннэрэр Таңара үhүбүн дуо? Тоёо кини миэхэ аран ыарыылаах киини үтүөрт диэн ыытарый? Көрөүт дии, собус-соруян өстөhөр сылтах көрдүүр!»

Итини истибит Елисей, ыраахтааытыга чаџарын ыытан: «Танаскын тоёо хайыта тыытыннынг? Ол киини миэхэ ыыт ээ, Израильга пророк баарын кэлэн биллин», – диэн илдьиттээбитэ.



Нееман үтүөрүүтэ



Нееман колеснициданан кэлэн, Елисей дъиэтин ааныгар тохтоон турбута. Онно чаңар киши киниэхэ утары тахсан: «Баран Иордан өрүскэ сэттэ төгүл суун, оччою этинг-хаанын чэбдигириэ, ырааңыран хаалыа үү», – диэн тойонун илдьитин тиэрдигитэ. Нееман ону олус өһүргэнэ истибитэ: «Мин өссө кинини бэйэтэ утары тахсыа, Айыы Тойон Таңгаратын аатын ааттаан туран, ыалдьар сирбэр илиитин ууран арантан үтүөрдүө дии санаабытым. Онтум ханна баарый? Дамаск өрүстэрэ – Авана да, Фарфар да – Израиль уутугар ама тиййбэйттэр үү дуо? Онно да суунан ырааңырыам суюча этэ дуо?» Итиэннэ улаханнык кыныңыран, пророк дъиэтиттэн баран хаалбыта.

Онуоха кулуттара кэлэн: «Оо, аԡалаатар аԡабыт, арай пророк эйиэхэ атын тух эрэ ураты суюлталаафы эппит буоллун, ама ону толоруон суюча этэ дуо? Оттон билигин баара-суюча ууга киирэн таԡыс, оччою ырааңырыан диэтэ дии», – диэн ааттаан барбыттара. Дъэ онуоха Нееман пророк эппитин толорорго быһаарыммыта. Кини Иордан уутугар сэттэ төгүл киирэн, чомполонон тахсыбытыггар, арай иэдээннээх бааһа сүтэн, этэ кыра ою этин курдук ып-ыраас буола онон хаалбыта.

Нееман Таңара киһитигэр Елисейгэ төннөн тиййэн: «Сир бары норууттарыттан Израиль эрэ Айыы Таңараны билэрин мин бүгүн дынг чахчы өйдөөтүм. Бука диэн миигиттэн, кулуккуттан, бу бэлээji ыл», – диэбитэ. Төһө да Нееман биэрэ сатаабытын үрдүнэн, Елисей бэлэх ылартан кыккыраччы аккаастанан кэбиспитэ. Пророгу кытта бырастыылаһа туран, Нееман аны хাহан да атын омуктар таңараларыггар бэлэх-тунах, сиэртибэ биериэм суюча, Айыы Тойонгно эрэ биэрэр буолуом диэн эрэннэрбитэ.

4 СААРЫСТЫБАЛАР 5:9-17





Хараңа суюх буолбут сэрийниттэр

С

ирия Израилы кытта сэриилэхэр кэмигэр Елисей өстөөх ханан сахан сылдьарын Тангараттан билэн, Израиль ыраахтаа Ѹытыг гарэтэн биэрэрэ. Ол иин Израиль бииртэн-биир ыкайыны ситиһэрэ. Сирия ыраахтаа Ѹыта онтон улаханнык ыксаабыта, бэйэм буойуннарым ортолоругар тангнарыахсыт үөдүйдэ диир санааттан түүн да утуйбат буолбута. Онуоха биир чаџара киниэхэ эппитэ: «Оо, күн ыраахтаа Ѹы, биһиги ортуогар ханык да тангнарыахсыт суюх. Ити барыта Израильга олорор сир түннүгэ Елисей пророк онгоруута, кини эн утуйар хоскор тугу эппиккин кытта ыраахтаа Ѹытыг гар кэпсээн биэрэр».

Елисей ханык куоракка олорорун билэн баран, Сирия ыраахтаа Ѹыта, пророгу туттаран ылаары, онно улахан сэриини ыыппыта. Буойуннар түүн тиййэн, куораты иилии эргийбиттэрэ. Өстөөх чугааабытын билэн, Елисей Тангараттан көрдөһөн: «Кинилэри бука барыларын тугу да көрбөт онгортод дуу», – дизэн үнгүүтэ. Ол кэннэ харахтарынан олох көрбөт буолан хаалбыт дьону бэйэтин куоратыттан атын сиргэ, Хотугу саарыстыба кин куоратыг гар Самария Ѹа, сирдээн илдъэ барбыгта. Самария Ѹа кэлбиттэригэр Елисей Тангараттан: «Айыы Тойон, буойуннар харахтарын арый, көрөр гын», – дизэн көрдөспүтэ. Айыы Тойон буойуннар харахтарын үтүөрдүбүтэ. Арай үтүөрэн баран көрбүттэрэ, олох букатын чиески дойдуга, Самария Ѹа, кэлэн тураллар эбит. Сирия сэрийниттэрэ кэлбиттэрин көрөн, Израиль ыраахтаа Ѹыта Елисейтэн: «Ађаккаам, арай кинилэри кырган кэбистэххэ?» – дизэн ыйыппыта. Онуоха Елисей эппитэ: «Кэбис, өлөрүмэ. Кылыскынан кыргыһан билиэн ылбыт буойуннаргын, ама, эн өлөрөр-өһөрөр этин дуо? Хата аһаталаа, килиэптэ, уута биэр. Сэниэ киллэри-нэн, утахтарын ханнаран баран, ыраахтаа Ѹыларыг гар бардыннар». Итини истэн, ыраахтаа Ѹы улахан эбиэт тэрийбитэ, онно буойуннар бары тото-хана аһаабыттара. Өл хабан сэниэлэнэн баран, ыраахтаа Ѹыларыг гар төннүбүттэрэ. Ити кэнниттэн Сирия сэриилэрэ Израиль сиригэр аны аангнаан киирбэт буолбуттара.

4 СААРЫСТЫБАЛАР 6:8-23



Иоас ыраахтааңы буолар




хозия иудейдар ыраахтааңыларыттан биирдэстэрэ этэ.

Кини сэриигэ өлбүтүгэр ийэтэ, нэгэй, кырыктаах Гофолия, бэйэтэ бүрүстүөлгэ олороору, ыраахтааңы аймаңын барытын имири эхэргэ санаммыта. Ону билэн, Охозия балта Иосавеф убайын оюутун Иоас диэн ааттаах кыракый уолчааны бүөм сиргэ кистээн кэбиспите, онон ою тыхыннаах хаалбыта. Иосавеф оюону Айыы Тойон храмыгар алта сылы бына саңыаран сылдыбыта. Ити кэм устата Иудеяны Гофолия салайан олорбуuta.

Иоас сэттэ сааңын туолбуугар, Иодай аҗабыыт Айыы Тойон дьиэтигэр тухаар буойуннары, сэрии тойотторун, хорохооттору, ыраахтааңы харабылларын муннъян баран, кинилэргэ ыраахтааңы уолун көрдөрбүтэ уонна бу уолу бүрүстүөлгэ олордуоун дийн барыларын тылыгар киллэрбитэ. Буойуннаар, оюону харыстаан, храмы илии турбут кэмнэригэр Иодай аҗабыыт уолчааны та-хааран, төбөтүгэр ыраахтааңы мэннүиэнин кэтэрдидитэ уонна, саарыстыбаны салайдын дийн, елей арыынан аҗаабыта. Бары Иоаңы эхэрдэллээн: «Ыраахтааңы туругуруохтун!» – дийн үөгүлэспиттэрэ. Маны истэн, Израиль норуота бүттүүнэ үөрбүтэ-көппүтэ. Оттон Гофолияны өлөрөн кэбиспиттэрэ.

Эдэр ыраахтааңы, Иодай аҗабыыт такайарын тухары, Тангара тылыттан тахсыбат этэ. Улаатан баран, кини Тангара храмыгар туха алдьаммытын-кээхэммитин барытын чөлүгэр түһэрэргэ дъянал биэрбитэ. Ол эрээри Иодай аҗабыыт өлбүтүн кэннэ, Иоас, куһаң сүбэхиттэрдэнэн, тыхыннаах Тангараттан улам тэйэн, эмэгэттэргэ үнгэн-сүктэн, Айыы Тойону утары барбыта.

Биирдэ Иоас Иодай уола Захарияны норуот аныытын-харатын саралаабытын истэн, храм тиэргэнин инигэр өлөртөрөн кэбиспите. Ити кэнниттэн дойдуга алдьархай бөхө аангнаабыта: Сирия сэриилэрэ Израиль кураанахтаан, үөдэн-танаан онгорон баран, храм баайын-дуолун олоччу сүйдаан барбыттара. Оттон Иоас ыраахтааңыны, ыалдья сыйтааңына, икки чаңара қэлэн өлөрөн кэбиспиттэрэ.



Озия ыраахтааы улуутумсуйан буруйданыыта



зия Иудея саарыстыбатын онус ыраахтааыта этэ. Бүрүстүөлгэ олороругар кини баара-суюң 16 саастаа, онтон ыла Иерусалимнга барыта 52 сый ыраахтааылаабыта.

Озия өрүү Айы Тойон тылынан сылдъан, Кини сөбүлүүрүн эрэ онгороро. Захария аҗабыыт кинини Тангараттан толлорго үөрэтэрин-тайкайарын тухары, Озия Айы Тойонг-но үнгэрэ, ол иин Тангара киниэхэ көмөлөх турара. Эдэр ыраахтааы Иерусалимнга, кураайы куйаарга бөһөргөтүү туттарбыта, хайа тэллэжэр да, хотоол сиргэ да элбэх баараан үөрдээх буолан, холуодьас бөһөтүн хастарбыта. Кини сир онгоруутунан үлүүйэрэ, онон бааһынатыгар, киэн киллэм хонууга, хайаңа үүннэрэр винограднигар үтүмэн үгүс кинини үлэлэтэрэ. Озия үс сүүс сэттэ тыныңчы биес сүүс киһилээх сәриилээбэ. Кини ол сәриитин дьонун бука барытын илии куйаынан, үнүүнэн, дуулаңа бэргээнэн, куйаынан, ох саанан, өстөөбү тамныыр тааһынан толору хааччыйбыта. Иерусалимнга ојунан уонна тааһынан ытар олус мындыр онгоуулаах массыныалары онгорторон, башняларга, куорат муннуктарыгар туруортарбыта. Саарыстыбатын мунгуутурдук бөһөргөтөн тулхадыйбат туураламмыт ыраахтааы суон сураңа Иудея тас өттүгэр кытта киэнгник биллибитэ.

Ити курдук кыаңыран-куүнүрэн бааран, ыраахтааы аһара улахан-нык сананан кэнтиккэ киирэн биэрбитэ – Айы Тойон Тангаратын сокуонун кэспитэ. Биирдэ кини олус үрдүктүк сананан, Айы Тойон храмыгар киирэн үчүгэй сыйты таһаарар аалтаарга бэйэтинэн фимиам уматарга холоммута. Азария аҗабыыт уонна Айы Тойон өссө аյыс уон аҗабыыта ыраахтааыны кэнниттэн батылан киирэннэр, тохто-то сатаабыттара: «Кэбис, Озия, эн Айы Тойонг-на фимиам уматыа суютааххын: бу Тангара анаабыт аҗабыыттарын, Аарон уолаттарын эрэ толорор ытык сулууспалара. Сибэтий сиртэн таңыс, эн манна киирэнгнин сокуону кэстин, ону Айы Тойон Тангара сөп диэ сую-ха». Буруу таһаарар хадыыланы хайыы-үйэ тутан турар Озия Тангара үлэхинттэригэр улаханык уордайан турбута. Сонно, ол уордайаатын, сирэй бүтүннүү аран бааһынан бүрүллэ түспүтэ. Ити барыта, аҗа-быттар көрөн турдахтарына, Айы Тойон храмыгар, буруу таһаарар аалтаар аттыгар буолбута. Ыраахтааы сирэй э аран бааһа буолбутун көрөн, Азария аҗабыыт уонна атын аҗабыыттар кинини храмтан тах-сарыгар күнэйбittэрэ, Озия бэйэтэ да Айы Тойон буруйдаабытын ейдөөн, тиэтэйэ-саарайа тахсан барбыта. Кини хара өлүөр диэри аран ыарыынан ыалдыбыта. Ол иин туспа дьиэжэ олороро, Айы Тойон храмыгар аны сылдъар кыаңа суюң. Онон ыраахтааы дьиэтин-уотун, норуоту кини уола Иоафам салайбыта.



Израиль Тангараттан тэйиитэ

И

израиль уолаттара кинилэри Египеттэн тахааран фараон батталыттан босхолообут Айыы Тойон Тангараларын утари аныыны онгорон, атын тангараларга сүгүрүйэр буолбуттара, Айыы Тойон киэр үүрбүт омуктарын үгэстэрин тутуспуттара. Кинилэр Айыы Тангараттан тэйбит ыраахтаа ўларын суолларынан барбыттара: олорор сирдэригэр эмэгэт сиэртибэннигигин, харабыл башнятыттан бөхөргөтүнүүлээх куоратыгар тийиэ туппугуттара, ытык таастары уонна Астарта тангара ойуутун хас үрдүк томтор оройугар, хас аарыма мас анныгар барытыгар туроурбуттара. Айыы Тойон киэр үүртэлээбит омуктарын үтүктэн, эмэгэkkэ фимиам уматар идэлэммиттэрэ. Израиль дьоно Айыы Тойону уордатан, Кини төхө эмэ бобо сатаабытын үрдүнэн, эмэгэkkэ сүгүрүйэллэрэ.

Ол иinin Айыы Тойон, пророктарын, өтө көрөөчүлэрин эти-тэн, Израиллаах Иуданы: «Аныылаах суолгутун хаалларан, көнө суолга үктэнинг: Мин эниги ажаларгытыгар биэрэн, энигини кулуттарбынан, пророктарбынан такайтаран үөрэппит кэриэстэрбин, ыйыыбын-кэрдиин, сокуоммун барытын тутуунг», – диэн өрүү сэрэтэ сатыра. Израиль дьоно ону истэ барбатахтара, урут эмиэ Айыы Тойон Тангараларын итэжэйбэkkэ өhөспүт төттөрү сүргүөхтээх ажаларын кэбин кэппиттэрэ. Онон Тангара ыйыыбытын-кэрдиитин, ажаларыгагар эппит кэс тылын, кинилэри сэрэтэн тугу арыбытын-биллэрбитин – барытын сиргэ-буорга тэпсигиттэрэ. Кураана ўы эккирэтэ сылдъян, бэйэлэрэ кураанахсыйбыттара, Айыы Тойон сэрэппитин ылыммакка, тула олорор норуоттар холубурдарын батыспыттара. Ол курдук, Айыы Тойон Тангараларын кэриэстэрин кэһэннэр, икки тарбыяа ўы кутан онгостубуттара уонна Астартаа ўнгэргэ-сүктэрэгэ диэн ааттаан, ытык сирдэри тэrimмиттэрэ. Ону таынан күнгнэ, ыйга, сулустарга сүгүрүйэллэрэ, Ваал тангараа сулууспалыллара, уолаттарын-кыргыттарын уокка сиэртибэлииллэрэ; силигин ситэрэн, сэрэбиэйдиир идэлэммиттэрэ, абылзыыр адыннаггаммыттара, онон Тангара боппутун онгорон, Кинини уордатарды быңызламмыттара.

Онон Айыы Тойон Израиль дьонугар улаханнык уордайан, кинилэртэн киэр хайыспыта. Сотору Иуда ууha эрэ ордон хаалбыта эрээри, олор да Айыы Тойон Тангараларын кэриэстэрин тутуспат этилэр.

4 СААРЫСТЫБАЛАР 17:7-18





Ассирия Израилы сэриилээн ылар



сия Хотугу саарыстыба, Израиль, тиñх ыраахтааыта этэ.

Кини Христос төрүөн иннинээбى 730-721 сыллардаахха, барыта тоñус сыл салайбытын тухары Айыны Тойону утары сылдыбыта. Израиль хотугулуу илин өттүгэр сүүнэ улахан Ассирия саарыстыбата баара, киин куората Ниневия этэ. Бу саарыстыба баылыктара бука бары үйэлэрин тухары былааска талаар харса-хабыра суюх дьон этилэр. Онтон 724 сыллаахха Израильга Ассирия Салманассар баылыктаах модун кыахтаах сэриитэ тоñо аангнаан киирбитэ. Салманассарга бас бэринэн, Израиль ыраахтааыта түhээн төлүүр буолбуuta.

Биирдэ Ассирия ыраахтааыта киниэхэ бас бэrimmit Осия Египет ыраахтааытыгар Сигорга ээр-сэмээр илдьит дьону ыытальырын, оттон Ассирияقا түhээнси сыл көтүтэ-көтүтэ төлүүрун истэн, улаханык уордайбыта. Онон Осияны тангнарыахсит диэн ааттаан хаайыыга уктаран баран, Израильга сэриинэн барбыта. Самарияقا тиййэн кэлэн, куораты үс төгүрүк сыл устата илии төгүрүйэн турбута. Осия салайбыта тохсус сыйыгар Ассирия ыраахтааыта Самарияны сэриилээн ылбыта уонна израильяннары дойдтуугар үүрэн барбыта. Кинилэри көhөрөн илдьэн, Халаахха, Хаворга, Гозан өрүс аттыгар Мидия куораттарыгар олохтообута. Онон Хотугу саарыстыба бүтэhиктээхтик үрэллибите.

Айыны Тойон норуотун ыар аныытын-буруйун итинник на-каастаабыта. Ити Христос төрүөн иннинээбى 721 сыллаахха этэ. Онтон икки үйэ буолан баран, Израиль бэрт айыях эрэ кинитэ билиэнтэн босхолонон иhэр иудейдары, ол эбэтэр Хотугу саарыстыба еврейдэрин кытта дойдуларыгар төннөр кыахтаммыттара.

4 СААРЫСТЫБАЛАР 17:2-6



Самария олохтоохторо

Хотугу саарыстыба олохтоохторо билиэн түбэхэн ыраах Ассирия ёа үүрүллэн барбыттарыгар дойдулара иччитэх кэриэтэ хаалбыта. Кэлин Ассирия ыраахтаа ёыта Израиль куораттарыгар Вавилон уонна атын дойду дьонун көһөрөн ажалбыта. Онон Самарияны аны кэлий дьон бас билэн, дойду бары куораттарыгар олохсуйбуттара. Мангтай утас кинилэр Айы Тойон Самария куораттарыгар хахайдары ыыталыыра. Адырба кыллар дьонгю саба түхэн, алдьархай бөхөө аанганаан эрэрин Ассирия ыраахтаа ёытыгар биллэрэ охсубуттара: «Самария куораттарыгар олохтообут норуоттарынг ол дойду Тангаратын сокуонун билбэkkэ иэдэйдилэр. Тангара хахайдары ыыталаан дьону-сэргэни эхэн эрэр». Ыраахтаа ѿну истэн, Самарияттан урут көһөрүллэн барбыт ажабыыттартан биир ажабыыты булан ылан, кинини дойдтуун санга олохтоохторун Тангара сокуонугар үөрэти баарыгар дъацайбыта.

Онон ол урут Самарияттан барбыт ажабыыт төрөөбүт дойдтуугар төннөн кэлэн, Вефильгэ олохсуйбула. Кини кэлээт да, олохтоохтору Айы Тойонгю сүгүүрүйэргэ үөрэти-үүнийн барбыта. Омук дьоно санга үөрэби ылыммыттара эрээри, урукку идэлэрийнэн үнэ-сүктэ үөрэммит эмэгэт тангараларын онгостон, самаряннаартан хаалбыт былыргы ытык сирдэргэ тууораллара. Төхө да улам Айы Тойону билэн Кинини ытыктыыр буолан барбыттарын ишин, урут бииргэ олорбут норуоттарын үгэхин тутуун, бэйэлэрин тангараларыгар сүгүүрүйэллэрин тохтолппотохторо.

Санга Кэс Тылга ахтыллар Самария олохтоохторун еврейдэр ол кэлий дьон сыйдааннара диэн ааттыыллара. Төхө да самаряннаар эмэгэkkэ үнэри-сүктэри хайыы-үйэ ууратан Айы Тойонгю сүгүүрүйэр буолбуттарын ишин, еврейдэртэн элбэх уратылаахтара, ол ишин кинилэрийн өрүү кыр өстөөх этилэр. Самария дьоно-сэргэтэ бэйэлэрин сиэрдэрин-туомнарын тутуунар туспа ажабыыттардаахтара. Бэл биирдэ Гаризим хайатыгар тутуунан храмнана сыйдыбыттара да, ону еврейдэр кэлин урусхал онгорбуттара.



Езекия ыраахтааңы үнүүтэ

Ассирия ыраахтааңыта Хотугу саарыстыбаны 721 сүллаахха сэрииллээн ылан баран, Израиль олохтоохторун Ассирияда көһөрбүтүн кэннэ, Хотугу саарыстыба Тангара көмөтүнэн өссө да 130 сыл тулуңан турбута.

Иезекия иудей ыраахтааңыта этэ. Кини Иерусалим бүрүстүөлүгэр сүүрбэ тоңс сыл олорбута. Айыы Тойонтон үйэтигэр тэйбэтэх, Моисей тиксэрбит кэриэстэрин барытын энгилэ суюх тутуспут Езекия иудей бастын ыраахтааңыта буолбута. Кини саллар сааһын тухары сымыйа тангараңа сүгүрүйэри утары охсунара, эмэгэттэри барыларын төрдүттэн эхэн баран, норуоту тыыннаах Тангараңа сүгүрүйэргэ ынгырара. Езекия Ассирия ыраахтааңынын былааһыттан төлө көтөн, аны киниэх сулууспалаабат буолбута.

Ассирия ыраахтааңыта Сеннахирим онтон абаран-сатаран, Езекияны бас бәринэргэ мodyайан, киниэх сурук сурыйан ыыппыта. Ол суругар иудей ыраахтааңыта Тангараңа эрэнэрин күлүү-элэк онгостубута уонна атын саарыстыбалар бары бүттүүн Сеннахиримнга бәриммиттэрин, ханнык да бэйэлээх тангаралар кинилэри абыраан ылбатахтарын сурыйан баран, эрэй эрдэтинэ бас бәрин дийн суюнурбамыта.

Езекия Тангара храмыгар киирэн, суругу Айыы Тойон иннигэр тэниччи тутан турган, үнгэн-көрдөхөн барбыта: «Айыы Тойон, херувимнарга олорор Израиль Тангарата! Эн сир бары саарыстыбатын баар-суюх Тангарата буолаңын, сири-халлааны бүттүүнүн Эн айбытын. Оо, Айыы Тойон, көрдөхөбүн, кулгааххын сэгэтийн миигин иһит, хараххын аһан миигин көр. Иһит дуу, Айыы Тойон, бу суругу сурыйбут Сеннахирим тылын-фүн, Эйигин, тыыннаах Тангараны, үөбөрин! Кырдык, Айыы Тойон, Ассирия ыраахтааңылара атын норуоттари имнэри эспиттэрэ, үнэр тангараларын уоттаабыттара. Ол тангаралар буолбатах, дьон бэйэлэрэ таастан-мастан онгостубут онгоуктара этилэр, ол да иһин урусхал буоллахтара. Онон, Айыы Тойон Тангарабыт, көрдөхөбүт, бинигини юстөөх илийтиттэн бывыа-өрүүй; Айыы Тойон, Эн соютох Тангара буоларгын сир бары саарыстыбалара билиэхтиннэр».

Айыы Тойон Езекия ыраахтааңы ис сүрэжиттэн итэвэйэн үнпүт үнүүтүн истэн, Тангара сибэтийй аатын баламаттык холуннаарбыт ассириецтары уодъуганнаабыта. Кинилэр сааттаахтык кыйайтарбыттара.

4 СААРЫСТЫБАЛАР 18:1-7; 19:9-19



Иосия ыраахтааңы кэс тыла

Иосия эмиэ Иудея ыраахтааңыта этэ. Бүрүстүөлгэ баара-суюңа аңыс сааңыгар олорон баран, Иерусалимнга барыта отут биир сыл салайбыта. Иосия Айыы Тойон сөөпсүүрүн эрэ онгорон, уңа-хангас халбаннаабакка, өбүгэтин Давид суолунан сыйдыбыта, олоңун тухары Танараттан биирдэ да тэйбэтэжэ.

Айыы Тойонгно кини уон алта сааңыттан тардынтар-дьулуңар буолбута. Онтон түөрт сыл буолан баран, ыраахтааңылаабытын уон иккис сылыггар, Иудеяны уонна Иерусалимы эмэгэттэртэн итиэннэ эмэгэkkэ анаммыт сиэртибэннүүктэртэн ыраастырыга бынаарыммыта. Норуота үнэр-сүктэр таас оноһуктарын бири да ордорбокко урусхаллаабыта, бүтүн Иудея сирин тухары туюх баар тангараларын барытын күл-кудэн онгорбута. Ыраахтааңылаабыта уон ахсыс сылыггар аны Айыы Тойон храмын чөлүгэр түһэрэргэ дъаһал биэрбитэ. Онон норуот храмнга элбэх үрүн көмүүхү сиэртибэлэбитетэ.

Арай биирдэ, Айыы Тойон дьиэтэ сандарды тууллан эрдэ-бинэ, Хелкия аңабыыт Айыы Тойон Моисейга этэн суруттарбыт кинигэтин – Танара кэс тылын – булан ылбыта. Аңабыыт ол кинигэни Шафан суруксукка биэрбитин кини ыраахтааңыга аңалан туттарбыта. Онуоха Иосия кинигэни доргуччу ааңалларыг гар дъаһайбыта. Ааңалларын истэ олорон, сүрэжэр ыттарбыта: кинигэжэ Айыы Танара тыла – норуот бүттүүнэ кэспит сокуона – сууллан сыйдьара.

Иосия ыраахтааңы ис сүрэжиттэн айманан, ытаан-соноон турган, Айыы Тойонтон кинилэри бырастыы гынарыгар көрдөспүтэ. Итиэннэ храмнга кэлэн, норуотун дьонун ынгыран ылан баран, Айыы Тойон дьиэтиттэн көстүбүт кэс тыл кинигэтин ааңан иһитиннэрбитэ. Кини Айыы Тойонгно: «Аны мантан иннээ Эн суолгунан эрэ сыйдьям, Эн бары кэриэскин, ыйыыгын-кэрдиигин, ыйааххын ис сүрэхпиттэн тутуңуом», – диэн, мэктисэ тылын эспиттэ. Норуотун эмиэ, Танара кэс тылыг гар бэриниилээх буоларга ынгыран турган, мэктисэ тылын этиппитэ.

Иосия ыраахтааңы Израиль сиригэр атын омуктартан ордон хаалбыт эмэгэт тангаралары төрдүттэн эспиттэ. Кини салайарын тухары, норуота Айыы Тойонгно биэрбит мэктисэ тылын толорон, Танараттан биирдэ да тэйбэтэжэ.

2 ПАРАЛИПОМЕНОН 34:1-8, 14-19, 29-33



Иеремия пророк

И

еремия пророк үйэтин тухары Айыы Тангара туңунан туо-хуулуура. Биирдэ кини Тофет уонна Иерусалим куораттар олохтоохторун туора эмэгтэгт тангараларга сүгүрүйэллэрин, бэлэх-тухах биэрэллэрин ишин кытаанахтык сэмэлээбитэ. Бастаан, Тофекка сылдъян, норуоту туюх алдьархай күүтэрин төлкөлөөбүтэ, онтон Иерусалимнга тиййэн, Тангара храмын тиэргэнгийгээр киирэн туран, онно баар дьонгнго тунаайан эппитэ: «Айыы Тойон Саваоф, Израиль Тангарата: „Бу куорат уонна чугас эргиннээбүи сэлиэннээлэр өсөөхөллөрүн, Мин тылбын истибэттэрин ишин, кинилэргэ урут сэрэппит алдьархайбын барытын ыытабын“, – диэн этэр».

Храмнга баар ажабыыт итини истэн хаана-сиинэ алдьанан, Иеремия пророгу сирэйгэ охсон бааран, кэлгийтэрэн хаайыыга уктарбыта. Сарсыныгар хаайыыттан талаарбытыгар Иеремия Израиль куораттарын, норуоту бүттүүнүн уонна бу Айыы Тойонгно бэринийнте суюх ажабыыты туюх алдьархай күүтэрин хат тоноюлоон эппитэ. Онтон Тангараца үнгүйтэ: «Айыы Тойон, Эн миигин угуйар буолангын, мин Эйиэхэ умсугуйарым; Эн миигиннээбүр күүстээххин, онон миигин кыайдын – кулуккун күн тура-тура ыыстырыр буоллулар, баарбыт барыта күлүү-элэк онгостор. Оттон мин сангаран барыам эрэ кэрэх, норуоппун ыар баттал, улуу урусхал күүтэрин төлкөлөөн, үөгүлээн-энэлийн барабын, ол аайы миигин Айыы Тойон тылыттан сылтаан үөхөр-түрүйэр, күннэтэ хоруотуур буоллулар. Ол ишин, онтон хомойон, аны Эйигин санатар, Эн ааккынан сангарар үнүүчөн дии санаабытым да, сүрэхпэр сириэдийэр төлөнү, унгуохпар умайар уоту хайдах да кыайан саба туппатым. Эр сэниэм эстиэр диэри, эристим да – кыайбатым».

Бэринийлээх пророгу сойуоланааччы бэрт элбэх этэ гынан бааран, кинини Айыы Тангара Бэйэтинэн бөхөргөтөрө. Ол ишин Иеремия маннык этэн туардаах: «Айыы Тойон күүстээх-уохтаах буойун курдук миигиннийн өрүү бииргэ сылдъар, онон миигин үтүрүйээчилэр бэйэлэрэ бүдүрүйүхтэрэ, мин иннибин хайдах да кыайан ылыхтара суюча, хата бэйэлэрэ ааргытык быһыланан, саакка-сүүкка кириэхтэрэ. Сүдү күүстээх Айыы Тойон! Эн кырдыктаа ё тургутан көрөүн, кини кутун-сүрүн, сүрэбчин-быарын курдаттыы билэбин. Онон Айыы Тойонгно өнүги ыллаан, Айыы Тойону айхаллаан: Кини суюу-дъаданыны, кылгаһы-кыарацаһы хара дъайдаахтар илиилэрриттэн быыһаан ылар».

ИЕРЕМИЯ 19:13-15; 20:1-13





Варух Иеремия төлкөлүүрүн сурунар

Тиирдэ Айыы Тойон Иеремия: «Түрбэ кумаабыны ылан, Мин эйиэхэ Израиль, Иуда итиэнэ бары норуоттар тустарынан эппиппин – кинилэргэ алдьархайы ыытаары онгосторбун – барытын сурун. Баџар, Иуда истэн, мөкү суолуттан туораан тахсыа, оччојо Мин кини бары буруйун, аныытын-харатын бырастыы гыныам этэ», – диэбитэ.

Иеремия биир Варух диэн киһини ыңғыран ылан, Айыы Тойон кининэн, пророгунан, тугу этитиэхтээжин барытын сурунан иһеригэр көрдөспүтэ. Варух тугу да көтүппэkkэ түрбэ кумаабыга суурийбуутун кэннэ, Иеремия киниэхэ эппитэ: «Мин хаайыга олорор киһи Айыы Тойон храмыгар хайдах да баарар кыаёым суюх. Онон эн храмнга тиййэн, бу түрбэүэ сууллубуту – Айыы Тойон миигинэн этиппитин барытын – пост күнүгэр ааџан иһитиннэр. Иерусалим норуота да, атын куораттартан кэлбит иудейдар да бука бары истэллэрин курдук, улаханнык доргуччу ааџаар. Айыы Тойон бу норуокка улаханнык уордайда, абарда-сатарда диэр, баџар, кинилэр ону өйдөөн сыйыйан, Айыы Тойонгы үнүөхтэрэ, иэдээннээх суолларын хаалларыахтара».

Нирия уола Варух Иеремия соруибутун барытын толорбута. Онон Иосия уола, Иудея ыраахтаабыта Иоаким, салайбыта бәнис сылыггар тохсус ыйга Иерусалимнга олорор уонна атын куораттартан кэлбит дьонгы бука барыларыгар Айыы Тойон иннигэр пост күнэ – астан туттуунан турган Танараңа үнгэр күн – биллэриллибитэ. Ол күн Варух Айыы Тойон храмыгар киирэн, Иеремия эппит тылын түрбээтэн доргуччу ааџан биэрбитэ.

ИЕРЕМИЯ 36:1-10



Иоаким ыраахтааы Тангара илдьитэ суруллубут түрбэтийн уоттуур

Варух Иеремия пророк суруйтарбыт тылын Айыны Тойон дыиэтигэр аялан аахпытын истээт, Иудея тойотторо бары куттанан, Иоаким ыраахтааыга биллэрэ охсубуттара. Ону истэн ыраахтааы түрбэни аялан, киниэхэ ааҗан иһитиннэрэллэригэр дъянал биэрбитэ. Кини дыбарыаска олороро, иннигэр таңаантна уот умайа турага. Түрбэни аялан ааҗан барбыгттара; тимир тириитин кэтэн олорор Иоаким, аахпыйт сирдэрийн быһаынан быһан ыла-ыла, уокка быраан испитэ. Сотору түрбэйттэн туоҗа да ордубакка барыта уокка умайбыта. Иоаким ыраахтааы да, кини чаңдардара да Тангара тылын итэхэйбэлт буоланнаар, иудейдар Айыны Тойонгын бас бэрилмээтэхтэрин иһин сотору Вавилон ыраахтааытыгар билиэнгнэ баралларын туунан төлкөлөөһүнтэн дъөрү куттанан да көрбөтөхтөрө. Иоаким Варухтаах Иеремияны туттаран ыларга дъянейбыта, ол эрээри Айыны Тойон кинилэри сойуоланааччыларыттан саһыаран кэбиспитэ.

Ыраахтааы кинигэни умаппытын кэннэ, Айыны Тойон Иеремияча атын түрбэни ылан, ити иудей ыраахтааыта Иоаким уматтарбытын барытын хат суруйарыгар соруйбута. Ол кэннэ иудей ыраахтааытыгар Иоакимгэ илдьиттэхбэйтэ: «Айыны Тойон маннык этэр: Эн „Вавилон ыраахтааыта хайаан да кэлэн бу сир дьонун-сэргэтин сүөһүлэри-астары барытын имири сотую диэн тоёо суруйдун“ диэн ыххайан баран, суруктаах түрбэни уоттаан кэбиспитинг. Онон иудей ыраахтааытын Иоаким туунан Айыны Тойон маннык этэр: ити аныытын иһин кини өлүгэ үүнчсүү күйааска, түүнгүү дыыбарга быраңыллыаца, итиэннэ биир да удьуора Давид бүрүстүөлүгэр олоруу суюча. Туох баар хара дъайыларын иһин Мин ыраахтааыны, кини ууһун-аймаҗын, чаңдарын кими да ордорбокко накаастыам. Кинилэргэ – Иерусалим олохтоохторугар уонна Иуда норуутугар – урут сээрэппитим үрдүнэн истиэхтэрин да баңарбатах алдъархайдарын барытын ыытыам».

Иеремия Нирия уолугар Варух суруксукка атын түрбэ кумаажыны биэрбитигэр Варух били иудей ыраахтааыта Иоаким уоттаабыт суругун хат суруйбута. Иккис түрбэ, элбэх санга этии киирэн, уруккутааџар ордук ухун буолбута.

ИЕРЕМИЯ 36:14-32



Вавилон Иуданы сэрийлээн ылар

Тарыта Айы Тойон Иеремия пророгунан этиппитин курдук буолбута: Вавилон ыраахтаа ёыта Навуходоносор сэрийнэн саба түхэн, иудейдары билиэн тутан барбыта. Бу маннык алдьархай кинилэргэ, Айы Тойон сэмэлиирийн, сэрэтэрийн истибэkkэ, Тангара иннингэр аныыларын-буруйдарын билиммэтэхтэрин, эмэгэkkэ сүгүрүйэллэрин, энгин-эгэлгэ кунаажаны, түктэрийн сыйтайан туран онгоролзорун тохтолптоохторун иин, аангнаабыта. Соёуруунгну саарыстыба олохтоохторо Айы Тойон Хотугу саарыстыбаны хайдах дьарыйбытын билэ-билэ, нэгэйдик бынныланалларын уураппатахтара. Ол иин Айы Тойон урут 130 сыл анараа өттүгэр Израиль үрэйбитин курдук, бу саарыстыбаны эмиэ, Вавилон халынг сэрийтин ыытан, самнаарга бынаарыммыта.

Иоаким ыраахтаа ёыта Иехония Иерусалимгэ ыраахтаа ёытууларыгар уон аёыс саастаа ёа. Ажатын суолун тутухан, кини эмиэ Айы Тойону утары сылдьара. Иехония бүрүстүүлгэ олорбута үнүс ыйыгар Вавилон ыраахтаа ёытын чајардара аангнаан кэлэннэр, Иерусалимы илии эргийбittэрэ. Куораты төгүрүйбүттэрин кэннэ, аны ыраахтаа ёылара Навуходоносор бэйэтинэн тиййэн кэлбитэ. Иудея ыраахтаа ёыта Иехония киниэхэ ийэтин, чајардлын, үрдүк сололоох үлэхиттэрин, аттакыларын кытта утары тахсан билиэн бэrimмитэ. Айы Тойон олох эрдээтэн этиппитин курдук, Навуходоносор Иерусалимтанд Айы Тойон храмын малын-салын уонна ыраахтаа ёы дыбарыаын баайын-дуолун түөрэтин суйдаан барбыта, былыр Израиль ыраахтаа ёыта Соломон Айы Тойон храмыгар анаан-минээн онгорторбут кыныл көмүс иһитин-хомуохун тугу да ордорбокко алдъаппыта. Иерусалимы бүттүүнүн – ыраахтаа ёы үрдүк сололоох үлэхиттэрин, хорсун-хоодуот сэрийниттэри, мас, тимир уустарын барытын Вавилонгна үүрэн барбыттара; онно барыта уон тыннынча кини көхөрүллүбүтэ. Быстар дъаданы сир онгорооччулартан ураты Иудея ёа ким да хаалбатаа.

Иехония оннугар Вавилон ыраахтаа ёыта атын кинини, Иехония таайын Матфанийы, аатын Седекия диэн уларытан баран, турорбута. Седекия сүүрбэ биир саастаа ёыттан бүрүстүүлгэ олорон, Иерусалимгэ барыта уон биир сыл салайбыта. Бу ыраахтаа ёы эмиэ Айы Тойон сөбуулээбэтийн онгорон, урукку Иоакимтанд тух да атына суюа. Онон Айы Тойон Иерусалимгэ уонна Иудея ёа олус улаханык уордайан, кинилэртэн киэр хайыспыта.

4 СААРЫСТЫБАЛАР 24:8-20



Иерусалим уонна храм урусхалланыты

Мэраиль ыраахтааыта Соломон, Таңара соруубутун толорон, Иерусалимнга Айыы Тойон кэрэ бэйэлээх храмын туттарбытын туһунан биһиги инники кэпсээн турабыт. Ол эрээри, Иерусалимы сэриилэббиттэрэ уон биир сыл ааспытын кэннэ, халдей (Вавилон) сэриилэрэ бу куоракка хат тоёо анъянан кэлэн, Соломон туттарбыт храмын урусхал онгорбуттара. Ол туһунан Библияقا маннык суруллубут.

Бүрүстүөлгө олорбута тохсус сылыгар Вавилон ыраахтааыта Навуходоносор Иерусалимнга сэриинэн суюнаан тиййэн, тула буор хайын күттаран бааран, куораты илии эргийэн кэбиспитэ. Иерусалимы балтараа сыл төгүрүктэббиттэрин кэннэ, олохтоохтор аныыр aha суюх хаалан, хоргуйан барбыттара. Өстөөх куоракка тоёо анъянан киирбит түүнүгэр иудей сэриитэ барыта ыраахтааы саадын аттынааы икки эркин ыккардыгаг баар халжан аанынан таска куоппута. Төгүрүччү төбүрүөннээн тураг халдэйдартан мүччү түхэн, Седекия ыраахтааы хонууга тахсар суолунан тэскилэббитэ. Халдэй сэрииниттэрэ өр-өтөр гымматахтара, Седекияны Иерихон хонуутугар сите баттаан ылбыттара. Иудей сэриитэ барыта хайыы-үйэ үрүө-тараа ыһыллыбыт этэ. Седекияны тутан ылан Ривлаңа илдьэн, Вавилон ыраахтааытын дүүлүгэр туроурбуттара. Уолаттарын, кини көрөн турдааына, өлөртөөбүттэрэ, оттон бэйэтин икки харааын тэнхэн бааран, сыаптаан Вавилонгна илдьибитетэрэ.

Навуходоносор харабылын тойоно Навузардан халдэй сэриитин кытта Иерусалимнга киирэн, Айыы Тойон храмын, ыраахтааы дыбарыаын уонна куорат дьиэтин барытын уоттаан кэбиспитэ, Иерусалим эркиннэрин суулларбыта. Куоракка хаалбыт норуоту уонна Вавилон ыраахтааытын дизки буолбут дьону харабыл тоёоно Навузардан Иерусалимтан көһөрөн барбыта. Арай дъаданы сир онгоороччулартан эрэ сорохторун виноградникка уонна сир онгуруутугар үлэлтэх хаалларбыта. Халдейдэр Айыы Тойон храмын тиэргэнгээр турбут алтан баңаналары, сулууспаа туттуллар алтан малы-салы бүтүнүү алдьатан бааран, алтанын Вавилонгна илдьибитетэрэ. Сулууспаа туттуллар алтан иһиттэн-хомуостан эмиэ тугу да ордорботохторо; көмүс иһити, хадыыланы, көмүс онгоуктары барытын ылан барбыттара.

Бу Христос төрүөн иннинээзи 587-586 сыйлардаахха буолбута. Соломон туттарбыт храма 400-тэн тахса сыл турбута.

4 СААРЫСТЫБАЛАР 25:1-16



Даниил уонна кини үс доёоро

В

ерусалим олохтоохторун билиэн ылбыт Вавилон ыраах-таа ўыта Навуходоноосор, чаџардарын тойонугар бирикээс биэрэн, билиэн кэлбит израильяннар уонна иудейдар истэриттэн ыраахтаа ўын эбэтэр кинээс төрүттээх эдэр уолаттары ыраахтаа ўын дыбарыа ўын сулууспатыгар бэлэмнииргэ дъянаайбыта. Уолаттар тух да омсото суюх ыраахтаа ўын дъянаинээх, үрэххэ дьоёурдаах, мындыр өйдөөх буолуухтаахтара. Сорудах сотору туолан, ыраахтаа ўын дыбарыаска сулууспалыахтаах уолаттары бэйэтин оствуолугар ахатарга дъянаайбыта. Бу уолаттары араас үрэххэ, халдей тылыгар үс сыл үөрэтиэхтээхтэрэ.

Иудей талыы уолаттарын ортолоругар Даниил, Анания, Мисайл уонна Азария бааллара. Вавилон дыбарыа ўын Даниилы Валтасар, оттон Ананияны Седрах, Мисайлы Мисах, Азарияны Авденаго диэн ааттаабыттара. Даниил аны Моисей сокуонунан еврей кинитэ сиэ суюхтаах ырылын-көтөрүн этин сиэн быртаа ўрыахпыт диэн сэрэнэн, ыраахтаа ўын аһыттан аһын баџарбатаа ўын. Ол иин кини чаџардар тойонноруттан кинилэргэ ојуруот аһын уонна сылбархай ууну биэрэллэригэр көрдөспүтэ. Анараангыта, уолаттар ыран-дүүдэйэн хааллахтарына ыраахтаа ўын уордайыа диэн сэрэхэдийэн, бастаан утая сөбулэммээтэбэ. Онуоха Даниил бишиихэ уон хонук устата ојуруот аһын уонна ууну эрэ биэрэн, холоон көрүн диэн тылыгар киллэрбитэ. Уон хонон баран бу түөрт уол ыраахтаа ўын аһыттан аһаабыт атын уолаттардаа ўын бидан тупсубут, төлөхүйбүт көрүнгнэммиттэрэ.

Тангара Даниилга, Ананияа, Мисайлга уонна Азарияа киэн билиини-көрүүнү, муударай өйү биэрбитэ, оттон Даниилга итихи таһынан өссө араас дыикти көстүүнү, түүлү тойоннуур ураты дьоёуру бэлэхтээбитэ.

Үс сыл ааспыйтын кэннэ, ыраахтаа ўын уолаттары ынгыртаран ылбыта. Хас биирдиилэрин кытта биир-биир кэпсэтэн көрөн баран, Даниилга, Ананияа, Мисайлга уонна Азарияа тэннээх суюх эбит диэн түмүккэ кэлбитэ. Онон уолаттар төрдүөн киниихэ сулууспалыы хаалар буолбуттара. Үраахтаа ўын тугу да эридьиэстээн ыйыппытын ишин, кинилэр халдей ханнык да аптаах-хомууннаах кинитинээбээр уон төгүл ордук өйдөөх, муударай эппиети биэрэллэрэ.

ДАНИИЛ 1:3-20



Кыһыл көмүс эмэгэт уонна үс хорсун уол

Вавилон ыраахтаабы Навуходоносор отут миэтэрэ үрдүктээх, үс миэтэрэ туоралаах қыһыл көмүс эмэгэти күттаран баран, Деир хонутугар туруортарбыта. Ол кэннэ ыраахтаабы илдүйттэрэ бар дьонгно маннык биллэрбитетэрэ: «Араас тыллаах-естөөх норуоттар, бары биис уустара! Эниги турба доржонун, музыка тыаһын иһиттигит да, Навуходоносор туруорбут қыһыл көмүс эмэгэтигэр сөһүргэстээн туран сүгүрүйүхтээххит. Оннук сүгүрүйбэтэх кини умайа тураг онохко бырађыллыаба».

Сотору ыраахтаабыга: «Иудей үс кинитэ – Седрах, Мисах уонна Авденаго – күн ыраахтаабы дъяналын толорботтор: кини тангараларыгар сулууспалаабаттар, қыһыл көмүс эмэгэkkэ сүгүрүйбэттэр», – диэн үнсүү киирбитэ. Навуходоносор онтон кингэ-наара холлон, улаханнык уордайан, уолаттары ынтыратаран ылан: «Кыһыл көмүс эмэгэkkэ сүгүрүйбэт буоллаххытына, эниги сибилигин умайа тураг онохко бырађыллыаххыт, оччою ханнык Тангара энигини мин илиибитетэн быынаан ылыаџай?» – диэбитэ. Уолаттар ыраахтаабыга эппиттэрэ: «Биңиги сулууспалыыр Тангарабыт биңигини умайа тураг онохтон да, эн илиигиттэн да өрүүйүхээ. Быынаабатааына даааны, ыраахтаабы, эн билиэх тустааххын: биңиги эн тангараларгар да, ити туруортарбыт қыһыл көмүс эмэгэkkэр да сүгүрүйүхпүт суюча». Уордайбыт Навуходоносор саамай күүстээх буойуннарын ынтыран ылан, уолаттары кэлгийэн итии онохко бырађалларыгар бирикэстээбитэ.

Иудей үс уолун кэлгийэн баран, онохко бырахпыттара. Ohox хайа да күннээбэр сэттэ төгүл күүскэ оттуллубут буолан, уолаттары бырахпыт дьон уот төлөнүгэр түрүтэ сиэтэн өлбүттэрэ. Эмискэ Навуходоносор уоту көрөн баран сохуян, ойон турбута уонна үрдүк сололоох үлэниттэригэр: «Уокка үс уолу кэлгийэн бырахпыпты буолбат дуо? Оттон мин түөрт кинини көрөбүн дии: туюх да буолбатааын курдук хаамса сыйлдьаллар! Төрдүстэрин дъүүнэ Айыыга маарыннаах!» – диэбитэ.

Кини онохко чугааан кэлэн ынтырыбыта: «Седрах, Мисах уонна Авденаго, Үрдүктэн Үрдүк Тангара кулуттара! Уоттан тахсынг, кэлин, миэхэ чугааан!» Онуоха уолаттар онох уотуттан тахсан кэлбитеттэрэ. Уот кинилэри сиэбэтээчин бары эт харахтарынан көрөн итээбитеттэрэ: баттахтара да кэриэрбэтэх, тангастара да умайбатах, бэл кэнсик сыта кэлбэт. Сөрү диэн сөхпүт Навуходоносор эппитэ: «Седрах, Мисах уонна Авденаго Айыы Тангараты алгыстаах! Дьэ чахчы да сүдү бэлиэлэри көрдөрөр, улуу дъиктилэри онгорор Тангара эбит! Маннык Тангара Саарыстыбата хайаан да үйэттэн үйэбэ, көлүөнэттэн көлүөнэбэ турутгурал тураг мэнэ саарыстыба буолуохтаах!» Ити кэмтэн ыла Навуходоносор Седрабы, Мисабы уонна Авденагоны Вавилон дойдтуугар улаханнык өрө туппуга.

ДАНИИЛ 3



Даниил өйдөммөт тыллар сүолталарын быхаарар



авуходоносор кэнниттэн Вавилон бүрүстүөлүгөр уола Валтасар олорбута. Биирдэ Валтасар үрдүк сололоох үлэһиттэригэр, барыта тынышынча киңиэхэ анаан улахан малааын тэрийбитэ. Ол туһуттан чаџардарын ыңыран, ажатаа урут Иерусалимнааы Айы Тойон храмыттан илдээ кэлбит кыныл да, үргүн да көмүс иһиттэрин ажалтарбыта. Ыраахтааы уонна үрдүк сололоох тойоттор кэргэттэринин көмүс иһиттэргэ арыгы куттан иһэ-иһэ, бэйэлэрин эмэгэт таңгараларыг гар, кыныл көмүс, үргүн көмүс, алтан, тимир, мас уонна таас онгоуктарга, үүн-киэн уруй-айхал этэ олорбуттара.

Ол курдук көрүлүү-нарылыы олордохторуна, эмискэ дыбарыас иңгэр киңи илиитин салбаа көстөн кэлэн, үөһө лампаада утарты баар эркингнэ тугу эрэ суруйбутунаан барбыта. Ыраахтааы ону көрөн сүргэтэ ыстанан, дъүүнүүн уларыйбыта, икки тобуга халыр босхо барбыта. Ыксаан, тумус туттар дьонун Вавилон муударай өйдөөхтөрүн, бука барыларын ажала охсун диэн үөгүлээбитэ. Суруллубуту сөпкө быхаарбыт киñини саарыстыбатын үүс баылыгынан турууруох буолбута. Ол эрээри Вавилон чөмчөкөлөрө да кэлэн, эркингнэ суруллубуту кыайан аахпатахтара.

Ити аймалжаны истэн, малааын бара туар саалатыгар сарыысса киирэн кэлбитэ уонна ыраахтааыга Тангара Тыныны сүрээж дингник ылыммыт, киэн билиилээх-көрүүлээх, өркөн өйдөөх, түүлү тойоннуур, тааллыйбаты таайар, хайдахтаах да уустууга сөпкө аттаран өйдүүр дьоёурдаах Даниил диэн киңи баарын туһунан кэпсээбитэ. Валтасар сонно Даниилы ынгыртаран ажалан, ити өйдөммөт тыллар сүолталарын быхаарыг гар көрдөспүтэ.

Онуоха Даниил ыраахтааыга кини олус улаханнык санаммытын, эмэгэттэрий айхаллыы олорон арыгы иһэригэр ытык иһиттэри ылларбытын ишин, Тангара киниэхэ уордайбытын эппитэ. Ол ишин Айы Тангара итинник суругу ыыппит. Онтон Даниил эппитэ: «Эркингнэ МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН диэн суруллубут. Ол аата манык: МЕНЕ – Тангара эн саарыстыбан күнүн-дүйлийн ааజан баран, бүтэр кэмэ кэллэ диэн быхаарда; ТЕКЕЛ – эйигин ыйяаынгын ыйяан көрбүтэ, олус чэпчэки буолан таъыстын; УПАРСИН – саарыстыбан ангаарданан Мидия уонна Персия дьонугар бэрилиннэ диэн». Сонно Валтасар дъаналынан Даниилга ыраахтааы эрэ тангнар күнду кыныл тангаын таңгыннаран баран, мооннуугар кыныл көмүс сыап кэтэр-питеттэрэ уонна саарыстыба үүс баылыгынан билиммиттэрэ. Тангара эппитэ барыта ол түүн туолбута: Валтасары өлөрөн кэбиспиттэрэ, оттон саарыстыбатын Мидия ыраахтааыта Дарий былдьяабыта.

ДАНИИЛ 5:1-31



Даниил Тангараң үнәр

Валтасар бүрүстүөлүн ылбыт Дарий ыраахтааңы эмиэ бэйэтин туюх да үрдүктүк сананар уонна эмэгэkkэ сүгүрүйэр ыраахтааңы этэ. Ол да буоллар кини Даниилы, муударай өйдөөбүн, эңкилэ суюх үтүө быңылааңын-майгылааңын иһин, олус сөбүлүүрэ.

Биирдэ Дарий, дойдутун олоңун салайтараары, сүүс сүүрбэ сатрап үлэхити анаан баран, кинилэр үрдүлэринэн үс тойону туруорбута, онон сатраптар ыраахтааңыны сүпсүгүрдүбэт туһуттан, үлэлэрин-хамнастарын ол тойотторго отчуоттууллара. Даниилы, үс тойонтон биирдэстэрин, өйүнэн да, үтүө сигилитинэн да атын тойоттору, сатраптары барыларын баңыйарын иһин, Дарий бүтүн саарыстыбатын үрдүнэн туруоруон саныыра. Ону билэн, икки атын тойон уонна сатраптар, саарыстыбаны куһаңнык салайар диэн баңааңырдаары, Даниил буруйдуур сылтах көрдүү сатаабыттара да, тугу да кыайан булбатахтара. Даниил ыраахтааңы эрэллээх киһитэ буолан, ханнык да эндирдээх быңыны, буруйу-сэмени онорбот этэ.

Кэмниэ кэнбэс кинини ыраахтааңы иннигэр хайдах хараар-даахха сөбүн дъэ тобулан, оҕуруктаах суолга санаммыттара. Даниил Айыы Тангаратыгар өрүү үнэ сылдарын билэр буоланнаар, ыраахтааңыга кэлэн, бу отут күн инигэр дьон ханнык да тангараттан, киһиттэн буолбакка, Дарий ыраахтааңыттан эрэ көрдөһүөхтээхтэрин туһунан сокуону ылынарыгар тыл киллэрбиттэрэ. Ол сокуону кэспит киһи дьиикэй хахайдар сыйтар хаспахтарыгар быра-быллыах тустааңа. Ыраахтааңы кинилэр иһе истээх көрдөһүүлэрин дынг төрүтүн билбэт буолан, ыйаахха илии баттаан кэбиспитэ.

Даниил санга сокуон тахсыбытын билэн да баран, Айыы Тойонугар үнэрин уураппатаа. Кини олорор хоңугар киирэн күнгнэ үстэ, сөһүргэстээн турان, Тангараң маҳтанар үгэстээбэ. Үнэр кэмигэр төрөөбүт Иерусалимын диэки тахсар түннүктэрэ өрүү ахас тураллара. Xahan эрэ онно, тапталлаах куоратын урусхаллана илик храмыгар, Тангараң кэрэмэн килбиэнэ сатылысыр буолара.

Даниилы абааңы көрөр нэгэй дьон кини Тангаратыгар үнэн көмө көрдөһөрүн уоран көрөн бараннаар, сонно тута Дарий ыраахтааңыга тыллыны охсорго быңаарыммыттара.

ДАНИИЛ 6:1-11



Даниил хахайдаах хаспахха

 аниилы өлөрөр-алдьатар санаалаах тойоттор Дарийга тиййэн, ыраахтаа ёы ыйяа ёх тахсыбытын үрдүнэн Даниил күнгүгэ үстэ бэйэтин Тангаратыттан көрдөхөр диэн, үнсүбүттэрэ. Ыраахтаа ёы ону истэн, улаханнык санаа ёх ылларбыта, кини хайдах эмэ гынан Даниилы быынхаан ыллан бађарбыта. Ол эрээри били үнсүбүт тойоттор Мидия уонна Персия сокуонунан ыраахтаа ёы илии баттаабыт ыйяа ёх көтүллүбэт диэн монуйсан турбуттара. Онон ыраахтаа ёы Даниилы хахайдар сытар хаспахтарыгар бырахтарарага күнгэллибитэ. Кини Даниилга: «Эн эрэллээхтик сулууспалыыр Тангараан Эйигин быынхаа!» – эрэ диэн хаалбыта. Киэнэ дыбарыаңыгар төннөн кэлээт ахаабакка эрэ утуйардыы сыпьыта да, ол түүнү быынхаа ёхын кыратык да тымныта түнэн ылбатаа. Онтон халлаан сухуктуйуута бэрт тиэтэлинэн туран, хахайдаах хаспахха сүүрэн тиййбитэ уонна симик куолаңынан: «Тыннаах Тангара кулута Даниил! Мэлдьи бэриниилээхтик сулууспалыыр Тангараан эйигин хахайдартан өрүүгүйд дую?» – диэн ыйыпьыта. Онуоха аллараттан тух да буолбатах Даниил сангата дуораныйан ийллибитэ: «Айыы Тангарам иннигэр ыраа ёым уонна эн ыраахтаа ёым иннигэр буруйа суюм ишин, Тангара, аанньялын ыытан, хахайдар аяахтарын бүөлэттэ, онон миигин тыыппатылар».

Даниил тыннаах хаалбытыттан атаа сири билбэт буола үөрбүт Дарий кинини хаспахтан танаараа охсоллоругар дъаһайбыта. Үөхэ танааран бараннаар, Даниил тух да буолбатаа ёх көрөн, бары бэри диэн бэркинхээбүттэрэ. Сонно тута, Дарий бирикээни нэн, били Даниилы хобулаабыт хара санаалаах дьону тутаттаан аялан, бэйэлэри хахайдаах хаспахха бырахпыттара. Хахайдар кинилэри хаспах түгэбэр да тиэрдидбэkkэ хабан ылан, тырыта ыытан кэбиспитеттэрэ.

Бу кэнниттэн Дарий ыраахтаа ёы сурук суруйан саарыстыбатын бары муннугар тиййэ ыыталаабыта. Ол суругар кини Даниил Айыы Тангарат – өлбөт үйэллээх Тангара, Кини Саарыстыбата үйэллэр тухары баар, онон мантан иннээ бары норуоттар Даниил Тангаратын ытыктыахтаахтар диэн суруйбута. Ыраахтаа ёы ильдьит тылыгар: «Кини халынг тыын харынхаа, суон тыын толуга буолар, сиргэ да, халлаангна да энгин-эгэлгэ дъиктини, сөөумэр бэлии эн көрдөрөр. Кини Даниилы хахайдартан өрүүгүйэн ылла!» – диэн этиллибит этэ.

ДАНИИЛ 6:12-27



Иудейдар билиэнтэн төннүүлэрэ



ники аахпыпты курдук, Ассирия сэриилэрэ Хотугу саарыстыбаны, Израилы, сэриилээн ылан баран, норуоту билиэнгэ үүрэн илдээ барбыттара. Ити Христос төрүөн сэтгэ үйэ иннинэ буолбута. Сүүс сылынан аны Мидия, Вавилон холбоуктаах сэриилэрэ тоёо аангнаан кэлэн, икки сыллаах төгүрүктээхин кэнниттэн Ниневия куораты урусхал онгорбуттара. Күүхүрбүт-уюурбут Вавилон судаарыстыбата ыаллыы норуоттари, ол инигэр Собуруунгну саарыстыбаны Иудеяны халыыра, иудейдары Вавилонгна үүрэн баара.

Ол эрээри Вавилон да курдук модун күүстээх империя эстэр-быстар күнэ-дыла тирээн кэлбйтэ. Кинини Мидия уонна Персия ыраахтаа ыллара сэриилээн ылбыйттара. Персия ыраахтаа ыллара Кир иудейдар төрөөбүт сирдэригэр төннөллөрүн көнгүллээбүтэ. Онон саарыстыбатын бийр гына илдэйт ыыппыта: «Персия ыраахтаа ыллара Кир маннык этэр: Айы Тойон, Халлааннаа ыллара, миэхэ сир бары саарыстыбалаарын биэрдэ. Итиэннэ мин Киниэхэ анаан Иудея сиригэр Иерусалимнга храм тутарбар дъарайда. Онон Тангара норуотун хас биирдии киһитэ (кинини кытта Тангара бииргэ буолуухтун!) Иудея, Иерусалимнхаар баран Айы Тойон, Израиль Тангаратын храмын тутуугохтаах». Онон Израиль уон икки ууһуттан төрүттээх түөрт тыысынченнтэй тахса еврей, сүннүүнэн иудейдар, Иуда ууһуттан төрүттээх еврейдэр, дойдуларыгар төннүүбүттэрэ. Ол эрээри бэрт үгүс еврей дьоно Персия дойдуларыгар олорбуттарын курдук олорон хаалбыттара.

Дойдуларыгар төннүүбүттэрин иккис сылыгагар иудейдар тутууларын сажалыырды Иерусалимнга мустан, санга храм ақылаатын түхэрбиттэрэ. Урукку храмы ёйдүүр үгүс сааһырбыт ажбыыттар, левиттэр, ажа баһылыктар, санга храм ақылаата түнэн эрэрин көрөн, кыайан туттуммакка, оюлуу марылаачы ытаспыйттара. Дьюн-сэргэ ньамалааар, үөрөр-көтөр, ытыыр сангата олох ыраахха диэри дуорайан иһиллэрэ.

Санга храм тутуутун Иудея ыраахтаа ыллара Иехония сиэнэ Зоровавель иилээн-сајалаан ыыппыта. Манна уруккута иудей сиригэр олохсуйбүт норуоттар еврейдэри абааһы көрөр буоланнаар, тутуу барарын мэһэйдэхээр, саанар-суюнурбаянар этилэр, өссө өнгөр киирэн, Артаксеркс диэн ааттаах Персия ыраахтаа ыллара үңсэн-харсан барбыттара. Иннээ гынан храм тутуутун бүтүн уон биэс сыл устата тохтотторо сылдыбыттара. Персия бүрүстүөлүгэр эмиэ Дарий диэн ааттаах атын ыраахтаа ыллара олорбутун эрэ кэннэ, тутуу хат сөргүтүллэн, салжанан барбыта.

Дарий урукку Кир ыраахтаа ыллара дъаһалын бигэргэтэн, храм үлээтийн түүнчлийн тууруунан уураахтаах илдэйт суругу Иерусалимнга ыыппыта. Онон Адар ый үүс күнүгэр, Дарий ыраахтаа ыллара олорбутун эрэ кэннэ, тутуу хат сөргүтүллэн, салжанан барбыта.

ЕЗДРА 1–6




Есфирь сарыысса

Арай биирдэ Персия ыраахтаа ўытартаса Артаксеркс кэргэн ыларга бынаарынан, саарыстыбатын бары муннугар илдэйт ыытан, саамай кэр дүүхүннээх кыргыттары киин куоратыгар Сузыга мустарбыта. Кыргыттары ыраахтаа ўытартаса көрдөрөөрү, бүтүн уон икки ўй бэлэмнээббиттэрэ. Оччотоо ўуга Персия сиригэр урут Ассирия уонна Вавилон сэриилэрэ билиэн тутан ажалбыт еврейдэрийн сыйдааннара ёссө да олороллоро. Сузыга биир Мардохей дийн ааттаах кыынды ииттэрэ. Есфирь үнүүлүччүү кэр дүүхүннээж, дүлүгүрас көнө унгухтаа ўа. Ийэлээх ажата өлүөхтэрүүттэн тулайах кыысчаан Мардохей ажа туттара. Дойду кырааныабай кыргыттарын барыларын киин куоракка Сузыга ыраахтаа ўытартаса дыиэтигэр хомуйалларыгар Есфири эмиз ыңырыбыттара. Ыраахтаа ўытартаса бу кыынды барыларыттан ордорбута, олус таптыы, умсугуяа көрбүтэ. Онон мэннинэхин Есфирь төбөтүгээр кэтэрдэн, кинини сарыысса онгорбута. Сотору хотунгүнчтэй харалтата дийн улуу бырааныннык тэрийэн, кинээстэрин, үрдүк сололоо чадардарын күндүлээбитет-маанылаабыта, кылгас үнүүр, кыараңас кэнгири гына, дойдтуун бары уобалааныгар араас чэпчэтийн онгорбута, ыраахтаа ўытартаса сиэдэрэй бэлэх бөөтүн түнгэппитэ. Есфирь буоллаанына Мардохей тылын истэн, ханнык норуоттан төрүттээжин ыраахтаа ўытартаса эплэгээ.

Бу кэнниттэн бэрт сотору ыраахтаа ўытартаса биир Аман дийн ааттаах кинээхин чорботон, атын кинээстэр үрдүлэринэн туроурбута. Дыбарыаска сулууспалыыр дьон бука бары Аманы көрдүлэр да, сөнүүргэстээн туран, киниэхэ сүгүүрүйэллэрэ. Ыраахтаа ўытартаса дыанаала оннууга ирдиирэ. Арай Мардохей эрэ Амангна ханан да сүгүүрүйбэт, кини иннигэр тобуктуу түспэт этэ. Аман онтон абаран, Артаксеркс саарыстыбатыгар баар иудейдары төрдүттэн эхэргэ санаммыта.

Биирдэ кини ыраахтаа ўытартаса кэлэн: «Эн саарыстыбан уобалаанын аайы араас норуоттар ортолоругар тарҗанан олорор биир дыикти норуот баар. Кинилэр сокуоннара хайа да норуот киэниттэн чынха атын, онон ыраахтаа ўытартаса сокуоннарын ончу билиммэйттэр», – дийн үнсүүбүтэ. Ыраахтаа ўытартаса ону истэн, кинилэри хайдах гынарын бэйэн көнгүлүн дийбитетэ. Сотору ыраахтаа ўытартаса чадарда Артаксеркс бас билэр уобаластарын кэрийэ сылдъан, уон иккис ўй (Адар) уон үхүс күнүгээр иудейдары кыратыттан улаханыгар тиййэ, оюону-дъахтары ордорбокко бука барыларын өлөрөр-өхөрөр, төрдүттэн имири эхэр туунан суругу тарҗаппыттара. Ыраахтаа ўытартаса тийбитет сиригэр барытыгар иудейдар улуу кутурђангыа ылларбыттара, онон кинилэргэ пост кэмэ, ытабыл-сонгобул, аймалдан сажаламмыта.

ЕСФИРЬ 1–3



Есфирь сарыысса (салгыытта)

Ону истээт Мардохей балтыгар Есфирь сарыыссаңа ыраахтааңы ыйгааңын туұнан биллэрэ охсубута уонна ыраахтааңыттан көрдөһөн норуотун аныннарапыгар соруйбута. Онуоха Есфирь Мардохейга чаңарынан илдьит ыыппыта: «Ыраахтааңы ынғырбатах киңітэ ис тиәргэннә киирдә да, өлөргө ууруллар. Арай ыраахтааңы кыңыл көмүс скипетрын утары ууннаңына эрэ, ол киңи тыыннаах хаалар. Мин ыраахтааңыга ынғырллыбатаңым отут хонно». Мардохей Есфирьгә хардарбыта: «Иудейдартан мин эрэ ыраахтааңы дыиетигәр ордон хаалығам дізән сананыма даңаны. Туох биләр, баңар, бу кәмнә туңалаары, сарыысса буолбутун буолаарай?» Есфирь Мардохейга илдьиттәбіт: «Баран, Сузыга баар иудейдары бука барыларын мус уонна бары мин туспар астан туттунан туран үңғын, үс күн устата, күнүс буоллун, түүн буоллун, тугу да ини-мәң-аһааман. Мин эмиә чаңар кыргыттарбын кытта постанан туран үңғом, дъэ онтон, төнө да сокуону утары буолбутун иһин, ыраахтааңыга барылам, өлөр ыйяахтаах буоллахпына өлүм буоллаңа». Хара санаалаах Аман Мардохейды ыйяахтаах сүүрбә биәс миэтэрэ үрдүктәәх маһа ҳайы-үйә бәләмнәнән турара.

Үңгүр Есфирь сарыысса, саамай мааны таңғаһын-сабын таңнан, ыраахтааңы олорор дыиетин ис тиәргэннегер киирбите. Ыраахтааңы, кинини көрөт да, кыңыл көмүс скипетрын утары ууммута. Есфирь тиийән скипетры таарыйан баран, ыраахтааңыны уонна Аманы ол күн тәрийәр үөрүүләәх анылыгар ынғырбыта. Онон бәрт сотору ыраахтааңы Аманынын анылыкка тиийән кәлбитеттерә. Арыгы иһә олорон, ыраахтааңы: «Есфирь сарыысса, эн бастың баңа санааң тутгүй? Мииттән тугу көрдөңүөххүн баңараңыный?» – дізән ыйыппыта. Онуоха сарыысса әппите: «Мин баңарар баңам дізән – миигин тыыннаах хааллараргап, мин көрдөңүүм дізән – норуоппар олою бәләхтииргәр. Биңгини, миигин норуоппун кытта, өлөрөргө, имири эңәргә, күн сириттән суюх онгорорго уураахтаатылар». Дъэ онуоха эрэ ыраахтааңы Есфирь еврей төрүттәэжин билән, Аман уодаһыннаах былаанын өйдөбүтә. Ыраахтааңы дыаһалынан Аманы били бәйэтә Мардохейга бәләмнәбіт маңыгар танааран ыйаан қәбиспитеттерә.

Ол эрәри ыраахтааңы аатыттан тахсыбыт ыйяах кини биңиләүинән бәчәттәммит буолан, ити сокуону хайдах да уларытар да, көтүрәр да кыхатара суюш. Онон эмиә ыраахтааңы дыаһалынан Артаксеркс суруксуттара бары куораттар иудейдарыгар түмсән бәйәләрин көмүскәнәллэрэ көңүлләнәрин туұнан санға ыйяахтаах суругу суройбуттара. Ыраахтааңы сыйадам аттаах илдьиттәрә санға ыйяаңы саарыстыба сүүс сүүрбә сәттә уобалаңыгар Индияттан Эфиопияда тиийә бәрт сұналлық тиксәрбиттәрә. Еврей норуота ити курдук быынаммытын бәлиетигәр Мардохей сыл аайы ылышлар Пурим дізән бырааһыннығы олохтообута.

ЕСФИРЬ 4–10



Неемия Иерусалим эркинин чөлүгэр түһэрээр



Неемия Персия киин куоратыгар Сузыга Артаксеркс ыраах-тааңы дыбарыңыгар сулууспалыыр үрдүк сололоох то-йон этэ.

Биирдэ кини Иерусалимтан Персияда төннөн кэлбит иудей киһитин көрсөн, Иерусалим олоңун-дъаңын, онно хаалбыт иудейдары сураспыта. Онуоха анараанғыта: «Билиэнтэн ордубут иудейдар баттанан-үктэнэн, дойдуларыгар сор бөхөтүн көрөн олороллор. Иерусалиммыт эркинэ түөрөтэ урусхалламмыт, боруотатын уоттаан кэбиспиттэр», – диэн кэпсээбите. Ону истэн, Неемия олоро түһээт, ытаан барбыта. Улаханнык курутуйан, хас да күн астан туттунаан туран, мин Иерусалимга баран куорат эркинин чөлүгэр түһэрэргин ыраахтааңы көнүллээтин диэн Айы Тангараңа үнгүйтэ.

Сотору Артаксеркс ыраахтааңы көнүллээн, Неемия Иерусалим-на тийийэн атын иудейдары кытта куорат алдьаммыт эркинин, халбан аанын санталыы тутан, чөлүгэр түһэрбитинэн барбыттара. Иудейдар өстөөхтөрө ону көрө-көрө, саанан-суонурђанан, үтүрүйэн-хабырыйан, үләни-хамнаңы атахтыы сатыыр этилэр. Од иин Неемия дьонун сэбиллээн, эркин тутуутугар таас та-хааччылар анаар илиилэригэр үнүүлээх сылдьар буолбуттара, тутуу үләһиттэрэ бука бары кылыстаммыттара. Үлэ-хамнас түүннэри-күннэри тохтообокко күөстүү оргуйяра. Айы Тангара дурда-хаха буолан, тутааччылар сыралара дъэ тиллибитэ: Иерусалимы Вавилон сэрииһиттэрэ уоттаабыттарын кэннэ лоп курдук сүүс түөрт уон сыл буолан баран, куорат эркинэ чөлүгэр түспүтэ.

Сэттис ый үүнүүтэ норуот бүттүүнэ биир санаанан болуоссакка мустубута. Ездра аҗабыыкка этэннэр, Айы Тойон Израильга Моисейнан бэрдэрбит соконун кинигэтин ажалтарбыттара. Ездра үнүнү-киэнти өйдүүр кяхтаах эр дьон да, дъахталлар да иннилэригэр кинигэни хара сарсыардаттан күн ортолугар диэри доргуччу аахпыта. Ону мустубут дьон бүттүүн болбайон истибиттэрэ. Онтон Ездра Айы Тойонгно, улуу Тангараңа, алгыс тылын эппитигэр бука бары икки илиилэрин өрө уунан туран: «Аминь, аминь!»* – диэн санга аллайбыттара уонна Айы Тойонгно сү-гүрүйэн, сиргэ тиййэ бокулуон уурбуттара.

НЕЕМИЯ 1–8

* «Аминь» – «дьинг чахчы оннук, итинник буолуохтун» диэн суюлталаах былыргы еврей тыла.





Норуот Тангараңа эргиллэр



Миэ ити ый сүүрбэ төрдүс күнүгэр, иудейдар астан туттунаң туран үнгэр үгэстэринэн, дорохой кыл танғаңы танңныбыт, төбөлөрүгэр күл куттубут Израиль уолаттара бары бииргэ түмсү-бүттэрэ. Атын омуктартан арахсан туран, аныыларын-хараларын, абаларын буруйдарыгар тиийэ этиммиттэрэ. Күн чиэппэрэ турал тэбиммитинэн Айыы Тойон Тангараларын сокуонун кинигэтин аахпыттара, эмиэ күн чиэппэрин кэрингэ аныыларын-буруйда-рын этинэ-этинэ, Айыы Тойон Тангараларыгар сүгүрүйбүттэрэ. Левиттэр Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания, Вунний, Шеревия, Вания, Хенани үрдүк сиргэ туран, Айыы Тойон Тангараңа үнэллэрэ. Кинилэр эппиттэрэ: «Чэйинг, туруоңун, аны үйэбит тухары Айыы Тойон Тангарабытын уруйдуур буолуоңун! Айыы Тойон, Эн ханык да хайдал, уруй-айхал тылынан кыйайан ситэн этиллибэт үрдүк килбиэннээх аатын алгыстаах! Айыы Тойон, Тангара Эн эрэ бааргын, Эйигиттэн атын Тангара суюх. Эн халлааннар халлааннарын, онно баары барытын, сири, сиргэ баары барытын, муораны, муораңа баары барытын айбытын, туюхха барытыгар олоңу Эн биэрәүин, халлаан күүстэрэ эмиэ Эйиэх сүгүрүйэллэр».

Норуот аныытын-харатын, Айыы Тойонтон тэйбит буруйун кэмсинэн-кэмиринэн, Тангараңа үнпүтэ: «Оо, Айыы Тангарабыт, эппит кэс тылгын экчи тутуһар, норуоктар анынылаахтык сыһыланнаар улуу бэйэллээх, сүдү күүстээх, дулаантан дулаан Тангарабыт! Биңиги бэйэбит да, ыраахтааңыларбыт, кинээстэр-бит, ажабыттарбыт, пророктарбыт, абаларбыт да – Эн норуотун бүттүүнэ Ассирия ыраахтааңыларын сајаттан билингнэ дээри энээрбитинэн тэлбит эрэйбитин ситэтэ суюх курдук көрбөтөргүн ханык. Эн биңигини саамай сөпкө дъарыйбыккын, кырдык-таахтык дъүүллээбиккин, биңиги дынг чахчы буор уйбат буруйдаахпыйт. Онон биңиги Эйиэх, Эн Тангара сокуонгнун тутуугохпут, бары кэриэстэргин, уураахтаргын барытын толоруохпут дээн, мэктис тылбытын суругунан биэрэбит. Бу сурукпутугар илии баттыбыт уонна баылыктарбыт, левиттэрбит, ажабыттарбыт бэчээттэрин уурабыт». Үрдүк сололох тойоттор бары бу кэс тылга илии баттаан баран, бэчээт туроурбуттара. Оттон атыттар, норуот бүттүүнэ, ажабыттар, левиттэр, аан харабыллара, ырыаңыттар, храм үлэһиттэрэ, Тангара сокуонун ылыммыт омук дьоно бары, кинилэр кэргэттэрэ, уолаттара-кыргыттара – уюну-киэнги өйдүүр кыахтаах барыта, убайдаятар убайдарын, норуот ытыктыыр түс бас дьонун, батынан, ити мэктис тылга холбоспуттара.

НЕЕМИЯ 9:1-6; 9:32 – 10:29



Иов эрэйи-мунгу көрүүтэ

V

ц диэн дойдуга олус үтүө быңылаах-майгылаах баий киhi

Иов олорбута. Кини туюх да ингэ-дъянга суюх, кырдыгы эрэ тутухар, Тангараны ытыктыыр, киртэн-дъайтан өрүү тэйэ туттар көнө киhi этэ. Иов сэттэ уоллааџа, үс кыыстааџа.

Биирдэ сатана Тангараа тиййэн кэлбитигэр Айыы Тойон: «Эн хантан кэллин?» – диэн ыйыппыта. Сатана: «Мин сири эргийэ хааман кэллим», – диэн хардарбыта. Айыы Тойон эспитэ: «Мин кулуппун Иову өйдөөн көрдүн дуо? Бу сир үрдүгэр кини курдук энгкилэ суюх ыраас, кырдыгы тутухар, Тангараны ытыктыыр, ку-хаџантан куруутун тэйэ туттар киhi суюх». Онууха сатана Айыы Тойонгно: «Иов Эйигин босхо ытыктыыр үүдү дуо? – диэбите. – Дыи-тин-уотун, баайын-дуолун барбытын Эн арангаччылыгын буолбат дуо? Үлэтин-хамнаһын эмис алжаабытын, сүөхүтүн үөрэ буоллааџы-на сир-сир аайы тарџанна. Дьэ ол эрээри баайын-дуолун таарый эрэ – төхө Эйигин алгыыр буолар эбйт?» Онууха Тангара сатанаа: «Кини туюх баардааџа барбыта Эн илингэр бэриллэр», – диэбите.

Сатана, көнүл ылан, Иовка энгин-эгэлгэ кунаажаны онгорбутуунан барбыта. Ођолорун бука барыларын өлөрбүтэ-өнөрбүтэ, халынг баайын-дуолун төрдүүттэн эспитэ. Ол да үрдүнэн Иов сулана барбатаа, Тангараны үөхсүбэтээ, «Айыы Тойон биэрбитэ, Айыы Тойон ыллааџа. Кини аатыгар алгыс буоллун», – эрэ диэбите. Онтон кэргэнин, Иову сангаран сулууцан барбытыгар: «Ама биһиги Тангараттан наар үчүгэй эрэ ыла сылдыяахпыт, оттон кунаажаны ылыхапыт суюча дуо?» – диэн саба сангарбыта. Иов ол тухары биир да сыйна тылы тыллааџан Айыы Тойон иннингэр аныыга киирбэ-тээ. Онууха сатана кинини иэдээннээх ыарыынан ыарытан, Иов оройуттан атааџар диэри аран бааһынан бүрүллүбүтэ. Ол курдук өр кэм устата улуу мунгу көрөн, мунгур унукка тиййбитэ.

Иов иэдээнгнэ түбэспитин истэн, өлөр-хаалар күнүгэр санаатын өрө көтөөн уоскутаары, үс доҗоро тиййэн кэлбиттэрэ. Уоскута олорон устуунан сэмэлээн барбыттара, сэмэлии олорон буруйун була сатаабыттара: Тангара үчүгэй киһини дъарыйбат, ол аата эн туюх эрэ буруйу онгорбут буоллааџын дэспиттэрэ. Иов буоллааџына туюх да буруйа суюџун итээжээ сатыыра. Кини доҗотторун кытта эрэ кэп-сэтиинэн мунтурданыан бааџарбатаа – Айыы Тангараны Бэйэтин кытта кэпсэтиэн бааџарбыта. Иов Тангараттан туюх иһин маннык сор суолламмытын ыйыта сатыыра, ол гынан баран быынанар эрэлин энчирэпштээ: «Мин билэбин: мин тыыммын Толуйан Ылааччы тыыннаах, Кини миигин тиһэх күнгнэ сиртэн-буортан туруоруоџа, оччою мин Айыы Тангараны көрүөбүм».

ИОВ 1; 2; 4; 5; 19:25-26



Тургутууну тулуйбут Иов

И

ов дођотторун кытта ити курдук кэпсэтэ олордојуна, күс-тээх силлиэ тыаһа сирилээн кэлбитэ да, эмискэ Айыы Тойон куолана дуорахыйан инилибите. Таңара Иовка киһи кыайан хоруийдаабат ыйытыктарын биэрэн барбыта. Дъэ онуоха эрэ Иов Айыы Тойону отчуоттата сатыр сыынатын өйдөөбүтэ. Биһиги өйбүтүгэр-санаабытыгар онгорон көрөрбүтүнээжэр Таңара быдан үрдүк буоллаџа эбээт. Айыы Тойон сангаран бүппүтүгэр Иов эппитэ: «Эн мунгурасуох кыахтааххын, онон санаммыт санааҕын толороргор ким да Эйиэхэ мэнэйдиир кыаџа суоҕун билэбин».

Таңара Иову итинник тургутан көрөн баran, киниэхэ сүтэр-битинээжэр икки бүк әлбэҕи биэрбитэ. Оттон кини үс дођоругар, саарбах уоскутааччыларга, Таңара туһунан Иов курдук сөпкө эппэтэхтэрин иһин, улаханнык уордайбыта. Ол иһин кинилэри сиэртибэ биэрэллэригэр уонна, Таңара Иов көрдөһүүтүн эрэ ылынарын быһытынан, кинини бэйэлэрин тустарыгар үнтэрэллэригэр эппитэ. Иов дођотторо Айыы Тойон соруийбу-туун толорбуттара, онон Иов көрдөһүүтүнэн Таңара кинилэри бырастыы гыммыта.

Тургутууну барытын тулуйбутун кэннэ, Иовка убайдара-бырааттара, эдийийдэрэ-балыстара, уруу-билэ дьоно бука бары илии тутуурдаах, өттүк харадаах тиийэн кэлбиттэрэ. Таңара Иов олоҕун кэнники сылларын уруккутунааҗар ордук алճаабыта. Алдъархай ааспытын кэннэ, Иов өссө да өр олорбута, сэттэ уолламмыта, үс кыистаммыта. Кини кыргыттарын курдук кэрэ дъяхталлар сир үрдүгэр оччолорго өссө төрүү иликтэрэ.

Иов, олоҕун дуоһийа олорон, үйэтин монгоон баran өлбүтэ.

ИОВ 38–42



Саалтыыр

Sаалтыыр – Библия биир саамай ааҕыллар кинигэтэ. Бу хомууриньук балтараа сүүстэн тахса псаломтан, ол эбэтэр музыка доҕуңуоллаах ылланар ырыаттан туар. Саалтыырга Тангараны итэҕэйэр киһи сүрээн ийийитэ барыта толору бэриллибит: сиргэ аныыы-хара халынабытыттан санаар҃ааһын, сырдык харантаны хайаан да кыйайыгар эрэмнүү, аныыны-буруйу билинни уонна Тангара быыһаан ыларыгар бигэ итэҕэл. Саамай өрөө көтөүүллүүлээх псаломнарга Мессия, ол аата Христос кэлиехтээбээ эрдэттэн өтө көрүллэн сылдъар.

Саалтыыры дьон үксүн Давид ыраахтааҕыны кытта ситимнииллэр, тоҕо диэтэххэ бу хомууриньук үгүс псаломун кини суруйбута. Ол гынан баран Саалтыырга Тангара Тыынынан өрөө көтөүүллэн суруйбут атын ааптардар айымнылара эмиэ ааҕийиа суюхтар. Араас псаломнартан быына тардыылар христианнар үгүс мэлииппэлэри-гэр киирэн тураллар. Билигин биһиги холобур быыытынан икки псалому ааҕалыахпыйт.

1-кы псалом

Ким нэгэйдэр сүбэлэрин истибэт, аныылаахтар суюлларын тутуспат, итэҕэли күлээччилэrdин энгээрдэспэт – ол дьоллоох. Оннук киһи Айыы Тойон сокуонуттан үөрүүнү булар, ол сокуону күннэри-түүннэри саныы сылдъар. Кини сүүрүктээх уу аттыгар олордуллубут, кэмэ кэллэ да, аһын биэрэр, кэхтэри билбэт сэбирдэхтээх үол маска холоонноох, тугу гынара барыта ситиниилээх. Оттон нэгэй быыылаахтар чынха атыттар – кинилэр тыал ынаар мэкиинэтин курдуктар. Онон нэгэйдэр Тангара дьүүлүн, аныылаахтар көнө дьон түмсүүтүн тулуйуохтара суюба. Айыы Тойон көнө дьон суюлун билэр, оттон нэгэйдэр суюллара өлүүгэ тиэрдэр.

150-с псалом

Айхаллаан Тангараны Кини сибетиэй дьиэтигэр, айхаллаан Кини күүһүн кэрэнилиир киэн халлааныгар. Айхаллаан Кинини улуу дъайыларын иһин, айхаллаан сүдү кильбизэни кэрингинэн. Айхаллаан Кинини турба доржонунан, айхаллаан арфа, лира доҕуңуолунан. Айхаллаан Кинини тимпаннаах үнкүүнэн, айхаллаан, устурууна тардан, флейта үрэн. Айхаллаан Кинини лынкынаас кимвалларынан. Тыынар тыыннаах барыта Айыы Тойону айхаллыахтын. Аллилуия*.

* «Аллилуия» былыргы еврей тылыттан тылбаастаатхха «Айыы Тойону айхаллаан» диэн суюлталаах.



Саалтыыр тылларын өйбүтүгээр хатыаңын

Айы Тойон, эйигин көрдөөччүләри көмөтө суюх ханаң да хаалларбатынг иһин, Эн ааккын билэр дьон Эйиэхэ эрэниэхтэрэ (9:11).

Тангара көрэмэн килбиэни мэнэ халлаан кэрэхилиир, Кини ураннаан онорбутун улуу куяаар туохулуур (18:2).

Сир үрдэ бүттүнэ Айы Тойонтон саллыахтын, аан дойду олохтоо ё барыта Киниттэн куттаныхахтын (32:8).

Кэлинг, бэйэдит билинг Айы Тойон хайдахтаах үтүөтүн! Ким Киниэхэ эрэнэр, ол дъоллоох (33:9).

Суолгун Айы Тойонгы туттар, Киниэхэ эрэн, оччо ё Кини эйиэхэ көмөлөхүөжэ (36:5).

Кыһалбаалаах күнгүр Миигин ынзыраар; Мин эйигин өрүүхүйэн ылышаым, оттон эн Миэхэ айхал этиэйн (49:15).

Ыраас сүрэхтэ миэхэ ай, Айы Тангара, ис тыыммын сангардан, миигин кырдыктаах онор (50:12).

Бар дьонум! Хайдахтаах да кэмнэ Киниэхэ эңиги эрэнин, сүрэххит инирэх тылын Киниэхэ инигиннэринг; Тангара – биңиги харыстанар хаххабыт (61:9).

Сиргэ Эн суолгун-иискин билэллэрин, бары норуоттар Эн бывынырыгын көрөллөрүн тууугар (66:3).

Эн хайалар ўөскүөхтэрин иннитеттэн, сири да, аан дойдуну да айыанг иннитеттэн ўйэттэн ўйэлэргэ – Тангараңын (89:3).

Ол эрээри, Айы Тойон – мин бигэ кириэппэхим, Айы Тангарам – мин хорҗойор очуохум (93:22).

Албаяа, дуухам миэнэ, Айы Тойону, умнуу Кини бары үтүө дъайытын (102:2).

Айы Тойон Кинини ытыктыыр дьонгы улуу бигэ таптала Халлаан сиртэн үрдүгүн курдук муңгурас суюх (102:11).

Айы Тойонгы ытыктабыл – муударас төрдө (110:10).


Айы Тойон мин диеки, онон куттаммапын, киңи миэхэ тугу оноруой? (117:6).

Эдэр киңи хайдах гынан ыраас чөл олохтонуон сөбүй? Эн тылгынан харыстанан (118:9).

Мин Эйиэнэбин эбээт, миигин бывынаа-абыраа (118:94).

Харах уулаах сыйльдан бурдук ыспыттар үөрэ-көтө бурдуктарын бывынахтара (125:5).

Айы Тойон Кинини ынзырааччыга, дынг кырдыгынан ынгырааччыга, барытыгар чугас (144:18).



**Эн Тылын
мин ыллыкпын сырдатар,
айанныыр суолбун
сандаардар.**

Псалом 118:105

Соломуон Аман Өһө



иблия кинигэлэриттэн биирдэстэрэ Соломон Домохторун Кинигэтэ диэн ааттанар. Бу кинигэбэ эдэр ыччаты үөрэ-тэр-такайар бэрт элбэх субэ-ама түмүллэн киирбит. Олору үгүс-тэрин муударай өйдөөх Соломон ыраахтаа суруйбу. Манна дирин муударас, көнө быһыы-майги, Тангараа ытыктабыл, билии-көрүү, сиэр-майги, ыраас сигили, қынамнылаах буолуу, бэйэни кыатана туттуу, Тангараа эрэл, суюхха-дъаданыга көмө, өстөөххө аһымал, оюну иитии, чиэхинэй, кырдыктаах буолуу, чөл өйдөнүү уо. д. а. туунан этиллэр. Домох Кинигэтин сорох сүбэтэ-амата манык:

Айыы Тойонгы ытыктабыл – муударас төрдө; акаарылар эрэ муудараны, сүбэни-аманы аахайбаттар.

Уолум эрэ буолларгын, аңан тарайарын иһит, ийэн үөрэ-тэрин ылын.

Тоойуом! Аныылаахтар эйигин кунаңынга уккуяа сатаатхарына, сөбүлэхимэ.

Айыы Тойонгы ис сүрэххиттэн эрэн, бэйэн өйгөр-санааџар эрэнимэ. Туохха барытыгар Айыы Тойону билэргэ дыулус, оччою Кини эйигин салайан биэриэбэ.

Айыы Тойон дьарыйарын ылын, буурийн саралаатаына, ыарырдаама. Айыы Тойон аҗалыы сыныаннааһар, таптыр кинитин дьарыйар.

Ким дъаданыны атаажастыр, ол кинини Айбыты үөбэр, оттон ким Айыы Тойону ытыктыр, ол қынажалаахха көмөлөһөр.

Көнө быһыы норуоту үрдэтэр, мөкү быһыы – түһэрэр.

Кини барыахтаах суолун-инин торумнуур эрээри, кинини Айыы Тойон сирдиэбэ.

Аҗатын хорон сиир, ийэтин холдьојор уол – ныұдьы балай, нәгэй киһи.

Уол оюну айанын аартыгар тарайдаахха, сорсуйан да баран ол суолуттан туоруу суюға.

Остөөххүн, аччык буоллааына, аһат, утаппыйт буолааына, утааын ханнаар.



Екклесиаст Кинигэтэ

С

оломуон Аман Өхүн кэнниттэн Библияда Екклесиаст эбэтэр Тангара Үөрэйин Тарҗатааччы Кинигэтэ кэлэр. Манна эмиэ Домохтор сүблэрин санатар үтүөкөн бэйэлээх муударай этиилэр түмүллүбүттэр. Олортон абыйах этиини абыябынг.

Сүпсүк үөһэ сүпсүк, – диэбитэ Екклесиаст, – сүпсүк үөһэ сүпсүк – барыта сүпсүк.


Күлэрдээбэр курутуйар ордук, тоёо диэтэххэ, санааржабылтан киши сүрэйэ сымныыр.

Муударай өй сэрии сэбинэебэр күүстээх; ол эрээри, биир киши аныыта үгүс үтгөнү үрэйэр кыахтаах.

Ким иин хааар, ол иингнэ түүгүөбэ; ким абырааданы алдьатар, ол эриэн үөнгнэ тиктэриэбэ.

Дъонгто бэрисибит бурдугун туораџа кэлин бэйэбэр эргийэн кэлиэбэ.

Көрүлээ, уол оюо, уу тунгуй сааскар, толору бил эдэр саас үөрүүтүн, батыс сүрэйин бајатын, хараңын көрөрүн; ол эрээри өйдөө: тугу онгорбутун барыта Тангара дьүүлүгэр турооџа. Айбыт Тангарын эдэркэн оюо сааскыттан өйдүү-саныы сырыйт. Кынгалдаах кэминг кындылан, «Үөрэrim туох кэлээхтийй!» диир сылларынг сынтарытан, күнүн-йылын, суулстарынг сырдыга өлбөөрөн, ардах астыбытын кэннэ, най хара былыт эмиэ саба халыйан кэлиэ турдаа. Ол күн дьиэ харабыллара салжаластыахтара, күүстээх эр дьон нүксүччү түүгүөхтэрэ; ахсааннаах киши хаалан, бурдук мэлиллибэт буолуоџа; түннүүгүнэн көрөөччүлэр сирэйдэрэ түүппэбэриэ; таһырдья тахсар аан халжана хам хатаныа; суоруна лүүгүрүүрэ уурайыа, киши бөтүүк хәһыытынан турар буолуо, ырыа-тойук иниллэрэ аны тохтуу; оччою томтортон дъулайыахтара, айан суолуттан чадырыахтара; миндаль сибэkkитэ тыллыа, абынгалар ыараан бытаарыахтара, каперс ыныллан тохтуу: киши үйэлэр тухары олоруохтаах дъиетигэр аттанар кэмэ тиййэн кэлиэ, өлбүттэргэ ытааччылар, кинини батыжан баарддыы, таһырдья кэтэнэн туроохтара. Онон күн хараҗата туллар күнэ – үрүнг көмүс сыап бына баар, ыныл көмүс былаат тырыттар, уу баар күпсүүн үлтүүрүйэр, холуодьас көлөхөтө сууллан түнээр түгэнэ тирээн кэлиэн инниттэн эн өйдүү-саныы сырыйт... Дээ онтон буор буоругар кирииэбэ, оттон тыын Айбыт Тангаратыгар эргиллиэбэ.



Пророктар



ргэ Кэс Тыл үгүс кинигэтин Исаия, Иеремия (киниэхэ Варух көмөлөхөрө), Иезекиль, Даниил пророктар уонна кинигэлэрэ қыратын ихин қыралар диэн ааттаммыт атын уон икки пророк суурый buttара. Бу қыра пророктар Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария уонна Малахия диэннэр.

Библия пророктара инникини өтө көрөллөрө диир тутах. Биллэн тураг, кинилэргэ оннуу дьоцур эмиэ бэриллибит буулун сөбө. Ол эрээри пророктар иннилэригээр атын быдан үрдүк сорук турага: кинилэр урукку да, билингни да, кэнэбэс да сабытыайалар дириг суолталарын бар дьонгго арыйахтаахтара, умнууган Израильга кини атын норуотартан тух уратылааын өйдөтө-саната туруохтаахтара. Израилы Тангара Бэйэм норуотум диешибтэ, кинини кытта сөбүлэхии түхэrsэн, кэниллибэт кэс тылын кинилэргэ эппитэ. Бу норуот инники кэскилэ ханнык да тас сабытыайаттан, дыылда хаан ыйааыттан буолбакка, кини бэйэтэ Айыы Тойонгго төхө бэринииилээбйттэн тутулуктааца. Төхө да аныыны-буруйу саралыыр сatalaaх тыллары сандардлалар, пророктар бар дьон кэмниэ кэнэбэс Айыы Тойон Тангараа эргиллэригээр бигэтик эрэнэллэрэ.

Пророктар Израиль норуотугар бэйэлэрин ааттарыттан буолбакка, кинилэргэ дъиктитик арыллыбыт Тангара аатыттан сангараллара. Этэр тыллара-өстөрө дириг уобарастаах, таайтарылаах буолан, дьонгго-сэргэбэ дэбигис өйдөнө охсубат этэ. Норуот кинилэр қырдыыгы эппиттэрин үксүгэр хас да үйэ ааспытын, эппиттэрэ барыта туолбутун эрэ кэннэ, итэбэйэрэ. Холобура, бу дойдуга Мессия, Быыхаачы, кэлэн, киhi аймааы аныы-хара, өлүү қытааыттан өрүүхийн бараммат үйэлээх саарыстыбаны олохтуохтааын тууунан пророктар Христос кэлиэ быдан инниттэн өтө көрөн эппиттэрэ.

Бүгүн биңиги пророктар кинигэлэрин ааца олороммут, былышы олох историятын – хайыы-үйэ туолбут төлкөлөөхүнү – эрэ буолбакка, киhi Айыы Тангараа хайдах быыылаахтык кэлэрин тууунан хаан да эргэрбэт дириг ис хохонноох кэпсээни ааҗабыт.



Исайя пророк

И


сайя пророк Израильга Христос төрүөн абыс үйэ иннинэ олорбута. Кини кэрэмэн килбиэннээх Тангараны бэри-ниилээхтик кэрэнилиирэ, Айыы Тойонтон тэйэн хаалар идэлээх Израиль кубулжат итэбэлин саралыыра, аныыны онгорооччулары көнө суолга төннөргө ынгыраа. Пророк бэرت элбэх куорат дылылжатын өтө көрбүтэ.

Исайя Израиль норуутун Тангараа бигэ эрэллээх буоларга ынгыраа. Кини биир ынгырыта маныык этэ: «Ама эн билбэтэх үүгүүн? Ама истибэтэх үүгүүн сир бары унугун айбыт, өлбөт үйэллээх Айыы Тойон Тангара сылайбат сындааыннааын, эстибэт сэниэлээжин? Кини өйө-санаата муунурун булларбат. Кини сылайбыкка сэниэ киллэрэр, мөлтөөбүккэ күүс эбэр. Бэл эдэрдэр сылайан эстэллэр, уолан дьон охтоллор, оттон Айыы Тойонгно эрэнээччилэр күүхүрдэр күүхүрэн эрэ иниэхтэрэ; хотойдуу хо-хууннуу көтүхтэрэ, сылайбакка сүүрүөхтэрэ-хаамыахтара, эр сэниэлэрэ хаан да эстиэ суюа».

Исайя киhi аймааы быыыыыр Мессия, Иисус Христос, төрөхтээжин олох эрдэйттэн өтө көрөн эппитэ. Кини хас да сүүс сылынан буолуохтааы – Христос бу орто дойдуга төрөөн хайдах быыылаахтык олоруохтааын, эрэйи-мунгу көрөн өлөн баран тиллиэхтээжин (бу сабытыйалар кэлин Санга Кэс Тылга сууллубуттара) – төлкөлөөбүтэ.

Христос туунан Исайя пророк маныык суруйбуута: «Кини биһиги кыаммат кыһалжабытын, ыарыыбытын сүкпүтэ, оттон биһиги буоллааына Кинини Тангара суюарда, буруйун ишин накаастаан самнаарда дии санаабыппыт. Онтубут баара биһиги аныыбыт-харабыт ишин бааһырбыт, биһиги буруйбуут ишин муннаммыт эбит; бу аан дойдубут буруйун-сэмэтин барытын Кини сүкпүтэ, онон Кини бааһыран, биһиги үтүөрбүппүт. Урут бука бары, бараан курдук, муна-тэнэ сылдыбыппыт, хас биирдийбит тус-туспа суулунан арахсан-туораан барбыппыт, ол ишин Айыы Тойон Киниэхэ барыбыт аныытын-харатын сүктэрбит. Сорун сордообуттара эрээри, Кини үтүө көнгүлүнэн сору көрбүтэ, биир да тылы сангартатаа; Кинини, бараан курдук, өлөрө илдьибит-тэрэ, бараан оёжто түү кырыяаччы иннигэр сангата суюх инийэн турарыны, Кини хоммут уохун хонгнорботою».

ИСАЙЯ 40:28-31; 53:4-7



«Кылыштарын ухааран, суха онгостуохтара...»



сайя пророк кинигэтигэр тиһэх кэм уонна Мессия, Танара
ыытыах буолан эрэннэрбит үүтүүлэх Быылааччытын, аан
дойду Баылыгын, саарыстыбатын туһунан төлкөлөөһүн баар:

Тиһэх күннэргэ

Айыы Тойон храмын хайата
хайаттан эрэ улаатан тахсыаңа,
томтортон эрэ үрдээн көстүөңэ,
онно бары норуоттар хотоюстуу субуллуохтара.

Оччою үгүс норуоттар тиййэн этиэхтэрэ:

„Кэлинг, Айыы Тойон хайатыгар ыттыаңын,
Иаков Тангаратын дыиэтигэр кириэйнг.

Кини биңгини Бэйэтин суолугар үөрэтиэңэ,
оччою биңи Кини ыйарынан сылдыыхпыт“.

Сокуон Сионтан төрүттэнэн тахсыаңа,
Айыы Тойон тыла Иерусалимтан инилиэңэ.

Кини норуоттары дыүүлүөңэ,
элбэх биис уүнан аныытын-буруйун саралыаңа.

Оччою кылыштарын ухааран суха,
үнүүлэрин уулларан сиэрпэ онгостуохтара.

Норуот норуокка кылыштаммат буолуоңа,
сэрии үөрэңэ эмиэ тохтуоңа.

ИСАЙЯ 2:2-4



«Аны куһаңы онгуруохтара суюңа...»

A

йы Тойон Исаия пророкка, кэлиэхтээх Мессия – Тангара Уола Иисус Христос Саарыстыбата туругурдаңына, бу сиргэ ханнык да хара санаа, аны-кутурџан суюх буоларын арыйбыта:

Кини суюу-дъаданыны кырдыгынан дүүллүөө, сиргэ эрэйи көрбүттэр дыялаларын сөбүнэн көрүөө; тылын сүдү күүхүнэн куһаңы уодьуғанныаңа, этэр тылын тынынан нэгэй быһылааңы суюарыаңа.

Кини кырдыгы курданыаңа, өттүгәр дынги курдуу бааныаңа.

Оччоң бөрө бараан ојотунуун бииргэ олоруоңа, барс козел ојотунуун сәргэстэхэ сыйтыаңа.

Ньирэй, эдэр хахай уонна оյус бииргэ сылдъан аһыахтара, кинилэри кыракый ою маныаңа.

Оччоң ынах тыһы эһэлиин мэччиийиэө, оттон ојолоро бииргэ сыйтыахтара; хахай, оյус курдук, соломо аһылыктаах буолуоңа.

Оччоң быыкаа ою моёй ороңун үрдүгэр оонньуоңа, ою эриэн үөн уйатыгар илиитин угуоңа.

Мин сибэтийй хайам үрдүгэр аны куһаңы онгуруохтара суюңа: уу муораны толорорунуу, сир үрдүгэр Айы Тойон билийтэ тэннийиэ.

ИСАЙЯ 11:4-9



Осия пророк

Хотугу саарыстыба, Израиль, Айыы Тойонтон тэйэн, аныны-ны-буруйу онгорор, эмэгэkkэ сүгүрүйэр буолбутун туңунан биңиги хайыы-үйэ ааңан турабыт. Айыы Тойон Израиль норуотун уонна ыраахтааыларын көнө суолга төнүннэрэ сатаан, пророктарынан илдьиттиирэ, дьонгно бииртэн-биир накаастбылы ыытара да, ол туңалаабат этэ. Ыраахтааылар да, норуот да аныныны онгороллорун, эмэгэkkэ сүгүрүйэллэрин уураппатахтара. Ол иһин Айыы Тойон бу саарыстыбаны омук халабырдытыттарыгар биэрэн, үрэйтэрэргэ бынаарыммыта. Хотугу саарыстыба сууллуон иннинэ Израильга Осия, Исаия уонна Михей пророктар олорбуттара. Осия пророк кинигэтигэр Таңара Израилы кытта сыйыана көргэнниилэр сыйыаннарыгар, оттон норуот мэктисэ тылын кәниитэ содур дъахтар эригэр бәринийтэ суюбар холоммута. Ол туңунан Осия пророк маннык этэр:

Айыы Тойон тылын истин, Израиль уолаттара: бу сир үрдүгэр кырдык диэн суюх буолла, амарах санааланы, Таңараны билии аны уурайда, онон Айыы Тойон сир олохтоохторун дыүүлгэ тардываа. Хата ол оннугар кырыыс, сымыйа, өлөрүү-өхөрүү, уоруу, көссүүләнии сиэрэ суюх тәнийдэ, хаан тохтуута салжанан бара турар. Онон норуотум тугу да истиэн-билиэн баңбарбатах буруйугар имири эстиэбэ: билииттэн аккаастаммытын иһин, Мин аны эйиэхэ ытык сулууспабын толорторуом суюба. Айыы Таңаранг сокуонун умнуубутун курдук, Мин эмиэ эн оюлоргун умнуоңум. Үөрүмэ, Израиль, өрөгөйдөөмө, атын норуоттар курдук; эн Таңараңыттан тэйэнгнин, содур быңыланнын.

Ол эрээри, пророк этиитинэн, норуот Айыы Тойон иннигэр аныытын-буруйун билиннэйинэ, Таңара кинилэри алгыя: «Айыы Тойон Таңараң эргилин, Израиль; эн аныыны-буруйу онгорон оюннун. Миигиттэн тэйбитеттери үтүөрдүөм, үтүө көнүлбүнэн кинилэри таптыам уонна аны кинилэргэ уордайыям суюба. Мин Израиль сиригэр сиик буолан түүхөөмүм, оччою кини сардаана сибеккилии арылыйа тыллыаа, Ливан сыалаах маңыны диринг-бөө силистэнэбэ».

Аныытын-буруйун билиммит норуот кэлэр кэскилин төл-көлөөн, Осия ёссө маннык этэр: «Израиль уолаттара аата-ахса биллибэт муора кумаңыны элбиэхтэрэ; „эниги Мин норуотум буолбатаахыт“ диэбит сирдэригэр кинилэри „эниги тыыннаах Таңара уолаттарынаа“ диир буолуохтара».

ОСИЯ 1:10; 4:1-2, 6; 9:1; 14:2, 5-6



Иоиль пророк

И

оиль пророк хаһан олоро сылдыбыта чуолкай биллибэт эрээри, кинини эрдэтээбүйн пророктартан биирдэстэрэ диииллэр. Иоиль кэнэбэски тиһэх кэмнэг туюх буолуохтааын, Айыы Тойон күнэ үүнүөхтээбүйн төлкөлөөбүтэ:

«Оо, хайдахтаах сүдү күн буолуой! Дъэ ол күн, Айыы Тойон күнэ, чугаанаат; Мунгур Суох Күүстээх имири сотон эрэринии, тирээн кэлиэ ол күн. Онон Сион үрдүгэр туран, турбааытын үрүнг, Мин сибэтийй хайабар тахсан, түрбүөнү тардын! Сир олохтоою барыта титирэстиэхтин: Айыы Тойон күнэ үүнэн, субу чугаанаан ээрэ! Ол кэннэ киши аймааха Бэйэм Тыыммын ыыттахпына, энги уолаттаргыт-кыргыттаргыт Мин этэрбин тиэрдиэхтэрэ, эдэр уолаттаргыт дыикти көстүүлэри көрүөхтэрэ, кырдъаастаргыт дириң суолталаах түүл түүхөхтэрэ. Мин Бэйэм Тыыммын кулуттарбар – эр дьонгно, дъяхталларга даааны – ыыттахпына, кинилэр бар дьонгно Мин этэр тылбын тиэрдиэхтэрэ. Үөхэ халлаангна дыиктилэри, аллара сиргэ сөбүмэр бэлиэлэри – хааны, уоту, будулжан буруону – көрдөрүөбүм. Айыы Тойон килбииннээх улуу күнэ үүнүөн иннинэ, күн өлбөөдүйэ өлүө, ый хаанныы кыыһыа. Дъэ, оччою Айыы Тойону аатын ааттаан ынгырбыт киши барыта бывааныя».

Кэлин, элбэх үйэ ааспрытын кэннэ, апостол Петр норуокка Айыы Тойон Иисус Христос туһунан туохулууругар бу тыллары хатылаан эппитэ.

Иоиль Израиль чөлүгэр түһэрин эмиэ төлкөлөөбүтэ: «Иудалаах Иерусалимы билиэнтэн төнүүнэрэрбэр бары норуоту, Иосафат хототугар муннъян, атын норуоттартан талан ылбыт бас билибин – Мин норуоппун – үрэйбиттэрин, сирбин-уоппун үллэс-тибittтэрин ишин, дьүүлгэ тардьам. Мин норуотум дыылђатын быһаарсан, сэрэбийэ быраа ооннүууллара эбээт... Дъэ онон Айыы Тойон Сионтан этигний ньиргийиэбэ, Кини куолаһа Иерусалимтанд дуорааһийыа; сир-халлаан титирэстиэ эрээри, Айыы Тойон норуотун көмүскүө, Израиль уолаттарыг гар дурда-хахха буолуо. Дъэ онно билиххит Мин Сионгна, сибэтийй хайабар олорор Айыы Тойон Тангарааыт буоларбын; оччою Иерусалим ытык сир буолуоға».

ИОИЛЬ ПРОРОК КИНИГЭТЭ 1:15; 2:1, 28-32; 3:1-2, 16-17



Иона пророк

Т

иирдэ Айыы Тойон Иона пророкка: «Тур, ити улахан куоракка Ниневияџа баран, Мин илдьиппин тиэрт. Туох аныыны-хараны онгороллорун барытын көрө-билэ сылдъабын», – диэн соруйбута. Иона, Тангара тылын толоруон баџарбакка, Фарсис куоракка күрүүргэ бынаарыммыта. Кини Иоппияџа тиийэн, Фарисика баар хараабылга олорсубута. Устан истэхтэринэ, Айыы Тойон муораџа буурџа түһэрэн, долгун бөөж өрө ытыллан турбута, күстээх тыал тоңута охсон, хараабыллара хайа барыах курдук буолбута. Айанныштар бука бары уолуйан, хас бииридиилэрэ бэйэлэрин тангараларын ынгыран барбыттара, хараабылларын чэпчэтээри, таңаастарын муораџа тамнаабыттара. Иона буоллађына аллара түрүүмнгэ бэрт кытаанахтык утыйа сыйпыта. Хапытаан кэлэн Ионаны унугуннаран: «Бу хайдах утыйа сыйтар кинигиний! Туран, Тангарааын ынгыр, баџар, биңигини Кини быыына-абырыя», – диэн дъаһайбыта. Онуоха хараабыл дьоно: «Сэрэбиэй быраџан, бу манык алдьархайга ким туһуттан түбэспипитин билизэйн», – дэспиттэрэ. Арай, өлүү болдъохтоох, сэрэбиэйдэрэ Ионаџа түбэспитэ. Иона быстыя дуо: «Миигин ылан, муораџа бырађын, очоюо тыалгыт астыя. Буурџаа бу мин туспутттан түбэстигит», – диэбитэ. Ионаны муораџа быраџааттарын кытта, кырдык, сибилигин аҗай силбизэтэн турбут силлиэ-буурџа астан, уйаара-кэйээрэ көстүбэт киэн байжал чуумпуран хаалбыта. Хараабыл дьоно бука бары бэркинээн, Айыы Тойонгүү бэлэх-тунах биэрбиттэрэ уонна аны хаан да аныыны онгороохпут суюџа диэн Киниэхэ мэктис тყлларын эппиттэрэ. Оттон Тангара Ионаџа сүүнэ улахан балыгы ыыппыта, ол балык кэлэн, кинини ыйыстан кэбиспитэ. Иона үс түүннээх күнү бына балык инигэр булумахтана сылдъан, Айыы Тойон Тангаратыгар үнгүйтэ. Дъэ онтон кэмниэ-кэнэбэс балык, Айыы Тойон дъаһалынан, Ионаны муора кытылыгар аҗалан, төттөрү өңүйэн кэбиспитэ.

Айыы Тойон Ионаџа иккинин эппитэ: «Тур, ити улахан куоракка Ниневияџа баран, Мин эйиэх тугу эппиппин ийнитиннэр». Бу сыйыга Иона аккаастыан кэрэйбитэ, онон Тангара тылын истэн, Ниневияџа барбыта. Онно тиийэн уулуссалары кэрийэ сылдъан куорат олохтоогторугар: «Түөрт уон хонугунан Ниневия урусхал буолуођа!» – диэн биллэрбитинэн барбыта. Ниневия ыраахтаа ёшта ону истэн сүрээж ыттаран, дыбарыаһыттан тахсан кэлбитэ уонна мааны тангааын-сабын устан, дороххой кыл тангааын таннан баран, бар дьонун, туох баар аныыларын бырастыы гыннаар түнүгар, боростуойдук таннан, астан туттунан туран Тангараа ўнгэллэригэр дъаһайбыта. Иннээ гынан куорат олохтоогтору бука бары Айыы Тангараны уонна Кини пророгун итэбэйбиттэрэ. Ниневия дьоно аны аныыны-буруйу онгорбот буолбуттарын көрөн, Айыы Тойон кинилэри айыммыта, онон бу куоракка туох да алдъархайы ыыппатаşa.

ИОНА 1–4





Михей пророк

M

ихей пророк Иудея Морасфит куоратыттан төрүттээбэ. Кини Иудея ыраахтаацылара Иоафам, Ахаз, Езекия уонна Израиль ыраахтаацылара Менаим, Факия, Факей, Осия салайар кэмнэригэр, Христос төрүөн иннинээб 740-700 сыллардаахха, норуокка Тангара илдьитин тиэрдидитэ. Михей пророк кэлин норуот Тангараттан тэйэн, сирдьиттэрэ дыүүлгэ туралларын, Самириялаах Иерусалим урусхал буолалларын төлкөлөөбүтэ, Сион Ыраахтаацыта Мессия кэлиэхтээбэин, Кини саарыстыбата туруугоохтаацын ётө көрбүтэ:

Тиһэх күннэргэ маннык буолуођа: тиһэх күннэргэ Айы Тойон хайата хайаттан эрэ улаатан, томтортон эрэ үрдээн көстүөбэ, оччођо онно норуоттар хотођостуу субуллуохтара. Үгүс норуоттар тиййэн этиэхтэрэ: «Кэлин, Айы Тойон хайатыгар ыттыацын, Иаков Тангаратын дыиэтигэр киризибэин. Кини биһигини Бэйэтин суолугар үөрэтиэбэ, оччођо бини Кини ыйбытынан сылдыыхпыт». Сокуон Сионтан төрүттэнэн тахсыађа, Айы Тойон тыла Иерусалимтан иниллиэбэ. Кини үгүс норуоттары дыүүлүөбэ, ыраах дойдуларга олорор элбэх биис ууђун аннытын-буруйун саралыађа. Оччођо кылыштарын унааран суха, үнгүлэрин уулларан сиэрпэ онгостуохтара. Норуот норуокка кылыштаммат буолуођа, сэрии үөрэбэ эмиэ тохтуођа; хас биирдии норуот бэйэтин виноградын, смоковницаштын анныгар олоруу; ким да кинилэри аны куттуу суюђа. Айы Тойон Саваоф итинник этэр. Норуоттар бука бары бэйэлэрин тангараларыгар сулууспалыллар, оттон биһиги үйэттэн үйэлэр тухары Айы Тойон Тангарабыт аатыгар сулууспалыахпыт. Ол күн, диир Айы Тойон, Мин бодоннору мунньюом, үүрүллэн барбыттары төнүннэриэм, алдъархайы ыыппыт дьоммун хомуйуом. Уонна бодоннору, бөхөргөтөн, эрдээнин киил дьон онгортуом, арђам-тарђам ыынллыбыты хомуйан күүстээх норуот аатырдыам, оччођо мантан ыла үйэлэр тухары Айы Тойон кинилэргэ Сион хайатыгар ыраахтаацы буолуо. Эн, бараан үөрүн башнята, Сион кыыһын томторо! Урукку былааынг эйиэхэ эргиллиэ, саарыстыба Иерусалим кыргыттарыгар төннүө.

Оччођо атын норуоттар Иаков удьоурдарын Айы Тойон сиргэ дэлэччи түһэрбит өрүүлтэлээх сиигэр, хонууга курулааччы куппут абыраллаах ардааћар холуохтара.

МИХЕЙ 4:1-8; 5:7



Мессия кэлэрин өтө өөрүү

Б

у кинигэ саџаланытыг гар биһиги Тангара киһини Бэйэтигэр холоонноох гына айбытын туһунан кэпсээбиппит. Айы Тангара бар дьон Кини курдук амарах, кырдыктаах, аныыты-харата суох ыраас буолуохтарын баџарара. Ол эрээри бэл бастакы дьон – Адам уонна Ева – аныыны-буруйу онгорортон кыайан туттумматахтара. Кинилэр мангнайты уоллара Каин быраатын Авелы өлөрбүтэ. Сотору кэминэн сир-дойду аныынан-харанан аһары туолан, Айы Тойон эппитэ: «Бары сатарыйбыттар, бары туюхха да түхата суох буолбуттар; үтүөнү онгорор киһи суох, ким да суох».

Айы Тойон Тангара бу сир норуоттарыттан биир норуоту, Израилы, дынгнээх Тангараны итэбэйдин, Кини кэриэстэринэн олордун диэн, талан ылбыта. Тангара Израиль норуотугар пророктарын этитэн, бу аан дойдуга Быыһааччы – Кини Талышылаа (нууччалы «Помазаник»; Тангара талбытын бэлиэтигэр арыынан ажаабыт кишилэрэ, еврей тылынан «Мессия», оттон гректий «Христос») – кэлэрин өтө өөрбүтэ. Ол курдук Иисус Христос төрүөн сэттэ үйэ инниттэн Исаия пророк этэн турар: «Бишиэх Кыһыл Оюу төрөөтө, Уол бишиэх бэрилиннэ; Кини барыбытын баһылыаа, Кинини Үтүөкэн Бэйэлээх, Сүбәнит, Қүүстээх Тангара, Өлбөт Үйэ Аյата, аан дойду Кинээхэ диэн ааттыахтара». Оттон пророк Михей онноюбор Мессия ханна төрүөхтээчин кытта чопчу этэн биэрбитэ: «Эн эмиэ, Вифлеем-Ефрафа, Иудея атын куораттарыттан туюх да итэбэйнин суох. Израиль Баһылыга эйигиттэн төрөөн-үөсскээн тахсылаа. Кини аан дойду саџаланыан инниттэн, үллэр үйэлэр иннилэрриттэн төрүттээх».

Исаия пророк кинигэтиттэн биһиги Мессия толоро кэлбит сүрүн соруга тугун билэбйт. Кини киһи аймаы аныы-хара былааһыттан өрүүйэн Тангараа эргилиннэрээри, дьон аныытын-буруйун иһин өлөн, кинилэри быыһаары кэлбитэ. «Кини биһиги кыаммат кыһалжабытын, ыарыбытын сүкпүтэ, оттон биһиги буоллазына Кинини Тангара суонаарда, буруйун иһин накаастаан самнарда дии санаабыппыт. Онтубут баара биһиги аныыбыт-харабыт иһин бааһырбыт, биһиги буруйбут иһин мунгнаммыт эбит; бу аан дойдубут буруйун-сэмэтин барытын Кини сүкпүтэ, онон Кини бааһыран, биһиги үтүөрбүппүт. Урут бука бары, бараан курдук, муна-тэнэ сылдыбыппыт, хас биирдиибит тус-туспа суолунан арахсан-туораан барбыппыт, ол иһин Айы Тойон Киниэх барыбыт аныытын-харатын сүктэрбит. Сорун сордообуттара эрээри, Кини үтүө көнгүлүнэн сору өөрбүтэ, биир да тылы сангартатаа; Кинини, бараан курдук, өлөрө илдьибитеттэрэ, бараан ојото түү қырыяааччы иннигэр сангата суох инийэн турарыны, Кини хоммут уоһун хонгнорботово».

Бу этиллибит барыта Иисус Христос сиргэ кэлбитигэр толору туолбута. Салгыы биһиги кинигэбитетигэр Иисус хайдах төрөөбүтэ, Кини олою, үөрэбэ уонна өлөн баран тиллийтэ кэпсэниэбэ.

ПСАЛОМ 13:3; ИСАЙЯ 9:6; 53; МИХЕЙ 5:1





САНГА КЭС ТЫЛ



Захария уонна ааньыал храмнга



ргэ Кэс Тылга кэпсэнэр саамай кэлингни кэм уонна Санга Кэс Тыл кэмэ хас да үйэнэн быысааллар. Иисус Христос төрүүрүн саџана, еврей норуота политической көнгүлүн букатын-наахтык сүтэрэн, Рим былааңыгар бас бэринэргэ күнэллибитэ. Ол да буоллар, бар дьон эрэлийн энчирэппэтэбэ: кинилэр былыргы пророктар кинигэлэригээр этиллэр Мессия, Быыхааччы, бу дойдуга кэлэрин кэтэхэллэрэ. Үгүстэр Мессия кэлэн еврейдэри римляннаартан быыхаан, Израиль урукку улуу аатын-сулун чөлүгэр түхэрийн эрээн саныллара. Ол эрэн Тангара Бэйэтин норуутугар кинилэр күүппүттэринээбэр тух эрэ быдан суолталааңы, ордук үөрүүлээбэ, бэлэмнээбитин – Быыхааччы, Христос, бу дойдуга кэлбитин – бар дьонгэ аан бастакынан Иоанн Сүрэхтээччи иһитиннэрбите.

Иоанн бэрт дыктитик төрөөбүтэ. Кини аҗата Захария, Тангара үлэхитэ, аҗабыыт этэ. Захария кэргэни Елисаветаны кытта Иудея хайалаах уобалааңыгар олороллоро. Көнө быынылаах-майгылаах кэргэннилэр Айыы Тойон бары кэриэстэрин, ыйваахтарын энгилээ суюх тутуналлара. Арай, хомойоллоро диэн кэннилэрриттэн хаалар ођолоро суюңа, онуоха эбии иккиэн лаппа сааңырбыт дьон этилэр.

Биирдэ Захария Иерусалим храмыгар сулууспалыы сылдыбыыта, ол кэмнгэ дьон храм тиэргэнигэр үнгэ турбута. Захария үчүгэй сыйтаах сиэртибэни умата турдааңына, киниэхэ эмискэ Айыы Тойон ааньыала илэ көстөн кэлбитэ. Ааньыала көрөн, Захария тух да олус куттаммыта. Онуоха ааньыал эппитэ: «Куттаныма, Захария, эн үнгэр үнүүн Тангараца тиийдэ. Кэргэнин Елисавета эйиэхэ уол ођону төрөтүү, оччођо ођоубун Иоанн диэн ааттыан. Эниэхэ үлүскэн үөрүү кэмэ үүнүөбэ, үгүстэр кини төрөөбүттүтэн үөрүөхтэрэ: ођоубут Айыы Тойон иннигэр улуу кини буола үүнэн тахсыађа, ханнык да арыгыны, итирдэр утааңы иниэ суюңа, ийэттэн түнээт, Сибэтий Тынын толору ингэриниэбэ; кини Израиль уолаттарын үгүстэрин Айыы Тойон Тангараларыгар эргилиннэриэбэ». Захария ааньыал тылын итэбэйиэн саараан: «Бу этэрин чахчытын-суюңун мин хайдах билиэмий? – диэн ыйыппыта. – Бэйэм кырдаааспын, хотунум да сааңа ыраатта эбээт». Онуоха ааньыал: «Мин Тангара иннигэр туар Гавриилбын, – диэбитэ. – Тангара миигин эйиэхэ итини этиттэрэ ыйыппыта. Мин эппит тылбын итэбэйтэйнг иниин, ити барыта туолуор диэри, эн тылгыттан матан, санграбат буолуон».

ЛУКА 1:5-21



Иоанн Сүрэхтээччи төрүүр

15

арыта ааньнай эппитин курдук буолбута. Болдьоммут кэ-
мигэр Захариялаах Елисавета уол оюломмуттара. Иккиэн
үөрүү-көтүү бөөө буолбуттара, аймахтара, ыаллара эмиэ бары
тэнгнэ үөрсүбүттэрэ. Былыр кэргэнниилэр оюлоро суюх буолла-
бына, ол улахан алдъярхайынан, saatынан-суутунан аацыллара.

Төрөөбүтэ ахсыс күнүгээр оюо Моисей сокуонунан быылы-
лы сиэрэ-туома онгоуллуохтаа. Бу туому толоро кэлбит дьон
уолчааны ажатын аатынан Захария диэн ааттыыр санаалаахтара,
тоюу диэтэххэ, оччотоо ёуга санга төрөөбүт оюо төрөппүттэри
эбэтэр аймахтарын аатын биэрэллэрэ. Ол эрээри ийэтэ: «Суюх, За-
хария диэн буолбат, Иоанн диэн буолар», – диэбите. Ону: «Энтигү
аймахха итинник ааттаах киши төрүүк суюх ээ», – диэн утарбыт-
тара. Онтон илиилэринэн имнэнэн ажатыттан оюутун ким диэн
ааттыан баџарарын ыйыпptyттарыгар Захария хаптаын көрдөөн
ылан: «Кини аата Иоанн», – диэн суруйбута. Бары олус дыиктир-
гээбитеттэрэ. Сонно Захария тыла өхүллэн кэлэн, Айыы Тангараны
айхаллаан барбыта. Үаллыы олорооччулар бары маны истэн сө-
үү-махтайыы бөөө буолбуттара, онон оюо сураса Иудея хайалаах
убаланын биир гына тилийэ көппүтэ. Истибит эрэ барытаа бу
дыиктини тойонноон: «Дыэ туюх эрэ киши тахсар?» – дэхэллэрэ.
Оюону Айыы Тойон арангаччылыыра олох биллэр этэ. Оюо ажата
Захария, Сибэтий Тыын киирэн, манык төлкөлөөбүтэ: «Айыы
Тойонгно, Израиль Тангаратыгар, алгыс буолуохтун! Тангарабыт би-
ниэхэ көмөө бэллэ, норуутугар көнгүлү тосхойдо. Былыр сибэтий
пророктарынан эрэннэрбитин курдук, чаџарын Давид дыиэтиттэн
бишиэхэ улуу Быыһааччыны, бары ёстөөхтөн, абааны көрөөччү-
лэртэн Өрүүгүйээччини, биэрдэ. Оттон эн, кыһыл оюо, Үрдүктэн
Үрдүк Тангара пророга буолуон: Айыы Тойон иннигэр барангын,
Киниэхэ суолун бэлэмниэн, Кини норуота, улуу амарах Тангары-
бый үтүүтүнэн аныыта-буурияа бырастыы гыныллан, быыһанар
суолга үктэнэрин иһитиннэриэн. Өлүү күлүгээр олорооччулары
сырдатар, эйэ суолугар үктэннэрэр туһугар, Айыы Санаалаах ал-
тыынан бишиэхэ илин халлаантан сырдык чаџылыччы тыкта».

Иоанн уолчаан улам улаатан, ис тыына күүхүрэн-бөөгөөн
испитэ: Израиль норуутугар биллиехтээх кэмэ кэлиэр диэри,
кини киһитэ-сүөһүтэ суюх бүөм сиргэ олорбута.

ЛУКА 1:22-25, 57-80



Иисус төрүүрүн туһунан Үөрүүлээх Илдьит

Aйы Тангара, киhi аймацы аныыы-хара, өлөр өлүү былаа-
быннан быынатаары, Уолун Иисус Христоһу бу аан дойдуга
ышыппыта. Иисус Христос төрүөүттэн сиргэ санга эра саңалам-
мыта. Онон биһиги сылы Кини төрүөүттэн саңалаан аафабыт.


Иисус хайдах төрөөбүтэ олус дыкти кэпсээн. Кини – Айыы
Тангара Уола – сүөһү тураг хотонугар төрөөбүтэ. Төрөтүн кытта,
Ирод ыраахтаацы Кинини өлөрөргө быынарыммыта...

Чэ, ол эрэн, саас-сааһынан хара мангнайгыттан кэпсээн барыа-
бынг. Израиль хоту өттүгэр Назарекка, кыракый куоракка, Мария
диэн кыыс олорбута. Кини Тангараны олус таптыыра, ыраас сүрэх-
тээбэ. Биирдэ киниэхэ Тангара ышыппыт аанньяла Гавриил қэлэн:
«Үөр-көт, үрдүк алгыстаах! – диэн эбээрдэлээбитэ. – Айыы Тойон
эйигин кытта! Эн дъахталлартан эрэ алгыстаахтарынаабын». Ма-
рия кинини көрөн, симиттэ санаабыта. Ол эрэн аанньял эппитэ:
«Куттаным, Мария, эн Тангара үрдүк алгыыны ыллын: эйиэхэ
Ођо ўөскүө, эн Уолу төрөтөн, Ођобор Иисус диэн ааты биэриэн.
Кини улуу буолуоца, Үрдүк Тангара Уола диэн ааттаныаца. Айыы
Тойон Тангара Киниэхэ өбүгэтин Давид бүрүстүөлүн биэрэн, Кини
Иаков удьурдарыгар үйэлэр тухары ыраахтааабылыаца, Кини
Саарыстыбата мунгур унуга суюх буолуоца».

Мария ол саңана Иосиф диэн ааттаах олус көнө, Тангараны
ытыктыыр кинини кытта холбооюх буолан илии охсуунан баран
сылдьара. Кини аанньялга: «Хайдах оннук буоларый, мин эргэ бара
иликпин эбээт», – диэн хардарбыта. Аанньял: «Эйиэхэ Сибэтий
Тыын түһэн, Үрдүк Тангара күүһэ эйигин сайыаца, – диэбитэ. –
Онон эн төрөтөр Сибэтий Ођон Тангара Уола диэн ааттаныаца».
Мария: «Мин Айыы Тойон кулутунабын. Эн эппиккинэн буол-
лун», – диэн хоруйдаабыта. Дъэ онуоха аанньял киниттэн барбыта.

Мария ыараахан буолбутун билэн, Иосиф кинини сэмээр ыытан
кэбиниин баҗарбыта эрээри, түүлүгэр Айыы Тойон аанньяла
көстөн: «Иосиф, Давид уола, эн Марияны кэргэн ылартан кут-
таным: киниэхэ Сибэтий Тыынтан Ођо ўөскээбитэ, – диэн
тохтолпута. – Мария Уол Ођону төрөтүө, оччою эн Киниэхэ
Иисус диэн ааты биэриэн, тою дийтэххэ, Кини кэлин Бэйэтин
дьонун аныыттан-хардаттан быыныаца».

МАТФЕЙ 1:19-21; ЛУКА 1:26-35



Иисус Христос Төрөөһүнэ

¶

им императора Август бүтүн империя устун нэхилиэнньэ биэрэпинин ыытар ыйяаца тахсыбытыгар, Мария, төхө да ыараахан срыттар, Иосифтыын ыраах айанга турага күхэллибите. Хас биирдии киhi төрүттэрин куоратыгар баан суруйта-рыахтааца. Иосифтаах Мария Израилы Иисус төрүөн тыһынча сыл иннинэ салайбыт Давид ыраахтаацы удьуордара этилэр.

Онон кинилэр Вифлеемгэ, Давид ыраахтаацы куоратыгар, су- руйтара барбыттара. Вифлеем Назареттан сүүрбэ көс ыраах ыытар. Ол саһана поезд да, массынына да суюца, онон хас да күнү быһа айаннаабыттара. Назарет Израиль хоту өттүгэр, Галилеяца баар, оттон Вифлеем соҕуруу, Иудеяца, ыытар. Галилеяттан Иудеяца тиэрдэр суол Самариянан ааһар, Самария уонна Иудея – хай-лаах дойдулар.

Иосифтаах Мария кэмниэ-кэнэбэс Вифлеемгэ тиййбиттэрэ – арай түһэр дыиэбэ миэстэ суюх буолан биэрбитэ. Мария буолла-бына оҕолонор кэмэ-кэрдиитэ бу тиййэн кэлбитэ. Ол туһунан Евангелиеџа: «...онон Вифлеемгэ сылдъан оҕолонор кэмэ кэлэн, бастакы Уолун төрөппүтэ; түһэр дыиэбэ хонук сиргэ тиксибэkkэлэр, Кини Оҕотун суулаан баан, күкүргэ сыйыарбыта», – диэн суруллубут. Ити аата кинилэр сүөһү хотонугар хоммуттар, Оҕону сүөһү аһыыр сиригэр сыйыарбыттар. Былышы номоххо этил-лэринэн, Иисус төрөөбүт хотоно хайа хаспаџар баара. Ол дойду маныыһыттара барааннарын хайа хаспаџар хоржотор үгэстээхтэрэ.

ЛУКА 2:1-7



Ааньяллар маныыһыттарга Иисус Христос төрөөбүтүн этэллэр

Ити кэмнгэ Вифлеем тулатыгар маныыһыттар барааннарын маныыһыттар барааннарын көрөн утуйбатахтара. Эмискэ кинилэр иннилэригээр Айыы Тойон ааньяла баар буола түспүтэ, Айыы Тойон кэрэмэн килбиэнэ сыйдаайбыта; маныыһыттар ону көрөн, уолуйан хаалбыттара. Ааньял кинилэргэ эппитэ: «Куттаныман! Мин бар дьонгго тосхойбут улуу үөрүүнү эхиэх иһитиннэрэ кэллим: бүгүн эхиэхэ, Давид куоратыгар, Быыһааччы – Христос Айыы Тойон – төрөөтө. Ол бэлиэтэ бу баар: эниги үүрүүгэ сытар, өрбөххө сууламмыт Кыһыл Оҕону булуоххут». Онтон эмискэ ааньялы кытта бииргэ үөһөэ мэнгэ халлаан үтүмэн ахсааннаах сэриитэ: «Үрдүк халлаанға – Танараңа айхал, сиргэ – эйэ-ил, дьонгго – Танара үтүө сиһыана!» – диэн Тангараны айхаллыыра көстөн кэлбитэ.

ЛУКА 2:9-14



Маныыһыттар Иисуска кэлэллэр

Mаныыһыттар аанъаллары көрөн төһөлөөх қуттаммыттарын, Быыһааччы – Айыы Тойон Иисус Христос – төрөөбүтүн истэн хайдахтаах соһуйбуттарын эһиги санаан көрүн. Кинилэр барааннарын үөрүн хаалларан кыл тиэтэлинэн Вифлеемнгэ барбыттарын туһунан Евангелиеңа бу курдук суруллар: «Ааннъаллар кинилэртэн тэйэн халаангы төннөөттөрүн, маныыһыттар: „Чэйин, Вифлеемнгэ баран, онно туюх буолбутун, Айыы Тойон ити биһиэхэ тугу биллэрбитин көрүөүн!“ – дэһиспиттэрэ. Ол кэннэ бэрт тиэтэлинэн тиийэн, Марияны, Иосибы уонна үүкүргэ сытар Оҕону булан ылбыттара. Оҕону көрөт, аанъял Кини туһунан туюх диэбитетин кэпсээн биэрбиттэрэ. Истибит эрэ барыта маныыһыттар кэпсээннэрин сөрү диэн сөхпүтэ. Оттон Мария бу тыллары барытын, хаян да умнубаттыы, сүрэжэр сөнөрдөн кэбиспитэ. Маныыһыттар барытын көрөн-истэн баран, Таңгараны уруйдаан-айхаллаан, төннүүбүттэрэ: барыта үкчү аанъял эппитин курдук этэ».

ЛУКА 2:15-20



Тангара киһитэ Симеон

Айы Тангараттан төрүттээх Ођо төрөөбүтэ ахсыс күнүгэр ажабыыт Киниэхэ быһыллыы сиэрин-туомун онгорбута, ол кэннэ Ођону Иисус диэн ааттаабыттара. Аанньал Киниэхэ өссө төрүөн иннинэ биэрбит аата «Тангара быыһыыр» диэн суолталаах. Айы Тойон биэрбит сокуонунан, ыал бастакы ођото Тангараџа ананара. Онон төрөөбүтэ алта нэдиэлэ буолбут Иисуһу Айы Тойонгно анаары уонна, Айы Тойон сокуонугар этиллибитинэн, икки өтөнү өбэтэр икки холууп ођотун сиэртибэлээри, Кинини Иерусалим храмыгар ажалбыттара.

Ол саџана Иерусалимга Симеон диэн ааттаах ытык кырдъяас олорбута. Кини Тангара кырдьыгын тутуһар, бары сокуоннарын толорор, Израиль быыһанаарын кэтэхэр олус көнө, Сибэтий Тыын түспүт киһитэ этэ. Симеон Мессияны – Быыһааччыны – көрө илигинэ, өлүө суюхтааын Сибэтий Тыынтан олох эрдэттэн билэн сылдьара. Дъэ онтон биирдэ, Тыын угуйуутунан, ытык кырдъяас Иерусалим храмыгар киирэн кэлбитэ, арай ођо төрөппүттэрэ, сокуон сиэрин-туомун толороору, кыракый Иисуһу ажалан тураллара. Онуоха Симеон Христоһу көтөхөн ылбыта уонна Айы Тангараны алђаан баран: «Эппитин курдук, билигин дъэ, Баһылыгыам, кулуккун эйэни кытары ытар буоллун, – диэбитэ. – Эт харахпынан көрдүм Эн бары норуоттарга анаабыт Быыһааччыгын – Тангараны билбэт дъонгно сыдъайыахтаах сырдыккын, норуотун Израиль албан аатын». Иосифтаах Мария ытык кырдъяас этэрин олус соһийа истибитетэрэ.

Симеон барыларын алђаан баран, Мария: «Бу Ођо туහуттан Израильга элбэх кини охтуо да, туро да буоллаџа – улахан мөккүөр тахсыа, – диэбитэ. – Эн дууһаын эмиэ үнгүү супту түһүөбэ».

ЛУКА 2:21-35



Илинтэн муударай өйдөөхтөр сүгүүрүйэ кэлиилэрэ

Wudeя Вифлеем диэн куоратыгар Ирод ыраахтаа ёлырын сађана, Иисус төрөөбүтүгээр Иерусалимгээ илинтэн улахан үөрэхтээх муударай дьон тиййэн кэлбиттэрэ. Кинилэр: «Иудейдар санга төрөөбүт ыраахтаа ёларха ханнаный? Илин халлаангээ Кини сулуна тахсыбытын көрөммүт, бишиги Киниэхэ сүгүүрүйэ кэллибиз», – диэн дьонтон ыйыталахаллара.

Итини истэн, Ирод ыраахтаа ёлы уонна Иерусалим олохтоогторо бука бары аймана түспүттэрэ. ыраахтаа ёлы Тангара үрдүкү үлэхиттэрин уонна сокуонньуттары, Тангара сокуонун үөрэхтээччилэри, барыларын хомуйан олорон, Христос ханна төрүөхтээчин туохуласпыта. Кинилэр: «Иудея Вифлеемигэр төрүөхтээх, – диэн хоруйдаабыттара. – Ол туунан пророк кинигэтигэр „Эн, Вифлеем, Иуда сирэ, Иуда атын куораттарыттан туунан да итээбэтиг: Мин норуоппун, Израилы, быыныыр-харыстыыр Сирдьит эйиэхэ үөскуөхтээх“ диэн сууруллан сылдьар». Онтон Ирод аны илин дойддуттан кэлбит дьону чып кистэлэнгинэн ынгыран ылан, сulus ханнык кэмнэгэ тахсыахтаа ёлын ыйыталахан билбитэ уонна кинилэри Вифлеемнэ ыытаары туран: «Барангыт Ођо туунан ымпыгар-чымпыгар тиййэ барытын билин, – диэбите. – Итиэннэ, булларгыт эрэ, миэхэ биллэрээрин, мин эмиэ Киниэхэ сүгүүрүйэ барыам этэ».

Кинилэр ыраахтаа ёлы этэрин истээт, суолга туруммуттара. Били илин халлаангээ көрбүт сulusтара иннилэригэр айаннаан, Ођо баар сирин үрдүгээр тиййэн тохтообута. Ону көрөн, айаннныттар үөрүү улуутун үөрбүттэрэ.

МАТФЕЙ 2:1-10



Илнитэн кэлбит бэлэхтэр. Ирод кыһыл оðолору өлөртөрүүтэ

Илнитэн кэлбит ыалдьыттар Вифлеемгэ тиййэн, сулус тохтообут дыиэтигэр киирбittэрэ. Оðону уонна Ийэтин, Марияны, көрөн Оðоð сүгүрүйэн баран, илдъэ қэлбит бэлэхтэрин – кыһыл көмүхү, лааданы уонна смирананы – тахааран, Кини иннигэр уурбуттара.

Онтон Тангара түүллэригэр киирэн «Ирокка төннүмэн» диэн сэрэппитин истэн, дойдуларыгар атын суолунан төннүбүттэрэ. Ирод онтон улаханнык уордайан, чопчу ыйдарбыт кэминэн быхааран, Вифлеемгэ уонна ол эргин баар икkitигэр диэри саастаах уол оðолору барыларын кыдыйтара дьон ыыппыта. Буюннаар Вифлеемгэ кэлэн, туох да буруйа suoх кыһыл оðолору өлөртөөбүттэрэ.

МАТФЕЙ 2:10-12, 16-18



Египеккэ күрээхин

Ирод санаатыгар, өлбүт оёлор истэригэр били илин дойдугийн туттан кэлбит дьон Израиль кэнэжэски ыраахтаа ўята дιэн ааттыыр Оёлоро хайаан да баар буолуохтаа ўа. Ол эрээри кини уодаыннаах ба ўа санаата туолбатаа ўа. Муударай Өйдөөхтөр дойдуларын быспыттарын кэннэ, Айы Тойон ааннъала түүн Иосиф түүлүгэр ڪөстөн: «Ирод Оёону өлөрөөрү ирдэхээр санаалаах, онон Оёону уонна Ийэтин илдээ, Египеккэ куот, итиэннэ хаян ынгырыахпар диэри, онно олор», – дιэн сэрэгпитэ. Иосиф туран, Оёону уонна Кини Ийэтин Марияны кытта Египеккэ барбыта итиэннэ, Ирод өлүөр диэри, онно олорбута. Ити курдук Айы Тойон пророгунан «Мин Уолбун Египеттэн ынгырдым» дιэн этигпитэ туолбута.

Вифлеемтэн Египеккэ диэри – сүүхүнэн биэрэстэ. Быыкайкаан Оёлоох Иосифтаах Мария итинник ыраах айангна тураллара олус ыараахан этэ.

МАТФЕЙ 2:13-15



Иисус Уолчаан Назарекка

W

осифтаах Мария уонна Иисус, Иудея ыраахтаа Ѹыта Ирод өлүөр диэри, Назарекка олорбуттара. Үраахтаа Ѹы өлбүтүн кэннэ, Иосиф түүлүгэр Айыы Тойон аанньяла көстөн: «Тур, Иосиф, Оюу дууһатыгар суудайааччылар өллүлэр, онон Оюону Ийэтин кытта илдъэ Израиль сиригэр төнүн», – диэбитэ.

Иосиф, аанньял этиитин толорон, Израильга төнүүбүтэ. Иудеяда Ирод оннугар уола Архелай баһылыктырын билэн, онно баарартан дыксиммитэ, онон түүлүгэр суолун ыйдаран, Галилея сиригэр Назарекка, урут Мария олорбут куоратыгар, кэлбитэ.

Иисус Назареттаа Ѹы олоюн туһунан биһиги бэрт қыраны билэббит. Иосиф мас ууha этэ, онон Иисус, киниэхэ көмөлөһө ўөрөнэн, бу идэни толору баһылаабыта. Иисус қыра оюу эрдээчинээдүү уонна уолан сааха Евангелиеөа олох кэмчитик ахтыллар. Ол эрээри онно баар аਯийах тыл биһиэхэ бэрт элбээдүү арыйар: «Оюу улаатан, ис тыына күүһүрэн, муударай өйө дирингээн испитэ; Кинини Таңара алгына арангаччылыыра». Өссө маннык баар: «Иисус улаатан ситэн-хотон истээчин аайы, муударай өйө дирингээн испитэ; Кинини Таңара да, дьон да таптыыра».

Манна Иисус төрөлүттэригэр бас бэринэн олорбутун тоноюлоон этэрбит тоюостоо буолуо. Ол туһунан Евангелиеөа: «...кинилэргэ толору бас бэринэн олорбута», – диэн суруллубут. Айыы Таңара оюолор төрөлүттэрин таптыахтарын, кинилэр тылларын истиэхтэрийн баџаар. Таңара Уон кэриэниттэн биирдэрэ маннык этэр: «Айыы Тойон Таңаран эйиэхэ биэрбит сиригэр үчүгэйдик, уүннүк олорор туһугар, аџалаах ийэчин ытыктаа».

МАТФЕЙ 2:19-23; ЛУКА 2:40, 50-52; ТАХСЫЫ 20:12



Иисус храмнга



Иисус ођо саана Назарет куоракка ааспыта. Уолчаан улам улаатан, ис тыына күүхүрэн, муударай өйө дирингээн испитэ, Кини Тангара илгэлээх үтүүтүн толору ылыммыт Ођо этэ.

Хас сыл аайы Иисус төрөппүттэрэ Иерусалимнга Паасха бырааһынныгар бараллара. Уоллара уон икки сааһын туолбутугар Кинини эмиэ Иерусалимнга илдъэ барбыттара.

Бырааһыннык бүтэн бары дьиэлэргэр төннүүбүттэрэ, арай Иисус эрэ куоракка хаалан хаалбыта. Мариялаах Иосиф маннай утая ону бэлиэтий көрбөтөхтөрө, аймахтарын, билэр дьонун кытта истээж дии санаабыттара. Қүннүк сири айаннаан эрэ баран, Уолларын булбаккалар, Иерусалимнга төннүүбүттэрэ. Үнүс күнүгээр Иисуһу храмнга сокуону үөрэтээччилэр ортолоругар олорорун булан ылбыттара. Уол үөрэтээччилэрэ истэ, ыйыталана олороро. Онно баар дьон бука бары Кини өйүн, хайдах курдук хоруйдаһарын сөөллөрө.

Ийэтэ Киниэхэ эппитэ: «Тоойуом, биһигини олус да куттаатын! Ађан биһикки Эйигин көрдөөн, улаханнык аймана сырыйтыбыт». Онуоха Иисус: «Миигин тођо көрдөөтүгүт? – диэбитэ. – Мин Ађам бас билэр сиригэр буолуохтаахпын эһиги билбэт этигит дуо?» Дьоно Иисус тугу эппитин өйдөөбөтөхтөре. Ол эрэн Мария ити истибит тылларын, умнубаттыы, өйдөөн хаалбыта.

Иисус төрөппүттэрин кытта Назарекка төннүүхэн, туохха барытыгар дьонугар толору бас бэринэн олорбута. Кини улаатан ситэн-хотон истэйин аайы, муударай өйө дирингээн иһэрэ; Кинини Айыы Тангара да, дьон-сэргэ да таптыыллара.

ЛУКА 2:40-52




Иоанн Тангара үөрэбин тарбатар уонна сүрэхтийр

Тангара үлэхитин Захария уола Иоанн иччитэх кураайы ку-йаарга олорбута. Айыы Тойон кинини унуулччулаах соругу толортороору бэлэмнээбитэ: Иоанн норуокка бэрт сотору Мессия, ол эбэтэр, Христос, кэлэрин ихитиннэриэхтээбэ, кинилэри, аныыны-хараны билинэн, Тангараа эргиллэргэ ынтырыахтаацаа. Кини Мессия кэлэригэр норуоту бэлэмниэхтээбин туунан пророктар Иоанн төрүөн хас да үйэ инниттэн өтө көрөн эппиттэрэ: «Көр бу, Эн иннигэр Мин илдьит кишибин ыытабын, кини Эн баарар суолгун солуођа». «Иччитэх сиргэ үөгүлээччи сангата: Айыы Тойон баарар суолун солоон, Кини ыллыктарын көннөрүн».

Иоанн тэбиэн түүтүттэн өрүллүбүт тангастаацаа, тирии курдаацаа, саранчанан, дьиикэй мүөтүнэн аһылыктанара. Тангара киниэхэ Бэйэтин көнгүлүн арыйбытыг гар Иоанн ону бар дьонгго тиэрдигитинэн барбыта. Бүтүн Иордан хотоген кэрийэ сылдъян, дьону өйдүүн-сүрэхтиин уларыйан аныыттан тэйэргэ, итиэннэ ол бэлиэтигэр сүрэхтэнэргэ, атыннык эттэххэ, аныы-хара бырас-ты буоларын туунгар, уунан суунуу сиэрин-туумун толорорго ынтырыбыта. Дьон киниэхэ Иудея бары муннугуттан, Иерусалимтан кэлэ тураллара, Иоанн кинилэри Иордан өрүскэ сүрэхтиирэ.

Норуот киниттэн: «Би ноги тугу гынабыт?» – диэн ыайтара. Иоанн: «Ким икки тангастаах, ол туга да суюхтуун үлэхиннин, ким аһыыр астаах, ол эмиэ оннук гынаар буоллун», – диэн хардара. Түхээн хомуйяаччылар сүрэхтэнэ кэлэн баран: «Үөрэтийччи, би ноги хайыыбыт?» – диэн ыайыптыгара. Иоанн кинилэргэ эппитэ: «Дьон харчытын суйдааман, ылыхтааххытттан ордугу ирдээмэн». Буойуннаар эмиэ: «Оттон би ноги тугу гынабыт?» – диэбитетэрэ. Кинилэргэ хардарбыта: «Кими да холуннарыман, атааастааман, ылар хамнааскытынан дуохуйун».

МАРК 1:1-8; ЛУКА 3:2-18



Айыы Тойон Иисус Христос Сүрэхтэннийтэ

Бар дьон Мессия кэлэрин кэтэхэр буолан, үгүстэр: «Ама бу Иоанн кэлиэхтээх Мессия, Өрүүйээччи, үхү дуо?» – диэн ыйыталлара. Оччою Иоанн кинилэргэ хардаран этэрэ: «Мин энгини аныныны билинни бэлиэтигэр ууга сүрэхтиибин, ол гынан баран мин кэннибитетэн Кэлэн Ихээччи миигиннэбээр күүстээх. Кини атааын тангаын да тутан ихэргэ мин сөбө суух-пун эбээт. Кини энгини Сибэтий Тыынынан уотунан сүрэхтийэ». Иоанн бу тыллары Иисус Христос туүнан эппитэ.

Дъэ онтон Иисус Иоантга сүрэхтэнэ кэлбитэ. Мангтай утаа Иоанн буолуммака: «Мин Эйиэх сүрэхтэнэrim сөп этэ. Хайдах Эн миэхэ кэлэбийн?» – диэн Кинини тохтото сатаабыта. Онуоха Иисус: «Билигин маннык буоллун, би ноги туохха барытыгар Таңара көнгүлүн толоруухтаахпыт», – диэн хардарбыта. Дъэ онно эрэ Иоанн сөбүлэспитэ. Иисус сүрэхтэнээт, ууттан тахсан истэбүнэ, арай үрдүгээр халлаан арылла биэрбите, онно көрдөбүнэ, Таңара Тыына холууп буолан Киниэх түнэн ихэрэ. Онтон халлаантан: «Бу баар – Мин үтүө көнгүлбүн толорор Тапталлаах Уолум», – диир санаа дуорааын ихиллибитэ.

МАТФЕЙ 3:11-17



Иисус кураайы куйгаарга тургутуллуута




Онтон Тангара Тынына Иисуһу кураайы куйгаарга илдъэ барбыта, Кинини онно адьарай тургутан көрүөхтээбэ. Иисус түөрт уон түүннээх күн устата ахаабакка сылдъян баран, тиһэбэр, аһыан олус баҕаран кэлбитэ. Ол түгэнгэ Киниэхэ тургутааччы адьарай кэлэн: «Эн Тангара Уола буоллаххына, бу таастары килиэпкэ кубулуйун диэн эт», – диэбитэ. Иисус сатанаңа Ытык Суруйуу тылынан хардарбыта: «,,Киһи, агаардас килиэбинэн эрэ буолбакка, Тангара этэр хас биирдии тылынан олоруођа“ диэн суруллубута».

Онуоха адьарай Кинини Иерусалим храмын үрдүгэр тууоран баран: «Эн Тангара Уола буоллаххына, мантан ыстанан кэбис, – диэбитэ. – Суруллубута буолбаат: „Ааннъалларыгар Эйигин аранччылырыга сорууюођа, оччођо таастан бүдүрүйбэтиң туһугар, кинилэр Эйигин көтөбөн илдъиэхтэрэ“, – диэн?» Иисус киниэхэ хардарбыта: «Суруйууга „Айыы Тойон Тангараңын тургутан көрүмэ“ диэн эмиэ баар».

Онтон адьарай Иисуһу үрдүктэн үрдүк хайа ар҃аһыгар таһааран, аан дойду килбиэннээх саарыстыбаларын барытын көрдөрөн баран, эппитэ: «Мин иннибэр сөһүргэстээн сүгүрүйдэххинэ, мин итини барытын Эйиэхэ биэриэбим». Иисус киниэхэ: «Киэр буол Миигиттэн, сатана! – диэбитэ. – „Айыы Тойон Тангараңар эрэ сүгүрүй итиэннэ Киниэхэ эрэ сулууспалаа“ диэн суруллубута». Дъэ онуоха адьарай Киниттэн араҕан барбыта; онтон Иисуска ааннъаллар көмөлөһө кэлбиттэрэ.

МАТФЕЙ 4:1-11



Иисус Христос уон икки үөрэнээччитэ

И

исус улаатан баран, Назареты хаалларан Галилея ёа, Ген-
нисарет күөлүн кытылыгар турар Капернаумнга, олохсуй-
бута. Ол саңана бу күөлү атыннык өссө Галилея мурата диэн
ааттыллара. Онон Исаия пророк «Завулон сирэ, Неффалим
сирэ – мурара тириэрдэр суол, Иордан унгургу энгээрэ – туора
омук дойдуга Галилея! Харанга юммут норуот улуу сырдыгы
көрдө, өлөр өлүү құлұғәр олорооччуларга сырдык чаңылыччы
тыкта» диэн төлкөлөөбүтэ туолбута.

Сити кэмтэн ыла Иисус: «Анныыгытын билинэн Тангара ёа эр-
гиллинг, Халлааннаа ўы Саарыстыба чугааата», – диэн үөрэтэн
барбыта. Араас сиртэн кэлбит үтүмэн үгүс дьон Кинини батын
сылдъаллара, Кини олору үөрэтэрэ, ыарынахтары үтүөрдэрэ.

Андрей уонна кини убайа Симон (атын аата өссө Петр диэн),
Галилея муратыгар балыктыы сылдышыбыттара. Иисус кинилэ-
ри көрөн: «Миигин батын, Мин эңигини дьон кутун тутарга
үөрэтиэм», – диэн ынгыран ылбыта. Ол аата истибит дьон дынг
кырдыгы билэллэрин туңгар, эңигини Үөрүүлээх Илдьити
иһитиннэртэрэ ыбытыам диэн эппитэ. Андрейдаах Петр сонно
илиминэрин быраңан, Кинини батынан барбыттара. Салгыы баран
иһэн, Иисус аны икки атын убайдыы-бырааттылары, Зеведей
уолун Иаковы уонна кини быраатын Иоанны, аҗаларын Зеве-
дейи кытта тыыга илиминэрин абырахтана олороллорун көрөн,
ынгырыбыта. Кинилэр, аҗаларын тыыга хаалларан, сонно Иисуны
батынан барбыттара. Атын үөрэнээччилэрэ эмиэ, Кини ынгыраа-
тын, батыспыттара. Иисус кинилэргэ ыарыны үтүөрдэр, быртах
тыыннары дьонтон үүртэлээн танаарар былааһы биэрбитэ.

Иисус, Бэйэтин кытта өрүү бииргэ илдье сылдъаары, уон ик-
ки үөрэнээчини талан ылан, кинилэри туңунан үөрэппитэ. Ол
үөрэнээччилэрин ааттара манныктар: Симон, Андрей, Иоанн,
Иаков, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфей Иакова,
Фаддей, Симон Кананит итиэннэ кэлин Кинини таннарабыт Иуда
Искариот. Бу үөрэнээччилэр бары көннөрү дьон этилэр эрээри,
Тангара кинилэргэ Иисус Христос – Тангара Уолун – дојотторо
уонна үөрэнээччилэрэ буолар үрдүк дьолу тосхойбута.

МАТФЕЙ 4:12-22; МАРК 3:13-19





Иисус онгорбут бастакы дыктитэ

Биирдэ Айыы Тойон үөрэнээчилэрин кытта Галилея куоратыгар Канаңа урууга ынтырыллыбыта. Аһылык кэмигэр быраанынык саамай үгэннигэр арыгылара бүтэн хаалбыта. Ону көрөн, Иисус Ийэтэ (Кини урууга эмиэ ынтырыллыбыта) Уолугар: «Арыгылара суюх», – диэн эппитэ. Ол эрээри Иисус киниэхэ: «Мин кэмим өссө да кэлэ илик», – диэн хардарбыта. Мария буоллаына чаџардарга Иисууы ыйлан баран: «Кини тугу этэрин энхиги толорон иһинг», – диэбитэ.

Аттыларыгар алта улахан таас иһит турага. Иисус чаџардара: «Бу иһиттэргэ толору уута кутунг», – диэн соруйар. Оттон уу куппуттарыгар, «Итингэн баһан ылан, урууну салайааччыга илдъян биэрин», – диир.

Урууну салайан ыытар киһи аһалан биэрбит арыгыларын амсайан баран, күтүөтү ынтыран ылан: «Мангтай арыгы бастынын, онтон итирбүттэрин кэннэ, мөлтөё туруоруллар куолута. Эн буоллаына бачча учүгэй арыгыны аныаха диири ханаанан олорбуккун», – диэн сэмэлиир. Кини бу арыгы хантан кэлбитетин билбэт этэ, арай ону киниэхэ сомсон аһалбыт чаџардар эрэ билэллэрэ.

Ити курдук Иисус Галилея Канатыгар бастакы дыктитин онгорон килбиэннээх кыаын көрдөрбүтэ, онтон ыла үөрэнээчилэрэ Кинини итэжэйбиттэрэ.

ИОАНН 2:1-11



Иисус атыынныттары храмтан үүрүүтэ

Маасха бырааһынныгын иннинэ Иисус Иерусалимга кэлбите. Храмга киирэн, Кини онно оңустары, барааннары, холууптары атылылларын көрбүтэ; харчы уларытааччылар эмиэ олороллоро. Иисус быанан кымныы оңостон, бука барыларын храмтан барааннары, оңустары үүртэлээн танаарбыта, харчы уларытааччылар оствуолларын түнгэри анъян, харчыларын ыспыта. Онтон холууп атылааччыларга эппитэ: «Балары мантан киэр гынынг; Мин Абам дьиэтин эргиэн дьиэтэ оңостуман». Итини эппитигэр, үөрэнээччилэрэ Ытык Суруйууга «Эн дьиэбэр таптالым Миигин уоттуу сиир» диэн суруллубутун өйдөөн кэлбиттэрэ.

Иисус храмнага тугу гыммытын көрбүт иудейдар Киниттэн: «Маннык быыыланар бырааптааххын Эн биниэхэ туюх бэлиини көрдөрөн итэбэтэйн?» – диэн ыйыппыттара. Онуоха Иисус: «Бу храмы үрэйинг, Мин ону үс күнүнэн чөлүгэр түхэриэм», – диэн хардарбыта. Иудейдар: «Бу түөрт уон алта сыл тутуллубут храмы Эн үс күн инигэр тутоон үү дуо?» – дэспиттэрэ. Иисус буолла-бына, дынгэр, Бэйэтин этин-сиинин храмын туһунан эппитэ. Үөрэнээччилэрэ кэлин, Иисус өлөн баран тиллибитин кэннэ, Кини ити этиитин өйдөөн, Суруйууну уонна Кини тылын итэбэйбиттэрэ.

Иисус Иерусалимнага Паасха бырааһынныгар сыйльдан араас дыктини онгорорун көрөн, Кинини бэрт үгүс киһи итэбэйбитэ.

ИОАНН 2:13-23



Иисус Никодимнын кэпсэтийтэ

Биир Никодим диэн ааттаах фарисей, иудейдар аба баылыктарыттан биирдэстэрэ, түүн кистээн Иисуска кэлэн: «Үөрэтээччи, Эн Тангараттан кэлбиккин биниги билэбит, – диэбите. – Ким да бу маннык дыктилэри Тангарата суюх кыайан оноруо суюча этэ». Иисус киниэхэ: «Дынг кырдыгыг эйиэхэ этэбин: киши үөхэттэн хаттаан төрөөбөтөбүнэ, Тангара Саарыстыбатын көрөр кыаца суюх», – диэн хардарбыта. Никодим дыктиргээбитэ: «Киши кырдын баран, хайдах сангаттан төрүөбэй? Ийэтин инигэр төннөн иккинин төрүүр кыхтаах үүг дуо?» Иисус: «Дынг кырдыгыг эйиэхэ этэбин: ууттан уонна Тыынтан төрөөбөтөх киши Тангара Саарыстыбатыгар киирэр кыаца суюх, – диэбите. – Эт-сиин эти-сиини, оттон Тыын тыыны төрөтөр. Эйиэхэ үөхэттэн төрүөх тустааххыт диэн эппиппин дыктиргээмэ. Тыын ханна баџарбыт сиригэр тыынар, сангатын истээчин эрээри, хантан кэлэрин, ханна баарын билбэккин. Тыынтан төрөөбүт хас биирдии кишиэхэ эмиэ оннук буолар». Никодим кыайан өйдөөбөккө: «Хайдах оннук буолар баџайытай?» – диэн мунаарбыта. Онуоха Иисус эппитэ: «Моисей кураайы куйгаарга сылдьан алтан моёйой өрө аннъян танаарбытыны, Киши Уола*, бары Киниэхэ итэбэйээччи өлбөтүн, бараммат олохтонорун туһугар, үөхэ танаарыллыахтаах. Тангара бу аан дойду-ну ол курдук таптаан, Бэйэтин төрөппүт Сојотох Уолун, Кинини итэбэйэр ханнык баџарар киши өлбөтүн, бараммат олохтонорун туһугар, биэрбитэ. Тангара Уолун аан дойдууну дыүүллээты ыыппатаа, аан дойду Кининэн быынанарын туһугар, ыыппыта. Кинини итэбэйэр киши дыүүллээммэт, оттон итэбэйбэт киши, Тангара Төрөппүт Сојотох Уолун аатын итэбэйбэтэх буолан, хайыы-үйэ дыүүллэнэн турар. Дыүүл буоллааына маннык: сырдык бу аан дойдуга кэлбитэ, ол гынан бааран дьон хара дьайдаахтык быыныланар буолан, сырдыктааџар харанганы ордорбуттара. Куһааны онорор киши сырдыгы абааын көрөр, куһааным арыллыя диэн куттанан сырдыкка барбат, оттон кырдыгынан сылдьар киши, тугу онгорбута барыта Тангара эппитинэн буолара көстөрүн туһугар, сырдыкка талааар».

ИОАНН 3:1-21

* *Kиши Уола* – Эргэ Кэс Тылга Мессия ааттарыттан биирдэстэрэ.



Иисус уонна Самария дъахтара

И

иирдэ Иисус Иудеятан, соёуруунгы Израильтан, Галилея ёа баран испитэ. Иудея уонна Галилея икки ардыгар Самария диэн сир баара. Самаряннаар, эмиэ еврейдэр курдук, сири-халлааны айбыт биир Тангараны итэбэйэллэрэ, ол гынан баран бэйэллэрэ тууунан үгэстээхтэрэ, ажабыыттардаахтара, өссө хаян эрэ туспа храмнана сылдыбыттара да, ону еврейдэр урус-хал онгорбуттара. Еврейдэр уонна самаряннаар өрүү өстөөх этилэр.

Иисус үөрэнээччилэрин кытта Самария Сихарь куоратыгар кэлбитэ. Кини айантан сылайан, холуодьас аттыгар сынньяна олорбута, үөрэнээччилээр буоллаына ас атыыланы барбыттара. Күн ортото этэ. Ол кэмнэ холуодьаска биир дъахтар уу баһа кэлбитэ. Иисус киниттэн: «Миэхэ уугуттан иһэрт эрэ», – диэн көрдөспүтэ. Дъахтар: «Иудей эрээригин, миигиттэн, самарян-кагттан, уу көрдүүгүн дуу?» – диэн соһийа түспүтэ. Иисус: «Эн Тангара бэлэбин, Ким эйиэх уугуттан иһэрт диирин билэрин эбитэ буоллар, бэйэн көрдөхүөн этэ, оччою Кини эйиэхэ өлбөт мэнэ уутун биэриэ этэ», – диэбитетэ. Онуоха дъахтар Киниттэн Тангара ўа ханна сүгүрүйэр сөбүн – самаряннаар өбүгэллэрэ тахсан үн'эр-сүктэр хайаларыгар дуу, Иерусалимга дуу – ыйыптыа. «Тангара – Тыын, онон Тангара ўа сүгүрүйээччилэр Киниэхэ Тыын күүхүнэн дынгнээхтик сүгүрүйгөх тустаахтар», – диэн хоруйдаабыта Иисус. Самарянка эппитэ: «Мессия, ол эбэтэр Христос, кэлиэхтээбүн билэбин; Кини кэллэбүнэ, биниэхэ барытын этибэ». Онуоха Иисус: «Ол Мин – бу эйигин кытта Кэпсэтэ Олорооччу – буолабын», – диэн хардарбыта.

Сонно дъахтар купсуунун хаалларан, тиэтэйэ-саарайа куоракка барбыта уонна көрсүбүт Кинитин тууунан дьонгого кэпсии-кэпсии: «Кини Христос буолбата ўа буолуо дуо?» – диэн ыйыталаспыта. Дъахтар кэпсиириин истэн, куорат үгүс кинитэ Иисуу итэбэйбитэ, онон Киниэхэ Бэйэтигэр кэлэн манна өссө халаа түнэригэр көрдөспүттэрэ. Иисус бу куоракка икки күн буолбута, Кинини Бэйэтин истэн баран, өссө элбэх киhi итэбэйбитэ.

ИОАНН 4:1-42



Алгыстаах балыктааын

Wисус Геннишарет күөлүн кытылыгар норуоту үгүстүк үөрэ-тэрэ. Биирдэ Тангара тылын истээри, нахаа элбэх дьон мустан үтүрүйсүбүтүгэр Кини, мэһийдэтэн, сангаар да кыаца суюх буолбута. Онно Кини аттыгар кытылга икки кураанах онгочо тардыллан турага, олортон биирэ Симон киэнэ этэ. Иисус, Симон онгочотугар киирэн, кытылтан кыратык тэйэ түүн баран, күөл кытыытыгар турага дьону үөрэппитэ.

Үөрэтэн бүтээт, Симонгна: «Диiringэр киирэн, илимнитин түүнэриг», – диэбитэ. «Үөрэтээччи! Бөлүүнү бына эрэйдэнни-бит да, тух да туппата ээ, – диэн хардарбыта Симон. – Чэ, ол эрэн Эн эппитинг хоту, илиммин түүнэриэм». Үөскэ эрдэн киирэн илимнэрийн түүрбитеттэрэ, арай балысхан элбэх балык тутан, бэл илимнэрэ хайа барбыта. Онон чугас балыктыы сылдъар до-бөтторун Иаковтаах Иоанны көмөөө ынтыран ылбыттара. Икки онгочону тобус-толору балыгы кутаннаар, аны онгочолоро ахараа ыараан, тимириэн барбыттара. Симон Петр маны көрөн, Иисус тобугар умса түүн: «Тойонуом, мин онгочобуттан таңыс! – диэн санга аллайбыта. – Мин аныылаах киһибин!» Кини олус дыула-ян, Айыы Тойон аттыгар да сылдъарым сөбө суюх дии санаан, итинник эппитэ. Иисус буоллаңына: «Куттаныма, эн аны мантан иннээ дьон кутун илимниэн», – диэн, Петр санаатын көтөхпүтэ.

Онтон бэрт сотору кәмиинэн Петр, кырдык, Айыы Тойон Иисуһу итэхэйэргэ ынтыран, бар дьону быынанар суолунан сирдээбитэ.

ЛУКА 5:1-10



Босхону үтүөрдүү

Иисус Капернаум куоракка қэлбитигэр Киниэхэ сир-сир-тэн үтүмэн үгүс баайдар да, дъаданылар да мустубуттара. Кини ол дьону үөрэппитэ, ыарынахтары Айыы Тойон күүхүнэн үтүөрпүтэ. Иисус үтүөртүн диэн, кимнээх эрэ Кини үөрэтэ олорор дьиетигэр босхон буолбут ыарынабы тэллэхтэри көтөхөн абал-быттара. Дьиэбэ лыык курдук киңи симсибит буолан, кыайан киирбэккэ, үөхэ ыттан, кырыныаны көтүрэн, ыарынабы тэллэхтэри дьиэ ортолтугар Иисус иннигэр түхэрбитетэрэ. Кинилэр итэбэллэрин көрөн, Иисус босхон киниэхэ: «Эн аныынг-харанг бырастыы буолар», – диэбите.

Сокуоннүттар уонна фарисейдар*, итини истэн, бэйэлэрин икки ардыларыгар: «Кимий бу Кини, Тангараны холуннарааччы? Тангараттан ураты ама ким эмэ аныыны бырастыы гынар кыхтаах үү дуо?» – дэхиспittэрэ. Иисус кинилэри өтө көрөн: «Энхи хайдах итинник саныыгыйтый? – диэбите. – Хайата чэпчэкиний: аныынг-харанг бырастыы буолла диир дуу, эбэтэр туран хаамп диэн этэр дуу? Ол эрээри Кини Уола сиргэ аныыны-хараны бырастыы гынар кыхтаабын билэргит туңугар, – диэн бааран босхон киниэхэ тунаайан эппитэ: – Эйиэхэ этэбин: тур, тэллэххин ылан, дьиэбэр бар».

Ыарынах сонно туран қэлбитэ уонна сыппыт тэллэбүн ылан, Тангараны айхаллыы-айхаллыы, дьиетигэр барбыта. Ону көрбүт дьон бука бары Айыы Тангараны урудуулларын быыһыгар: «Дьэ улуу да дыктини бүгүн көрдүбүт!» – диэн сөбүү-махтайыы бөхө буолбуттара.

ЛУКА 5:17-26

* *Фарисейдар – Иудея религиознай болохтөрүттэн бишрдэстэрэ. Кинилэр религия сокуоннарын таынан сиэри туому кытаанахтык ту-туңуга охтоллоро.*



Хайа үрдүгэр үөрэтии: Алгыстаах олох кэриэстэрэ

Гийрдэ Иисус, дьон мустубутун көрөн, хайа үрдүгэр тахсан олорбута. Кини дьону бу хайаца олорон үөрэппитин «Хайа үрдүгэр үөрэтии» дιэн ааттыыллар. Тангара Эргэ Кэс Тыл кэмигэр норуотугар биэрбит Үон кэриэхин курдук, Хайа үрдүгэр үөрэтии эмиэ, кихи олоюн, сиэрин-майгытын сүрүннүүр төрүтэ буолан, Тангара Саарыстыбатыгар тиэрдэр суолу ыйар. Үөрэнээччилэрэ уонна дьон бука бары Иисус аттыггар олорбуттарыгар Кини манык үөрэтэн барбыта:

Тангара иннигэр дъаданыларын өйдөөччүлэр алгыстаахтар: кинилэр аналлара – Халлааннаацы Саарыстыба.

Кутуржангна ылларан ытааччылар алгыстаахтар: кинилэр уоскүйохтара.

Өнүүмнүүтэ суюх көрсүө майгылаахтар алгыстаахтар: кинилэр сири бас билиэхтэрэ.

Кырдышкка утаппыттыы, аччыктаабыттыы баџарааччылар алгыстаахтар: кинилэр дуохуйохтара.

Амарах санаалаахтар алгыстаахтар: кинилэр амарах сыһыны көрсүөхтэрэ.

Ыраас сүрэхтээхтэр алгыстаахтар: кинилэр Тангараны көрүөхтэрэ.

Эйни тэрийээччилэр алгыстаахтар: кинилэр Тангара уолаттара дιэн ааттаныхтара.


Кырдышк ишин күөмчүләммиттэр алгыстаахтар: кинилэр аналлара – Халлааннаацы Саарыстыба.

Эниги, Мин туспуттан үөбүллэ, үүрүллэ, холуннарылла да сылдъянгыт, алгыстааххыт. Үөрүнг-көтүнг, өрөгөйдөөнг: халлаангна энигини улуу наҗараада күүтэр. Эниги иннинээби пророктары эмиэ ити курдук сойуоласпыттара.

Эниги сир тууһунааыт. Туус күүхүн сүтэрдэёинэ, амтанын хайдах төннөрүөнгүй? Амтанын сүтэрбит туус туюхха да түхата суюх: оннук тууһу таһырдья дьон тэпсилгэнгэр ынан эрэ кэбиииллэр.

Эниги аан дойду сырдыгынааыт. Хайа үрдүгэр тураг куорат дьон харацьттан саһар кыаца суюх. Ыннырынныгы эмиэ уматан баран, тугунан да саба уурбакка, олоюр туруораллар, оччою сырдыга дьиэ ишинээби дьонгно барытыгар тыгар. Эниги утүөкэн дъайыларгытын көрөн, Халлааннаацы Абааыт аатын айхаллылларын тууугар, эниги сырдыккыт эмиэ бар дьон иннигэр сыйдаайыахтын.

МАТФЕЙ 5:3-16



Хайа үрдүгээр үөрэтийн: Моисей сокуонун туүнан

Энхи Миигин сокуону эбэтэр пророктар этиилэрин көтүрэ кэлбит дии санааманг: Мин көтүрэ буолбакка, толоро кэлбитим. Кырдыгы этэбин эниэхэ: сир-халлаан турарын тухары, Сокуон биир да кыракый буукубата, биир да кэрдини халбангныа суюга – барыта туулуоха. Онон ким бу кыракый кэриэстэртэн биирин эмэ да кэспит уонна дьону оннукка үөрэппит, ол Халлааннааы Саарыстыбаа саамай кыралара дийн ааттаныаа; оттон ким бу кэриэстэри туутспут уонна дьону оннукка үөрэппит, ол Халлааннааы Саарыстыбаа улуу дийн ааттаныаа. Эниэхэ этэбин: энхи Тангара көнгүлүн сокуоннүүттардаацар уонна фарисейдардаацар ордук толорбот буоллаххытына, Халлааннааы Саарыстыбаа кириэхит суюга.

Өбүгэлэргитигэр «Өлөрүмэ: өлөрбүт дьүүлгэ туруоха» дийн этилибитетин истибиккит. Оттон Мин эниэхэ этэбин: ким оруна суюхха быраатыгар уордайбыт – дьүүлгэ тардыллыаа, ким быраатын «Акаары!» диэбйт – синедрион* дьүүлүгэр туруоха, оттон ким «Өйө суюх!» диэбйт – геенна уотугар түбэхэр кутталланыаа. Өскөтүн бэлэххин сиэртибэнниккэ ажалан туран, быраатын эйигин хом саныырдааын өйдөөн кэллэххинэ, бэлэххин сиэртибэнникк иннигэр хаалларан баран, тухо-ханыкк иннинэ, бырааккын кытта иллэс, дье ол эрэ кэнниттэн кэлэн, бэлэххин туттар.

«Көссүүлэхимэ» дийн былыргыларга этиллибитетин истибиккит. Оттон Мин эниэхэ этэбин: ким дъахтары имэнгирэ көрөр, ол кинини кытта сүрээж хайыы-үйэ көссүүлэспит. Ким ойојуттан арахсар, ол арахсытын суругун киниэхэ биэриэхтээх дийн этиллибитет. Оттон Мин эниэхэ этэбин: ким ойојуттан, кини кими да кытта көссүүлэспэтэхин үрдүнэн, арахсар буоллаяна, ол кинини көссүүлэхими күхэйэр, оттон эриттэн арахсыбыт дъахтары ойох ылар кини эмиэ – көссүүлэхэр.

Энхи «Биэрбит андаажаргын кэхимэ, андаажаргын Айыы Тойон иннигэр хайаан да толор» дийн былыргыларга этиллибитетин истибиккит. Оттон Мин эниэхэ этэбин: хаян да андаажайыма – халлаанынан даацаны, тоёо дийтэххэ, халлаан – Тангара бүрүстүүлэ; сиринэн даацаны: сир – Кини атааын үктэлэ; Иерусалимынан даацаны: Иерусалим – улуу Ыраахтааы куората; бэйэн да төбөүүнэн андаажайыма, тоёо дийтэххэ, эн оннооцор биир да баттаххын баажарбыккынан манхатар да, хараардада кыааын суюх. Энхи сөп дииргит сөбү, суюх дииргит суюду эрэ этэр буоллун; онтон атына барыта хара дьайдаяхтан кэлэр.

МАТФЕЙ 5:17-37

* Синедрион – үрдүгүү суут.





Хайа үрдүгээр үөрэтийн: таптал уонна Тангарага үнүү туһунан


Урут энтигүй «хаан хаангын, тиис тиискэ» диэн этиллибитин истибиккит. Оттон Мин эниэхэ этэбин: өхүөннээх киниэхэ утарсыма. Ким эмэ эйигин иэдэскэ оюустаацына – киниэхэ атын иэдэскин тохуяан биэр; ким эмэ, ырбаахыгын былдьяары сүүттааын баардаацына, – киниэхэ сонгун устан биэр; ким эмэ эйигин бийр көхү барсарга күнэйдэбүнэ, икки көхү барыс. Эйигиттэн көрдөхөөччүгэ – биэр, иэс көрдөөччүттэн – киэр хайыныма.

Урут «чугастаацыгын таптаа, өстөөххүн абааны көр» диэн этиллибитин энтигүй истибиккит. Оттон Мин эниэхэ этэбин: өстөөхтөргүтүн таптаан, энтигини кырааччылары алжаан, абааны көрөөччүлэргэ үтүөнү онгорун, энтигини атааастааччылар, сойуолааччылар тустарыгар Тангарага үнүн, очкою энтиги Халлааннааы Аяаьыт уолаттара буолуоххут. Кини күнүн сырдыгын үтүөжэ да, мөкүгэ да тыктарар, ардааын ырааска да, аныылаахха да ыытар. Энтигини таптааччылары эрэ таптыр буоллаххытына, тухо махталын кэтэхэбүт? Түхээн хомуйдааччылар да ону сатыллар буолбатах дуо? Дојотторгутун эрэ эйэдээстик көрсөр буоллаххытына, ама энтиги үүлүччулаах үтүөнү онгоробут дэниэххит дуо? Тангараны билбэт да дъон ону сатыллар буолбатах дуо? Онон, Халлааннааы Аяаьыт энгилэ суоџун курдук, энтиги эмий энгилэ суох буолун.

Тангара иннигэр онгорор дъайыыларгытын дъонгно көрдөрө-биллэрэ сатааман: дъонгно көрдөрөр буоллаххытына, энтиги Халлааннааы Аяаьыт махталын ылыаххыт суюца. Онон кыналжалаахха көмөлөстөххүтүнэ, сирэй көрбөхтөр үтүөнү онгорон баран хайжатаары, синагогаларга уонна болуоссаттарга арбаналларын курдук, арбаныман. Кырдыгы эниэхэ этэбин: кинилэр манньяларын хайыы-үйэ толору ылан эрэллэр. Оттон энтиги умнаыкка бэрсэр кэмнгитигэр, унга илиигит тугу гынарын хангас илиигит билбэтин, ол көмөжүт көстүбэтинэн буоллун, очкою көстүбэти көрөр Аяаьыт эниэхэ илэ-бааччы төлүөжэ.

Үнэргитигэр, Тангараны билбэт омуктар курдук ордук-хоху сангарыман; кинилэр элбэжи этэммит иһиллиэхпийт дии саныллар. Кинилэр курдук буолуман, Аяаьыт энтиги тухо кыналжалааххытын, көрдөхөөххүт да инниттэн, билэр эбээт. Үнэргитигэр манык этэр буолун:

МАТФЕЙ 5:38-48; 6:1-8



ХАЛЛААНГНА БААР А҃АБЫТ

Халлаангна баар А҃абыт!

Эн аатынг айхалланыахтын;

Эн Саарыстыбанг кэлиэхтин;

халлаангна курдук, сиргэ эмиэ

Эн көнүлүнг буолуохтун.

Бүгүнгү күннээбди килиэппитин
бүгүн биһиэхэ биэр.

Итиэннэ биһиэхэ иэстээхтэри

биһи да бырастыы гынарбыт курдук,

Эн эмиэ биһиги иэспитин бырастыы гын.

Уонна аньыы угаайытыгар киллэрбэkkэ,

биһигини хара дъайдаахтан быыһаа.

Эн Саарыстыбанг, Эн күүһүнг-уюң, албан аатынг
үйэттэн үйэлэр тухары мунтура суюх эбээт.

Аминь.

Хайа үрдүгээр үөрэтийн: Тангарацаа сыйын түүнчн

Астан туттунаар кэмнгитигэр сирэй көрбөхтөргө дылы саппацырыбыт дүүхүннэнимэн, кинилэр ахаабакка сылдьалларын дьонгно көрдөрө-биллэрэ сатаан саппацырыбыт сирэйдэнэллэр. Кырдыгы эхиэхэ этэбин: кинилэр маниньаларын хайын-үйэ толору ылан эрэллэр. Оттон эн астан туттунаар кэмнгэр баттаххын тараан, сирэйгин суун, онон ахаабакка сылдьаргын көстүбэт Абацар көрдөр, очкою көстүбэти көрөр Абанг эйиэхэ илэ бааччы төлүөбэ.

Сиргэ баайы-дуолу мууньнууман: сиргэ баары үен-көйүүр кэрбиир, дъэбин бынга сиир, уоруяахтар дьөлө ханан киирэн уоран ылаллар; ол оннугар халлаангна баайда мууньнуун, онно үен-көйүүр да кэрбээбэт, дъэбин да бынга сиэбэт, уоруяахтар да ханан киирэн уоран ылбаттар. Баайгыт-дуолгут ханна баар да, сүрэххит эмиэ онно буолуу.

Киhi этин-сиинин харацаа сирдатар. Өскөтүн харацын ыраас буоллацына, бүтүн бэйэн сирдык буолуон, харацын куһацан буоллацына, бүтүн бэйэн харанга буолуон. Онон искэр баар сирдык түнг харанга буоллацына, дьинг харанга хайдахтаах халынга буолуу? Ким да икки тойонгно кулут буолар кылацаа суюх: бийтэр биирдэрин абааны көрүөбэ, биирин таптыацаа; бийтэр биирдэригэр кынхалла сатыацаа, атынын аахайына суюцаа. Тангарацаа уонна маммонацаа ик-киэнэригэр бииргэ кулут буолар кылаахыт суюх.

Ол иинин эхиэхэ этэбин: тугу ахаан-сиин тыыннааха сылдьабыт, тутуу танганаан-сантан киhi-хара буолабыт дин санаацаа ылларыман. Олоххут астаацаар, эккит-сиингнит тангаастаацаар ордук суйолталаах буолбатаах дуо? Халлаан көтөрдөрүн көрүнг: бурдугу ыспаттар-быспаттар да, манхсаанхайга муспаттар да, ол эрэн кинилэри Халлааннаацаа Абацыт анатар. Оттон энтиги кинилэрдээбээр быдан ордуккут буолбатаах дуо? Энтигиттэн хайацыт эмэ унгуоюн, хайдахтаах да кынхаллан туран, саатар биир тонголох үрдэтинэр кылаахтаах дуо? Тангас түүнчнгар тоёо эмиэ түбүгүрэжитий? Ходунаацаа сардааналар хайдах үүнэн туралларын көрүнг: үлэлээбеттэр да, тангас да өрбөттөр, ол эрээри, эхиэхэ этэбин: бэл Соломон албан аатын үгэнигэр да итилэртэн биирдэрин эмэ курдук симэммэтэбэ; өскөтүн Тангара бүгүн баар, сарсын уокка бырацыллар хоннуу отун итинник симиир буоллацына, энтигина, кыра итээллээхтэри, быдан ордук симиэ суюцаа дуо? Онон тугу ахыыбыйт-инэбитет, тугу тангабыт дин дыксинимэн. Ити барыта Тангараны билбэт дьон сүрүн кынхалцаалара, оттон энтиги итинникэ наадыйаргытын Халлааннаацаа Абацыт билэр. Туох-ханнык иннинэ энтиги Тангара Саарыстыбатыггар, Кини кырдыгыгар дылууңун, очкою или барыта эхиэхэ бэриллиэбэ. Онон сарсынгын түүнчнгар долгуйуман; сарсынгын күн бэйэтин бэйэтэ көрүнүөбэ: хас биирдии күнгнэ бэйэтин түбүгэ сөрү-сөп.

МАТФЕЙ 6:16-34



Хайа үрдүгэр үөрэтии: дьонгио сыһыан туһунан


Кими да дьүүллэбэт буолунг – оччою дьүүллэнниэххит суюца. Ханнык дьүүлүнэн дьүүллүүгүт да, бэйэжитин эмиэ соннук дьүүлүөхтэрэ, хайдах кээмэйинэн кээмэйдиигит да, бэйэжитин эмиэ соннук кээмэйдиэхтэрэ. Тоёо эн быраатын хараџар сыыһы да булан көрөүн, оттон бэйэн хараххар бэрэбинэ да баарын билиммэккин? Итиэннэ бэйэн хараххар бэрэбинэлэх эрээри, хайдах бырааккар: «Кэл, хараххыттан сыыһы ылым», – диэххиний? Сирэй көрбөх! Бастаан бэйэн хараххыттан бэрэбинэни таһаар, оччою быраатын хараџыттан сыыһы хайдах гынан ылары эмиэ билиэн.

Сибэтиинэни ыкка биэримэн – ыт бэйэжитигэр саба түүгө-ђэ; чөмчүүгү сибииннъэђэ ыһыманг – сиргэ-буорга тэпсиеђэ. Көрдөһүнг, оччою эниэх бэриллиэђэ; көрдөөнг, оччою булуоххут; тонсуйунг, оччою эниэх ааны аһыахтара. Көрдөхөөччү ылар, көрдөөччү булар, оттон тонсуйааччыга ааны аһаллар. Уолчаана килиэп көрдөөтөүнэ, киниэх тааһы биэрэр кини эниэх баар дуо? Оттон балыгы көрдөөтөүнэ – эриэн үөнү биэрэр кини? Бэл эһиги, мөкү санаалаахтар, оёлолргутугар үтүө бэлэђи биэрэри сатыыр буоллаххытына, Халлааннаађы Ађађыт Киниттэн көрдөхөөччүлэргэ өссө өлгөм үтүөнү биэриэђэ.

Онон эниэх дьон туюхха барытыгар хайдах сиһыаннаһыан бађарађыт да, бэйэжит эмиэ кинилэргэ соннук сиһыаннаһынг. Сокуон да, пророктар да итинник үөрэтэллэр.

Кыараџас аанынан кииринг. Өлүүгэ тиэрдэр суол кэтит, аана киэнг, онон үгүстэр ол суолунан бараллар, оттон олоххо тик-сэрэр суол синньюигэс, аана кыараџас, ол иһин бэрт аўыйах кини ону булар.

МАТФЕЙ 7:1-14



КЫҢЫЛ КӨМҮС БЫРААБЫЛА

«Онон эһиэхэ дьон
туохха барытыгар
хайдах сыйыаннаһыан
баһараҕыт да, бэйэҕит эмиэ
кинилэргэ соннук сыйыаннаһын».

Матфейтан Сибэтий Евангелие 7:12


Хайа үрдүгәр үөрәтии: кырдышык уонна сымыйя

Бараан тириитин бүрүнэн кэлэр торғон бөрөлөртөн – сымыйя пророктартан – сэрэниг. Кинилэри дъайыыларынан билиэххит. Эрбэхинтэн винограды, ыарбаттан смокваны хомуйаллар дуо? Ол курдук, хаһан да үтүө мас үчүгэй отонноох, оттон қуһаңан мас қуһаңан отонноох буолар. Үтүө мас қуһаңан отонноммотун курдук, қуһаңан мас эмиэ үчүгэй отонноммот. Үчүгэй отону биэрбэт маһы кэрдэн ылан уокка уматаллар. Онон кинилэри дъайыыларынан билиэххит. Миигин «Айыы Тойон! Айыы Тойон!» диэчки эрэ барыта Халлааннаабы Саарыстыбаһа кириз суюжа – Мин Халлааннаабы Аһам көнгүлүн толорооччу эрэ онно кириеџэ. Ол күн үгүстэр Миигин ыныран: «Айыы Тойон! Айыы Тойон! Биһиги Тангара тылын дьонгго Эн ааккыттан тиэрдэрбит, Эн ааккынан дьонтон абааһылары үүрэн таһаарарбыт, элбэх дъиктини онгорорбут буолбаат?» – диэхтэрэ. Оччою Мин кинилэргэ этиэбим: «Мин эһигини олох билбэппин, сугута-сокуона суюх быһыыланааччылар, Миигиттэн киэр буолун».

Онон, Мин бу этэр тылбын истэн баран толорор киһини дыиэтин таас акылааттаан туттубут өйдөөх киһи диэбим. Төһө да ардах қурулааччи кутан өрүстэр хааларыттан тахсыбыттарын, күүстээх тыал тоһута үрбүтүн иһин, тааска бигэтик тураг дыиэ халбангныа суюжа. Оттон Мин бу этэр тылбын истэр эрээри, толорбот киһи – ол дыиэтин кумах үрдүгәр туттубут толкуяа суюх киһи курдук буолуо. Ардах қурулааччи кутан өрүстэр хааларыттан тахсыахтара, күүстээх тыал тоһута үрүө да, ол дыиэ сууллан, урусхал буолуо.

Иисус этэр тылын түмүктээбитигэр норуот Кини үөрэјин сөхпүтэ-махтайбыта: Кини сокуоннүттартан чынха атыннык – былаастаах баһылыктыы үөрэтэрэ.

МАТФЕЙ 7:15-29



Огдообо дъахтар уолун тилиннэрий

Иирдэ Иисус Наин диэн куоракка барбыта. Үөрэнээчилээрэ Кинини кытта барсыбыттара, кэннилэриттэн сүрдээх элбэх киhi батыhан испитэ. Куорат ааныгар чуганаан бааран, Иисус биир огдообо дъахтар соjотох уола өлбүтүн таhaаран иhэр дьону утары көрсүбүтэ. Ытаан-сонгоон мунгнанар ийэни аhынан, Айыы Тойон киниэхэ: «Ытаама!» – диэбитэ уонна бокуонньук сыйтар наhылкатын илиитинэн таарыйбыта. Дьон тохтообуттарыгар Иисус эппитэ: «Эдэр киhi! Эйиэхэ этэбин, тур!» Инньэ дийтийн кытта, өлбүт киhi өндөйөн олоро түспүтэ уонна дьонун кытта кэпсэппитинэн барбыта. Иисус уолу ийэтигэр туттарбыта. Бар дьон бары саллан: «Биhиги ортуутугар улуу пророк баар буолбут! Айыы Танара норуутугар кэлбит», – диэн, Танараhа уруй-айхал эппиттэрэ.

ЛУКА 7:11-16



Бурдук ыһааччы туһунан домох

Wисус бурдук ыһааччы туһунан манык домоҕу норуокка кэпсээбитэ:

Арай биир кини бурдук ыһа тахсыбыт. Бурдугун ыһа сыртытаҕына, сорох сиэмэтэ суолга түспүт, ону көтөрдөр көтөн кэлэн, тоңсуйан сиэн кэбиспиттэр; сороҕо таастаах сиргэ түһэн, буора чараас буолан, сонно тута үүнэн тахсыбыт, ол эрээри күн тахсыбытыгар, бөөө силиһэ суох буолан, иинэн-хатан хаалбыт; сорох сиэмэтэ хатыылаах эрбэһин ортолтугар түспүт, онон эрбэһин өрө үүнэн тахсан, тумнаран кэбиспит; оттон атын сиэмэтэ, өнг сиргэ түһэн, сороҕо сүүс төгүл, сороҕо алта уон, сороҕо отут төгүл өлгөм үүнүүнү биэрбит.


Ким истэр кулгаахтаах истиэхтин!

Кэлин Иисус үөрэнээччилэригэր бу домох суолтатын быһааран биэрбитэ:

Ким эмэ Саарыстыба туһунан истэн баран өйдөөбөт буоллаҕына, киниэхэ хара дъайдаах кэлэн, сүрэжэр ыһыллыбыт сиэмени уоран илдээ баар. Ол – суолга ыһыллыбыт сиэмэ. Оттон таастаах сиргэ ыһыллыбыт сиэмэ – этиллибит тылы истээт да, үөрүүнэн ылышааччыны көрдөрөр, ол эрээри кини инигэр силиһэ суох буолан өр тулуспат: кыһалда кыһарыйдаҕына, эбэтэр сойуолааҕын саҕаланнаҕына, сонно тута итэҕэлин сүтэрэн кэбинһэр.

Оттон эрбэһин быыһыгар ыһыллыбыт сиэмэ – ол тылы истэр эрээри, күннээди олох сүпсүлгэнигэр, баай умсулҹаныгар баһыйтаран, тылы сэнгээрбэт буолан, туһаны аҕалбат дьон. Үтүө буорга ыһыллыбыт сиэмэ – ол этиллибит тылы истэр уонна өйдүүр буолан, элбэх туһаны аҕалар дьон: ким сүүс, ким алта уон, ким отут төгүл үрдүгү.

МАТФЕЙ 13:3-9, 18-23



Халлааннаацы Саарыстыба туңунан алта домох

Б

иирдэ Иисус, дьиэтиттэн тахсан, муора кытыбыгыгар олорбута. Үтүмэн үгүс киңи үмүөрүспүтүн иин, Кини оночноо киирэн үөрөппитэ. Дыон кытылга турган истибитеттэрэ. Айыы Тойон кинилэргэ маннык домою кэпсээбитэ:

Халлааннаацы Саарыстыбаны бааһынатыгар сэлиэһинэй сиэмэтин ыспыт киңиэхэ холуохха сөп. Түүн, бары утыйа сыйттахтарына, киңи өстөөфө кэлэн сэлиэһинэй быыһыгар сыйс оту ыһан барбыт. Бурдук үүнэн, астанан эрдэйинэ, сыйс от эмиэ өрө анъян тахсыбыт. Кулуттара тойонноругар кэлэн эппиттэр: «Тойоммут, эн бааһынаацар үчүгэй бурдугу ыспытын буолбат дуо? Бу сыйс от хантан қэллэ?» Тойонноро: «Ити өстөөбүм үлээтэ», – дыэн хоруйдаабыт. Кулуттара: «Эн бааһарар буоллаххына, биниги тийэммит сыйс оту үргүөхпүт», – дэспиттэр. Онуоха тойонноро этэр: «Кэбис, аны сыйс оту үргүүбүт дыэн, бурдукпун ылдаан кэбиниэххит. Хомуур кэмэ кэлиэр дизри, хайатын да тытыман, бииргэ үүнэн эрдиннэр; хомуур саџана мин бынааччыларга этэммин, бастаан сыйс отун түүтэхтэтэн, уматардын, туспа хомуйтарыацым, оттон бурдугу манханаайбар мустарыацым».

Иисус кинилэргэ өссө биир домою кэпсээбитэ:

Халлааннаацы Саарыстыба киңи оңуруотугар олордубут хартыынатын сиэмэтигэр эмиэ холоонноо. Төһө да хартыына сиэмэтэ сиэмэттэн эрэ қыратын иин, үүннэйинэ, оңуруот үүнэйиттиттэн барытыттан улаатан, мас саџа буолан тахсар, оччоо чыычаахтар көтөн кэлэн уйа тутталлар.

Иисус атын домохтору эмиэ кэпсээбитэ:

Халлааннаацы Саарыстыба дъаҳтар биир ытыс доруоһаны ылан үс буут бурдукка куппугар, тиэсттэ үллэн тахсыбыгыгар холоонноо.

Өссө Халлааннаацы Саарыстыба хонууга кистэммит күндү қылаакка холоонноо. Киңи, ону булан бааран, кимиэхэ да эппэккэ эрэ, үөрүүтүттэн туюх баардаацын барытын атылаан кэбиниэр уонна ол хонууну атылааны ылар.

Өссө Халлааннаацы Саарыстыба күндү чөмчүүгү көрдүүр атышыкка холоонноо. Атышыт, биир күндү чөмчүүгү буллааына, туюх баардаацын барытын атылаан, ол чөмчүүгү атылааны ылар. Өссө Халлааннаацы Саарыстыба муораңа үтүллэн энгин бэйэлээх балыгы туппут илимнэ холоонноо. Оннук илими, туюллааына, кытылга сонон таһаараллар, уонна олорунан бааран, балык үчүгэйин ылан иниккэ куталлар, куһааңын киэр илгэллэр. Үйэ бүтүүтүгээр эмиэ оннук буолоо: ааннъяллар кэлэн, хара санаалаахтары қырдыксыттардан арааран ылан, уотунан унуурар онохко бырааыхтара, оччоо онно ытабыл-сонгобул буолуоңа, тиис хабырыныыта иниллиэбэ.

МАТФЕЙ 13:24-33, 44-50



Иисус күөлгэ түспүт силлиэн тохтотор

Иирдэ Иисус үөрэнээччилэрийн кытта онгоцою олорон, Геннисарет күөлүн туораан испитэ. Айаннаан иһэн, Кини утуйан хаалбыта. Эмискэ күөлгэ күүстээх силлиэ түһэн, модун долгуннар тыныны сабыга биэртэлэббиттэрэ. Үөрэнээччилэрэ Иисуын унгууннаран: «Тойоммуот, быыhaа! Өлөн эрэбит!» – диэн хаһытаспыттара. «Итэжэлгит ханнаний? – диэбитэ Иисус кинилэргэ. – Тоёо энги маннык куттаажаскытый, кыра итэжэллэхтэр?» Уонна туран тыалы буийан баран, муорађа: «Уурай, тохтоо!» – диэн дъаяйбыта. Сонно тыал сэллээн, күөл уоскуйан, улуу чуумпу сатылаabyta.

Үөрэнээччилэр ис-истэриттэн куттанан, бэркинхээн бэйэ-бэйэлэригэр: «Кимий бу Кини? – дэһиспittэрэ. – Тыал да, уу да Киниэхэ тоёо бас бэринэрий?»

МАТФЕЙ 8:23-27; МАРК 4:37-41; ЛУКА 8:22-25



Иаир кыынын тилиннэрий

15

Иирир күн Иисус Галилея муоратын кытыллыгар Киниэхэ араас сиртэн кэлбит дьону үөрэтэ турбута. Онно Иаир диэн ааттаах киhi, синагога тойотторуттан биирдэстэрэ, тийэн кэлэн, Иисус атаðар умса түhэн: «Кыысчааным быстаары сытар, Эн тийэнгнин киниэхэ илиигин уурдаргын, оюом тыыннаах хаалыа эт», – диэн көрдөспүтэ. Иисус кинини кытта барсыбыта. Кэнниттэн көй элбэх киhi ыга анъян испитэ.

Онно уон икки сыл устата хаана баран эрэйдэммит, элбэх эмчиккэ эмтэнэ сатаан үбүн бараабыт эрээри, туналамматах биир дъяхтар Иисус туhунан истибитэ. Кини дьон быынынан киирэн, Айыы Тойонгно кэнниттэн чугаанаан кэлэн, тангаын таарыйбыта. Дъяхтар Иисус тангаын да таарыйдахпына, экчи үтүөрүөм дии санырыа. Кырдыык, кини таарыйаат, үтүөрэн хаалбыта, ону сонно бүтүн этинэн-хаанынан билбитэ.

Иисус, Киниттэн күçс тахсыбытын билэн, дьонгно эргиллэн: «Мин тангаспын Ким таарыйда?» – диэн ыйыппыта. Үөрэнээччилэр Кини тоёо итинник ыйыппытын өйдөөбөккөлөр, Эйигин дьон ыга анъян иhэр дии дэспиттэрэ. Иисус буоллаына Кинини таарыйбыт киинини көрдөөн, тулатын эргиччи көрбүтэ. Субу аhай тухо буолбутун өйдөөн титирэс буола куттаммыт дъяхтар Кини иннигэр кэлэн, сиргэ умса түhэн, барытын кырдыыгынан кэпсээн биэрбитэ. «Итэбэлинг эйигин быыhaата, – диэбитэ Иисус киниэхэ. – Чэ, эйэни кытта дьиэлээ уонна аны итинник ыалдыыма».

Иисус маны этэ турдаына, синагога тойонугар дьиэтийттэн кэлэннэр: «Кыыныг быынына. Үөрэтээччини аны тухоха сүpsүгүрдүүнүй?» – диэбиттэрэ. Ити эппиттэрин истэн баран, Иисус Иаирга: «Куттанаима, итэбэй эрэ», – диэбитэ. Кини Иаир дьиэтигэр кэлэн, аймалжан буолбутун – оюо дьоно ытыы-сонгуу, энэлийэ сылдьалларын – көрбүтэ. «Тоёо айманацыт? Тоёо ытанацыт? – диэбитэ Иисус. – Кыыскуyt өлбөтөх, утуйа сытар». Баар дьон ону соннууяа истибиттэрэ. Иисус буоллаына Петраах Иаковы, Иоанны уонна өлбүт кыыс төрөппүттэрин илдээ оюо сытар хоhугар киирбитэ. Итиэннэ оюону илииттиттэн ылан баран: «Кыысчаан, эйиэхэ этэбин: тур!» – диэн ынгырбыта. Кыыс сонно туран, хааман барбыта. Бу дьиктини көрбүттэр бары бэри диэн бэркинхээбитеттэрэ.

MAPK 5:21-42





Иисус биэс тыһынча киһини аһатан тоторор

Ииирдэ Иисус үөрэнээчилэрин кытта Галилея муоратын унгуоргу кытылыгар Тивериада уобалаһыгар барбыта. Кини ыарыһахтары дыктитик үтүөрдэрин иһин, кэнниттэн элбэх киһи батыһан испитэ.

Иисус үөрэнээчилэринийн хайађа тахсан олорбуттара. Иудей бырааһынныга Паасха чугаһаан эрэр кэмэ этэ. Иисус бэрт элбэх киһи Киниэхэ кэлэн иһэрин көрөн, Филиптэн: «Хантан килиэп атыылаһан дьону аһатабыт?» – диэн ыйылпыта. Кини тургутан көрөн итинник эппитэ, дынгэр, тугу гынарын билэр этэ.

Филипп: «Икки да сүүс динарийга* атыыластахха, барыларыгар син биир тиййбэт», – диэн хардарбыта.

Үөрэнээчилэргээ биирдэстэрэ, Симон Петр быраата Андрей: «Манна биир уолчаан биэс дъэһимиэн килиэптээх, икки балыктаах эбит. Ол бачча элбэх дьонгно ас үһү дую?» – диэбите. Иисус: «Дьону олордуталаанг», – диэн соруйбута. Ол хойуу оттоох сир этэ. Бары окко олорбуттара. Онно барыта биэс тыһынча кэриңэ киһи баара.

Иисус килиэби ылан Тангарађа махтанан баран, үөрэнээччи-лэригэр биэрбите, ону кинилэр дьонгно түнэппиттэрэ, балыгы эмиэ ким төһөнү баџарынан үллэрбиттэрэ. Бары тото ахаа-быттарын кэннэ, Иисус үөрэнээчилэригэр: «Ордубут аһы тугу да хаалларбакка, хомуйян ылынг», – диэбите. Онон биэс дъэни-миэн килиэптэн туюх ордубутун хомуйян ылбыттара уон икки тымтай буолбута.

Иисус дыктини онгорбутун көрбүт дьон: «Бу дойдуга кэлиэх-тээх Пророк чаҳчы бу Кини эбит», – диэн түмүккэ кэлбиттэрэ.

ИОАНН 6:3-14

*Динарий – ол сађана Израильга туттуллар Рим маннныата.



Иисус уу ньуурунан хаамар

Ити курдук абыйах килиептээх балыгынан хас да тынын-ча кинини тоторон баран, Иисус ўөрэнээччилэрин Кини дьону тарбаталырын күүппэккэ, онгочою олорон унгуор туоруулларыгар соруйбута. Барыларын ыыталаан баран, Бэйэтэ хайа үрдүгэр үнгэ тахсыбыта уонна онно киэхээнгэ диери хаалбыта. Ол кэмнгэ ўөрэнээччилэрэ муораны ортолоон эрэллэрэ, күүстээх тыал сирилэччи үрэн, тыыларын долгун сабыта биэртэлиирэ. Онтон халлаан сухуктуйуута көрбүттэрэ, арай Иисус кинилэргэ муора устун хааман иһэрэ. Йөрэнээччилэр Кини уу ньуурунан хаамарын көрөн уолуйан: «Сибиэн!» – диеэн хаңыытаспыттара. Иисус сонно кинилэри ынгыран: «Эрдийин! Бу Мин, куттаныман», – диеэн уоскута охсугута.

Петр Киниттэн: «Тойонуом, бу чахчы Эн буоллаххына, мин Эйиэхэ уу устун хааман тиййэрбин көнгүллээ», – диеэн көрдөспүтэ. «Кэл», – диебитэ Иисус. Петр онгочоттон тахсан, уу устун хааман Иисус диееки барбыта, онтон күүстээх тыалы көрөн куттанан, тимириэхч буолан иһэн: «Тойонуом, миигин быыхаа!» – диеэн ўөгүллээбитэ. Сонно Иисус, илиитин уунан, кинини тутан ылбыта уонна: «Кыра итэбэллээх! Тоюо саарбахтаатын?» – диебитэ. Тыыга киирээттэрин кытта, тыал астан хаалбыта.

Онгочою олорооччуулар бука бары Иисуска кэлэн: «Эн дыинг чахчы Таңара Уолаҕын!» – дии-дии сүгүрүйбүттэрэ.

МАТФЕЙ 14:22-33



Иисус Христос дъүһүн уларыйыты

Тиирдэ Иисус Петру, Иаковы уонна Иаков быраатын Иоаны илдьэ үрдүк хайаңа тахсыбыта. Кини онно үнэ туран, эмискэ уларыйан хаалбыта: сирэйэ күн курдук сандаарбыта, танаңа-саба сырдаан, қылбаа маңган буолбута. Онтон Иисус кэрэмэн килбиэнин сыйдаайыгар Моисей уонна Илия пророк қөстөн кэлэннэр, Кинини кытта кэпсэппиттэрэ. Петр ис-иһиттэн беркинээн, дүулайан: «Тойоммуот! Манна сылдъарбыт үчүгэй даңаны! – диэн санга аллайбыта. – Эн баңарар буоллаххына, биңиги манна үс отууну тутуохпут: биири – Эйиэхэ, биири – Моисейга, Илияңа – эмиэ биири». Маны ситэ этэ да илигинэ, кинилэри сырдык былыт бүрүйбүтэ уонна ол былыт иһиттэн: «Бу баар Мин үтүө көнүлбүн толорор Тапталлаах Уолум; Кинини истин!» – диир санга сатараабыта.

Бу сангаттан куттанан, үөрэнээччилэр сиргэ охтон түспүттэрэ. Иисус кэлэн кинилэри таарыйан бааран: «Турунг, куттаныман!» – диэн ыңғырыбыта. Онно өндөйөн көрбүттэрэ – арай, аттыларыгар Иисустан ураты атын ким да суюх этэ.

Хайаттан түһэн иһэн, Иисус кинилэри: «Киhi Уола өлөн бааран тиллиэн иннинэ, манна тугу көрбүккүтүн кимиэхэ да кэпсиир буолаайаңыт», – диэн сэрэппитэ.

МАТФЕЙ 17:1-9; ЛУКА 9:28-36



Барытын бырастыы гынар таптал

Биирдэ Петр Иисустан: «Быраатым миигин утары анынын онгордоңуна, мин кинини хаста бырастыы гыныахтаахпыйнай? Сэттэтэ дуо?» – диэн ыйыппыта. Иисус киниэхэ: «Эйиэхэ этэбин: сэттэтэ буолбатах, сэттэ уон сэттэтэ», – диэн хоруйдаабыта. Уонна биир маннык домоңу кэпсээбитэ:

Халлааннаабы Саарыстыба чаңдардын кытта иәһин аахсыан баңарбыт ыраахтаабыга холоонноох. Кини иәһин аахсан барбытыгар киниэхэ уон тынынча талант* иэстээх кинини аңалбыттар. Бу кини иәһин тугунан да төлүүр кыаңа суюн иһин, иәһин саптараары, тойоно кинини ойохтору-оңолору, баайдары-дуоллары атылаан кәбиһэргэ дъаһайбыт. Онуоха чаңара ыраахтаабы иннигэр сөһүргэстээн турал: «Тойонум, көһүтэ түс, мин эйиэхэ барытын төлүүм», – диэн ааттаспыйт. Ыраахтаабы кинини аһынан, ыытан кэбиспит, иәһин барытын бырастыы гыммыт. Чаңар буоллаңына тахсаат да, киниэхэ сүүс динарий иэстээх табаарыбын булан ылан: «Иэскин олоччу төлүү оңүс!» – дии-дии, хабаржалана турбут. Онуоха табаарыбын кини иннигэр сөһүргэстээн турал: «Кыратык көһүтэ түс, барытын төнүннэриэбим», – диэн ааттаспыйт. Ол эрээри кинитэ ону истиэн да баңарбатах – ханан иәһин төлүөр диэри, табаарыбын хаайыыга уктарбыт. Атын чаңдардад итини көрөн улаханнык хомойбуттар уонна туюх буолбутун барытын тойонноругар кэпсээн биэрбитеттэр. Онуоха ыраахтаабы чаңарын хат ыңғыран ылан эппит: «Хара санаалаах кулут! Көрдөспүтүн иһин, мин эйиэхэ иэскин барытын бырастыы гыммытым. Мин эйигин аһыммытым курдук, эн эмиэ табаарысын аһыныахтаах этинг буолбат дуо?» Уордайбыт ыраахтаабы кинини, иәһин хаан төлүөр диэри, мунгнааччыларга туттарбыт. Онон эңиги бырааккытын ис сүрэххиттээн бырастыы гыммат буоллаххытына, Мин Халлааннаабы Аһам эһиэхэ эмиэ ситигирдик сыйынаннаңыаңа. «Халлаанңа баар Аһабыт» диэн үнүүтүгээр Айыы Тойон биһигини Таңараттан бырастыы гыннаарага ўөрэгтэр: «Биһиэхэ иэстээхтэри биһи да бырастыы гынарбыт курдук, Эн эмиэ биһиги иэспитин бырастыы гын».

МАТФЕЙ 6:2; 18:21-35

* Талант – 30-ча ке үрүн көмүскэ тэннээх саамай улахан харчы.



Самария амараҳ киһитин туһунан домох

Биир сокуоннүүт Иисуһу холоон көрөн: «Үөрэтээччи! Бараммат олохxo тиксэр туһугар, мин тугу гыныахтаахпыный?» – диэн ыйыппыта. «Сокуонңа туюх диэн суруллубутай?» – Иисус хардары ыйыппыта. Сокуоннүүт: «Айыы Тойон Таңараңын ис сүрэххиттэн, ис дууһаңыттан, туюх баар өйгүнэн-санааңынан, күүскүнэн-күдэххинэн барытынан таптаа уонна чугастааңыгын, бэйеңин таптырын курдук, таптаа», – диэн хоруйдаабыта. «Сөпкө эттиң, – диэбитэ Иисус. – Ситини тутуңан олордоххуна, бараммат олохxo тиксиэйинг». Ол эрээри анараангыта, кырдыгын танаарыныан баһаран: «Оттон чугастааңым диэн миэхэ кими?» – диэн ыйыппыта. Онно Иисус киниэхэ маннык домоју кэпсээбитэ:

Биири киһи Иерусалимтан Иерихонңа баран иһэн, түөкүттэргэ түбэспит. Түөкүттэр кини тангаһын-сабын устан ылбыттар уонна, үлтү кырбаан, бааһырдан сыйкырыр тыынын эрэ ордорон баран, куотан хаалбыттар. Ол суюунан биири аңабыыт баран иһэн, киһи сыйтарын көрбүт эрээри, ааһа турбут. Левит эмиэ ол сиргэ түбэхэ кэлбит эрээри, кыһаллыбатах. Арай биири самарянин, айаннаан иһэн, киһи суолга сыйтарын көрөн, аһыммыт; чуга-хаан кэлэн, бааһын арыгынан сууйбуут уонна, мас арытынан сотон баран, тангаһынан саба баайан биэрбит; ол кэннэ миинэн иһэр өсүөлүгэр олордон, ыалдыттар түһэр дыиэлэригэр аңалан ыарылаабыт. Сарсыныгар бараары туран, дыиэ хаһаайыныгар икки динарийы биэрбит уонна: «Кинини кытаатан көр-иһит; мантан ордугу тутуннаххына, төннөн иһэн төлүөбүм», – диэбит.

Бу домоју кэпсээн баран, Иисус сокуоннүүттән: «Түөкүттэргэ түбэспит киһиэхэ бу үс киһиттэн, эн санааңар, хайалара чугас буолуоҗай?» – диэн ыйыппыта. Сокуоннүүт: „Амараҳтык сыйыннастыт киһи“, – диэн хардарбыта. „Чэ, бар, эн эмиэ кини курдук буол“, – диэбитэ Христос киниэхэ.

ЛУКА 10:25-37



Иисус – үтүө Маныыһыт

Xристоны Абата Мин норуоппар халлааннааңы Маныыһыт буол диэн бу дойдуга ыыппыта. Маныыһыт барааннарын туңугар кыһалларын курдук, Иисус, аан дойдуну Быыһаачы, эмиэ Кинини ис сүрэхтэрриттэн ылыммыт, Кини кәриэстэрин тутуһан олорор дъонгы кыһаллар-мүһәллэр:

Дынг кырдыгы эниэхэ этэбин: бараан далағар аанынан киирбеккэ, атын сиринэн күрүөһүллээн киирэеччи – ол уоруяах уонна түөкүн, оттон аанынан киирэеччи – барааннар маныыһыттара. Маныыһыкка харабыл ааны аһан биэрэр, барааннар эмиэ кини санатын истэллэр; оччою кини барааннарын ааттарынан ыңыртаан таһырдья танаартыыр. Барааннарын танааран баран, инниләригэр киирэн бара турар, барааннар кини санатын билэн, батынан бараллар. Туора кини санатын атыныраан, батынайахтааңар буолуох, хата, куотуохтара. Дынг кырдыгы эниэхэ этэбин: Мин барааннар киирэр ааннарынабын. Мин иннибинэ кэлэ сылдыбыттар бары уоруяахтар уонна түөкүттэр этилэр, кинилэри барааннар истибэтэхтэрэ. Мин – ааммын: ким Миигинэн киирбит, ол быыһаныя, кириэ да, тахсия да, тахсан мэччирэнди да булуо. Уоруяах уора, өлөрө итиэннэ үрэйэ эрэ кэлэр, оттон Мин эниэхэ олою – толору олою – биэрэ кэлбитим.

Мин үтүө Маныыһыппын: үтүө маныыһыт барааннарын туңугар олоюн толук биэрэр. Наймылаһан үләләеччи – ол маныыһыт буолбатах, барааннар киниэннэрэ буолбатахтар, онон кини бөрө иһерин көрдөүнэ, барааннары быраңан атакха биллэрэр, оччою барааннары бөрө тутаттаан сиир, үрүө-тараа ыһыталыыр. Наймыласпый маныыһыт, наймылаһан үләлиир буолан, барааннарга кыһаммакка, куотан хаалар. Мин үтүө маныыһыппын: Мин Бэйэм барааннарын билэбин, кинилэр эмиэ Миигин биләллэр. Абам Миигин биләрин курдук, Мин эмиэ Абабын биләбин, итиэннэ олохпун барааннарым тустарыгар толук уурабын. Миэхэ атын барааннар эмиэ бааллар гынан баран, билигин бу тиэргэнгэ суюхтар, Мин олору эмиэ ажалыахтаахпын. Кинилэр Мин санабын истиэхтэрэ, оччою барыта биир үөр, биир Маныыһыт буолуо. Ол иһин Миигин Абам, олохпун кэлин хаттаан ылаары биэрэрим иһин, таптыыр. Мин олохпун ким да Миигиттэн былдяаан ылбат – Бэйэм биэрәбин. Мин олохпун биэрэр да, хаттаан ылар да былаастаахпын. Бу – Абам Миэхэ со-руйбут соруга.

ИОАНН 10:1-5, 7-18, 30



А҃ас-балыстылар Марфа уонна Мария

Мерусалимтан чугас сођус Вифания диэн ааттаах дэриэбинэ баара. Онно Марфа уонна Мария диэн а҃ас-балыстылар олорбуттара, кинилэр Лазарь диэн бырааттаахтара. Үүгээн Иисууhy олус таптыыр буоланнаар, Кинини өтөр-өтөр дъиэлэригэр ыалдыштата ынгыраллара.

Биирдэ Иисус кинилэргэ тиййэн кэлбитигэр Мария Айы Тойон аттыгар сиргэ олорон, Кини этэрин барытын болջойон истибитэ. Оттон Марфа буолла ѿна Иисууhy улаханнык үндүлүөн баџаран, остуул тэрийэ сылдьабыта. Ол иин кини Мария истэн олорорун сөбүлээбэkkэ, Иисуска кэлэн: «Тойонуом, мин собус-сођото ѿун түбүгүрэ сылдьабын дии, балтым миэхэ көмөлөстүн эрэ», – диэбитэ. Иисус киниэхэ эппитэ: «Марфа, Марфа! Олус да түбүгүрэн, кыһаллан-муһэллэн эрэжин. Дъингэр, биир эрэ суол наада эбээт; Мария саамай бастынгын талан ылла, ол киниттэн былдъаныя суюба».

ЛУКА 10:38-42



Өйө суюх баай түүнан домох



исус, дьону үөрэтэ олорон: «Харам буолартан сэрэнинг: киhi олою төхө элбэх баайданаыттан тутулуга суюх», – диэбитэ. Уонна маннык домою кэпсээбите:

Биир баай киhi бааһынатыгар бурдук өлгөмнүк үүммүт. «Хайях баажайыбыный? – дии санаабыт кини. – Бурдукпун харайар сирим суюх буолла. Хата бу курдук гыныам: бурдук уураг ампаардарбын көтүрэн, атын өссө улахан ампаардары туттарыам уонна туюх баар бурдукпун, баайбын онно мунньуом. Дъэ оччою бэйэбэр өр сыл баар бааам баайданын, онон сынньяан, ахаа-сиэ, ис, көрүлээ-нарылаа дэниэм буоллаа». Ол эрээри Тангара киниэхэ: «Өйө суюх! Бу түүн дуунааын ыла кэлиэхтэрэ, оччою бу мунньюбуутунг кимиэхэ тиксэрий?» – диэбит. Тангара туүнгэр байарын умнан, бэйэтгэг баай-дуол мунньюнааччыга итинник буолуођа.

Айыы Тойон өссө эппитэ: «Онон тугу аһыбыт-сиибит эбэтэр тугу иһбит дийн санаађа ылларыман, ол туүтттан дыксинимэн, тою дияэтххэ, ити барыта Тангараны билбэт дьон сүрүн кыһал-халара; энги эмиэ аһыыр-тангар кыһалхалааххытын Ађаҕыт билэр эбээт. Туюх-ханнык иннинэ энги Тангара Саарыстыбатыгар дылууңун, оччою ити барыта эниэхэ бэриллиэђэ. Куттаныма, бараан кыракый үөрэ! Ађаҕыт эниэхэ Саарыстыбатын биэриэн баажарар. Туюх баардааххытын атыылаан, тиийиммэттэргэ түнгэтин; хаалбат хаанаҕы, бараммат баайы уоруяах тиийбэт, үөн-көйүүр сиэбэт сиригэр – халлаангна – бэлэмнээн. Баайгыт-дуолгут ханна баар да, сүрэххит эмиэ онно буолуођа».

ЛУКА 12:15-21, 29-34





Баай киhi уонна Лазарь туhунан домох

W

исус маннык домођу кэпсээбитэ:

Биир баай киhi баара, кини көрүөхтэн кэрэ, күндү танагы таңнара, күн аайы баай-талым аһылыктаах малаһын тэрийэрэ. Бу баай олбуорун ааныгар этэ бутүннүү бар баас буолбут Лазарь диэн умнаһыт сыйтара. Кини баай киhi ос туолуттан түhэр килиэп бытархайыгар ымсыыра саныыра; ыттар кэлэн кини сикий баастарын салыыллара. Умнаһыт өлбүтүгэр ааннъяллар кинини Авраам күөнүгэр илдьибиттэр. Баай киhi өлбүтүн эмиэ харайбыгтар. Биирдэ баай аад иhигэр мунгана олорон, көрбүтэ: арай ыраах Авраам уонна кини күөнүгэр Лазарь олорор эбит. Баай туох баар күүhүн муннъунан үөгүлээбит: «Аҗaa, Авраам! Миигин аһын-харыныйй, Лазары манна миехэ ыыт; сөмүйэтин төбөтүн ууга илитэн аҗалан, тылбын сөрүүкэттин. Бу уот төлөнүгэр салатан олус да сору көрдүм». Онуоха Авраам эппит: «Тоойум! Өйдөө: эн сирдээби олоххор үтүөнү толору ылбытын, оттон Лазарь мунгу көрбүтэ; аны билигин кини дуюйяар, оттон эн мунгу көрөүн. Итиэннэ биhиги уонна эhиги икки ардыбытыгар үтүгэн түгээ баар, онон мантан эhиэхэ тийийэхтэрин баҗарааччылар кыайан барбаттар, анарааттан биhиэхэ эмиэ кыайан кэлбэйттэр». Онуоха баай эппит: «Оннуук буоллаbына, аҗaa, ааттаhabын: кинини аҗам дьиэтигэр ыыт, онно мин биэс бирааттаахпын, кинилэр эмиэ бу сор-мун дойдтуугар кэлбэйттэрин туhугар, Лазарь кинилэри сэрэттин». Авраам хоруйдаабыт: «Кинилэргэ Моисей уонна пророктар бааллар, олору иhиттиннэр». Онуоха баай эппит: «Суюх, аҗaa! Арай өлбүттэртэн ким эмэ кинилэргэ тийийэрэ буоллар, очоёо, өйдөнөн, аныыны онгороллорун тохтолтуо этилэр». Авраам эппит: «Моисейы уонна пророктары истибэт буоллахтарына, кинилэри, өлбүт киhi да тиллэн кэлэн, итээтиэ суюжя».

ЛУКА 16:19-31





Сүпүт бараан туһунан домох

Wисус бу орто дойдуга, Тангарттан тэйбит, Кинини умнубут дьону булан быылаары, кэлбитэ. Кини үтүө маныыыт курдук, үөрүттэн быстлан мунан барбыт барааннарын өрүү көрдүүр. Иисус биир домоюор маннык диэн эппитэ:

Энигиттэн ким эмэ сүүс барааннаабыттан биирин сүтэрдэ-бинэ, тоёус уон тоёуһун мэччитэ хаалларан баран, сүпүт бараанын, ханаан булуор диэри, көрдүү барыя суюба этэ дуо? Уонна буллаңына, онтун үөрэ-көтө санныгар сүгэн баран, дьиэтигэр кэлэн: «Үөрүүбүн үллэстинг, сүпүт барааммын буллум», – диэн доёотторун, ыалларын ыңгырыаца. Кыр-дышыгы эниэхэ этэбин: ол курдук эмиэ аныыны билинэргэ кынаммат, бэйэлэрин үтүө дьоммут дэнэр тоёус уон тоёус киһитээбэр аныыытын-харатын билинэн көнө суолга үктэ-нэрдии санаммыт аныылаах биир киһиттэн Халлаангна ордук үөрүөхтэрэ.

ЛУКА 15:3-7



Үстүгас уол туһунан домох

W

исус норуокка өссө биир маннык домою кэпсээбитэ:

Биир киhi икки уоллаах эбит. Биирдэ кыра уола ажатыгар: «Ажaa, ылыахтаах нэһилиэстибэбин миэхэ биэр», – диэбит. Ажалара баайын-дуолун уолаттарыгар үллэрэн биэрбит.


Ажайах хоноот, кыра уол барытын хомунан, ыраах дойдуга баран хаалбыт; кини онно содурдук олорон, үбүн бутүнүүтүн матайдаан кэбиспит. Үбэ бараммытын кэннэ, ол дойдуга улуу сут туран, уол улахан кынажаа ылларбыт. Онон баран биир олохтоох киниэхэ үлээ наймыласпыт, анараангыта уолу, сибииннъэлэрин маната, мэччирэн сиригэр ыыппыт. Уол саатар сибииннъэ сиир туораӡынан испин тоторуом дии санаабыт да, киниэхэ тугу да биэрбэтэхтэр. Кэмниэ-кэнэбээс өйдөнөн кэлэн уол: «Төһөлөөх хамначчыт ажам килиэбин, тотон, тобохтоон кэбинэ-кэбинэ, сииллэрэ буолуой, оттон мин манна хоргуйан өлөн эрэбин, – дии санаабыт. – Онон ажабар тийийэн „Ажaa, Тангараны да, эйигин да утары аныыны онгорбуппун, аны эн уолунг дэнэр кыацым суюх; миигин саатар хамначчытынан ыл“ диэн көрдөхүөм». Үонна туран ажатыгар барбыт. Ажата кини иһерин ыраахтан көрөн, аһынан, уолугар утары сүүрэн тийибит уонна мөөннүттэн куунан туран уураан ылбыт. «Ажaa, мин Тангара да, эн да иннигэр аныыны онгорбуппун, – диэбит уола. – Онон аны эн уолунг дэнэр кыацым суюх». Ажата кулуттарыгар эппит: «Бастын тангаы танааран, танғыннарын, тарбаҗар бинилэхтэ кэтэрдинг, атаҗын тангаын биэринг, итиэннэ уотуллубут тингэхэн ажалан өлөрүнг; билигин аһыахпыт, үөрүөхпүт-көтүөхпүт. Бу оюом өлөн баран тилиннэ, сүтэн баран көһүннэ».

Улахан уол ол кэмнэг сыйыыга сылдыбыт; арай дьиэтигэр чуга-хаан баран иһиттэйинэ, ырыа-тойук, үнгүү-битии бөөө ырааппыт. Уол дьиктиргээн, биир үлэхитин ыңыран ылан: «Бу тух буолла?» – диэн ыыппыт.

Үлэхитэ эппит: «Быраатын кэллэ, онон ажан, уола этэнгэ тыыннаах эргиллибититтэн үөрэн, эмис тингэхэн өлөртөрдө».

Улахан уол кыныыран, дьиэтигэр кириизн баҗарбатах. Ажата утary тахсан, кинини ынъыра сатаабыт. Уола эппит: «Бачча сыл мин эйиэхэ үлэлээн кэллим, биирдэ даҗаны эн тылгын кэспэтэбим; ол тухары саатар биир козел оюотун, доюотторгун кытта үөр-көт диэн, миэхэ биэрэринг бажалах этэ; оттон или сэлээччэх дъяхталларга үбүн бараабыт уолунг кэлбитигэр, уотуллубут тингэхэн өлөрбүккүн». «Тоойуом! Эн өрүү миигин кытта бииргэ сылдыаын, онон мин баайым барыта эйиэнэ буолар, – диэбит ажата. – Хата бу маннык хомойуох кэриэтэ, или эгий-бугуй сылдыбыт быраатын өлөн баран тиллибитигэр, сүтэн баран көстүбүтүгэр үөрүөххэ-көтүөххэ баар этэ».

ЛУКА 15:11-32



Аранг буолбут уон киhi

Иерусалимнаан иhэн, Иисус Самария Галилеялыын быысаар сиринэн ааспыта. Онно биир дэриэбинэжэ киирэн эрдэбүнэ аранг буолбут уон киhi аара көрсөн, тэйиччи туран: «Иисус Үөрэтээччи! Биһигини абыраа!» – диэн үөгүлэспиттэрэ. Иисус кинилэргэ: «Баран а҃абыыттарга көрдөрүнүн», – диэбитетэ. Олор аара баaran иhэн, иэдээннээх ыарыыларыттан үтүөрэн хаалбыттара.

Үтүөрбүт уон киhiиттэн биир эрэ киhi төннөн кэлэн, Иисус иннигэр тобуктаан туран, куолаһын мунгунан Тангараны айхаллы-айхаллы, Киниэхэ маҳтаммыта. Бу Самария киhiитэ этэ, атыттар бары иудейдар этилэр.

Иисус: «Барыта уон киhi үтүөрбүтэ буолбатах дуо? – диэбитетэ. – Оччоjo тоjуha ханнаный? Бу омук киhiиттэн ураты тоjо хайлала да Тангараjа маҳтана төннүбэтэ?» Онтон Самария киhiитигэр эппитэ: «Чэ, туран бар, итэбэлинг эйигин быыхаата».

ЛУКА 17:11-19



Фарисей уонна түхээн хомуйгаачы тухунан домох

Тишиги үксүгэр бэйэббитин олус чиэхинэй, көнө, кыра да аныыта-харата суюх килбэгир ыраас курдук сананабыт. Бэйэлэрин үчүгэйбит диэн бүк эрэнэн атыттары сэниир-түхэрэр дьонгно анаан Иисус фарисей уонна түхээн хомуйгаачы тухунан домоюу кэпсээбите.

Икки киhi храмнга үнэ киирбит. Биирэ дьонгно-сэргэбээ киэнгник ытыктанар, олус тангаралыт, сокуоннга этиллэри барытын ымпыгар-чымпыгар тийэ тутухар фарисей, иккинэ Рим сэрииниттэрийн туналарыгар боростуой дьону ыгар-түүрээр түхээн хомуйгаачы эбит. Фарисей Тангараа бу курдук үнгпүт: «Айыы Тангара! Мин атын дьон – талабырдыттар, албыннаар, көссүүлэхээччилэр эбэтэр или түхээн хомуйгаачы – курдук буолбатаыым ишин, Эйиэхэ маҳтанабын. Мин нэдиэлэбээ иккитэ астан туттунабын, дохуотум уон гыммыт биирин Эйиэхэ биэрэбин».

Оттон түхээн хомуйгаачы ыраах туран, халлаан диэки өрө көрүөн да толлон, түөхүн кырбана-кырбана: «Оо, Айыы Тангара, миигин, аныылаацы абыраа!» – дии турбут.

Эхиэхэ этэбин: бастакы киһитээбэр бу иккис киhi ордук бырастыы гыныллан дыиэтигэр төннүүбүт. Ким бэйэтин үрдэтийнэр – намтыаа, ким бэйэтин намтатынаар – үрдүүбээ.

ЛУКА 18:10-14



Иисус оðолору алгыыр

Тиирдэ Иисус үөрэнээччилэрэ Киниттэн: «Халлааннааы Саарыстыбаңа ким саамай улаханый?» – диэн ыйыппыттара. Онуоха Иисус кыра оðону ынгыран ылан, кинилэр ортолоругар туурорбута уонна: «Эñиги уларыйан оðо курдук буолбатаххытына, Халлааннааы Саарыстыбаңа кирииэххит суюңа, – диэбитэ. – Онон, ким ыратыйан бу оðо курдук буолбут, ол Халлааннааы Саарыстыбаңа барыларыттан улаханнара буолуоңа. Ким биир маннык оðону Мин ааппар ылынар, ол Миигин ылынар».

Илиитин ууран турган үнтүн диэн, Киниэхэ оðолору аðалбыттарын үөрэнээччилэрэ бопсо сатаабыттара. Онуоха Иисус кинилэргэ эппитэ: «Оðолор Миэхэ кэлэллэрин мэñэйдээмэн – Халлааннааы Саарыстыбаңа манныктар киирэллэр эбээт». Итиэннэ оðолору алðаан баран, атын сиргэ барбыта.

МАТФЕЙ 18:1-5; 19:13-15




Хараңа суюңу көрөр оноруу

W

исус Иерихон диэн улахан куоракка кэлбитэ. Кинини, өрүүтүн буоларыны, бэрт элбэх киңи батыңа сыйльдьара. Онно куорат аанын аттыгар суюл кытызытыгар хараңа суюх киңи умналалы олорбута. Умнаңыт аата Вартимей диэн этэ. Аттынан Иисус ааһан иһәрин истэн, Вартимей, Кини дыктини онгорорун элбэхтик истибит буолан: «Иисус, Давид Уола! Миигин абыраа!» – диэн үөгүлээбитэ. Үгүстэр хараңа суюңу саба сангара сатаабыттара да, кини: «Давид Уола! Миигин абыраа», – диэн өссө күүскэ үөгүлээбитэ.

Иисус тохтоон, Вартимей ынгыртарбыта. Хас да киңи хараңа суюхха тиййэн: «Куттаным, тур, эйигин ынгырар», – диэбиттэрэ. Умнаңыт туран, сонун устан быраңаат, Иисуска чуганаан кэлбитэ. «Мин эйиэх тугу онгуруохпун баңараңынай?» – Иисус киниттэн ыйылпыта. «Үөрэтээччи, харахпынан көрөр буолуохпун баңарабын», – дии түспүтэ Вартимей. «Чэ, бар, итэ ёэлинг эйигин быыһаата», – диэбитэ Иисус. Сонно Вартимей хараңынан көрөр буолан хаалбыта уонна, Тангараны айхаллы-айхаллы, Иисуңу батыңан барбыта.

МАРК 10:46-52; ЛУКА 18:43



Иисус Лазары тилиннэрээр

М


ерусалим чугаңыгар, Вифанияџа, Лазарь уонна кини эдьийдэрэ Марфалаах Мария олорбуттара. Кинилэр Иисус дођотторо этилэр. Биирдэ Иисус үөрэнээччилэри кытта кинитэ-сүөхүтэ суюх бүөм сиргэ сырыйттаына, Лазарь эдьийдэрэ Киниэхэ «Биңиги бырааппыт, Эн таптыыр дођорун», ыалдъян хаалла» диэн илдьит ыыппыттара. Иисус илдьити тутан бааран: «Ити өлөр ыарыы буолбатах, Тангараны албан аатырдар ыарыы, – диэбитэ. – Итинэн Тангара Уола албан аатырыахтаах». Кини үөрэнээччилэри кытта сылдъяар сиригэр өссө икки күн буолбута, онтон Лазарь өлбүтүн билэн бааран, Вифанияџа барбыта.

Бырааттарын аһытын үллэстэ, Марфалаах Марияџа элбэх иудей кэлэн олороро. Иисуhy көрөн, Марфа: «Тойонуом, Эн манна эбитин буоллар, быраатым өлүө суюжатэ; ол эрээри, Эн тугу да көрдөстөргүн, Тангара Эйиэх биэрэрин мин билэбин», – диэбитэ. «Быраатын тиллиэбэ», – диэн хардарбыта Иисус. Итиэннэ Кини эппитэ: «Мин өлүүттэн Тилиннэрээччи уонна Олою Биэрээччи буолабын: Миигин итэбэйэр кини өлөн да бааран, тиллиэбэ. Билигин баар дьон, Миигин итэбэйэр буоллахтарына, өлүөхтэрэ суюжатэ. Бу эппиппин итэбэйэбин дуо?» Марфа эппитэ: «Итэбэйэбин, Тойонуом! Эн aan дойдуга кэлэн инэр Христос – Тангара Уола буоларгын мин итэбэйэбин».

Ити кэннэ бааран балтын Марияны ынгыран ажалбыта. Мария уонна кинини кытта кэлсибит иудейдар ытаяналларын көрөн, Иисус ис дууhatыттан күтурђанга ылларан: «Ханна кистээтигит?» – диэн ыыппытта. «Тойоммуот, барыахха, көрдөрүөхпүт», – диэбитеттэрэ. Иисус хайа хаспаџар, Лазарь хараллан сыйтар сиригэр, кэлэн, хаспах aan тааһын халбарыттарбыта. Марфа Киниэхэ бырааттара хараллыбыта хайыы-үйэ төрдүс хонугар барбытын санаппыта. «Итэбэйдэххиинэ, Тангара килбиинин көрүөн диэн эйиэхэ эппэтэбим дуо?» – диэбитэ Иисус. Тааһы халбарыппыттарыгар Кини халлаан дизеки көрөн туран: «Аңаа! Миигин истибитинг иниин, Эйиэхэ махтанабын, – диэбитэ. – Өрүү истэргин билэбин эрээри, Миигин Эн ыыппыккын итэбэйэллэрин туһугар, маны бу туар дьонгэ анаан эттим». Инньэ диэн бааран, доржоонноох куолаһынан: «Лазарь, таңыс!» – диэн ынгырыбыта. Онуоха хаспах инийттэн илии-тэ-атаџа өлүннүүк тангаһынан сууламмыт кини тахсан кэлбите.

Бу дъиктини көрөн, Иисуhy элбэх иудей итэбэйбитэ. Оттон фарисейдар уонна Тангара үрдүкү үлэхиттэрэ бу кэмтэн ыла Кинини өлөрөргө санаммыттара.

ИОАНН 11:1-50




Закхей итэбэйийнитэ

Иисус Өлбүт муора аттыгар баар Иерихон куоракка өссө төгүл кэлбитэ. Манна биир Закхей дин ааттаах баай кихи, түхээн хомуяаччылар тойонноро, Кинини көрүөн туох да олус бађарбыта эрээри, дьонгно үтүргүттэрэн, уонна унгуођунан кыра буолан, кыайан көрбөккө хаалбыта. Ол эрээри, хайаан да көрөн баран тэйээри, сүүрүүнэн илин түхэн, Иисус ааһыахтаах суолун кытызытыгар үүнэн турар смоковница үрдүгэр ыттыбыта. Иисус бу сиргэ тиййэн кэлэн баран, өрө көрөөт: «Закхей! Түнэ ођус, бүгүн Мин эн дьиэбээр сылдыыхтаахпын», – диэбитэ. Закхей үөрэ-көтө түхэн, Иисуhy дьиэтигэр киллэрэн, күндүлээбитэ-маанылаабыта.

Бары ону көрөн, хайдах Кини ити аныылаах кихи дьиэтигэр киирсэрий дин, сөбүлээбэkkэ суугунаha түспүттэрэ. Оттон Закхей буоллађына Айыы Тойонгно: «Баайым анаарын умнаһыттарга биэриэм, итиэннэ кими эмэ атађастаабыттаах буоллахпына, киниэх түөрт оччону төлүөм», – диэбитэ. Иисус эппитэ: «Бүгүн Закхей дьиэтигэр быыhабыл тосхойдо, кини эмиэ Авраам уола эбээт. Кихи Уола өлбүтү-сүппүтү булан быыhаары кэлбитэ».

ЛУКА 19:1-10



Ким улахан иэстээбэ ёырастыы гыныллыбыт, ол күүскэ таптыыр

Биир Симон диэн ааттаах фарисей Иисуһу эбиеккэ ынгырбыта. Иисус сөбүлэхэн, фарисей дьиэтигэр тиййэн кэлбитэ.


Арай аныы олордохторуна ол куоракка баар аныылаах-хараалаах дъахтар Иисус фарисей дьиэтигэр баарын билэн, үчүгэй сыйтаах арыы, мира, кутулла сылдьар алебастр иහиттээх киирэн кэлбитэ. Итиэннэ Айыы Тойон кэннигэр турган, ытыы-ытыы, Кини атаҕын хараҕын уутунан сууйбута уонна баттаҕынан сотон баран, ууруу-ууруу, миранан абаабыта.

Ону көрөн, Иисуһу ынгырбыт фарисей: «Кини чахчы пророк эбитет буоллар, хайа сүрдээх-кэптээх дъахтар Кинини таарыйарын билиэ этэ. Бу аныыга хам ылларбыт дъахтар буолбаат?» – дии санаабыта. Ол эрээри, Иисус киниэхэ хайыһан: «Симон, Мин эйиэхэ этэрдээхпин», – диэбитет. Анараангыта: «Этийй, Үөрэттээччи», – дии түспүтэ. Иисус эппитэ: «Биир баайга икки кини иэскэ киирбittэр: биирдэрэ биэс сүүс динарий, атына биэс уон динарий иэстээх эбитет. Ол эрэн хайалара да тугунан да төлүүр кыахтара суюнун иһин, тойонноро иккиэннэрин иһин ёырастыы гыммыт. Эн санааҕар бу икки кинигиттэн хайалара кинини ордук күүскэ таптыаҕай?» Симон: «Ордук улахан иэстээбэ дии саныбын», – диэн хардарбыта.

«Сөпкө дъүүллээтин, – диэбитет Иисус, онтон дъахтара диэки эргиллэн баран, Симонға эппитэ: – Бу дъахтары көрөбүн дуо? Мин эн дьиэбэр кэлбиппэр эн Миэхэ атахпын суунарбар уу биэрбэтэйн, оттон кини хараҕын уутунан атахпын суүйда уонна баттаҕынан сотто; эн Миигин уураабатаҕын, оттон кини кирииэхпittэн атахпын ууруур; эн Мин төбөбүн арыынан соппотоҕун, оттон кини буоллаҕына атахпын миранан абаата. Ол иһин эйиэхэ этэбин: кини күүскэ таптаабытын иһин, элбэх аныыта ёырастыы буолар; оттон ким кыра иэстээбэ ёырастыы гыныллыбыт – ол қыратык таптыыр».

Оттон дъахтарга Иисус: «Аныынг-харан ёырастыы буолар», – диэбитет. Ону истэн олорооччуулар: «Аныыны ёырастыы гынаар Кини бу кимий?» – дии санаабыттара. Иисус буоллаҕына дъахтарга эппитэ: «Итэбэлинг эйигин быыһаата; эйэнни кытта бар».

ЛУКА 7:37-50



Айыы Тойон Иерусалимга кириитэ



Ерусалимнаан иһэн, Иисус үөрэнээччилэрин кытта Елеон хайатын тэллэбээр турар Виффагия ёа тиййэн кэлбиттэрэ. Онно Кини икки үөрэнээччигээр эппитэ: «Ити иннигитигэр көстөр дэриэбинэбэ баран кэлин; сана киирэн иһэнгнит, өсүөл баайыллан турарын көрүөххүт, аттыгар оёжто, эдэр өсүөл, турара буолуо; олору сүөрэн Мизэх аёалынг. Ким эмэ туюх эмэ дийэт-бүнэ, Тойоммут наадыйар диэринг, оччою биэрэн ыбытыахтара».


Үөрэнээччилэрэ тыны өсүөлү оёжтон кытта бииргэ илдье кэлэн, системигээр тангастарын уурбуттара, Иисус тангас үрдүгэр олорбута. Кини Иерусалимга чугаанаан истэбнэ, үтүмэн үгүс кини Киниэх утари тахсыбыта; кинилэр Иисус баарар суолугар тангастарын уонна пальма лабааларын тэлгии-тэлгии: «Осанна Давид Уолугар!* Айыы Тойон аатыгар Кэлэн Ихээччи алгыстаах! Осанна үөхээ халлаангна!» – дийэн ханыытаанлала. Онон олох өрдөөбүтэ Захария пророк «Этин Сион кыынгыгар**: Эн Йраах-тааьынг мииниллэ илик эдэр өсүөлү, көлүүргэ сылдъар тыны өсүөл оёжтон, миинэн эйиэхэ кэлиэбэ» дийэн эппитэ туолбуuta.

Иисус Иерусалимга киирбитетгэр куорат бүттүүнэ сүхүөбэр турбута, бука бары: «Бу Кимиий?» – дэхэллэрэ. Онуоха Кинини айхаллааччылар: «Бу Иисус, Галилея Назаретыттан төрүттээх Пророк», – дийэн хардараллала. Үгүстэр Кини Лазары тилиннэрбитин, элбэх дъиктини онгорбутун кэрэнилийиллэрэ. Онон фарисейдар бэйэлэрин ыккардыларыгар: «Көрбөккүт дуо? Хайыыр да кыахпыт suoх буолла. Дойду бүттүүнэ Кинини батыста», – дэхиспиттэрэ. Итиэннэ Иисууhi или Эйигин уруйдуур-айхаллыыр үөрэнээччилэргин буой дийэн модьуйбуттара. Онуоха Иисус фарисейдарга: «Кырдыгы эниэхэ этэбин, кинилэр уурайдахтарына, таастар ханыытаанахтара», – дийэн хардарбыта.

МАТФЕЙ 21:1-11; ЛУКА 19:37-40; ИОАНН 12:12-19

* Олаата «Биһигини быыһаа, Давид Уола!» дийэн. Израильга ыраахтаа-былары маннык эбэрдээлии көрсөллөрө.

** Сион кыынга дийэн Иерусалимы уонна кини олохтоохторун ааттыыллара.



Иисус Иерусалимы аһынан ытысыр


Иисус Иерусалимы – кини хас биирдии тааһа муударай өй-дөөхтөр, пророктар, араас сэрии, эрэй-кыһалџа, Тангараџа истиң үнгүү, Киниэхэ эрэл туһунан кэрэнилиэн сөптөөбүн үрдүнээн күүтүүлээх Өрүүгүйээччин ылымматах куораты – аһынан, кутурђантага ылларан, эппитэ:

Оо, пророктары өлөртүүр, эйиэхэ ыытыллыбыттары тааһынан тамныыр Иерусалим, Иерусалим! Хас төгүл Мин эн оюноргун, көтөр оюнорун кынатын анныгар мунньярыны, мунньюохпун баџарбылпыный, оттон эн ону баџарбатаңын. Дъэ ол иһин дьиэбүт иччитэх хаалларыллар. Эхиэхэ этебин: Айыы Тойон аатынан Кэлээччи алгыстаах дии иликкитинэ, эһиги Миигин көрүөххүт суюңа.

Дъэ онтон кэмэ кэлбитигэр Иисус Иерусалимна чугаһаан баран, куораты көрөн аһынан, ытаабыта:

Эйигин эйэбү туюх тиэрдэрин саатар бүгүн билбитинг эбитетэ буоллар нийи! Ол эрээри билигин бу барыта эйигиттэн кистэммит. Өстөөхтөрүнг эйигин тула бөөргөтүнүү туттан, эргиччи ыган иилии эргийэр қүннэрэ тирээн кэлиэ турдаша. Эйигин оюноргунуун үрэйэн-сарайан баран, имири эхиэхтэрэ, тааска тааһы хаалларыахтара суюңа. Ол барыта – Кэлиэхтээх эйиэхэ кэлэ сылдыбытын билбэтэбин иһин буолуу.

ЛУКА 13:34-35; 19:41-44



«Үнгүрүллүбыт элбэх – талыллүбыт аյйах»

Тийрдэ Иисус фарисей дьиэтигэр аһылыкка үнгүрүллан кэлбитэ. Үалдьыт элбэжин көрөн, Иисус дьиэлээх киниэхэ эппитэ: «Эбиэт дуу, киэнээнгэ аһылык дуу тэрийдэххинэ – до-ботторгун, убайдаргын-бырааттаргын, аймахтаргын, баай ыалларгын да үнгүртаабат буол, үнгүрдааххына, кинилэр эмиэ эйигин үнгүран ылан төттөрү маанылыахтара. Ол оннугар, малааын тэрийдэххинэ, дъаданылары, бодонгнору, доюолонгнору, хараа суохтары үнгүртыр буол; кинилэр эйиэхэ кыайан төлөөбөттөр, онон эн соччонон алгыска тиксиэн: төлөбүрүн кэлин, кырдык-таахтар тиллэллэрин саџана, ылыан».

Итини истэн баран, онно баар дьонтон биир кини Киниэхэ: «Тангара Саарыстыбатын малааыныгар сылдьар кини, оо, төхө эрэ дьольлоох!» – диэбитэ. Онуоха Иисус маннык домоҕу кэпсээбитэ:

Арай биир кини улахан малааын тэрийэн, элбэх ыалдьыты үнгүрбыт. Аһылык кэмэ буолбутугар кини үнгүрбыт дьонугар кулутун ыытан: «Кэлинг, барыта хайыы-үйэ бэлэм», – диэн илдьиттээбит. Арай бары киксибит курдук, араастаан сыл-таҗыран малааынгэ кэлбэтэхтэр. Бастакы кини: «Мин сир атыыластым, ол сирбин баран көрүөхтээхпин, онон миигин бука диэн баалаабаккар көрдөхөбүн», – диэбит. Иккис кини эмиэ: «Мин уон көлүүр оҕүүн атыыластым, онтуларбын баран холоон көрүөм, миигин бука диэн баалаабаккар көр-дөхөбүн», – диэбит. Онтон үүгэс кини: «Мин ыал буоллум, онон хайдах да баар кыаҕым суох», – диэн илдьиттээбит. Кулут төннөн кэлэн, барытын тойонугар кэпсээн биэрбит. Онуоха тойоно уордайан, киниэхэ эппит: «Куорат уулусса-ларын кэрийэ сылдьан, дъаданылары, бодонгнору, доюолонг-нору уонна хараа суохтары булан ажалтаа». Сотору кулута тиийэн кэлэн: «Тойонуом! Соруйбуккун барытын толордум гынан баран, өссө да миэстэ баар», – диэбит. Онуоха тойоно эппит: «Суол устун баран, күрүөлэри кэрийэ сылдьан, кими көрсүбүккүн барытын, дьиэм туоларын курдук, тылгар кил-лэртээн, манна илдьэ кэл. Эхиэхэ этэбин: ити үнгүрүллүбыт дьонтон ким даҕаны мин малааыным аһыттан амсайыа суоға. Үнгүрүллүбыт элбэх – талыллүбыт аյйах».

ЛУКА 14:12-24; МАТФЕЙ 22:14



«Кесарь киэнин – кесарьга, Тангара киэнин – Тангараңа»

Т

ылыттан ингиннэрэн буруйдаарылар, сокуоннүттар уонна фарисейдар буоланнар Иисуһу мөккүөрдэригэр кытыннара сатаабыттара. Онон биирдэ Киниәхэ бэйэлэрин үөрэнээччилэрин ыытан манык ыйыттарбыттара: «Үөрэтээччи! Эн кырдыктааххын, дын чахчы Тангара суолугар үөрэтэргин биһиги билэбит. Эн кими да сирэйинэн көрбөккүн, кимиэхэ да бэрт буола сатаабакын. Онон биһиәхэ этиэн буоларай: Эн тух дии саныыгыный, кесарьга* түһээни төлүүр сөп дуу, төлөөбөт сөп дуу?»

Фарисейдар оҕуруктаах ыйытыгы биэрбиттэрэ. Иисус кесарьга түһээни төлүүр сөптөөх диэбитэ эбитэ буоллар, Кинини Израильы тангнарда, Рим былааһын өйөөтө диэн буруйдуохтаах этилэр. Оттон түһээни төлөнүллүү суюхтаах диэбитэ буоллар, Рим былааһын утары барда диэхтээхтэрэ.

Иисус кинилэр уодааһыннарын курдат көрөн эппитэ: «Миигин тоҕо үтэн-аннъян көрөбүт, сирэй көрбөхтөр? Түһээни төлүүр манныаккытын Миэхэ көрдөрүн». Киниәхэ динарий аһалан биэрбиттэрэ. Иисус: «Бу ким мөссүөнэй, ким аатай?» – диэн ыйыппыта. Фарисейдар: «Кесарь киэнэ», – диэн хардарбыттара. Онуоха Айыы Тойон кинилэрғэ: «Оннук буоллаңына, кесарь киэнин кесарьга, Тангара киэнин Тангараңа биэринг», – диэбитэ. Кинилэр маны истэ сөөһөн, Иисуһу хаалларан, баран хаалбыттара.

ОНТОН Иисус норуокка уонна үөрэнээччилэригэр эппитэ: «Моисей олбоҕор сокуоннүттар, фарисейдар олорбуттар. Кинилэр эниәхэ тугу тутуһун диэн соруялларын барытын тутуһан, толорон иһинг, ол эрээри кинилэр тугу гыналларын батыһыман. Кинилэр үөрэтэллэр эрээри, үөрэппиттэрин толорботтор: бииртэн-биир ыараҳан, сүгэргэ табығаһа суюх сүгэһири баайан, дыон санныгар сүктэрэллэр, бэйэлэрэ буоллаңына ону тарбахтарын төбөтүнэн да таарыйан көрбөттөр. Итиэннэ тугу гыналларын барытын, дыон көрөрүн туһугар, онгороллор».

МАТФЕЙ 22:15-22; 23:1-5

* Кесарь – Рим императора.





«Саамай суолталаах бастынг кэриэс»

15 иир сокуоннүүт кэлэн, Иисустан: «Үөрэтээччи! Сокуон кэриэстэриттэн хайалара саамай суолталаа ѿй?» – диэн ыыйппыта. Иисус киниэхэ эппитэ: «Айы Тойон Тангараҕын туох баар ис сүрэххиттэн, ис дууһаҕыттан, туох баар өйгүнэн-санааҕынан барытынан таптаа». Бу баар кэриэстэртэн саамай бастакылара уонна суолталаахтара. Иккис эмиэ итиниэхэ холоонноох: «Чугастааҕыгын, бэйэҕин таптырын курдук, таптаа». Сокуон уонна пророктар бары бу икки кэриэскэ тирэҕирэллэр.

МАТФЕЙ 22:36-40



Дъаданы огдообо иккийэх манныата

Храмнга үөрэтэ турал, Иисус биирдэ маннык диэбитэ: «Норуокка айхаллатааларын, синагогаца инники миэстээ, малааһынгна бастын олбохго олороллорун сөбүлүүр сокуоннүттартан энги сэрэнэр буолунг. Кинилэр, огдооболор дьиэлэрин хорон сиэччилэр, дьон көрөрүгэр өр үнгээччилэр, ыартан ыардык буруйданыхтара».

Ол кэнниттэн Иисус храм туһатыгар харчы угар иһити утары олорон, кэлбит дьон харчыны хайдах сиэртибэлииллэрин көрүтэ. Үгүс баайдар бэрт элбээги укпуттара. Онтон биир огдообо дъахтар тийийэн кэлэн, иһиккэ икки лептаны (бытархай манныаты) кылышырын түһэрбитэ.

Иисус үөрэнээччилэрин ынтыран ылан, эппитэ: «Кырдыгы эниэхэ этэбин: ити дъаданы огдообо дъахтар харчы угар иһиккэ барыларынааџар элбээги сиэртибэлээтэ. Бары ордук харчыла-рыттан биэрбиттэрэ, оттон кини буоллааҕына баардааҕын барытын – аһыр харчытын – олоччу укта».

MAPK 12:38-44



Иисус кэнэхэски кэми кэпсиир

K

ҮҮТҮҮЛЭЭХ Мессия иккинчин кэлиэхтээбин, оччою бүтүн аан дойду үрдүнэн Тангара Саарыстыбата туругуроухтаа ёын туһунан Библия ёа элбэхтик этиллэр. Мессия кэрэмэн килбиэн-нээхтик, улуу быынылаахтык тиййэн кэлиэбэ, ол гынан баан бу дойду хара дъайа Киниэхэ суолу утарылааныта суюх туран биэриэ суюба. Онон, хара дъай бүтэхниктээхтик кыайтара илигинэ, элбэх алдьархай аангынаахтаах. Ол туһунан Иисус үөрэнээччилэригэр хаста да этэн тураг:

Кимиэхэ да албыннаппат курдук, сэрэхтээх буолунг. Элбэх киhi Мин ааппынан ааттанан кэлэн, «мин Христоспүн» дэнэн үгүс дьону албынга үктэтиэбэ. Чугаынан да, ырааынан да сэрии турбут сурааын истиэххит, ол эрээри онтон куттанаайа ўыт; ити барыта буолуохтаах эрээри, өссө да бүтэр үүнк буолбатах. Норуот норуоту, саарыстыба саарыстыбаны утары туроуба; сут, өлүүлээх сутул сафаланыгаа, онон-манан сир хамсаанына буолуталыгаа. Бу барыта – төрүүр талыы кирийтэ эрэ. Ол сафана энгигини ту-тан ылан сордуохтара-мунгуохтара, өлөртүөхтэрэ; Мин туспут-тан энгигини бары норуоттар абаахи көрүөхтэрэ. Оччою үгүстэр итээллэрин сүтэриэхтэрэ, бэйэ-бэйэллэрин тангнарсыаахтара, абаахи көрсүөхтэрэ. Элбэх сымыйа пророктар үөдүйэн үгүс дьон өйүн-санаатын сүүйүөхтэрэ. Суута-сокуона суюх быыныланыы элбээн, үгүстэр тапталлара сойуоуба. Оттон ким тиһэбэр тиййэ тулууйбут – ол быынаныгаа. Бары норуоттар истэллэрин туу-гар, Саарыстыба Евангелиета аан дойдуга барытыг гар инигин-нэриллиэбэ; дъэ оччою бүтэр үүнк тиййэн кэлиэбэ.

Сымыйа христостар, сымыйа пророктар көстөннөр, төһө кыал-ларынан талыллыбыт дьону кытта албынга үктэтээриллэр, улуу бэлиэллэри, дыктиллэри көрдөрүөхтэрэ. Онтон, ол кэм кутурбана аанаатын кытта, эмискэ күн хараара өлүөбэ, ый сырдыгын биэрбэт буолуоуба, халлаантан сулустар сууллуохтара, халлаан күүстэрэ айтыраахтара. Дъэ оччою халлаангна Кини Уолун бэлиэтэ көстүөбэ; Кини Уола сүдү күүстэнэн, албан аатыран былыттарга үйдaran иһэрин көрөн, сир норуоттара бары мунгур үүнкка киирэн, ытанаахтара. Сир-халлаан суола суюх симэлийийэбэ, оттон Мин тылым симэлийийэ суюба. Ити барыта хаан буоларын, күнүн да, чааын да, ким да билбэт, ону халлаангна баар ааннъяллар дааны билбэттэр, арай Адам эрэ билэр. Онон сэргэх сылдыынг: Айыы Тойонгут хаан кэ-лэрийн энгиги билбэkkит.

МАТФЕЙ 24:3-14, 29-36, 42





Уон кыыс туһунан домох



иһәх кәм туһунан кэпсээн баран, Иисус биһиги өрүү сэргэх сылдьан Киһи Уолун көрсөргө бэлэм буолуухтаахпытын домоџунан быһаарбыта. Христос эмискэ кэлэр Тангара Саарыстыбатын кийиит кыыс дүүгэлэрэ үгэс быһыытынан умайа сылдъар ыһырынныктаах көрсөр күтүөтгэригэр холообута.

Ол саџана Тангара Саарыстыбата ыһырынныктарын туп-путунан күтүөттүү кэлиэхтээх киһини көрсө тахсыбыт уон кыыска холоонноо буолуоңа. Кинилэртэн биэһэ муударай өйдөөх, биэһэ толкуяа суюх эбитет. Толкуяа суюхтара, ыһырынныктарын илдээ тахсан баран, арыыларын ылбатахтар. Муударай кыргыттар буоллахтарына ыһырынныктарын кытта иһиккэ арыыларын эмиэ ылбыттар. Күтүөт киһи өр күүттэрбитигэр кыргыттар бары улам нухарыйан утуйан хаалбыттар.

ОНТОН АРАЙ ТҮҮН ҮӨХҮН СА҃НАА: «КҮТҮӨТ ИНЭР! КИНИЭХЭ УТАРЫ ТАХСЫНГ», – ДИЭН ХАҢЫ САТАРААБЫТ. КЫРГЫТТАР БАРЫ УҮНКУТАН, ЫҲЫРЫННЫКТАРЫН УОТУН КҮӨДҮҮППҮТТЭР. АРЫЫТА СУОХ КЫРГЫТТАР МУУДАРАЙ КЫРГЫТТАРГА: «БИНИГИ УОППУТ УМУЛЛАН ЭРЭР, АРЫЫГЫТЫТТАН БЭРСИНГ», – ДИЭБИТТЕР. «АРЫЫБЫТ БАРЫБЫТЫГАР ТИИЙИС СУОҢА, – ДИЭН ХАРДАРБЫТТАР МУУДАРАЙ КЫРГЫТТАР. – ОНОН АТЫЫЛЫЫР ДЬОНГНГО БАРАН, АТЫЫЛАСПЫККЫТ ОРДУК БУОЛУО». КЫРГЫТТАР АРЫЫ АТЫЫЛАҢА БАРБЫТТАРЫН КЭННЭ, КҮТҮӨТ ТИИЙЭН КЭЛБИТ, ОНОН БЭЛЭМ ТУРААЧЧЫЛАР КИНИНИ КЫТТА УРУУ МАЛААҢЫНГАР КИИРСИБИТТЕР; КЭННИЛЭРИТТЭН ААНЫ ХАТААН КЭБИСПИТТЭР.

ОНТОН БИЛИ АРЫЫ АТЫЫЛАҢА БАРБЫТ КЫРГЫТТАР ТИИЙЭН КЭЛЭН: «ТОЙОММУОТ! ТОЙОММУОТ! БИНИЭХЭ АС», – ДИЭН КӨРДӨСПҮТТЭР. КҮТҮӨТ БУОЛЛАҢЫНА КИНИЛЭРГЭ: «КЫРДЫГЫ ЭНИЭХЭ ЭТЭБИН: МИН ЭНИГИНИ БИЛБЭППИН», – ДИЭН ХАРДАРБЫТ.

ОНОН ӨРҮҮ СЭРГЭХ СЫЛДЫЫНГ: ЭНИГИ КИҲИ УОЛА ТӨННӨН КЭЛЭР КҮНҮН Да, чааһын да билбэккит.

МАТФЕЙ 25:1-13



Христос – виноград умнаһа

Иисус үөрэнээччилэригэр эппитэ:

Мин дынгнээх виноград умнаһынабын, оттон Аðам – виноград үүннэрээччи. Мин ас биэрбэт хас биирдии лабаабын Кини бынан ылан быраðар, оттон ас биэрэр хас биирдии лабаабын, өссө элбэх аһы биэрдин дийн, ыраастыыр. Мин эниэхэ эппит тылбын ылынан, эниги хайыы-үйэ ырааһырдыгыт. Эниги Миэхэ буолунг, Мин эмиэ эниэхэ буолуом. Лабаа умнаasca буолбатаðына, бэйэтэ астамматын курдук, эниги Миэхэ буолбатааххытына, эмиэ кураанаах буолуоххут. Мин умнааспын, оттон эниги лабааларгыт. Миэхэ баар киñи, Мин эмиэ киниэхэ буоллахгына, элбэх аһы биэрэр. Эниги Миигинэ суюх тугу да гынар кыаххыт суюх. Ким Миэхэ буолбатах – лабаа курдук, киэр быраðыллан куура хатыа; оннуу лабааны хомуйан ылан, уокка быраðаллар. Оттон Миэхэ буоллаххытына, Мин этэр тылбын сүрэххитигэр ингэриннэххитинэ, эниги тугу баðарааргытын көрдөхүн – ол барьта эниэхэ бэриллиэбэ. Аðам энигини таптаабытын курдук, Мин эмиэ энигини таптаабытым; Мин тапталбын сүтэримэн. Мин Аðам ыйбытын толороммун, Кини тапталыгар олорорум курдук, эниги эмиэ Мин ыйбыппын толордоххутуна, Мин тапталбар олоруоххут. Маны, Мин үөрүүм эниэхэ бэриллэн, эниги сүрэххитин толорорун туñугар, эттим.

Бу aan дойду энигини абааһы көрөр буоллаðына, кини мангнай Миигин абааһы көрбүтүн эниги билих тустааххыт. Эниги бу дойду эбиккит буоллар, кини бэйэтин дьонун таптыа этэ. Бу дойду буолбатааххыт ишин, кини энигини абааһы көрөр. Миигин сойуоласпыт буоллахтарына, энигини эмиэ сойуолаһыахтара; Мин тылбын толорбут буоллахтарына, эниги тылгытын эмиэ толоруохтара. Кинилэр Миигин Ыыппыты билбэт буоланнаар, Мин аатым туñуттан, эниэхэ итинник сыныаннаһыахтара. Мин бу дойдуга кэлэн эпpetэжим буоллар, ол кинилэргэ аныыга туроо суюа этэ. Миигин абааһы көрөр кини Аðабын эмиэ абааһы көрөр.

ИОАНН 15:1-7, 9-10, 17-23



Тиһэх киэһээнгни аһылык

III аасха бырааынныга үүммүтүгэр Иисус Петраах Иоанны: «Баран, биһиэхэ Паасха аһылыгын бэлэмнээн», – диэн сорудахтаан Иерусалимнга ыыппыта. Кинилэр бараары туран: «Паасханы ханна бэлэмниибит?» – диэн ыйыппыттара. Онуоха Иисус: «Куоракка киирээт да, энги купсуунгна уу тутан иһэр киини көрсүөххүт. Кинини батыһан, кини ханна киирээт да, онно киирсээрин; дьиэбэ киирэн, ханаайынгна „Үөрэтээччи үөрэнээччилэрийн ытта Паасха аһын аһыахтаах хоһо ханнатын ыйыттарар“ диэтэххитинэ, ол киһи эниэхэ бырааынныкка ананан хайыы-үйэ толору тэриллибит киэнг-куонг үөһээнгни хоху көрдөрүөбэ; аһылыгы ол хоско бэлэмнээрийн». Үөрэнээччилэрэ куоракка тиййэн, Кини тугу эппитин булан, паасханы бэлэм-нээбittэрэ.

Кэмэ кэлбитигэр Иисус уон икки үөрэнээччитин ытта аһаары олорбута. Кини эппитэ: «Эрэйи-буруйу көрө иликпинэ, бу Паасха аһын энгиннийн бииргэ аһыахпын олус баџарбытым. Эниэхэ этэбин: бу аһы, аны Паасха Тангара Саарыстыбатыгар буолуор диири, Мин аһыам суюж». Итиэннэ иһити ылан Тангараџа махтанан баран, эппитэ: «Маны ылан үллэстэн иһин. Эниэхэ этэбин: Тангара Саарыстыбата кэлиэр диири, Мин аны бу виноград отонуттан онгоуллубут арыгыттан испэппин».

Итиэннэ килиэби ылан, Тангараџа махтанан баран, тоһутан кинилэргэ ууммута уонна эппитэ: «Бу – энги тускутугар бэриллэр Мин Этим-Сииним; Миигин ахтан-санаан туран, энги маннык гынар буолун». Аһылык кэнниттэн эмиэ ити курдук кинилэргэ иһити туттаран баран: «Бу иһит – энги тускутугар тохтор Мин Хааным бигэргэппит Санга Кэс Тыла», – диэбите.

ЛУКА 22:8-20



Киэнээнги айылык кэмигэр кэпсэтий



Айылык кэмигэр Айы Тойон туран, соторунан курданан баран, суунар ихиккэ уу кутан, ўрэнээчилэрин атахтарын сууяа-сууяа, курдаммыт соторунан сотон киирэн барбыта. Кини Симон Петрга чугаанаан кэлбитигэр Петр: «Хайдах Эн мин атахпын сууяаары гынаञынай?» – диэн буолунумаары гыммита. Иисус киниэхэ: «Мин тугу гынарбын эн билигин билбэккин, кэлин өйдүөбүн», – диэн хардарбыта.

Үрэнээчилэрин атахтарын сууян баран, кинилэргэ эппитэ: «Бу Мин эниэхэ анаан тугу гыммыппын билэйт дуо? Эниги Миигин Үөрэтээччибит, Тойоммут диигит, чахчы оннук. Онон Мин, Тойонгнут уонна Үөрэтээччигит, атаххытын сууйбут эбит буоллахпына, эниги бэйэ-бэйэйт эмиэ атаххытын сууисуохтааххыт. Манан Мин эниэхэ холобур көрдөрдүм... Дынг кырдыгы эниэхэ этэбин: кулут тойонунааџар улахан буолбат, ким эмэ ыыппыт кинитэ ыыппытынааџар улахан буолбат. Эниги маны билэр уонна тутунаар буоллаххытына – алгыстааххыт. Эниги барыгыт тускуунан эппэппин: кимнээзи талан ылбыппын Мин билэбин. Ол эрээри „Миигин кытта бииргэ килиэп сиэччи Миигин тэпсээри онгоунна“ диэн Суруйууга этиллибит туолуохтун».

Иисус маны этэн баран, ис-иһиттэн долгуйан кэлбитэ: «Дынг кырдыгы эниэхэ этэбин, – диэбитэ Кини, – энигиттэн биирдэскит Миигин тангнарыаџа». Маны истэн, ўрэнээчилэр Кини кими этэрин өйдөөбөккө, сирэй-сирэйдэрин көрсүбүттэрэ. Иоанн буоллаына Иисус түөһүгэр систан: «Ол кимиий?» – диэн ыыппыта. Иисус киниэхэ: «Мин килиэби арыыга умньяан баран биэрэр киним», – диэн хоруйдаабыта. Маны этэн баран, килиэп тооромоун умньяан ылан, Симон Искариот уолугар Иудаа ууммута. Килиэби ылаат, Иуда тахсан барбыта. Таһырдья түүн этэ.

Кини тахсан барбытын кэннэ, Иисус эппитэ: «Ођолоор! Мин эниэхэ санга кэриэни биэрэбин: бэйэ-бэйэбүтин таптаан, Мин энигини таптаабытым курдук, эниги эмиэ бэйэ-бэйэбүтин таптаан. Бэйэбүт ыккардыгытыгар таптал баар буоллаына, оччою эниги Мин ўрэнээчилэrim буоларгытын билиэхтэрэ».

ОНТОН Иисус кинилэргэ бу түүн эниги бука бары Миигиттэн тэйиэххит диэбитэ. Онуоха Петр: «Эйигиттэн бары тэйдэхтэринэ даааны, мин Эйигиттэн хаан да тэйиэм суюџа», – диэн хардарбыта. Иисус киниэхэ эппитэ: «Кырдыгы эйиэхэ этэбин: бу түүн бөтүүк хаыытын иннинэ, эн Миигиттэн үстэ аккаастаныаџын».

МАТФЕЙ 26:33-34; ИОАНН 13:4-35



Гефсиманиятааңы үнүү

Сол түүн, киэхээнгни айылык кэнниттэн, Иисус уон биир үөрэнээччитин кытта Иерусалимтан тахсан, Гефсимания диэн сиргэ кэлбитэ. Үөрэнээччилэриниин бииргэ саад иңгэр киирэн баран: «Эңиги манна хаалын», Мин онно баран үнүүм», – диэбите. Кини Бэйэтин кытта Петру, Иаковы уонна Иоанны илдьэ барбыта. Итиэннэ дириң кутурџангна ылларан, санаардаан-туоххаыйан кинилэртэн: «Дуунам өлөр кутурџангна ылларда, утуйуман, манна Миигин кытта бииргэ олоро түхүн», – диэн көрдөспүтэ.

Онтон кыратык тэйэн баран, сөһүргэстээн туран: «Аңаккаа, кыаллар буоллаңына, бу эрэй-буруй Миигин тумнан аастын. Ол эрээри Мин көнгүлүм буолбатын, Эн көнгүлүң буоллун», – диэн Таңараңа үнпүтэ. Онуоха халлаантан аанъял кэлэн, Кинини бөхөргөппүтэ. Иисус ис-иһиттэн муунтуйан, ордук қыналлан-мүһэллэн үнпүтэ, Кини көлөһүнэ сиргэ саккырыы тохтор хаан таммахтарын курдуга.

Үөрэнээччилэригээр төннөн кэлэн көрбүтэ, дьоно утуйан хаалбыт этилэр, онуоха унгууннартаян баран: «Саатар, биир чаас Миигин кытта сэргэх сылдьяар кыаххыт суюх этэ дуу? – диэбите. – Утуйуман, тургутууну тулуйар түнгүар, үнгүн: киңи ис тыына сэргэх, этэ-сиинэ мөлтөх».

Онтон эмиэ тэйиччи баран: «Аңаккаам! Бу эрэй-буруй Миигин тумнан ааһара хайдах да табыллыбат буоллаңына, Эн көнгүлүң буоллун», – диэн үнпүтэ. Христос биңиги аныбыт-харабыт туһуттан эрэйи-муну көрүөхтээбин туунан итинник эппитэ.

МАТФЕЙ 26:36-44; ЛУКА 22:39-46



Иисуhy туталлар

И

исус үөрэнээччилэригэр үстэ кэлэ сылдыбыта да, кинилэр сырыы ахсын утыйа сыйтар буолаллара. Үhүс кэлиитигэр Кини: «Эhиги кэм да утыйа сыйтаыт дуу? – диэбитэ. – Кини Уола аныылаахтар илиилэригэр бэриллэрэ бу кэллэ. Турун, бардыбыт. Миигин тангнарааччы чуганаан эрэр».

Маны этэн бүтэ илигинэ, эмискэ уон икки үөрэнээччититтэн бийирдэстэрэ Иуда тиййэн кэлбитэ. Кини отут үрүнг көмүс маннышат туhугар Иисуhy Тангара үрдүкү үлэhиттэригэр туттарыах буолан сылдьара. Фарисейдартан уонна Тангара үрдүкү үлэhиттэриттэн буойуннар итиэннэ уоттаах, кылыштаах, үөрбэлээх дьон Иуданы кытта кэлсивиттэрэ. Тангнарыахсыт Иуда кинилэргэ: «Мин Кими уураабыппын, ону тутаарынг, ол Кини буолуођа», – диэн бэлиэ биэрбит этэ. Онон Иуда Иисуска чую тиййэн: «Эhэрдэ Эhийхэ, Үөрэтээччи!» – диэн баран, уураан ылбыта. Иисус киниэхэ: «Хайа, доhоор, тоhо кэллин? – диэбитэ. – Кини Уолун уураангын тангнарађын дуу?» Онтон Кини Иуданы кытта кэлсивит буойуннарга хайылан: «Кими көрдүүгүтүй?» – диэн ыйып пыта. Кэлбит дьон Иисус Назарянини диэн хардарбыттара. Айыы Тойон кинилэргэ: «Мин бу баарбын», – диэбитигэр буойуннар кэннилэринэн чугурус гынан, сиргэ сууллан түспүттэрэ. Иисус эппитэ: «Ороспуой тутарга дылы, болоттонон, үөрбэлэнэн кэлбиккит. Эhигини кытта күн аайы храмнга бииргэ сылдьарым да, Миигин тыыппатаххыт, оттон билигин эhиги кэмнгит, харага былааha».

Буойуннар Иисуhy тутан, Тангара үрдүкү үлэhитин дьиэтигэр илдээ барбыттара, оттон үөрэнээччилэрэ Кинини хаалларан, куотан хаалбыттара.

МАТФЕЙ 26:45-57; ЛУКА 22:45-53; ИОАНН 18:1-12



Иисуһу дүүллүүллэр.

Петр мэлдьэнийтэ

И

ти барыта туунан бүтэрин көрөөрү, Петр биир атын үөрэнээччилиин Иисуһу ыраахтан батыһан, Тангара үрдүкү үлэхитин тиэргэнгэр киирсивтэ. Тангара үрдүкү үлэхиттэрэ, аяа баһылыктар уонна синедрион бүтүүнэ Иисуһу өлөрөөрө уураары, Кинини утары сымыйа туоһулары була сатыллара. Ол гынан баран, төһө да элбэх сымыйа туоһу кэлбитин үрдүнэн, Иисуһу буруйдуур сылтаы биири да қыайан булбатахтара.

Дээ онтон кэмниэ-кэнээс икки киһи кэлэн: «Кини Тангара храмын урусхаллаан баран, үс күн иһигэр ону сангаттан тутар қыаҳтаахпын диир этэ», – диэбитетэрэ. Тангара үрдүкү үлэхитэ Иисустан: «Эйигин утары туоһулуулларыгар бу тоёо тугу да хардарбаккын?» – диэн ыйып-пыта. Иисус сангарбатаа. Онуоха үрдүкү үлэхит: «Тыыннаах Тангара аатынан мodyайыбын: биһиэхэ эт – Эн Тангара Уолаҕын, Христоскун дуо?» – диэбите.

«Эн эттин, – диэн хоруйдаабыта Иисус киниэхэ. – Мин эмиэ этэбин: аны мантан иннээ әниги Кини Уола Сүдү Қүүстээх Тангара унга өттүгэр олорорун уонна халлаан былыштарыгар уйдаран иһэрин көрүөххүт».

Маны истэн, үрдүкү үлэхит тангаһын хайа тардыммыта: «Тангарааны холуннара турар! Бу кэннэ биһиэхэ өссө туюу туюунта нааданы! Тангарааны холуннарбытын бэйзэйт иһиттигит! Онон әниги быһаарыыгыт тугий?» Атыттара: «Буруйу онгорбутун быһыытынан өлүөхтээх!» – диэн хардарбыттара. Сонно Иисуһун кырбаан, сирэйгэ силлээн барбыттара, сорохтор элэк онгостон, сирэйгэ охсо-охсо: «Чэ эрэ, Христос, ким Эйигин охсуутутун эт!» – дииллэрэ.

Петр ити кэмнээ тиэргэнгэ чаҕардары кытта кулуһун уотугар иттэ олорбуuta. Тымныы этэ. Онно биир чаҕар дъаҳтар киниэхэ тиийэн кэлэн: «Эн эмиэ Иисус Галилеянини кытта бииргэ сылдъарын», – диэбите. Петр бары истэллэригэр: «Ити тугу этэргин мин олох билбэппин», – диэн мэлдьээнэн кэбиспитэ. Онтон олбуор аанынан тахсан эрдэхинэ, аны атын дъаҳтар, кинини таба көрөн, онно турар дъонгно: «Бу кини Назарет Иисуһун кытта бииргэ сылдъара», – дии түспүтэ. Петр андаҕайан туран иккинин: «Мин ити Кинини билбэппин», – диэн мэлдьэспитэ. Чочумча буолаат, чугас турбут дъон киниэхэ тиийэн кэлэн: «Эн чаҳчы кинилэртэн биирдэстэринэхин, ол санағыттан да биллэр», – диэн мөһүйсубуттара. Онуоха Петр эмиэ: «Мин ити Кинини букатын билбэппин!» – диэн андаҕайан барбыта. Ол кэмнэ эмискэ бөтүүк хаһыытаабыта.

Сонно Петр Иисус киниэхэ: «Бөтүүк хаһыытаы да илигинэ, эн Миигиттэн үстэ аккаастанын», – диэн эппитин өйдөөн кэлбитэ. Уонна олбуор иһиттэн тахсан бараат, уя-хайа суюх ытаабыта.

МАТФЕЙ 26:58-75



Иисус Пилат иннигэр

С

арсыарда эрдэ Тангара үрдүкү үлэхиттэрэ уонна ача баһылыктар бары мустаннаар, Иисуһу өлөрөгө быһаарбыттара. Кинини кэлгийэн баран, Иудеяһа Рим тууорбут баһылыгар Понтий Пилакка илдъэн туттарбыттара. Онуоха Иисуһу таннэрбүт Иуда, Кинини буруйдаабыттарын көрөн, «буруйа суюх Кинини атылаан анзынын огоһуннум» диэн кэмсинэн, отут үргүн көмүс маннышатын Тангара үрдүкү үлэхиттэригэр уонна ача баһылыктарга төттөрү илдъэн биэрбитэ. Итиэннэ маннышаттарын храм муостатыгар тоёо ыһаат, баран монгнон өлбүтэ.

Иисуһу тутан ажалбыт иудейдар, бырташырымаары, преторияһа, Тангараны итэхэйбэгт Пилат дыбараынагар, киирбэтэхтэрэ. Пилат бэйэтэ кинилэргэ утارы тахсан: «Бу Кинини тухоха буруйдуугутуй?» – диэн ыйыппыта. Кинилэр: «Хара дьайдаахтык быһыыламматада буоллар, эйиэх ажалыахпыт суюнга этэ», – диэн хардарбыттара. Итиэннэ: «Биһиги Кини буруйун арыйдыбыт: Кини норуоту иирдэр, Христос ыраахтаа ѿбын дэнэн, император түхээний төлүүрү бопсор», – диэн буруйдаан барбыттара.

Онуоха Пилат преторияһа төннөн киирэн, Иисуһу ынгыран ылан: «Эн иудей Ыраахтаа ѿбын дуо?» – диэн ыйыппыта. Иисус эп-питэ: «Мин Саарыстыбам бу дойду саарыстыбата буолбатах. Бу дойду саарыстыбата эбитет буоллар, үлэхиттэриг Миигин көмүсүү этилэр». Пилат: «Ол аата Эн Ыраахтаа ѿбы буолла ѿн дии?» – диэбитет. Иисус: «Мин кырдык туунан туохулаары төрөөбүтүм, ол тууңгар бу дойдуга кэлбитим; кырдыгы таптыыр кини Мин сангабын истэр», – диэн хоруйдаабыта. «Кырдык диэн тугуй?» – Пилат ыйыппыта. Ол эрээри Иисус киниэхэ атыны тугу да хардарбатаа.

Иисус Галилеяттан, Ирод уобалааныттан, сылдъарын билэн, Пилат Кинини ол кэмнэг Иерусалимнга кэлэ сылдъар Ирокка ыбыппыта. Ирод бэрт элбэги ыйыппыта да, Иисус киниэхэ тугу да санграбатаа. Оттон Тангара үрдүкү үлэхиттэрэ уонна сокуоннүүттар Кинини сыйтаян турган буруйдаабыттара. Ирод элбэх ахсааннаах буойуннарынын Иисуһу атаастан, күлүү-элэк оғостон баран, ыраахтаа ѿбы тангаһын кэтэрдэн, Пилакка төттөрү ыбыппыта. Бу күнтэн ыла урут ёстөөх дьон Пилаттаах Ирод дохордуу буолбуттара.

Пилат Тангара үрдүкү үлэхиттэрин, баһылыктары уонна норуоту муннъян баран: «Энгиги бу Кинини, норуоту иирдэр диэн, буруйдаан, миэхэ ажалбыккыт. Мин энгиги бэйэбүт көрөн турдаахытына, Кинини доппуроустаатым да, ити этэр буруйгуттуттан бири дааны булбатым», – диэбитет. Пилат үгэни тутуһан, быраа ѿнныыгынан сибээстээн, биир хаайылаа ѿбы босхолуохтаа ѿба. Кини Иисуһу босхолуон баџарбыта, ол эрээри мустубут дьон: «Кини өллүн! Биһиэхэ Варавваны босхолоо!» – диэн үөгүлэспиттэрэ. Варавва буолла ѿбына куоракка өрө турнуун тэрийэн, кинини өлөрөн, хаайыыга сыйтара. Пилат Иисуһу ыбытыан баџаран, өссө төгүл хаайытаан көрбүтэ да, мустубут дьон: «Гиир, тиир Кинини!» – диэн үөгүлэхэ турбуттара. Кинилэр үөгүлэрэ Пилат сангатын баһийбыта.

МАТФЕЙ 27:1-4; ЛУКА 23:2, 7-23; ИОАНН 18:28-30, 33-38



«Кириэхин сүгэн...»




онон Пилат Иисуы ылан, таңыйарга дъаһайбыта. Буюннар хатылаах ыарабаттан мэннүйэс өрөн, Иисус төбөтүгэр кэтэрдибиттэрэ, санныгар қыňыл сону саба бырахпыйттара уонна: «Эбээрдэлийбит Эйигин, Йудея Үраахтааыты!» – дии-дии, сирэйгэ охсуулаабыттара. Пилат дъонгно эмий утары тахсан: «Кини тух да буруйдааын була иликпин, ону билэргит түнүтгар, бу Кинини эшиэхэ танаарабын», – дийбитэ.

Онуоха төбөтүгэр хатылаах ыарабаттан өрүллүбүт мэннүйэстээх, қыňыл сонноох Иисус тахсыбыта. «Бу Кини!» – дийбитэ Пилат дъонгно. Танара үрдүкү үлэхниттэрэ уонна харабыллар Иисуы көрөн: «Кириэскэ тиир, кириэскэ тиир Кинини!» – дийн үөгүлэспиттэрэ. Пилат дъонгно: «Кини тух да буруйдааын була иликпин», – дийбитэ. Иудейдар: «Биңги сокуоммут биһыытынан бу Танара Үолунабын дэнэр Кини өлүөхтээх!» – дийн үөгүлэспиттэрэ. Пилат бу тыллары истэн, ессэ ордук куттаммыта. Преторияча төннөн киирэн, Иисустан: «Эн хантан кэлбиккиний?» – дийн ыйыппыта. Иисус тугу да сангартатача. «Миэхэ хоруйдаабаккын дуу?» – дийбитэ Пилат. – Мин Эйигин кириэскэ тиир да, босхолуур да былаастаахпын билбэжин дуо?» Онуоха Иисус: «Эйиэх үөхэттэн бэриллибэтэх буоллар, эн Мин үрдүүнэн ханынк да былааһа суюх буолуон этэ, – дийн хардарбыта. – Онон Миигин тутан эйиэх биэрбит кини ордук улахан аныылаах». Бу кэнниттэн Пилат Кинини хайдах босхолуур тобула сатаабыта.

Онон Иисуы преторияттан танааран баран, дъүүллүүр кириэхилети-гэр олорбута. Итиэннэ иудейдарга: «Бу баар эниги Үраахтааыгыт!» – дийбитэ. Иудейдар: «Ылан, кириэскэ тиир!» – дийн хаһыытаспыйттара. Пилат: «Христос дийн ааттаах Иисуы хайдах гынабын?» – дийбитэ. Бука бары: «Кинини кириэскэ тиир!» – дэхэ түспүттэрэ. Баһылык: «Туох куһаџаны Кини онгорбутай?» – дийн ессэ нэмийэн ыйыппыта. Онуоха дъон сэтэрэн туран: «Кинини кириэскэ тиир!» – дийн үөгүлэспиттэрэ. Пилат туох да туһалаабатын, аймалџан күүһүрэн эрэ инхэрин көрөн, уу аялтаран, норуот көрөн турдааына, илиитин сууммута: «Бу Кырдыксыт хааныгар мин буруйум суюх. Бэйэбэйт билин». Онуоха норуот: «Буруйа биңиэхэ итиэннэ биңги оболорбутугар түнүөхтүн!» – дийн хардарбыта. Онон Пилат кинилэргэ Варавваны босхолообута, оттон Иисуы таңытaran баран, кириэскэ тиирдэрэ биэрбите.

Буюннар Иисуы ылан, өлөрөр сиргэ илдээ барбыттара. Кириэхин сүгэн, Кини «Бас Үнгуоха», еврейдии, «Голгофа» дийн сиргэ тахсыбыта. Кэнниттэн үтүмэн үгүс кини батыһан инхэрэ, дъаҳталлар Кинини аһыыан, түөстэрин кырбана-кырбана, ытаһаллара. Иисус кинилэргэ хайыһан эппитэ: «Иерусалим кыргыттара! Эниги Миигин аһынан ытаһыман, бэйэбэйтин уонна оболоргутун аһынан ытаһын. Оюлонору билбэтэх, хаян да төрөөбөтөх, оюо эмийдээн көрбөтөх дъаҳталлар дъоллоохтор диир кэмнэрэ кэлэн эрэр».

МАТФЕЙ 27:20-26; ЛУКА 23:27-29; ИОАНН 19:1-14, 16-17



Иисуһу кириэскэ тиирии

K

инини кытта икки ороспойой өлөрө илдьибитетэрэ. «Бас Үнүо- ба» диэн ааттаах сиргэ кэлэн, Иисуһу уонна ол икки ороспойой кириэскэ хам тохойлообуттара: биирдэрин Кини – унга өттүгэр, атынын – хангас өттүгэр. Иисус ити кэмнэ: «Аһаа! Кинилэри бырастыры гын – кинилэр туту гыналларын билбэйтэр», – дии турбута. Пилат хаптаһынгэ сурук сурыйтаран баран, кириэскэ саайтарбыта. Онно еврей, грек уонна латынын тылынан «Иисус Назорей – иудей Ыраах-тааџыта» диэн суруллубут этэ.


Буойуннар Иисуһу илиититтэн-атаажыттан кириэскэ хам тохойлоон баран, тангаһын үллэстибиттэрэ, оттон хитонун туутттан түөрэх бырахсыбыттара. Норуот ону көрөн турбута. Банылыктара Кинини күлүү гыммыттара: «Атыгтары быыһыра дии, Кини ол курдук Тангара талылааџа Христос буоллаҕына, Бэйэтин быыһанын ээ». Буойуннар эмиэ күлүү гынан, уоңугар уксууhy үңгүлүтэ-үңгүлүтэ: «Иудей Ыраахтааџыта буоллаххына, Бэйэбин быыһан!» – дэһэллэрэ. Кириэскэ ыйаабыт ороспойдарыттан биирдэстэрэ эмиэ: «Эн Христос буоллаххына, Бэйэбин уонна биһигини быыһаа!» – дии-дии, үөхсө турбута. Иккинэ буоллаҕына киһитин буойара: «Бэйэн эмиэ ситинник буруйданан баран, Тангараттан куттаммакын дуо? Биһиги сөпкө буруйданан, өлөн эрэбит, оттон Кини буоллаҕына тую да кунаҕаны онгортого». Ол кэннэ кини Иисустан көрдөспүтэ: «Тойонуом, Саарыстыбаџар тийдэххинэ, миигин санаар дуу». Иисус киниэхэ: «Кырдыгы эйиэхэ этэбин, – диэбитэ. – Күн бүгүн эн Миигинниин ырайга буолуонг». Күнүс уон икки чаас саҕана дойду үрдүнэн им балай харанга бүрүүкээбитэ, уонна үс чааска диэри оннук ыаһыран турбута. Онтон үс чаас саҕана Иисус күүһүн мунгунан: «Эли, Эли! Лама савахфани?», ол аата «Тангарам, Тангарам! Эн Миигин тоҕо хааллардын?» – диэн ҳаһыытаабыта. Онуоха сонно тута аттыгар турбут биир буойун сүүрэн тийиэн гуупкаҕа уксуус оборторон ылбыта уонна ону ураճаска иилэн баран, иңэрдээри, Кини уоңугар даҕайбыта. Иисус ол уксуустан иһэн баран: «Туолла!» – диэбитэ. Уонна улаханнык санга та-хааран: «Аһаа! Тыыммын Эйиэх туттарабын», – диэт, тыына быстыбыта.

Ол түгэнгэ храм быыһа икки аңғы хайа барбыта, сир хамсаан дыги-нийбитэ, очуос таастар хабырыттаннар, хоруоптар аһылла биэрбиттэрэ, элбэх сибэтийдэр тиллэн кэлбиттэрэ. Иисус тиллибитигэр кинилэр эмиэ хоруоптарыттан тахсан, сибэтий куоракка киирэн элбэх дьонгно көстүбүттэрэ. Иисуһу манаан турбут сотник уонна да атын дьон сир хамсаабытын уонна тую буолбутун барытын көрөн, куттанан: «Кини дынг чахчы Тангара Уола эбит!» – дэспиттэрэ. Кэлбит дьон эмиэ итини барытын көрөн, айманан, түөстэрин кырбана-кырбана, дыиэлэригэр төннүүбүттэрэ.

МАТФЕЙ 27:45-49, 51-54; ЛУКА 23:35-43, 46, 48;

ИОАНН 19:19-23, 30





Иисуһу харайы

Иисус өлбүт күнэ бээтинсэ этэ. Ол иһин иудейдар Пилакка кэлэн, бу субуота ёлаа бырааһынныкпүт, онон субуота күн кириескэ өлүк туроо суюхтаах диэн, тириллибиттэри кириестэн үнүлтарыгар көрдөспүттэрэ. Баһылык көнгүлүн ылан баран, буойуннаар, тиййэн, өлбүт ороспуойдар сотоворун унгуођун тосту охсубуттара. Иисус өлбүтүн көрөн, сотовун унгуођун тохуппатахтара. Ол гынан баран биир буойун Кини ойођоун үнгүүнэн супту анныбытыгар сонно бааһыттан хааннаах уу тохтубута. Онон барыта Суруйууга «Кини унгуођа тостуо суюђа» (*Тахсыы 12:46*) уонна «Кими супту анныбыттарын көрүөхтэрэ» (*Захария 12:10*) диэн этиллибитин курдук буолбута.

Бу кэнниттэн Пилакка синедрион чилиэнэ, Аrimafeяttan төрүттээх Иосиф диэн биллэр-көстөр баай кини кэлбите. Кини иудейдартан куттанар буолан, Иисуска кистээн үөрэммит кини этэ. Иосиф Пилаттан Иисуһу кириестэн устары көнгүллүүрүгэр көрдөспүтэ, ону Пилат көнгүллээбите.

Синедрион өссө биир атын чилиэнэ, урут Иисуска түүн кэлэн барбыт Никодим эмиэ кэлбите. Кини улахан иһиттэргэ үчүгэй сыйтаах күнду арынын ажалбыта. Иккиэн иудей үгэчинэн Иисуһу ол арынан сотон баран, тангаска суулаабыттара. Кинини кириескэ тиирбит сирдэригэр саад баара, онно өлбүт кинини харайарга анаан бэрт соторутаа ёыта суоруллубут санга хаспах турара. Иосифтаах Никодим Иисуһу онно уган баран, хаспах аанын тааһынан бүөлэтэн кэбиспиттэрэ.

Субуота күн Тангара үрдүкү үлэһиттэрэ уонна фарисейдар Пилат баһылыкка кэлэн, Иисус туһунан: «Тойоммут! Биһиги били албынныыт тыыннаах сылдъян „үс күнүнэн тиллиэбим“ диэбитетин өйдөөн кэллибит. Аны үөрэнээччилэрэ түүн кэлэн уоран ылан баран, норуокка тилиннэ диэн кэпсиехтэрин сөп, онон үс хонуга туолуор диэри, хоруобу манатарга бирикээстээ. Кэнники албына бастакытынаа ёпар өссө қуһађан буолуо», — диэбитетэрэ.

Баһылык көнгүлүн ылан баран, хаспах тааһыгар манабыл туруорбуттара, аанын буоллааына хам бэчээттээн кэбиспиттэрэ.

МАТФЕЙ 27:57-66; ИОАНН 19:31-42



Христос Тиллийтэ

Субоута ааһыта сүдү үүсчтээх сир хамсааһына буолбута: халлаантан Айыы Тойон ааннъала түһэн, хаспах aan тааһын халбарыпбыта. Ааннъал дьүһүнэ чаңылжан курдуга, таңгаһа хаар манган этэ. Хаспаҕы манаан турбут харабыллар кутталларыттан титирэстэх түһээт, өлбүттүү таалбыттара. Кэлин, өйдөнөн ба-ран, куоракка сүүрэн тиийэн, туох буолбутун барытын Тангара үрдүкү үләһиттэригэр кэпсээн биэрбиттэрэ. Анараангылар ача баһылыктары кытта сүбэләһэн баран, харабылларга элбэх харчыны биэрбиттэрэ: «Эниги дьонгго: „Түүн, утыйа сыйтахпытына, үөрэнээччилэрэ кэлэннэр, Кинини уоран ылбыттар“, – диэн кэпсээн. Оттон сурал баһылыкка тиийдэ юнэ, биңиги кинини тылбытыгар киллэриэхпит, онон энигини моңуоктатыхпыт сую-ҕа». Буойуннар, харчыны ылан баран, Тангара үрдүкү үләһиттэрэ кинилэри хайдах кикпүттэрин курдук, быңыламмыттара.

Ол күн сарсыарда эрдэ Мария Магдалина, Иаков ийэтэ Мария уонна Саломия буоланнар, Иисуҕы үчүгэй сыйтаах арыынан оңу-нуохтаары, саадка, Кини хараллыбыт хаспаҕар барбыттара. Аара бэйэлэрин икки ардыларыгар: «Хаспах aan тааһын биңиэхэ ким сыйарытан биэрий?» – диэн кэпсэтэ испиттэрэ. Арай чуганаан баран көрбүттэрэ, таастара сыйарытыллан турара. Ол, дынгэр, сүүнэ улахан таас этэ. Онтон инирдээ киирэннэр, үүрүн таңгастаах ааннъалы көрөн, уолуяа куттаммыттара. Ааннъал кинилэргэ: «Куттаныман! – диэбитэ. – Эниги кириэскэ тирилибит Иисуҕы көрдүүргүтүн мин билэбин. Кини манна суюх – Бэйэтэ эниэхэ эппитин курдук, тиллибитэ. Айыы Тойону сыйыарбыт сирдэрэ бу баар. Үөрэнээччилэригэр, түргэнник баран, Кини тиллибитин уонна барыларын Галилеяҕа кэтэһэрин туңунан этин».

Дъахталлар хаспахтан тахсан, эмиэ да олус үөрэн, эмиэ да на-хаа куттанан, үөрэнээччилэргэ Христос тиллибитин иһитиннэрэ сүүрбүттэрэ.

МАТФЕЙ 28:1-8, 11-15; МАРК 16:1-7, 9; ЛУКА 24:1-7



Иисус тыыннаах!

 ъахталлар Иисус тиллибитин туһунан кэпсээри, үөрэнээччилэргэ баран истэхтэринэ, аара суолга Айыы Тойон Бэйэтинэн баар буола түспүтэ уонна: «Эхиэхэ эйэ буоллун!» – дийбите. Кинилэр Иисуһу көрөн олус үөрэн, чуганаан кэлэн Киниэхэ сүгүрүйбүттэрэ. Онуоха Иисус эппитэ: «Куттаныман! Бырааттарбар баран этинг, Галилеяја тиийдиннэр. Миигин онно көрүөхтэрэ».

Дъахталлар уон биир үөрэнээччигэ кэлэн, тиллибит Иисуһу көрбүттэрин туһунан кэпсээбиттэрэ да, үөрэнээччилэр кинилэри итэбэйбэтэхтэрэ.

Ол да буоллар, Петрдаах Иоанн сүүрүүнэн хаспахха барбыттара. Иоанн ордук быһый буолан, хоруопка урут тиийбитэ. Кини хаспах иһин өнгөйөн, Иисуһу суулаабыт тангастара сытарын көрбүтэ, оттон сирэйин саппыт былаастара туспа сытара. Дъэ онуоха Иоанн хаспахха киирэн, итини барытын эт хараҕынан көрөн, Айыы Тойон дъинг чаҳчы тиллибитин итэбэйбитэ.

МАТФЕЙ 28:8-10; ЛУКА 24:9-12; ИОАНН 20:3-8



Иисус Еммауска баран иһэр үөрэнээччилэригэр көстөр



Л күн Иисус икки үөрэнээччитэ Иерусалимттан чугас баар Еммаус диэн дэриэбинэй барбыттара. Аара суолга бу кэлин буолбут түбэлтэлэри кэпсэтэ испиттэрэ. Ону ырынгалыны истэхтэринэ, арай Иисус Бэйэтинэн кэлэн кинилэри кытта аргыстанан барбыта, ол эрээри үөрэнээччилээрэ Кинини билбэтэхтэрэ.

Иисус үөрэнээччилэриттэн: «Эниги бу туох туунан кэпсэтэр буолабыт, туохтан маннык санаарбаатыгыт?» – диэн ыйыппыта. Онуоха биирдэстэрэ, Клеопа диэн ааттаах киhi: «Бу күннэргэ туох буолбутун Иерусалимга кэлбит дьонтон Эн эрэ билбэkkэ сылдьабын биһылаах», – диэн хардарбыта. «Ол туту?» – диэн ыйыппыта Иисус. Үөрэнээччилээр: «Назарет Иисуһун туунан этэбит, – диэбитетэрэ. – Кини тылынан да, дъайытынан да Танараца уонна бар дьонгно кыабын биллэрбит Пророк этэ. Ону Тангара үрдүкү үлзһиттэрэ уонна тойоттор тутан ылан, өлөрөргө ууран кириэскэ тиирбитетэрэ. Биниги буоллабына, Кини Израильы босхолуухтаах диэн, эрэнэ санырыбыт! Ити бүгүн хайыы-үйэ үһүс күнэ. Ол гынан баран бүгүн сорох дъаhtалларбыт бинигини соһуттулар: сарсыарда эрдэ хоруобар тийэ сылдьан, Кинини булбатахтар. Онтон төннөн кэлэн, онно ааннъяллары көрбүттэрин кэпсээтилэр. Ааннъяллар Кинини тыыннаах диэбитетэр. Сорохторбут эмиэ хоруопка бара сылдьыбыттара, барыта ити дъаhtаллар эппиттэрин курдук үһү. Бэйэтин буоллабына көрбөтөхтөр». Маны истэн баран, Иисус кинилэргэ: «Толкуйа да суюх дьонгнут, пророктар эппиттэрин итэжэйэргит эниэхэ дъэ ыараахан буолар эбит! – диэбите. – Христос ити курдук эрэйи-буруйу көрөн баран, килбиэнингэр кириэхтээх этэ буолбатах дуо?» Итиэнэ Моисейтан уонна бары пророктартан саһалаан, Суруйууларга Кини туунан этиллибити барытын быһааран барбыта.

Тийийэхтээх дэриэбинэлэригэр чугааан иһэн, үөрэнээччилээр аргыстарыттан: «Куммүт киэхэрдэ, онон бинигини кытта манна хаал», – диэн көрдөспүттэрэ. Онон Иисус кинилэри кытта дьиэжэ киирсивитэ. Онтон киэхэнгни аһылыктарын ахаары олорбуттарыгар килиэби ылан албаан баран, эмти тутан кинилэргэ биэрбите. Дъэ онуоха эрэ кинилэр харахтара аһылларга дылы гынан, Кинини билбитетэрэ, ол эрээри Иисус көстүбэт буолан хаалбыта. Үөрэнээччилээрэ: «Оо, ол иһин да, Кини аара суолга биниэхэ кэпсии, Суруйууну быһаара истэжинэ, сүрэхпит итинник өрүкүйбүт эбит буолбаат!» – дэһиспиттэрэ.

ЛУКА 24:13-32



Иисус атын үөрэнээччилэригэр көстөр

Т

ммауска баран иһэн Иисуһу көрсүбүт үөрэнээччилэр сонно тута Иерусалимна төннүүттэрэ. Онно уон биир апостол уонна атын үөрэнээччилэр түмсэн олорор дьиэлэригэр тиййэн, аара суолга туюх буолбутун уонна Иисуһу, кинилэргэ килиэп биэрэ турдаҕына, билбиттэрин кэпсээбиттэрэ.

Ити туһунан кэпсэтэ олордохторуна, Иисус кинилэр ортолоругар Бэйэтинэн баар буола түһээт: «Эхиэх эйэ буоллун!» – диэбитэ. Үөрэнээччилэр, тының көрдүбүт дии санаан, уолуйан хаалбыттара. Ол эрээри Иисус: «Тоҕо куттанаҕыт, тоҕо саарбахтыы саныыгыт? – диэбитэ. – Илиибин-атахпын да көрүн: тыын этэ-сиинэ, унгуоja суюх, оттон Мин хайдахпыный?» Инньэ диэн баран, кинилэргэ баас чэрдээх илиитин, атаҕын көрдөрбүтэ. Үөрбүттэрэ бэрдиттэн итэҕэйбэккэ, бэркини турдахтарына, Иисус: «Манна туюх эмэ астааххыт дуо?» – диэн ыйыпptyта. Үтүллүбүт балык қырбаһа уонна мүөт баарын ылан биэрбиттэрин, көрөн турдахтарына, сиэн кэбиспитэ.

Онтон Иисус эппитэ: «Мин өссө эһигини кытта сылдъян, Мин туспунан Моисей сокуонугар, пророктарга уонна псаломнарга сурууллубут туолуохтаах диэн эппитим бу туолла. Суруйууга этиллибитинэн, Христос эрэйи-буруйу көрөн өлөн баран, үhс күнүгээр тиллиэхтээх этэ. Иерусалимтан саҕалаан, аныыны-хараны бырастыы гыннаарга, аныыны билинэн Тангараҕа эргиллэргэ бары омуктары Кини аатынан үөретиллиэхтээх. Маныаха барытыгар эһиги туоҕу буолаҕыт. Мин эхиэх Аҳам биэриэх буолан эрэннэрбитин ыытыаҕым, онон үөһөттэн күүс ылышаххытыгар диэри, эһиги Иерусалимтан ханна да барыман».

ЛУКА 24:33-49



«Эн Миигин таптыыгын дуо?»

Ту кэнниттэн Тиллибит Айыы Тойон үөрэнээччилэригэр аны Тивериада муоратын кытылыгар, Галилеяقا, көстүүтэ. Онно Симон Петр, Игирэ Анаара диэн ааттаах Фома, Галилея Канатыттан сыйльдар Нафанаил, Зеведей уолаттара уонна ёссө икки атын үөрэнээччи бары бииргэ сыйльбыттара. Симон Петр «мин балыктыы барабын» диэбитетигэр, үөрэнээччилэр эмиэ кинини кытта барсарга бынаарыммиттара. Онгочолоругар олорон кытылтан тэйиччи устубуттара да, ол түүн тугу да ылбатахтара.


Онтон сарсыарда буолуута кытылга Иисус турарын көрбүттэрэ гынан баран, бу Кини диэн билбэтэхтэрэ. Иисус кинилэртэн: «Оюлоор, туюх эмэ аһылыктааххыт дуо?» – диэн ыйып пыта. «Суох», – дэспиттэрэ. Иисус: «Илимнитин онгочообут унга өттүгэр түхэрин, оччою тутуоџа», – диэбите. Илимнэрин түхэргиттэригэр кини араарбат элбэх балыга ингнибитэ. Онуоха Иисус таптыыр үөрэнээччитэ Петрга: «Ити Айыы Тойон!» – диэн эппитэ. Маны истээт, Симон Петр ууга ыстанан кэбиспитэ уонна кытылга харбаан тийбите. Атын үөрэнээччилэр илимнээх балыктарын состорбуутунан онгоноон устан кэлбитетэрэ, кинилэр кытылтан олох чугас сыйдьаллара. Кытылга тахсан, чох күөдүүтүллэн уот оттуулбуутун, кулуун кытытыггар үтүллүбүт балык, килиэп сыйтарын көрбүттэрэ.

Бу Иисус тиллэн баран үөрэнээччилэригэр үүгэс көстүүтэ этэ.

Эбийттии олордохторуна, Иисус Симон Петрга эппитэ: «Симон, Иона уола, Эн Миигин кинилэрдээбээр ордук таптыыгын дуо?» Петр Киниэхэ: «Оннук, Айыы Тойон! Мин Эйигин таптыырбын Эн билэжин», – диэн хардарбыта. Онуоха Иисус: «Мин барааннарбын манаа», – диэбите. Онтон иккинин ыйып пыта: «Иона уола Симон, эн Миигин таптыыгын дуо?» Петр Киниэхэ эппитэ: «Оннук, Айыы Тойон! Мин Эйигин таптыырбын Эн билэжин». Иисус эмиэ: «Мин барааннарбын манаа», – диэбите. Онтон Айыы Тойон үсүүн: «Иона уола Симон, эн Миигин таптыыгын дуо?» – диэн ыйып пыта. Кини үсүүн «Эн Миигин таптыыгын дуо?» диэбитеттэн санныйан, Петр эппитэ: «Айыы Тойон, Эн барытын билэжин. Мин Эйигин таптыырбын Эн билэжин». Иисус киниэхэ: «Мин барааннарбын манаа», – диэбите.

Петр Иисустан үстэ аккаастаммытын курдук, аны билигин Кинини таптыырын үстэ билиммитэ. Айыы Тойон «Мин барааннарбын манаа» диэн Петрга уонна атын үөрэнээччилэргэ этиитэ «Миигин итэбэйэр дьон туңугар кынналлын» диэн суолталааџа.

ИОАНН 21:1-17



Иисус Христос Халлаангна тахсыыта

¶

Иллибит Христос өссө түөрт уон хонук устата үөрэнээччи-лэригэр көстөн, Таңара Саарыстыбатын туһунан кэпсээ-битэ. Дъэ онтон биирдэ барыларын түмэн баран, эппитэ:

Иерусалимтан ханна да барыман, Миигиттэн истибикки-тин – Аҳам эрэннэрбитин – кэтэхин. Иоанн уунан сүрэхтиирэ, оттон эниги бу кэннэ айыха хонугунан Сибэтий Тынынан сүрэхтэниэххит.

Эниэх үөхэттэн Сибэтий Тыын түстэжинэ, эниги күүс ылыаххыт уонна Иерусалимга да, бүтүн Иудея, Самария да – сир бары унгар тийэ Мин кэрэхиттэрийн буолуоххут.

Иисус Христос маны этэн баран, бары көрөн турдахтарына, улам үөхэ тахсан барбыта уонна былыкка куустаран, көстүбэт буолбута. Баран эрэр сирин батына халлааны одуулаан турдахтарына, эмискэ кинилэр иннилэригэр манган танастаах икки кини баар буола түспүтэ. «Галилея дьоно! – диэбитетэрэ кинилэр. – Тоёо халлааны одуулаан турафыт? Энигиттэн халлаангна тахсыбыт Иисус энигиттэн хайдах баран эрэрин көрөүт да, ол курдук эмиэ Кини эниэх эргиллэн кэлиэбэ».

АПОСТОЛЛАР ДЬАЙЫЛАРА 1:3-11



«Суол, Кырдык уонна олох»

A

йны Тойон Иисус Христос сиргэ үс сыл кэрингэ, кириескэ тириллэн өлүөр дэри, сулууспалаабыта. Айны Тойон Евангелиены, ол аата быынаны уонна Тангара Саарыстыбатын туунан Үөрүүлээх Илдьити, инигинэрэрэ. Кини олус улахан суюлталаах сорох этиилэрэ маныктар:

Мин суол, кырдык уонна олох буолабын; Аյбар Миигинэн эрэ кэлиэххэ сөп, онтон атын суол суюх (*Иоанн 14:6*).

Мин өлүүттэн Тилиннэрээччи уонна Олобу Биэрээччи буолабын; Миигин итэбэйэр кини өлбүтүн да ичин, тиллиэбэ (*Иоанн 11:25*).

Бу дойдуга баарым тухары, Мин бу дойду сырдыгынабын (*Иоанн 9:5*).

Мин олох килиэбинэбин. Миэхэ кэлэр кини аччыктыа суюча, Миигин итэбэйэр кини ханан да утатыа суюча (*Иоанн 6:35*).

Кини Уола өлбүтү-сүпшүтү булан, быынхаары кэлбитэ (*Лука 19:10*).

Туох-ханнык иннинэ Тангара Саарыстыбатыгар, кини кырдыгар дъулуун (Матфей 6:33).

Мин эниэхэ эйэни хаалларабын, Бэйэм эйэбин эниэхэ биэрэбин; Мин бу дойду биэрэриттэн атыннык биэрэбин. Эниги дыксинэ, дъулагыа суюхтааххыт (*Иоанн 14:27*).

Кэлин Миэхэ эрэйи көрбүттэр, ыар сүгэхэргэ баттаппыттар бука бары – Мин энгигини уоскутуом. Мин буржадыбын ылан кэтиг, өнүөмнүүтэ суюх, көрсүө буоларга Миигиттэн үөрэнинг; Мин өнүөмнүүтэ суюхпун, сымнаас сүрэхтээхпин, онон эниги дууна-бытыг гар уоскуланы булуухут. Мин кэтэрдэр буржадым чэпчэки, Мин сүктэрэр сүгэхэрим ыарагхана суюх (Матфей 11:28-30). Мин этэр тылбын истэр, Миигин Ыыппыты итэбэйэр кини ба-раммат олохтоох; кини өлөр өлүүттэн туораан бараммат олохко киирбит буолан, дъүүлгэ турбат (*Иоанн 5:24*).

Тангара Уолун итэбэйэр кини бараммат олохтоох, оттон итэбэй-бэт кини олою көрбөт: Тангара уора-кылына киниттэн арафыа суюча (*Иоанн 3:36*).

Ким Миигин батыньяан бабарар – бэйэбийттэн аккаастан уонна кириескин сүгэн Миигин батыс (*Лука 9:23*).

Өскөтүн кини бүтүн аан дойдуну баылаан баран бэйэтэ өллөөнү-нэ эбэтэр бэйэтигэр кунааны онохуннаңына, ол баылаабыта киниэх туюх тухалаах буолуй? (*Лука 9:25*).

Миигин итэбэйэрин дьон иннигэр ахаастык билиммит кинини Мин эмиэ Халлааннаацы Абам иннигэр билиниэм; Миигиттэн дьон иннигэр аккаастаммыт киниттэн Мин эмиэ Халлааннаацы Абам иннигэр аккаастаныам (Матфей 10:32-33).

Сир-халлаан суола суюх симэлийиэбэ, оттон Мин тылым ханан да симэлийиэ суюча (*Лука 21:33*).



Апостоллар Дъайылара

Маныаха диэри биңиги Айыы Тойон Иисус Христос халлаангын тахсыан иннинэ буолбут түбэлтэлэр тустарынан кэпсэтэн кэллибит. Олор бары Матфей, Марк, Лука уонна Иоанн таңан онгорбут Евангелиеларыгар суруллубуттар.

Сана Кэс Тыл бэһис кинигэтэ «Апостоллар Дъайылара» диэн ааттанар. Бу кинигэбэ Христос үөрэбэ оччотооң Рим империятын уобаластарыгар хайдах тарђанан барбытын туһунан кэпсэнэр. «Апостоллар Дъайыларыгар», сүннүнэн, Петр уонна Павел апостоллар сулууспалааһыннара, чуолаан Павел апостол атын омуктар ортолоругар миссионердаабыт үлэтэ-хамнаһа сырдатыллар.

Апостоллар Дъайыларын ааңа олорон, биңиги Айыы Тойон Иисус Христос Голгофа кириәнигэр өлөн, бар дьону быынаабытын туһунан Таңара илдьит тыла атын омуктар ортолоругар эмиэ тэнийэн-тарђанан барбытын көрөбүт.

Лукаттан Евангелиене уонна «Апостоллар Дъайыларын» биир ааптар – евангелист Лука суруйбута диэн сабаңалыыллар. Бу икки кинигэ, Христос төрүөбүттэн алта уонча сыл ааспытын кэннэ, суруллубут. «Апостоллар Дъайыларыгар» Евангелиеџа кэпсэммит быһыы-майғы салғыны сайдыыта Христос тиллиэбитеттэн 60-с sylllar саңгаларыгар диэри ойууланар. Бу христианство сана тарђанан барбытын историята.



Сибэтий Тын түүүтэ

Wөрэнээчилэр Елеонтан, Христос халлаангыг тахсыбыт хайатыттан, Иерусалимнга төннөн кэлэн, өрүү түмсээр дыиэлэрийн үүхээнгийг хохогар киирэн Тангараа үнгүйттэрэ. Онно кинилэри кытта дъахталлар эмиэ, ол инигэр Мария, Иисус Христос Ийэтэ, бааллара. Үөрэнээчилэр Иуда оннугар Матфий диэн ааттаах атын уон иккис апостолы талбыттара.

Паасха кэнниттэн биэс уон хонон баран бэлиэтэнэр Биэс уонус күн бырааынныгар бары эмиэ биир санаанан түмсүбүттэрэ. Ол кэмнгэ эмискэ халлаантан күүстээх тыал сирилээн түүэн эрэрин санатар тыас иниллээт, кинилэр баар дыиэлэрийн ишин толорон кэбиспитэ. Онтон уот төлөнүгэр маарынныыр сарбынньяхтар түүэн, арахсынан киhi-киhi аайы тохтообуттара. Онуоха бары, Сибэтий Тын киирэн, урут билбэт омуктарын тылынан санааран барбыттара.

Ол саёна Иерусалимнга араас дойдуттан кэлбит тангарааыт иудейдар бааллара. Тыаы истэн, киhi бөхөтө үмүөрүспүтэ. Хас бииридий киhi иниттэжинэ, апостоллар кинилэр төрөөбүт тылларынан сангарааллара, бары онтон сохуйан аймаласпыттара. Онон сөёөн-махтайан, бэйэ-бэйэлэриттэн: «Бу Галилея дьоно этилэр буолбат дуо? Оччою кинилэр хайдах биниги төрөөбүт тылбытынан сангараалларый? – диэн ыйыталлара. – Тангара улуу дьайыыларын туунан биниги тылбытынан кэпсийллэр дии!»

Бары бэркинхээн: «Бу аата тугуй?» – дииллэрэ. Оттон сорохторо эбэлээхтик: «Минниигэс арыгыны тото испиттэр ээ», – дэхис-питтэрэ.

ДЬАЙЫЫЛАР 1:12-26; 2:1-13



Петр тыл этиитэ



Петр уон биир апостолы кытта норуот иннигэр турал, бары истэллэрин курдук доргуччу эппитэ: «Иудея дьоно, Иерусалим олохтоохторо бука бары! Бу тух буолбутун билиэххитин баџаар буоллаххытына, мин этэрбин болжойон истинг. Энхи саныыргыт курдук, кинилэр бачча сарсыардаттан итирэ сыйлдар буолбатахтар, бу көрөргүтүн барытын хаһан эрэ Иоиль пророк өтө көрөн маннык этэн тураг: „Бу тиңэх күннэрэгэ буолуођа, диир Айы Тангара, Мин кини аймааха Тыыммын ыыттахпына, энхи уолаттаргыт-кыргыттаргыт Мин этэрбин тиэрдиэхтэрэ, уолаттаргыт көрүү көрүөхтэрэ, кырдъаџастаргыт дириң суолталаах түүллэри түүхөхтэрэ. Мин Тыыммын кулуттарбар – эр дөнгө, дъахталларга даџаны – ыыттахпына, кинилэр бар дөнгө Мин этэр тылбын тиэрдиэхтэрэ. Дъэ, оччођо Айы Тойону аатын ааттаан ынгырбыт кини барыта быыһаны“.

Израиль дьоно! Бу этэрбин болжойон истинг: бэйэбүт билэргит курдук, Тангара энхи көрөргүтүгэри Иисуска улуу дъайыллары, дъиктилэри, араас ураты бэлиэ суоллары онгорторон, Кинини туоһулаан тураг. Тангара эрдэттэн анаан онгкуллаабытын курдук, Кинини эниэхэ тутан биэрбүттэрин энхи Тангараны билбэт омуктарга биэрэн, кириэскэ хам хараџалатан өлөртөрбүккүт. Ол эрээри Тангара өлөр өлүү бохсубутун үрэйэн, Кинини тилиннэрбитэ: өлүү Кинини хайдах да бохсон кэбиһөр кылаа соуђа.

Дээ онон Тангара Иисуһу тилиннэрбитин биинги бука бары туо-хулуубут. Иисус үөһэ, Айы Тангара унга өттүгэр, ылыллан, Аџата эрэннэрбит Сибэтий Тынын ылан, бу энхи сибилиггин көр-бүккүтүн-истибикитин онгортордо. Онон, Израиль дьоно, энхи биир бигетик өйдүүх тустааххыт: Иисуһу, энхи кириэскэ тиирэн өлөрбүккүтүн, Тангара Айы Тойон уонон Быыһааччы гыммыта».

Маны истибитет бука бары сүрэхтэригэр ыттаран, Петртан уонна атын апостоллартан: «Бырааттарбыт, оччођо биинги хайыбытый?» – дийэн ыйыпptyттара. Петр кинилэргэ эппитэ: «Анныыгытын билинэн, Тангара ёа эргиллинг. Хас биирдии бэйэбүт анныыгытын-буруйгутун бырастыы гыннаттарар тууугар Иисус Христос аатыгар сүрэхтэнийн, оччођо энхи Сибэтий Тын бэлэбүн ылыаххыт. Тангара тугу эрэннэрбитэ эниэхэ, энхи оюдоргутугар да, ыраах сыйлдар да дөнгө – Айы Тойон Тангарабыт ынгырбыт дөнүнгагар – бука барыгытыгар ананар».

Онон Петр тылын улгумнук ылыммыт дьон сүрэхтэнэн, ол күн барыта үс тынынча кэрингэ итэбэйээччи эбилибите. Айы Тойон күнтэн күн быыһанааччылар ахсааннарын – Бэйэтин Церковын (Тангара Дыиэтин), ол аата Иисус Христос толуйан ылбыт дьонун түмсүүтүн – эбэн испитэ.

ДЬАЙЫЛАР 2:14-47



Босхону үтүөрдүү

Т

иирдэ Петраах Иоанн иккиэн храмнга күнүску үнгүүгэ баран испиттэрэ. Храм «Кэрэ» дизэн ааттанар олбуорун аанын аттыгар төрүөбүттэн босхон киhi олороро. Кинини күн аайы көтөүөн ажалан, аангна олордон кэбиһэллэрэ, онно олорон бу киhi храмнга киирэр дьонтон умналыыра. Петраах Иоанн киирэн эрэллэрин көрөн, киhi эмиэ ытыһын тохуйбута.

Онуоха иккиэн босхону болжомтолоохтук көрөн баран: «Биһини көр эр», – дизбittэрэ. Умнаһыт тугу эрэ биэриэхтэрэ дии санаан, ыйытардыы өрө көрө түспүтүгэр, Петр эппитэ: «Миэхэ үрүн да, кыһыл да көмүһүм суюх, ол гынан баран туюх баардаахпыттан биэрэбин: Иисус Христос аатынан этэбин: туран хаамп!» Итиэнэ олорор кинини унга илийтиттэн өрө тардыбыта. Сонно босхон киhi, уллунгахтара, икки тобугун сүхүөфэ бөхөргүү охсон, тирэхтэнэ түспүтэ уонна ойон туран хаампытынан бардыбыта. Үөрүүтүттэн Тангараны айхаллыы-айхаллыы, апостоллар кэннилэриттэн храмнга дъиэрэнкэйдээн киирбитэ. Аангна олорбут босхон киhi Тангараны айхаллаабытынан хааман киирбитин көрөёт, онно баар дьон бары сохуян хаалбыгтара.

Үтүөрбүт киhi Петраах Иоаннын батыһа сылдъар буолан, баар дьон барыта кинилэргэ храм колоннадатыгар саба сырсан кэлбитэ. Ону көрөн, Петр мустубут дьонгно эппитэ: «Израиль дьено! Тоёо дыктиргийгит? Биһиги туюх эрэ бэйэбítт кыхаптынан-үтүөбүтүнэн кинини үтүөрдүбүппүтүгэр дылы, биһигини тоёо одууланаһыт? Ажаларбыт Тангаралара Уолун, энхи тангарыбыт, Пилат босхолуон баһарбытын үрдүнэн, киэр хайыспыт Иисускутун, албан аатырпыта. Энхи Олох Баһылыгын өлөрбүккүт, ол гынан баран, Тангара Кинини өлүүттэн тилиннэрбитэ. Кини тиллибитин туюулара бу биһиги турабыт. Энхи бука бары көрөр, бэркэ билэр киһигитин Иисус аата, Кини биэрбит итээлэ сибилигин, бары көрөн турдаххытына, үтүөртэ. Ол эрээри, бырааттарым, энхи, тойотторгут курдук, эмиэ билбэт буолангыт, итинник быһыыламмыккытын мин өйдүүбүн. Христос эрэйи-буруйу көрүөхтээбүн түүнан Тангара эрдэттэн Бэйэтин бары пророктарынан этийтэрбите ити курдук туолбута.

Онон аныыгыт-хараыт сотулларын түүнгар, аныыгытын билинэн, Айыы Тойонгно эргиллинг, оччою Айыы Тойон эниэхэ биэрэр уоскуланг кэмэ кэллэбингэ, Кини эниэхэ анаабыт Иисус Христоун ытыыаца. Тангара былыр-былыргыгыттан сибетиэй пророктарынан этийтэрбитет кэмэ кэлиэр диири, Христос халлаангна сылдыяахтаах. Тангара, Уолун Иисуу тилиннэрэн баран, энхини хас биирдиигитин аныыттан-хараттан киэр хайыыннаран, үтүө алгыска тиксэрээри, Кинини бастакынан эниэхэ ыыппыта».

ДЬАЙЫЫЛАР 2:14 – 3:26



Петрдаах Иоанны хаайыыга угаллар



Петр этиитин истибит уонна босхон үтүөрбүтүн көрбүт дьонтон ол күн биэс тыңыынча кэрингэ киңи Иисус Христоңу иттэбэйбитэ. Петр тыл этиититтэн кызыыран, Тангара үләниттэрэ уонна баылыктар Петрдаах Иоанны туттаран хаайыыга бырахтарбыттара. Сарсыныгар Иерусалимга иудей тойотторо, аңа баылыктар, сокуоннүттар уонна Тангара үрдүкү үләниттэрэ мустубуттара. Кинилэр апостоллары аңалтаран, синедрион иннигэр туруоран баран: «Туюх күүхүнэн, ким аатынан эниги бу дъиктини онгордугут?» – диэн ыйыспыттара. Онуоха Петр Сибэтий Тынынан өрө көтөүүллэн, эппитэ: «Норуот салайааччылара, Израиль аңа баылыктара! Өскөтүн эниги бүгүн биңигиттэн босхон киңиэхэ онгорбут үтүөбүт туунан туоңулаһар, бу киңи хайдах үтүөрэн хаалбытын ыйыталанаһар эбит буоллаххытына, эниги да, Израиль норуота да бары биллэххит буоллун: эниги кириэскэ тиирэн өлөрбүт Кинигит, Тангара тилиннэрбит Иисус Христоңун, аата бу киңини үтүөрдэн, кини эниги иннигитигэр билигин чэгийн-чэбдик турар. Иисус – эниги тутааччылар сирбиккит үрдүнэн, муннук тутар буолбут Таас, Кинигиттэн атын биңигини ким да быыңыыр кыаңса суюх, Кини аатыттан уратын биңиги быыңанарбытыгар бәриллибит атын аат бу күн сиригэр суюх».

Петрдаах Иоанн хорсуннарын көрөн уонна кинилэр үөрэбэ суюх боростуой дьон буолалларын билэн баран, аңа баылыктар дьиибэргии санаабыттара. Онтон бәрт сотору бу дьон урут Иисуңу кытта бииргэ сылдыбыттарын билбитеттэрэ. Үтүөрдүбүт киңилэрэ буоллаңына кинилэр аттыларыг гар сэргэстэхэ турара, онон синедрион чилиэннэрэ тугу да утары этэр кыаҳтара суюңа. Онон апостоллары синедрионтан тахса түхэллэригэр дъаһайлан баран, Тангара үрдүкү үләниттэрэ уонна аңа баылыктар: «Бу дьону хайдах гынабыт? – диэн субэлэспиттэрэ. – Илэ- чахчы дъиктини онгорбуттарын Иерусалим олохтоохторо бука бары билэллэр, ону мэлдъэхэр кыаҳпыт суюх. Онон сурађы-садыгы норуокка салгыы тэниппэт туһугар, Иисус аатын кимиэхэ да ааттааман диэн сэрэтэн, букатын бобон кэбиңиэххэ».

Апостоллары ыңыран ылан, аны Иисус аатын төрүт ааттаабакка, им-дым сылдыынг диэн кытаанахтык буойбуттара. Петрдаах Иоанн эппиттэрэ: «Бэйэбүт санаан көрүнг, Тангаратааңар энигини ордук истэрбит Тангара иннигэр төһө сөптөөх буолуон сөбүй? Биңиги тугу көрбүппутүн-истибиппитин кэпсээбэkkэ сылдьар кыаҳпыт суюх». Кинилэр онгорбут дъиктилэрин көрөн бар дьон Тангараны айхаллыыр буолан, сүбэ кыттылаахтара апостоллары, саанан баран, ыытан кэбиспитеттэрэ.

ДЬАЙЫЫЛАР 4:1-21



Итэжэл ишин aan бастакынан муну көрөн өлбүт Стефан

Aпостоллар этии киллэриилэринэн, түмсүү дъаданылар, кыһалџалаахтар тустарыгар ураты кыһамныны санга талыллыбыт сэттэ диаконгы, көмөлөхөөчүгэ, сүктэрбитэ. Бастакы диаконынан Сибэтий Тыны толору ылыммыт күүстээх итэжэллээх кини Стефан буолбута. Кини норуокка уһулуччулаах дъиктилэри, сөбүмэр бэлиэлэри көрдөрбүтэ. Христос итэжэлийн утарсааччылар ол ишин Стефанды абааһы көрөллөрө, кинини кытта мөккүһэллэрэ да, кини муударай өйүн хайдах да баһийар кыхатара суюа, Стефан тугу этэрин киниэхэ Сибэтий Тын Бэйэтинэн үөрэтэрэ. Онон соруян хас да кинини кигэн, Моисейы уонна Тангараны холуннаар дэппиттэрэ итиэннэ норуоту утарты туруоран баран, Стефанды тутан ылан, синедрионгы ажалбыттара. Буруйдааччылар сымыйданан туоһулуур кэмнэригэр, синедрионгы олорооччулар көрдөхтөрүнэ, кини сирэйэ аанньял сирэйин курдуга.

Тангара үрдүкү үлэхитэ буруйдааччылары барыларын истэн баран, Стефантан: «Бу чахчыны этэллэр дуо?» — диэн ыйып-пыта. Стефан киниэхэ Ытык Суруйуу тылынан хоруйдаабыта. Мустубут дьон, Стефан кинилэр аныыларын-хараларын саралыыр уоттаах-төлөннөөх этиитин истэ-истэ, олус диэн уордайан, тиистэрийн хабырына олорбуттара.

Сибэтий Тыны толору ылыммыт Стефан Тангара кэрэмэн килбиэни Уонна Кини унга өттүгэр тураг Иисуу анааран: «Мин халлаан арыллыбытын, Кини Уола Тангара унга өттүгэр турагын көрөбүн», — диэбите. Итини истээт, бары үөгүлэх түспүттэрэ уонна, кини санатын истимээри, кулгаахтарын саба тутту-бутунаан сүүрэн тиийэн, Стефан үрдүгэр түспүттэрэ. Итиэннэ кинини қуорат таһыгар кэнэйдээн таһааран, тааһынан илдүй тамнаан барбыттара. Стефан буоллабына: «Айыы Тойон Иисус, дууhabын ыл», — диэн үнэ-көрдөхө турбута. Онтон сөһүргэстий түүхэн күүхүн мунгунан: «Айыы Тойон, бу аныыларын бырастырыгын!» — диэн санга аллайан баран, тыына быстыбыта.

ДЬАЙЫЛАР 6:2-15; 7:1-60



Филипп уонна Эфиопия үрдүк сололоо

С

тефаны мунгаан өлөрөн баран, Иерусалимнаа үтүмсүүнү сойуолаан барбыттара, онон апостоллартан уратылар бары Иудея, Самария араас куораттарынан арбам-тарбам ыныллыбыттара. Арай апостоллар Айыы Тойон тылын салгыны тарбата сыйлдыбыттара.

Онтон арай биирдэ Айыы Тойон аанньала Филипп диэн диаконға: «Турангын, күн ортото буолуута Иерусалимтан Газаңа баар иччитэх суюлга таңыс», – диэн соруйбута. Филипп туран, суюлга тахсыбыта. Бу кэмнэг биир аттакы эфиоп, Эфиопия сарыссатын Кандакия үрдүк сололоо үләнитэ, кини хааһынатын тутааччы, Айыы Тойонгы үнән-сүгүрүйэн баран, Иерусалимтан төннөн иһэрэ. Кини колесницаатыгар Исаия пророгу ааҗа олороро.

Аанньаль Филиппкэ: «Колесницаа чугаһаан, аргыстаһан бар», – диэбитэ. Филипп ситэн кэлэн, аттакы Исаия пророк кинигэтин ааҗарын истэн: «Тугу ааҗаргын өйдүүгүн дуо?» – диэн ыйыппыта. «Кини бынаарыыта суюх хайдах өйдүөхпүнүй?» – диэбитэ анараан-ныта, уонна Филиби колесницаа тахсан сэргэстэхэ олороругар ыңгырыбыта. Ол ааҗа испит кэрчигэ маннык этэ: «Кинини, бараан курдук, өлөрө илдьибитетэрэ; түү қырыйааччы иннигэр бараан ожто чуумпуран турарыны, Кини ылышы-чып турбута. Кинини атаажастаабыттара, қырдыгынан сүуттаабатахтара. Кини удуурдарын түннан ким кэпсийэй? Олорор олоңун сиртэн араарбыттара эбээт».

Аттакы Филипптэн ыйыппыта: «Көрдөһөбүн, бынаар эрэ, пророк бу ким түннан этэрий: бэйэтин түннан дуу, атын ким эрэ түннан дуу?» Онон Филипп киниэх Суруйуу бу кэрчигиттэн саңалаан, Иисус түннан кэпсээбитэ.

Ол ыккардыгы гар айаннаан, уулаах сиргэ тиийэн кэлбиттэрэ. Аттакы: «Бу уу баар эбит. Мин сүрэхтэнэрбин туюх мэһийдиирий?» – диэн ыйыппыта. Филипп киниэх: «Ис сүрэххиттэн итэжэйэр буоллахына, сүрэхтениэххин сөп», – диэн хардарбыта. Кинитэ: «Иисус Христос Танара Уола диэн итэжэйэбин», – диэбитэ уонна колесницааны тохторторго дъаһайбыта. Филипптээх аттакы иккиэн ууга киирбитетэрэ, Филипп кинини сүрэхтээбитэ. Ууттан тахсыбыттарыгы гар аттакыга Сибетиэй Тыын түспүтэ, Филиби буоллаҕына Айыы Тойон аанньала илдъэ барбыта. Оттон аттакы кинини хараҕын далыттан сүтэрэн кэбистэр да, үөрэ-көтө салгыны айаннын турбута.

ДЬАЙЫЛАР 8:26-39






Христианнары сойуолаһар Савл

Мерусалимнааңы итэбэйээччилэр түмсүүлэрин сойуолас-
пыйт дьонтон биирдэстэрэ Савл диэн ааттаах эдэр фарисей
этэ. Савл үрдүк таһымнаах религиознай үөрэххэ үөрэммит буо-
лан, Ытык Суруйууну дирингник билэрэ. Кини ађа көлүөнэлэр
үгэстэрин кытаанахтык тутуһара, сокуон бары сиэрин-туумун,
ыйыытын-кэрдийтин энгилэ суюх толороро. Ол эрээри Савл,
дьинг кырдыгы билбэт буолан, христианнары еретиктэр дии
саныыра, онон Иисус Мессия буоларын итэбэйбэт этэ. Кини
Иисус Христос үөрэнээччилэрин дыиэлэригэр көтөн түһэн, ки-
нилэри соһон тahaартыыра уонна, кэлгийтэрэн баран, хаайыыга
бырахтаран сорго-мунгна, ыар өлүүгэ анъяра.

Диакон Стефаны тааһынан тамныыр кэмнэригэр Савл, кини-
ни өлөрөрү сөрсүүр буолан, өлөрүөхсүттэр таңгастарын манаан
турбута. Кини хара санаалаах дъэбир киһи буолбатах эрээри,
буурuidaахтар сөпкө буурайданаллар дии саныыра, онон христи-
аннары утарар бигэ санаатын уларыппат этэ.

Итэбэли токурутуу салгыны тэнийэн Дамаск кытта кутталлаах
үөрэх кинэ буолбутун билэн, Савл аны онно баарга быһаа-
рыммыта. Кини Айыы Тойон үөрэнээччилэрин ис сүрэжиттэн
абааһы көрөр буолан, Тангара үрдүкү үлэһитигэр киирэн, Дамаск
синаргаларыгар сурук суруйтaran ылбыта. Ол сурук көмөтүнэн
кини Христос үөрэжин тутуһааччылары тутаттаан, хандалынан
бохсон баран, Иерусалимна мунгната ађалыахтааћа.

ДЬАЙЫЛЛАР 7:58; 8:1, 3; 9:1-2



Айыы Тойон Савлга көстүүтэ

Савл Дамаска чугаанаан истэүинэ, эмискэ халлаантан ча- үүлхай сырдык сандаара түспүтэ. Кини сиргэ охтон түнэн бааран: «Савл, Савл, Миигин тоёо сойуолаңын?» – диир санганы истибитэ. «Кимгиний Эн, Тойонуом?» – диэбитэ Савл. Айыы Тойон киниэхэ эппитэ: «Мин эн сойуолаңар Иисуһун буолабын. Үөрбэни утары баарын эйиэхэ ыараахан буолую». Кутталыттан тип-титирэс буолбут Савл: «Айыы Тойон! Миэхэ тугу соруя- ын?» – диэн ыйыппыта. Айыы Тойон: «Туран куоракка тийи, тугу гынаргын онно этихэтэр», – диэбитэ.

Савлы кытта бииргэ айаннаан испит дьон сөбөн дөйүөрбүт курдук турбуттара: санга иһиллэрэ эрээри, ким да баара көстүбэт этэ. Савл сиртэн турбута, арай, халлаантан тыкпыт чаңылхай сырдыктан хараңа саатан, тугу да көрбөт буолан хаалбыт этэ. Онон аргыстара илиититтэн сиэтэн, куоракка илдьибittэрэ.

Дамаска Христос бәриниилээх үөрэнээччитэ Анания диэн ки- ни баара. Айыы Тойон киниэхэ көстөн эппитэ: «Анания! Туран Көнө диэн уулуссаңа таңыс, уонна онно Иуда дыиэтигэр бааран, Тарстан кэлбит Савлы ыйыт. Кини сибилигингүн турлан, эн ки- ниэхэ тиййэн илиигин ууран үнтэххинэ, хараңа чөлүгэр түһэрин биллэ». Онуоха Анания: «Айыы Тойон! Ол кини Иерусалимга Эн сибетиэйдэргэр төһөлөөх куңаңын онгорбутун мин үгүс дьонтон истэн турабын, – диэн хардарбыта. – Манна даңаны кини Эн ааккын ааттааччылары тутарга Тангара үрдүкү үлэһиттэриттэн көнүл ылан кэлбитэ». Ол эрээри Айыы Тойон эппитэ: «Кини – Мин Бэйэм ааппын араас норуоттарга, ыраахтааңыларга уонна Израиль норуотугар инигиннэртэрэргэ талан ылбыт киним. Онон бааран эт. Мин аатым туңугар төһө мунгнаныахтааңын Бэ- ѹйэм киниэхэ көрдөрүөбүм».

Анания Айыы Тойон эппит сиригэр барбыта. Дыиэбэ киирэн, Савлга илиитин ууран бааран: «Быраатым Савл! Эн көрөр буола- рынг, Сибетиэй Тыыны толору ылынарын туңугар, эйиэхэ миигин Айыы Тойон – кэлэн истэххинэ суолгар көстүбүт Иисус – ыытта». Сонно Савл, хараңыттан балык хатырыгын санатар туюх эрэ бүрүө түһээтин кытта, эмискэ көрөр буолан хаалбыта. Ол күн Иисус аатыггар сүрэхтэнэн бааран, кини синааголары кэрийэ сылдъян, Иисус Тангара Уола буоларын туңунан үөрэтэн барбыта.

ДЬАЙЫЛАР 9:3-20



Савл Дамастан күрүүр

Савл үөрэтэрин истибит дьон бары дыктиргээн: «Иисус Христос аатын ааттааччылары Иерусалимнга сойуласпыйт кини бэйэтэ этэ буолбат дуо? Манна даңаны олору Тангара үрдүкү үлэхүйттэригэр кэлгийэн илдъээри кэлбите буолбатах этэ дуо?» – дэхэллэрэ. Оттон Савл итэжэлэ улам бөхөргөөн, Иисус дынг Мессия – Быыхааччы – буоларын дакаастаан, Дамаска олорор иудейдары биир муннукка ыкпыта.

Сотору буолан баран иудейдар Савлы өлөрөргө санаммыттара. Онон аны Дамастан күрээн хаалыа диэн, куорат аанын аайы буойуннары туроурбуттара. Савл ону билэн куораттан тахсыбатаа. Түүн Иисус үөрэнээччилэрэ кинини тымтайга уган баран, куорат истиэнэтин тас өттүгэр түхэрбиттэрэ.

Дамастан күрээн Савл Иерусалимнга тиийбитэ. Онно үөрэнээччилэргэ холбоо сатаабыта да, бары киниттэн куттанар этилэр, кини чахчы Христос үөрэнээччитэ буолбутун ким да итэжэйбэтэжэ. Ол иinin Варнава кинини апостолларга илдъэ кэлэн, Савл Дамаска баран иhэн Айыы Тойону көрбүтүн, Айыы Тойон киниэхэ тугу эппитин итиэнэ кини Дамаска сылдъан, Иисус аатын хорсуннук инигиннэрбитин кэпсээбитэ. Онон апостоллар уонна итэжэйээччилэр бука бары Савлы бырааптыг диэн ылыммыттара. Кэлин кинини апостол Павел диэн ааттыр буолбуттара. Кини атын омук дьонугар Христос туhунан үөрэтэр соругу туроуруммута.

Апостол Павел араас куораттар христианнарын түмсүүлэригэр элбэх илдъит суругу суруйбута. Онно биир суругар кини этэр: «Айыы Тойоммун Христос Иисуhy билиини туюхтаацар да үрдүктүк санааммын, билигин тугу барытын солуута суюх курдук көрөбүн: Кини туhугар мин туюхтан барытыттан аккаастанным, Христоhy кытта бииргэ буолаары, тугу барытын бөххө-сыыска холоотум. Аны Кинилиин биир эрэ буолларбын дии санааммын, бэйэм күүспүнэн – Сокуон ирдэбиллэрин толоруунан – быыhана сатаабаптын; Тангара киини итэжэлгэ эрэ олоюран быыhырын билэммин, Христоска итэжэлбинэн быыhанарга дьулүhabын».

ДЬАЙЫЛАР 9:21-28;
ФИЛИППЫ ХРИСТИАННАРЫГАР ИЛДҮЙТ СУРУК 3:7-9



Иоппия ё Тавифаны тилиннэрий

И

Иоппия, атыннык Яффа, дийн порт куората Средиземнэй мурда кытылыгар турар. Бу куоракка Иисус Христос үөрэнээччитэ Тавифа, ол аата Серна, дийн ааттаах дъахтар олорбута. Кини дьонгно элбэх үтүөнү онгороро, кырађа-кыаммакка көмөлөхөрө. Бийрдэ Тавифа ыалдьан, өлөн хаалбыта. Өлбүт дъахтары сууян баран, үөхээнгни хоско сыйтыарбыттара.

Ол сађана апостол Петр Лидда ёа кэлэ сылдьара. Лидда Иоппияттан чугас буолан, Христос үөрэнээччилэрэ киниэхэ, уталып-пакка кэлэ ођустун дийн илдьиттээн, икки кинини ыыппыттара.

Петр ол дьону кытта тииийн кэлбитигэр кинини үөхээнгни хоско таһаарбыттара; онно огдооболор, харахтарыттан уу-хаар баһан туран, Серна кинилэргэ тикпит тангаһын-сабын көрдөрбүттэрэ. Петр барыларын хостон таһааран баран, тобуктаан туран Тангарађа үнгүйтэ, онтон өлбүт дъахтары: «Тавифа, тур!» – дийн ынгырыбыта. Дъахтар сонно харађын көрөн кэлэн, оронугар олоро түспүтэ. Петр киниэхэ илиитин уунан, турарыгар көмөлөспүтэ уонна үөрэнээччилэри, огдооболору барыларын ынгыран ылан, Тавифаны кинилэр иннилэригэр туруорбута.

Бу туһунан Иоппия бүттүүнэ билбитэ, онон бэрт элбэх кини Айыы Тойону итэёйбитэ. Петр Иоппия ёа имиихит Симонгна өссө да элбэх күн буолбута.

ДЬАЙЫЛАР 9:36-43





Сотник Корнилий

И

исус Христос уонна Кини апостоллара олорор кэмнэригэр Израиль сирэ уонна Средиземнэй муора аттынааы дойдулар бары Рим былааыгар бас бэринэллэрэ. Бу дойдуларга хас биирдиилэригэр Рим сэриилэрэ бааллара. Средиземнэй муора Кесариятааы пордугар Италийской диэн ааттанар полк турара. Бу полк тойонноруттан биирдэстэрэ сотник Корнилий этэ. Сотник дьиэ кэргэттэрин барыларын кытта Тангараны итэ-бэйэр, дирингник ытыктыыр буолан, дъадангыларга өлгөмнүк көмөлөхөрө уонна өрүүтүн үнгэ сылдьара. Биирдэ киниэхэ Тангара ааньала көстөн, дьиэтигэр киирэн эппитэ: «Корнилий! Тангара эн үнгүүт үнгүүгүн, бар дьонгно көмөүн барытын ёйдөөн кэллэ. Онон билигин Иоппияа дьону ыытан, Петр диэн ааттаах Симоны ынгыртар. Кини эйиэхэ энги бүтүн дьиэ кэргэнинэн быынанар тылгытын этиэбэ». Ааньал барбытын кэннэ, Корнилий икки чаңарын уонна биир бэринийлээх кулутун ынгыран ылан, Кесария соёуруу өттүгэр баар Иоппияа ыыппыта.

Буюуннаар Иоппияа тиййэн, апостолы булан ылбыттара. Петр илдьиккэ кэлбит дьону дьиэтигэр хоннорон баран, нөнгөө күнүгэр кинилэри кытта Кесарияа барсыбыта. Онно Корнилий хайыы-үйэ кэтэхэн олороро, урууларын-аймахтарын, чугас дојотторун барыларын муспут этэ. Петр мустубут дьонгно: «Тангара кими да чорбоппотун мин дьэ дьинг-чахчы биллим. Тангара хай да норуокка Кинини ытыктыыр, кырдыгы тутунаар дьону сөбүлүүр. Кини, тух баар барбытын Айыы Тойоно Иисус Христос биэрэр эйэтин туһунан Евангелиене инигиннэртэрэн, Израиль норуотугар Бэйэтин тылын тиэрдигитэ. Иисус Иудея дойдугутар уонна Иерусалимга тугу онгорбутун туоһулара бу биңиги баарбыт, Кинини кириэскэ тиирбитеттэрин эт харахпытынан көрбүпүт. Ол эрээри Тангара Иисуу үүс күнүгэр тилиннэрбитэ. Иисус биңгини Тангара тыыннаахтары да, өлбүттэри да дьүүлүүргэ анаабыт Судьйата Кини буоларын бар дьонгно инигиннэрбитетигэр уонна туоһулуурбутугар соруйбута. Пророктар эмиэ бука бары Иисуу итэбэйэр ханнык баazaarар киши аныыта-буруйа Кини аатынан бырастыы буолуоха диэн туоһулууллар», – диэбитэ. Петр этэрин истэн баран, Корнилий дьиэтээбэйлэрин уонна дојотторун бука барыларын кытта Иисус Христоу, Тангара Уолун, итэбэйэн, Кини аатыгар сүрэхтэммиттэрэ.





Ааньыал Петр апостолы хаайыыттан таһаарар



Л саңана Ирод ыраахтааӡы христианнары сойуолаһан барбыта. Кини бирикээнинэн Иоанн убайын Иаковы өлөрбүттэрэ. Ыраахтааӡы иудейдар санаалара көммүтүн көрөн, Паасха бырааһынныгын кэнниттэн норуокка таһааран баран өлөргө уурдараары, Петр апостолы эмиэ хаайтарбыта. Түрмэңэ кинини уон алта буойун манаабыта. Ол кэмнэ итэбэйээччилэр кыһаллан туран Петр туһугар Тангараңа үнпүттэрэ.

Ирод норуокка таһаарыхтаах күнүн иннинээби түүн Петр икки буойун ыккардыгар икки сыйбынан бохсуллан, утыйа сыппыта, харабыллар хаайыы ааныгар манаан тураллара. Эмискэ түүн Петрга Айыы Тойон ааньыала тиийэн кэлбитэ, чаҕылхай сырдыктан хаайыы иһэ сандаара түспүтэ. Ааньыал Петру өттүккэ аиньян уһугуннаран баран: «Тура обус!» – диэн ыңғырбыта. Сонно апостол илиитин бохсубут сыйаптар төлө барбыттара. Ааньыал: «Таңнан, миигин батыс», – диэбитэ. Петр, ааньыал тугу гынара дынгнээбүн-дынгэ суюңун билбэkkэ эрэ, көннөрү көстүү эрэ быһылаах диэн саныы-саныы, кинини батыһан испитэ. Бастакы икки харабылы ааһан, куоракка тахсар тимир аангна тиийэн кэлбиттэригээр аан бэйэтэ аһылла биэрбитэ. Тахсан куорат биир уулуссатын ааһалларын кытта, ааньыал эмискэ сүтэн хаалбыта.

Дъэ онно эрэ Петр: «Оо, чахчы да эбит: Айыы Тойон, ааньыалын ыыттан, миигин Ирод илииттиттэн уонна иудей норуота эрэммит былаажайыттан быыһаан ылла!» – диэн өйдөнөн кэлбитэ. Онон тутатын көрүнэн баран, кини Марк диэн ааттаах Иоанн ийэтин Мария дыиэтигээр барбыта. Онно бэрт элбэх итэбэйээччи Тангараңа үнэ туарыгар тиийэн, Айыы Тойон кинини хаайыыттан хайдах таһаарбытын кэпсээбитэ.

ДЬАЙЫЫЛАР 12:1-17



Апостол Павел миссионердыр бастакы айана




постол Павел атын омуктарга Үөрүүлээх Илдьити иһитиннэрэр соругун бэриннилээхтик толорбута. Кини Айыы Тойон Иисус Христос кэриэстэрин ис сүрэжиттэн дъулунаан тутунара. Бу кэриэстэр бүгүн эмиэ, син биир оччотооңуга курдук, тыын суолталаахтар: «Барангыт, бары норуоттары Мин үөрэнээччилэрим буолалларыгар уңийан, кинилэри Аһа, Уол уонна Сибетий Тыын аатыгар сүрэхтээн». Рим империятын араас куораттарыгар, уобаластарыгар миссионердыр үс унун айанын апостол Павел Антиохия куораттан сафалаабыта.

Бастакы айаныгар кини Варнава апостолы илдээ барбыта. Антиохияттан хараабылга олорон, Кипр арыыга тийббиттэрэ. Апостоллар Дъайыыларыгар этиллибитин курдук, Кипрга Тангара улуу үләнитин латыннын аатынан Павел диэн ынгырар буолбуттара. Кипртан Малай Азияда төннөөт, аны арыт сатыы, арыт өсүөллэри миинэн, Галатия уобалаңыгар барбыттара, итиэннэ онно, Икония куоракка, Тангара тылын тарҗаппүттара. Онуоха үтүмэн үгүс кини Христоноу итэбэйбитэ. Иконияттан Лиистра куоракка тийббиттэрэ. Лиистра Павел Айыы Тойон күүнүнэн биир босхон киинин үтүөрдүбүтүгээр дьон Павеллаах Варнаваны олох да тангаралар дии санаабыттара. Грек тангаратын Зевс үләнитэ кинилэргэ бэл сиертибэ биериэн баџарбыта. Ону истэн, апостоллар тангастарын хайа тардынан бааран: «До ѡоттор! Бу тугу-тугу быңыланан эрэбйт? – диэн, кинилэри нэнийилэ тохтолпүттара. – Биңиги эмиэ эңиги курдук дьоммут эбээт. Эңиги сымыйа тангаралартан кизэр хайынангыт сири-халлааны, муораны уонна онно баары барытын айбит тыыннаах Тангараца эргиллэргит туңугар, биңиги эңиэхэ Евангелиене иһитиннэрэбйт. Ааспыт көлүөнэлэргэ Кини хас биирдии норуот бэйэтин суолунаан сылдарын бопсубатаа эрээри, өрүү үтүөнү онгорон, биңиэхэ халлаантан ардаы ыытан, сайыннын өлгөм үүнүүнү биэрэн, аһыыр аспытын хааччыйан, сүрэхпитин үөрүүнэн толорон Бэйэтин туңунаан туохуулуура».

Апостоллар Лиистра хорсуннук үөрэппиттэрэ. Ол гынан бааран бу куоракка кэлбит хас да иудей «kyрдьыгы тугу да эппэттэр, барыта сымыйаны туойаллар» диэн утаран, норуоту иирдибиттэрэ, дьону күөртээн Павелес тааынан тамнаппүттара. Ол эрээри кини Тангара көмөтүнэн этэнгэ тыыннаан хаалан, салгын айаннаабыта. Лиистраттан Дервияда кэлэн, эмиэ Евангелиене тарҗаппүттэни барбыта, онон бэрт элбэх кини Айыы Тойону итэбэйбитэ. Павеллаах Варнава Дервияттан Антиохияда, бу түмүктээбит үлэлэрин санга сафалынларыгар бырааттара кинилэри Тангара үтүө қыһамнытыгыр туттарбыт сирдэригэр, төннүүттэрэ. Онно тиийэн итэбэйээччилэри түмэн, Тангара кинилэргэ тугу онгорбутун, хайдах атын омуктарга итэбээл аанын тэлэйэн биэрбитин кэпсээбитеттэрэ.

Апостол Павел миссионердыр бастакы айаныгар үс сыл кэринэ сылдыбыта.

МАТФЕЙ 28:19-20; ДЪАЙЫЫЛАР 13; 14



Павел миссионердыйр иккис айана

И

иккис айаныгар апостол Павелы еврей христианина Сила арыаллаабыта. Антиохияттан кинилэр Дервия куоракка уонна Листва (били Павелы хас да сыллаабыта тааынан тамнаан өлөрө сыспыт сирдэригэр) барбыттара. Манна Павел эдэркэн Тимофей диэн уолу көрсүбүтэ, бу уол киниэхэ бэриниилэх көмөлөхөөччүү буолбута.

Кинилэр Эгейскэй муора Азиятаафы кытылыгар баар Троада куоракка кэлбиттэрэ. Павел ол түүн түхээн, биир македонец киниттэн: «Македонияца кэлэн, бишиэхэ көмөлөс», – диэн көрдөхөө-ааттаха туарын көрбүтэ. «Апостоллар Дъайыллара» кинигэ ааптара евангелист Лука «киниэхэ ол көстөөтүн, бишиги Айы Тойон Евангелиене инигинэрэргэ ыңырда диэн түмүккэ кэлэн, сонно Македониялыырга быхаарыммыппит» диэн суурияар. Оттон Лука бэйэтэ эмиэ Троадаттанылаа Павелга холбоспут буолуохтаах диэн сабаалыыллар. Греция хотугу уонна соёуруу өттүгэр сыртар Македония уобалана Рим бас билиитигэр баара. Павеллаах хараабылынан Эгейскэй муораны туорааннаар, Филиппы куоракка тиййбиттэрэ. Манна Европаца бастакы християнской түмсүү тэриллибут буолуон сөп. Оттон бу куоракка Павеллаах Силаны тутан, хаайыыга биррахпыттарын туунан эңиги аныгы кэпсээн-нэ ааьыаххыт. Филиппыттан Павел Эгейскэй муора кытылыгар баар Фессалоники диэн улахан порт куоратыгар кэлбитэ. Манна үтүмэн үгүс эллин уонна еврей дьоно Христоны итэбэйттэрэ. Ол эрэн еврейдэр ортолоругар Павеллаах Силаны утарааччылар эмиэ бааллара, олор норуоту утары туурураннаар, кинилэр Верия куоракка бааррга күхэллибитеттэрэ. Верияттан Павел Афиныга, Греция кин куоратыгар, кэлбитэ. Оччотооуга Грецияны, Рим былааьыгар бас бэринэрин ишин, Ахая диэн ааттыыллара. Афиныга Павел Тангара тылын бөлүүхөктэргэ уонна борустуой норуокка инигинэрбитэ. Ол туунан эмиэ кэлэр кэпсээннэрэгэ ааьыаххыт. Павел Афиныттан Рим империятын биир саамай тутаах Коринф диэн куоратыгар барбыта. Коринфка кини балтараа сыл буолбута, ол кэмнэ манна улахан християнской церковь ўөскээбитэ. Павел Коринфтан муоранан Малай Азияца төннөн, Ефес диэн улахан куоракка тиййбитэ. Онтон салгыы айаннаан, Иерусалимга сылдьлан баран, Антиохияца төннүбүтэ.

Иккис айаныгар Павел үс сыл кэрингэ сылдыбыта. Кини бу кэмнгэ хас да тыныынча биэрэстэлээх суолу барбыта.

ДЬАЙЫЛАР 15:36 – 18:22





Павеллаах Сила хаайыыга

15

Иирдэ Павел аргынын Силаны кытта Филиппы куоракка, Рим холуоннъятыгар, кэлбитэ. Манна кини абааыы тысынагар буулатан көрбүөччү буолбут чаңар кызыны Иисус Христос аатынан үтүөрдүбүтэ. Кэнэбэс туюх буолуохтааын барытын этэн биэрэн, ол кызыс хаанаайттарыгар баһаам барыбы киллэрэрэ. Ханаайттара аны барыбынагар кыахтара суюх буолбутун билэннэр, Павеллаах Силаны тутан ылан, куорат болуоссатыгар тойотторугар илдьибиттэрэ. Онно тиийэн баран: «Бу дьон – иудейдар. Кинилэр биңиги, римляннар, ылыныда да, тутууго да суюхтаа үгэспитин үөрэтэн, куораты аймаатылар», – диэн үңсүбүттэрэ. Норуот бүтүүнэ Павеллаах Силаны утарбыта. Сэрии тойотторо апостоллары сыйгиннъяхтаан баран, тайабынан таңыйарга бирикээстээбүттэрэ. Ол кэнниттэн иккиэннэрин хаайыыга бырахпыттара уонна харабылга кытаанахтык маныырга дыаһал биэрбүттэрэ. Бирикээни толорон, харабыл апостоллары түгэх түрмээ угандаран, атахтарыгар адаа кэтэрдибитэ. Ол үрдүнэн Павел да, Сила да санааларын түхэрбэтэхтэрэ. Түүн үөһүн саңана кинилэр Тангараңа үнгэн айхал ырыаларын ыллаабыттара, ону атын хаайыылаахтар бары истэн олорбуттара.

Эмискэ күүстээх сир хамсааына буолан, хаайыы дьиэтэ төрдүттэн түөрэннээбүтэ, ааннар бары тэлэллэ түспүттэрэ, хаайыылаахтар хандалылара төлүтэ ыстаммыттара. Түрмэ харабыла үнуктан ааннар ахааастарын көрөн, хаайыылаахтар бары күрээбүттэр дии санаан, бэйэтигэр тиийиннээри гыммыта. Ону Павел: «Кэбис, кунаңаны онгостума, биңиги бары баарбыт!» – диэн тохтолпуга. Тип-титирэс буола долгуйбут харабыл Павеллаах Сила иннилэрингэр сөһүргэстии түхэн: «Тойотторуом! Быынанар тунугар туту гынабын?» – диэн ыайыппуга. Онуоха: «Айыы Тойон Иисус Христоңу итэбэй, оччою бэйэн да, дьиэн дьонго бары да быынаныаххыт», – диэбүттэрэ. Харабыл сонно кинилэри хаайыыттан таһааран, баастарын сууян баран, дьиэтин кэргэттэрин кытта бииргэ сүрэхтэммитэ.

ОНТОН Павеллаах Силаны хаайтарбыт сэрии тойотторо сарсыарда түрмэ тойонугар куорат бэрээдэгин көрөр үлэниттэри ыытан, апостоллары босхолоо диэн илдьииттээбүттэрэ. Онуоха Павел кэлбит дьонгно эппитэ: «Биңигини, Рим гражданнарын, бар дьон көрөрүгэр туюх да суута-сокуона суюх кырбаан баран, хаайыыга бырахпыттара. Аны билигин ким да билбэтинэн киэр утаараары гыналлар дуо? Оннук буолуо суюға! Бэйэлэрэ кэлэн таһаардыннаар». Үлэниттэри кини эппитин сэрии тойотторугар тиэрдибиттэрэ. Анарааннылар апостоллар Рим гражданнара буолалларын истэн, улаханнык куттаммыттара, онон кэлэн кинилэри хаайыыттан таһааран баран, бырастыы гыналларыгар уонна куораттан баралларыгар көрдөспүттэрэ.

ДЬАЙЫЛАР 16:16-39



Павел Афинаига


M

иссионер быһытынан иккис айаныгар Павел, урут кэп-сээбиппіт курдук, Афина куоракка сыйдыбыта. Афина оччотооңуга aan дойду култууратын эргийэр киинэ, туллар тутааңа, элбэх улуу бөлүүгөк – Сократ, Платон о. д. а. – дойдулара этэ. Куорат бүтүнүү эмэгэт тангара буолбутун көрөн, Павел ис-иһиттэн абаран кэлбитэ. Кини күн аайы синаагаңа сыйдьан, иудейдары уонна Айын Тангараны ытыктыр атын да дьону кытта сэһэргэхэрэ, ону таһынан күн аайы болуоссакка көрсөр дьонунуун эмиэ кэпсэтэрэ. Сорох бөлүүгөктэр – стоиктар уонна эпикуреецтар – кинини кытта мөккүһөр этилэр. Сорохторо: «Бу хой баһын туойааччы манан тугу этиэн баџарый?» – дииллэрэ. Атыттара, кини Иисус Христос тиллибитин турунан кэпсиириин иин: «Арааһата, туора тангаралар тустарынан тугу эрэ тарџатар быһылаах», – диэн сабаҗалыллара.

Биирдэ Павелы ареопагка аћалан: «Бу эн туох санга ўөрэчин ўөрэттергин билиэххэ сөп дуо? – диэн ыйыппыттара. – Туох эрэ бэрт дъиктини иһитиннэрэчин, биңиги ону билиэхпитин баџарабыт». Павел ареопаг* ортолугар турган эппитэ: «Афина олохтоохторо! Барыттын сыйлыктаан көрдөхпүнэ, эңиги итэбэли туох да олус ытыктыр дьон эбиккит. Ити оннообор ааһан иһэн, ытык сирдэргитин кэрийэ сыйдьан, „биллибэт Тангараңа“ диэн суруктаах сиертибэнныги булан ыллым. Дъэ ол Кини – эңиги кимин да билбэkkэ эрэ сүгүүрүйэр Тангараңыт – турунан мин эңиэх иһитиннэрэзихпин баџарабын. Бу aan дойдуну бүтүнүүтүн, aan дойдуга баары барытын айбыт Тангара сирдээх халлаан Айыы Тойоно буолан, кини тутан биэрбит дъистигэр олорбот, дьон Киниэхэ илиитинэн тутан-хабан улэлиириин эрэйбет, тоёо диэтэххэ, Кини хаһан да тугундан да тутахсыйбат, төттөрүүтүн, Бэйтэ туухха барытыгар олоо, тыынар тыныны – туту барытын биэрэр. Айыы Тангара биир киһиттэн киһи-аймаңы ўөскэтэн сир иэнин устун олохспупта, ыйаахтаах кэмнэрин-кэрдилэрин, олорор сирдэрин чөрчитин ыйан-кэрдэн биэрбитэ. Ити барыта дьон Тангараны көрдүүрүн, Кинини, хас биирдиибитеттэн ырааңа суюун сэрэйэн-билэн, булан ылалларын туһугар этэ. Кининэн биңиги олорбот, Кининэн хамсыбыт, Кининэн тыыннаах сыйдьабыт. Эңиги сорох хоһооннүүттаргыт эмиэ „биңиги бары Кини уунунабыт“ диэн этэн тураллар. Онон биңиги Тангара ууна эбит буоллахпытына, Тангараны кыһыл дуу, үрүн дуу көмүүнэн эбэтэр таастан кини бэйэтэ сатабыллаах илиитинэн кыһан-кыладыян, өйүттэн айан онгорбут мөссүөнүгэр холуу саныя сухтаахпыт. Урут харанаңа муна сыйдыбыппытын буруйга холообот эрээри, Тангара билигин дьону барытын аныыттан-хараттан тэйэн Киниэхэ эргиллэллэригэр ыңырап. Кини бу aan дойдуну кырдыктаахтык дыүүллүүр күнүн хайыы-үйэ бол-дьоон, Судьбайатын анаан турар. Дъэ ол иин, бу турунан бар дьонгю туохулаан, Тангара Кинини, Иисус Христоны, өлүүттэн тилиннэрбитэ».

ДЬАЙЫЛАР 17:16-31

* Ареопаг – аћа баһылыктар муннъахтара.



Павел миссионердыр үйүс айана

С


отору кэминэн Павел аны үйүс улахан айаныгар туруммута. Антиохияттан айаннаан, эмиэ хоту барбыта. Фригия уобала-хын ааһан, Ефескэ, Эгейскэй муора Асиятаа ѿрындаа үлэлээбитэ, онон Асия уобалахын (ол сајана Асия диэн бүгүнгү Малай Азия сорох өттүн эрэ ааттыыллара) дъяно бука бары, иудейдар да, эллиннэр да, Айын Тойон Иисус туунан истибиттэрэ. Таңара Павел илиитинэн бэрт элбэх дыктини онгорбута.

Ефескэ Артемида таңара мрамор таастан тутуллубут бэртээхэй храма, аан дойду сэттэ дыктийттэн биирдэстэрэ, баара. Ювелирдар уонна худуоуннуктар үрүнг көмүстэн кутан, сувенирдары – Артемида храмын – атылыыллара. Кинилэр Артемидаа сүгүүрүйбүт элбэх киши аны тыыннаах Таңараны итээжэйр буолбутттан кынхиран, Павелы уонна христианна атын да сирдьиттэрин утарбыттара уонна куоракка улахан айдааны таһаарбыттара. Онон Павел Ефестэн бааргага күнэллибитет, хараабылынан Эгейскэй муораны унгуордаан, Македонияа уонна Греци-яба, урут бэйэтэ үөрэти сылдыбыг сирдэригэр, ол инигэр Филиппыга уонна Коринфка айаннаабыта. Онтон эмиэ Асияа төннөн, Троадаа иккистээн үөрэппитэ. Троадаттан Павел Асс диэн сиргэ барбыта, онтон салгын хараабылынан Митилинаа, Самоска, Трогиллияа уонна Милеккэ устубуга. Милеккэ кэлэн бааран, аны манна эргиллибэтийн билээр буолан, бырастыылааары, Ефес улахан церковын пресвитердарын ынгиран ылбыта. Онтон Кос, Родос арыылар, Патара, Тир порттарын ааһан, Птолемаидаттан Павел сатыы Кесари-яба, онтон салгын Иерусалимга айаннаабыта. Иерусалимга кинини тутан ылан хаайыгга укпуттара. Миссионердыр үйүс айаныгар Павел үс сылтан ордук – Христос төрүөбүттэн 54–57 сс. – сылдыбыта.

Апостол Павел миссионердыр айана сири-дойдуну көрөр-истэр айантан чынха атын этэ. Иисус Христос туунан Үөрүүлээх Илдьити тиэрдэригэр кини элбэх эрэйи-муну көрөрө. Ол туунан Павел ман-нык суруйбулаа: «Мин сыраланан туран үлэлээбитим, аата-ахсаана суюх кырбаммытим, оннооцор өссө элбэхтик хаайыллыбытим, угустук өлө сыспытим. Иудейдартан биэс төгүл отут тоҷустуу таһыры ылбытим, римляннаар үс төгүл маынан кырбаабыттара, биирдэ тааһынан илдүн тамнаабыттара. Үс төгүл хараабылым тимиригэр, олортон биирдэстэригэр түүннээх күн устата аһаџас муораа булкуллубутум. Элбэхтик айаннырым, ол тухары бииргэм куттал суюуура: өрүстэргэ суюуура, түөкүттэртэн, хаан-уруу норуоппугтан, атын омуктартан суюуура, куораттарга, кураайы куйгаарга, муораа суюуура, сымыйа бирааттартан суюуура...».

ДЬАЙЫЛАР 18:23 – 21:34;

КОРИНФ ХРИСТИАННАРЫГАР 2-С ИЛДЬИТ СУРУК 11:23-26



Абылааһын аныыта



ргэ Кэс Тылга сурулларынан, Таңара Бэйэтин норуотугар ханык да абынан-хомуүнүнүн дъарыгырары, барыңай-дышыры, ичээмсийэри, үтэри кытаанахтык боппута, Кини ити бобууну кэспиттэри бэл өлөрөргө дъаһайара: «Барыңайдааманг уонна ичээмсийимэн» (*Левит 19:26*). «Эниги ортоҕутугар уолун эбэтэр кыынын уокка сиэртибэлиир, көрбүөччү, сэрэбизэйдьит, барыңай, ичээн, аптаах киһи, тыыннары ыңырааччы, өлбүттэртэн ыйытааччы suoх буолуохтаах. Итинэн дъарыктанар киһи – Айыы Тойон хараџар сидынг киһи, итинник сидынг дъарыктааы Айыы Тойон, эн Таңаран, энигиттээн киэр үүрэр» (*2-с Сокуон 18:10-12*). «Өлбүттэри ыңырааччы биитэр барыңайдышыт, эр киһи да, дъахтар да буоллун, өлөрөргө ууруллуохтаах; кинилэри тааһынан тамнаныл-лыахтаах, онуоха кинилэр бэйэлэрэ буруйдаахтар» (*Левит 20:27*).

Апостол Павел миссионердаан үсүүн айанныыр кэмигэр Ефес куоракка манык түбэлтэ буолбута. Таңара Павелга элбэх дыиктини онорторорун ишин, дьон кини таарыйбыт былааттарын, танаста-рын ыарылахтарга курдуу баайлаллара, оччоҕо олор бары үтүөрэн хаалаллара, куһаңан тыыннар эмиэ кинилэртэн тахсан бараллара. Ол ишин бэл сорох устугас иудейдар, тыыннары үтэйээччилэр, ку-һаңан тыыннарга буулаппыт дьоннго Айыы Тойон Иисус аатын ааттаан турал: «Энигини Павел кэпсиир Иисуүн аатынан үтэйэ-бит», – диир буола сылдыбыттара. Биир Скева диэн иудей, Таңара Үрдүкү үләнитин, уолаттара эмиэ оннук холонон көрбүттэр. Ол эрээри биирдэ куһаңан тыын кинилэргэ: «Иисуү мин билэбин, Павелы да билэбин, оттон бу эниги кимнээхтэргитий?» – диэн хардарбыт. Итиэнэ куһаңан тыынгынга буулаппыт киһи кинилэр Үрдүлэригэр түһэн, күүхүнэн баһыйан, уттарылаһар кыах биэрбек-кэ, үлтү тунайдаан, дыиэттэн сыйғынњаах куоттартаабыт. Ефескэ олорор иудейдар да, атын омук дьоно да бары итини истэ дуурайан, Айыы Тойон Иисус аатын аны сэрэхтээхтик ааттыыр буолбуттара.

Итэбэйбиттэртэн үгүстэрэ кэлэн, туюх куһаңаны онгорбуттарын барытын аһаастык билинэллэрэ. Абынан-хомуүнүнүн дъарык-таммыт үгүс дьон, туттубут кинигэлэрин хомуйян аҗалан, бар дьон көрөн турдааына, уоттаан кэбиспиттэрэ. Умайбыт кинигэ съянатын ааҗан көрбүттэрэ – биэс уон тыыыынча үрүн կөмүс драхма буолбута. Айыы Тойон үөрэбэ итинник кимиэллээхтик үүнэн-тэнийэн, кыаҕыран иһэрэ.

ДЬАЙЫЛАР 19:11-20



Апостол Павел Ефес церковын пресвiterдарын кытта бырастыылаňыты

Е

фес церковын салайар пресвiterдар Павеллының быраhaай-дана Милеккэ кэлбittэригэр, кини эппитэ: «Асияقا үктэ-ниэхпittтэн ыла, мин манна хайдах олорбуппун эниги билэбйт. Иудейдар туорайданаалларыттан араас эрэйи да көрүстэрбин, Айы Тойон иннигэр үрдүктүк санаммакка, хараыым уутун бараан ту-ран, сулууспалаабытym. Эниэхэ туhалаах буолоу диэбиппин тугу да көтүппэккэ, бар дьон да иннигэр, дыэлэргитинэн да сылдъян, үөрэтэрим. Таңара иннигэр аныыны билиниини уонна бини-ги Айы Тойоммутугар Иисус Христоска итэбэли иудейдарга да, омуктарга да иhитиннэрэrim. Аны билигин миигин туюх көрсөрүн билбэтэрбин даčаны, Сибетиэй Тыын угуйуутунан бу Иерусалим-наан иhебин. Арай Сибетиэй Тыын миигин хаайыы, эрэй-kyhалца күүтэрин туhунан куорат-куорат аайы туohуулур. Ол эрээри мин, туюх да буолбутун иhин, олохпун өрө туппаппын, Айы Тойон Иисус миэхэ сүктэрбит соругун – Таңара илгэлээх үтүөтүн туhунан Евангелиене иhитиннэрэр сулууспабын – толорон, олоjум суолун үөрэ-көтө түмүктээбит эрэ киhi диэн баџа санаалаахпын. Таңара Саарыстыбатын туhунан үөреппит дьюммуттан – энигиттэн – ким даčаны аны миигин көрбөтүн билэбин. Мин барбытым кэннэ, эниги ортоčутугар үөрү харыстаабат торжон бөрөлөр кириэхтэрэ. Үөрэнээчилэри тардар туhугар, бэйэбйт исkitittэн эмиэ кыр-дыгы токурутааччылар тахсан кэлиэхтэрэ. Билигин мин энигини Таңараџа уонна энигини бөjөргөтөр, Бэйэтин дьонун кытта тэнгнэ нэhилииэстибэ биэрэр кыахтаах Кини илгэлээх үтүө тылыгар тут-тарабын. Эниги мин кимтэн да үрүн да, кыhыл да көмүhүн эрэйбэ-тэхпин, бэйэм да, аргыстарым да кыhалжаларын бу харым күүhүнэн толуйан олорбуппун билэбйт. Тугу да гыммыппыт иhин, барыты-гар маннык үлэлээн-хамсаан кыламматтарга көмөлөhүөхтээхпитин, Айы Тойон Иисус ылардааџар биэрэр ордук алгыстаах диэн Бэ-йэтинэн эппит тылларын умнуу суюхтаахпытын бэйэм холобурбу-нан көрдөрбүтүм». Маны этэн баран, Павел сөhүргестээн турان, барыларын кытта бииргэ Таңараџа үнпүтэ. Бары, ытана-ытана, кинини кууспуттара, уураабыттара. Кинилэр Павел аны ханаан да-čаны миигин көрүөххүт суюча диэбититтэн ордук хараастыбыттара. Онтон кинини хараабылга диэри атааран биэрбittэрэ.

ДЬАЙЫЛАР 20:17-38



Павел Фест баһылык иннигәр



утуллубутун нөнгө күнүгәр Павелы аны Иерусалимга синедрион иннигәр турорбуттара. Апостол суукка тыл эппитин кэннэ, иудейдар бэйэ-бэйэлэрин кытта мөккүнэнэр, улахан аймалбан тахсыбыта. Павелы сэймэктисә курдук буолан барбыттарыгар, Рим эпписиэрэ саллааттарын бирикэстээн, кинини кириэппэскэ илтэрбитэ.

Түүн кириэппэс инигәр апостолга Айыы Тойон көстөн: «Павел, эрдий! Мин туспунан, Иерусалимга курдук, эн аны Римнэ туонулуох тустааххын», – диэбите. Сарсыныгар түөрт үонча иудей киксэн баран, Павелы өлөрүөхпүт иннинэ, аны аһыахпыйт да, иниэхпитет да суюға диэн андағайбыттара. Ону билэн, Павелы синедрионгна быынаабыт эпписиэр кинини икки сүүс сатыы, сэттэ уон аттаах буойун уонна үнгүүлээх икки сүүс дьон харабыллаах Кесарияңа ыыппыта. Ол саңана Кесария Рим Иудеяңа турорбут баһылыктарын резиденцията этэ. Кесарияңа тиийэн, аны Павел Рим анаабыт баһылыгын Феликс иннигәр турбута. Павел утары туонуна барытын истэн баран, Феликс туюх да буруйу булбатаңа да буоллар, кинини икки сыл хаайарга дъаһайбыта.

Икки сыл буолан баран Феликс оннугар баһылыгынан аны Порций Фест анаммыта. Фест ананаатын кытта, Иудея ыраахтаа ўытта Агриппа балтынын Вереникалынын Кесарияңа саңа баһылыгы эбэрдэлии тиийэн кэлбитеттэрэ. Фест кинилэргэ Павел тыл этэрин инигиннэриэх буолбута. Агриппалаах Вереника бэйэлэрин эпписиэрдэрэ уонна куорат бастынг дьоно арыаллаах бэрт мааны быыны-майгы ортолугар суут буолар киэн саалатыгар киирэн кэлбитеттэрэ. Онтон Павелы аңалбыттара. Кини тыл этэригээр олорбут олоңун, Айыы Тойону хайдах итэбэйтин кэпсээн баран, Христоны туонулаабыта. Павел: «Таңара көмөтүнэн мин күн бүгүнгнэ диэри кыраңа да, улууга да барытыгар Христос со-ру-муңу көрөн баран, өлүүттэн бастакынан тиллээт, иудейдарга уонна атын норуоттарга сырдык кэлбитин биллэриехтээбэ диэн инигиннээрэн кэллим», – диэбите.

Маныңк тыл этэ турдаңына, Фест: «Эн олох өйө-төйө суюх тыллаңан эрэжин, Павел! Ахара үөрэхтэнэнгин, өйгүнэн булкуллубуккун!» – диэн бына түспүтэ. «Суюх, ытыктабыллаах Фест, мин өйбүнэн булкулла иликпин, – диэн хардарбыта киниэхэ Павел. – Кырдыктаах чөл тыллары этэбин. Бүгүн миигин истэн олорооччулар бука барыгыт бу хандалыбыттан ураты барытыгар мин курдук буоларгыт туңугар, мин Таңараттан көрдөһүөм этэ».



Павел Римнэ айанныыр



постол Павел тыыннаах Тангараны уонна Быыңааччы Иисус Христоң туоһулабытын иһин, хаайыыга угуллубута. Кини тух да буруйданары онгорбotoх буолан, император тус бэйэтинэн дъүүлүүрүгөр модуйбуta. Рим гражданина буоларын быңызынан, Павел итими ирдиir бирааптааşa. Ол иһин кинини сотник Юлийга туттаран баaran, атын хаайылаахтары кытта хараабылынан Римнэ ыыппыттара.

Айаннаан истэхтэринэ, муораңа күүстээх буурجا түспүтэ, онон хараа-быллара тыал ханна кыйдырынан устубута. Үңсүс күннэригэр тух баар танаңастарын барытын ууга тамныырга күнэллигиттэрэ. Буурجا астан бизэрбэkkэ, хараабылга баар дьон быыңанар эрэллэрэ устсан барбыта. Павел, истэригэр ас киирбэтээз биданнаабыт дьон ортолугар турan: «Көрдөһөбүн, эрдийин, эңигиттэн ким да өлүө суюңа, хараабылбыт эрэ алдьаныя. Мин бас бәринэр, сүгүүрүйэр Тангарам ааныңала бөлүүн миэхэ көстөн: „Куттаныма, Павел! Эн император суутугар турохтааххын, онон бу хараабылынан бииргэ устсан иһэр аргыстаргын Тангара эйиэхэ бэлэхтиир“, – диэтэ. Онон, дојотторуом, эрдийин, Тангара миэхэ эп-пите туулуу диэн, мин бүк эрэнэбин: биңгини ханык эрэ арыыга тиксэриэхтээх», – диэн санааларын көтөхпүтэ.

Устубуттарын уон төрдүс күнүгээр кинилэр сырыыннья кытыллаах хомону көрөн, хараабылларын, кыаллар бууллаңына, онно тиксэрэргэ санаммыттара. Дыаакырдары танааран баaran, бааллан турбут урууллары сүортэллээн, кыра баарыны турорунан кытыл диеки устубуттара. Ол гынан баaran хараабыллары эмискэ чаардаан, тумсунан кумахха дирингик анныллыбытыг гар куорматын долгун тоўтуа охсубута. Сотник уүнүт дьюнү кытылга харбыылларыг гар, оттон сатаан хараабаттары хаптаңынга эбэтэр хараабыл сэмнэйэр уйдаран быыңаналларыг гар дъаңайбыта. Иннээ гынан хараабылга баар икки сүүс сэттэ уон алта киңи барыта этэнгэ кытылы булбута. Арыы олохтоохторо кэлбит дьонгю олус амарахтык си-хыннааспыттара. Айыы Тойон онно апостол Павел илиитинэн эмис бэрт элбэх дыктини онгорбута. Үс ый буолан баaran, Павел аргыстарынын Александрия хараабылыг гар олорон, Римнэ устубуттара. Айаннахтарын иннинэ, арыы олохтоохторо, угус киңини ыарыыттан үтүөрдүбүтүн иһин, Павелга маҳтанан, кинилэри улаханык күндүлээн-маанылаан, тухоо кыһалжалаахтарын барытын толору хааччыйан ыыппыттара.

Апостол Павел, Айыы Тойон тууңгар үлэтин салдаан, эрэйи-мунуу энгээринэн тэлбите. Ол эрээри кини хас хардыбын барытын мунура суюх кылаахтаах, амарса санаалаах Айыы Тойон салайар диэн ис сүрэ-бүттэн бигетик эрэнэрэ. Рим христианнарыг гар илдьит суругар Павел: «Тангараны таптыыр, Кини көнгүлүнэн ыңғырллыбыт дьонгю тухоо барыта үтүөнэн эргийэрин биңиги билэбйт», – диэн суруйбута.

ДЬАЙЫЛАР 25:1-12; 27:14-44; 28:1-11;
РИМ ХРИСТИАННАРЫГАР ИЛДЬИТ СУРУК 8:28



Павел Римнэ

Е
С

вангелист Лука, «Апостоллар Дъайыналарын» ааптара, сурыйар:

Римнэ кэлбиппитетигэр сотник хаайылаахтары сэрии то-йонугар туттарбыта, оттон Павелы анал харабыллаах туспа олорорун көнгүллээбитэ. Кэлбитин үхүс күнүгэр Павел бас-көс иудейдары ынгыртaran ылбыта. Ол дьон болдьоспут күннэригэр ыалдыт түхэр дьиэтигэр кэлбittэригэр, кини сарсыардаттан киэхээнгэ диэри, Моисей сокуонуттан уонна пророктар кинигэлэриттэн холобурдары аяала-аяала, кинилэргэ Танара Саарыстыбатын туунан кэпсээбитэ. Кини эппитин сорохторо ылыммыттара, атыттара олох итээбэйт этилэр. Оннук тыл-тылларыгар киирсибэkkэлэр, баардыы онгостубуттарыгар Павел эппитэ: «Сибетий Тыын өбүгэлэрбитигэр Исаия пророгунан учүгэйдик да этиттэрбит эбйт: „Бу норуокка тий-йэн эт: кулгааххытынан истиэххит эрээри, өйдүөххүт суюңа, хараххытынан көрүөххүт эрээри, булан көрүөххүт суюңа. Ол курдук бу дьон сүрэжэ таастыйбыт, кулгаахтарынан да куна-ђанык истэллэр, харахтарын да бына симпитет; онтон атын эбйтэ буоллар, харахтарынан көрөн, кулгаахтарынан истэн, сүрэхтэринэн ылынан, Миэхэ эргиллиэ этилэр, оччою Мин кинилэри үтүөрдүөм этэ“, – диэн. Онон Танара быынырын туунан илдьит тыл атын омуктарга ытыллыбытын эниги биллэххит буоллун. Кинилэр истиехтэрэ».

Апостоллар Дъайыналарын Кинигэтэ бу тылларынан түмүктэнэр.

Павел дыылџата кэлин хайдах салаллыбытын аађааччылар, бука, билиэхтэрин баџараллара буолуо. Библияџа ол туунан тух да этиллибэйт. Апостол Павел христианнар түмсүүлэригэр уонна биирдиилээн дьонгэ суруйбут илдьит суруктарыттан уонна да атын матырыйааллартан көстөрүнэн, кини хаайыыга икки сыл сытан баран, босхолонон, Италияџа, Грецияџа уонна Малай Азияџа Үөрүүллээх Илдьити тиэрдидбит. Номохxo этиллэринэн, Рим кырыктаах императора Нерон христианнары сойуолуурун сађана, апостол Павелы мунгнаан өлөрбүттэр.

ДЬАЙЫЛАР 28:23-31



Апостоллар илдъит суруктара

Айы Тойон Иисус Христос өлөн баран тиллээтин кытта, Кини үөрэбэ – Үөрүүлээх Илдъит – Палестинача, Рим империятыгар бүтүүнүгэр, Ближнэй Восток дойдуларыгар, онтон салгыы бүтүн аан дойдуга түргэнник тарџанан барбыта. Апостоллар, ол аата Иисус Христос Бэйэтэ талан ылбыт үөрэ-нээччилэрэ, уонна да атын үөрэнээччилэр эмиэ араас қуоратта-рынан, дойдуларынан Тангара тылын тарҗаталлара. Айы Тойон кинилэр үөрэтиилэрин араас дыктилэринэн бигэргээтэрэ: Иисус Христос аатыгар Тангарача үнтэхтэринэ, ыарынхатар үтүөрэллэрэ, бодонгнор чөл туруктаналлара, бэл, өлбүттэр кытта тиллэллэрэ, очкою ону көрбүт дьон Тангара тылын сүрэхтэригэр ылынан, аныылаах суолтан туораан көнө суолга үктэнэллэрэ. Христиан-нары сойгулууллара гынан баран, кинилэр Тангара Уолугар Иисус Христоска итэбэллэрэ ханнык да кутталы сабырыйар күүстээбэ.

Христоңу санга итэбэйбит дьон итэбэлин бөхөргөтөөрү, апостоллар церковтарга илдъит суруктары ыыталлара. Сорох илдъит суруктар кылгас, биир эрэ сирэйгэ суруллубут буолаллара, оттон сорохторо, холобура, Рим Христианнарыгар Илдъит Сурук, олус үүннэр. Иаков, Петр, Иоанн уонна Иуда илдъит суруктара христианнарга барыларыгар туһуламмыт буолан, соборнай дизэн ааттаналлар, оттон апостол Павел илдъит суруктара биирдиилэн дьонгно эбэтэр христианнар түмсүүлэригэр, церковтарга, туһуламмыттар.

Сорох суруктарын апостол Павел хаайыыга сыйтан суруйбута. «Евангелие туугар мин бу билигин түөкүн кэриэтэ бохсуллан олоробун, оннук эрэйи көрөбүн; ол эрээри Тангара тылын бохсор кыаллыйбат», – дизэн суруйар кини доюоругар Тимофейга (*Тимофеяга 2-с илдъит сурук*).

Апостоллар илдъит суруктары барыларын Сибэтий Тыын салайытынан суруйбуттара, онон бу суруктар, Библия атын чаастарын курдук, эмиэ Тангара тыла буолаллар. Бастакы христианнар, апостоллар ыыппыт илдъиттэрин олус кынамнылаахтык устан, церковтарга уонна дыиэлэригэр ааҗаллара, дојотторугар көрдөрөллөрө, бэлэхтииллэрэ, онон Тангара тыла тарџанарыгар көмөлөхөллөрө. Ол саҗана папиуска, ол аата от үүнээйиттэн онгоуллубут матырыйаалга эбэтэр пергаменгна – анаан бэлэм-нэммит тириигэ суруйаллара.



Апостоллар илдъит суруктара (салгыыта)

И

лдъит суруктар ис хоноонорун кылгастык биэрэр кыаллыбат. Хас биирдии сурукка ааптардар Айыы Тангара арыйан биэрэр улуу муудараанын арыйаллар. Апостоллар суруктарын сүрүн тиэмэлэрэ маныктар:

Киhi итэбэлэ уонна дъайыыта (*Иаков илдъит суруга*).

Биниги ыараахаттары тулуууюхтаахпыт (*Петр 1-кы илдъит суруга*).

Сиэр-майгы сатарыйбыт, итэбэл энчирээбит кэмигэр хайдах ыраас хаалыахха (*Петр 2-с илдъит суруга*).

Үөрүү уонна кыайыны (*Иоанн 1-кы илдъит суруга*).

Таптал (*Иоанн 2-с илдъит суруга*).

Ыалдытымсах буолуу (*Иоанн 3-с илдъит суруга*).

Итэбэли харыстааанын, аныыттан-хараттан туттунуу (*Иуда илдъит суруга*).

Итэбэлинэн быынаны (*Рим христианнарыгар илдъит сурук*).

Христос – Айыы Тойон (*Коринф христианнарыгар 1-кы илдъит сурук*).

Уоскуланг, сулууспа (*Коринф христианнарыгар 2-с илдъит сурук*).

Киhi сокуону тутуңан буолбатах, Христоңу итэбэйэн быынанар (*Галатия христианнарыгар илдъит сурук*).

Церковь – Христос Этэ-Сиинэ (*Ефес христианнарыгар илдъит сурук*).

Христианнар биир сомођо буолуулара (*Филиппы христианнарыгар илдъит сурук*).

Христос кэрэмэн килбиэнэ, улуута (*Колосс христианнарыгар илдъит сурук*).

Айыы Тойон Иисус Христос сиргэ иккинин кэлиэбэ (*Фессалоники христианнарыгар 1-кы уонна 2-с илдъит суруктар*).

Айыы Тойонгүү бигэттик сулууспалааанын, Киниэхэ бэринийн лээх буолуу (*Тимофейга 1-кы уонна 2-с илдъит суруктар*).

Церковь пресвитердара сибэтий олохторунан холобур буолуухтаахтар (*Титкэ илдъит сурук*).

Бэйэ-бэйени бырастыы гыныы (*Филимонга илдъит сурук*).

Церковь (Тангара Дыиэтэ) – Санга Израиль; Христос энгилэ suoх сиэртибэтэ (*Еврейдэргэ илдъит сурук*).

Илдъит суруктар Библия олус суюлталаах сор҃отунан буолаллар.

Үгүстэрэ өйдүүргэ олус уустуктар, онон бу суруктары ин'эн-тонгон бытааннык аађар ордук.



Иаков Илдыйт Суруга

И

аков суурыйбут илдыйт суругар биңиги бэрт элбэх — кылгас эрээри, олус дирин — этиини, сүбэни-аманы ааҗабыт. Холобур, **сирдээбий баай туһунан** манынк этиллэр: «Күн тахсан өнүүрүк куйаас түстэйинэ, сибэкки умнаха куура хатан, кэрэ бэйэтэ кэхтэрин, сибэккитэ түнэрин курдук, баай киңи эмиэ түбүгүн үгэнэгэр кэхтиэбэй»; **тургутуу туһунан**: «Аныыыга тардар моңолу тулуурдаахтык туораабыт киңи алгыстаах: оннук киңи тургутууну тулуйан баран, Айыы Тойон Кинини таптыыр дьонгно биэриэх буолан эрэннэрбит олоңун мэнныиэхин ылышаа»; **кызыныры-кингэний туһунан**: «Онон, таптыыр бырааттарым, хайаңыт да истэргэ чуор, сангарарга бытаан, уордайарга нэс буолуухтаах. Уордайар киңи Таңара кырдыгын онгорор кыаңа суюх»; **Таңара кэриэстэрин толоруу туһунан**: «Истибиккитинэн эрэ мунгурданан, бэйэбийтин албыннаныман, истибит тылгытын тутуһунг»; **итээбл туһунан**: «Киңи тыына быһыннаңына, этэ-сиинэ өлүк эрэ буолан хааларын курдук, үтүө дъайыыта суюх итээбл — эмиэ өлбүт итээбл»; **аныыны сангарыы**: «Киңи тыла эмиэ сити курдук кып-кыракый эрээри, арбанара хара баңаам. Санаан көрүн: быышыкаайык уот кыима түнэн, төһөлөөх элбэх ойууру сирий... Биир дьүүктэттэн икки араас уу — аныы уонна нылуун уу — тэнгнэ сүүрүө дуо?»; **андаажар туһунан**: «Уонна, бырааттарыам, ханан да андаажайбат буолун, халлаанынан да, сиринэн да, атын тугунан даңаны андаажайыман»; әңиги сөп диэбиккит чахчы сөп буоллун, суюх диэбиккит чахчы суюх буоллун, оччою дьүүлгэ турооххут суюңа». **ыарыһаахтар тустарынан**: «Ким ыалдьяар, ол церковь пресвитердарын ыңырдын, оччою кинилэр кэлэн ыарыһаңы елей арынан сотон баран, кини туһугар Айыы Тойон аатынан үнтүннэр. Итээбл үнгүүтэ ыарыһаңы утүөрдүө, Айыы Тойон кинини сүһүөбэр туроуору, аныыны-буруйу онгорбут буоллаңына, онто бырастыы буолуо»; **аныыны билинни уонна үнгүү туһунан**: «Онон үтүөрэр туһугар, бэйэ-бэйэбийтигэр аныыыгытын этинэр, бэйэ-бэйэбийт туһугар үнгэр буолунг. Кырдыксыт күүстээх үнгүүтэ үгүүх онгорор кыахтаах»; **муммут-тэммит дьонгно таптал туһунан**: «Бырааттарыам! Өскөтүн әңгигиттэн хайаңыт эрэ кырдыктаан туораабытын ким эмэ көнө суолугар төнүннэрдэжинэ, кини билиэх тустаах: аныылааңы албын суолуттан эргилиннэрбит киңи дуунатын өлөр өлүүттэн быышыаа, үгүс аныыытын-харатын бырастыы гыннарыаа».



Апостол Петр икки илдъит суруга



Петр, Иисус Христос уон икки апостолыттан биирдэстэрэ, Малай Азия христианнарын церковтарыгар икки илдъит суругу сурыйан ыыппыта. Кини бастакы илдъит суруга Рим империятыгар христианствоны төрдүттэн эниэн баҕарбыт Нерон император христианнары сордоон-мунгнаан өлөртөрөр қәмигэр сууллубут буолуохтаах диэн сабаҕалыллар. Апостол Петр, Христоска биир итэбэллэхтэрин санааларын бөжөргөтөн, маннык суурияр:


Өбүгэлэргититтэн утумнаабыт сүпсүктээх олоххутуттан алдьа-нар-кэбираир үрүн да, кыныл да көмүскэ атыылаһыллыбыт буолба-таххыт, ханнык да эңкилэ суюх ыраас Агнец курдук буолбут Христос күндү Хаанынан толуйуллан ыллыллыбыккыт... Кини – от кэриэтэ, кини албан аата – сибэкки кэриэтэ: от хагдарыйа хатан, сибэкките иинэн туһэр, оттон Айыы Тойон тыла үйэлэр тухары өлбөт-сүппэт. Бу эниэхэ инигиннэриллибит Евангелие туһунан этиллэр.

Таптыыр бырааттарыам! Бу дойдуга эниги кэлии дьон, ааһан иһэр айанныт эрэ буоларгыт быыытынан, көрдөһөбүн: дууһаңытыгар утары тураг эт-хаан кыдыштарыттан тэйэ туттуң, Тангараны итэ-бэйбэт дьон ортолугар үтүөкэн олоџунан олорунг... Биңиги аныыт-тан-хараттан босхолонон кырдык иинин олорорбут туңугар, Кини биңиги аныыбытын-буруйбутун санынгар сүгэн кириэскэ танаар-быта; Кини бааһыран, эниги үтүөрбүккүт. Хаһан эрэ эниги маныы-быта суюх муна-тэнэ сылдъар барааннар курдук этигит, оттон били-гин Маныыһыкка – дууһаңытын Арангаччылааччыга – төнүнүнүт. Куһаңгна куһаңынан, үөхсүүгэ үөхсүүнэн хардарыман; төт-төрүтүн, алтыны ыларга ынғырллубыккытын билэ сылдъан, энигини атаастанааччылары алҗаан... Айыы Тойон Тангараны ис сүрэххититтэн ытыктаан.

Христос биирдэ букатыннаахтык, биңигини Тангараҕа аҕалаары, Бэйэтэ Кырдыксыт эрээри, биңиги аныылаахтар туспутугар, биңиги буруйбутун боруостаан, эрэйи-муну көрбүтэ. Этин-сиинин өлөрбүттэрэ эрээри, Кини ис тынынан тиллибитэ... Христос аатын туһуттан энигини үөбэр буоллахтарына, эниги алгыска тиксөйит; ол аата эниэхэ албан ааттаах Тыын, Тангара Тыына, баар... Эни-гиттэн ким да кинини өлөрөн, тугу эмэ уоран, куһаңдан онгорон эбэтэр аатын кини бас билиитигэр суудайан сору-муну көрөтөр ханнык, оттон христианин быыытынан эрэйи көрөтөн кыбыс-тыман, хата Христос аатын сүгэбйт диэн, Тангараҕа маҳтанын.

Өс номоҕор кэпсэнэринэн, Петр өлөргө ууруллубута, кинини кириэскэ төбөтүнэн аллара гынан тиирбитеттэрэ; кини Айыы Тойон Иисус Христос курдук тиириллэр быраабым суюх диэн, бэйэтэ оннук көрдөспүтэ.

ПЕТР I-кы ИЛДЬИТ СУРУГА 1:18-19, 24-25;
2:11-12, 24-25; 3:9, 15, 18; 4:14-16



Апостол Иоанн үс илдъит суруга

Т

ылыргылар туоһуулларынан уонна богословтар этэллэринэн, бу үс суругу апостол, евангелист Иоанн Богослов суройбута. Иоанн Евангелие да, бу үс сурукка да элбэхтик туттар сүрүн тыла — «таптал».

Иоанн бастакы илдъит суругун сүрүн тиэмэлэрэ: таптал, Тангараны кытта олох, үөрүү, итэжэл өрөгөйдөх күүхэ, олох султата. Бу илдъит сурук сорох ыйыыта-кэрдиитэ маннык: **сырдыкка сылдывы туһунан**: «Кини сырдыкка баарын курдук, биңиги эмиэ сырдыкка сылдыар буоллахптына, оччою бэйэ-бэйэбитин кытта бодоруһабыт, оччою Кини Уолун Иисус Христос Хаана биңигини бары аныыттан-хараттан ыраастыр. Сырдыкка сылдыбын диир эрээри, быраатын абааһы көрөр киши харангаттан өссө да тахса илик»; **бу дойдуга сыныан туһунан**: «Бу аныылаах дойдунуда, бу дойдуга баары да таптааман: бу дойдуну таптырын киши сүрэжээр Ая таптала суюх. Бу дойдуга баар барыта — аныылаах киши имэнэ-кыдьыга, харааын абыланга, бу олохxo тугунан киэн туттара — Абжаттан кэлбэт, бу дойдуга түүхийн көбөн тахсар. Бу дойду имэнниин-кыдьыктын симэлийэ сүтүөжэ, оттон Тангара көнгүлүн толорор киши үйэлэр тухары олоруођа»; **антихрист туһунан**: «Онон сымыйаччы дийн кимий? Ол — Иисуhy, Кини Христос буоларын, мэлдъэхээччи. Антихрист Аяны да, Уолу да мэлдъэхэр. Уолун ылыммат кишихэ Аята эмиэ суюх, оттон ким Уолун билинэр, ол Аяалаах»; **Иисус Быынааччы туһунан**: «Кини биңиги буруйбутун-аныыбытын киэр илдээри кэлбитин, Бэйэтэ туюх да аныыта суюн билэхит. Кинилиин биир буолбут киши аныыны онгорбот»; **Таптал туһунан**: «Тангара биңигини таптырын бу аан дойдуга сојотох Уолун, биңиги Кининэн олохxo тиксэрбит туһугар, ыыттан биллэрбитэ. Тангара — таптал, онон таптырын киши Тангараны кытта биир буолар, кини сүрэжээр Тангара баар. Онон, Тангара биңигини бастакынан таптаабытын быһытынан, биңиги эмиэ Кинини таптыаынг. Иисус дийн Христос буоларын итэжэйэр киши Тангараттан төрөөбүт. Тангара да таптал дийн Кини кэриэстэрин тутуһуу буолар, оттон Кини кэриэстэрэ тутуһарга ыаraphана суюхтар»; **симыйя пророктар тустарынан**: «Тангара Тыынын албын тыынтанд эниги маннык арааран билиэххит: Кини буолан кэлбит Иисус Христоhy билиммэт кишихэ Тангара Тыына буолбатах, антихрист тыына баар»; **бараммат олох туһунан**: «Бу маны мин эхиэхэ, Тангара Уолун аатыгар итэжэйээчилэргэ, эниги Кинини итэжэйэн бараммат олохтоноргутун билэргит туһугар, суруйдум».

ИОАНН 1-КЫ ИЛДЬИТ СУРУГА





Иуда илдъит суруга

И

у илдъит сурук ааптарынан бука бары Матфей Евангелистыгар (13:55) ахтыллар апостол Иуданы ааттыыллар.

Иуда христианнары сибэтийдэргэ «биирдэ букатыннаахтык бэриллибит итэбэл иин туртууланаарга» ынтырап. Эргэ Кэс Тылтан холобур абалан турган, кини итэбэйэеччилэри аныылаах дьону батыспаттарыгар сэрэтэр: «Төхө да итини хайыы-үйэ билбикkit иин, мин эниэхэ биир суолу санатыахпын баџарабын: Айыы Тойон Бэйэтин норуутун Египет сириттэн быыһаан таһааран бааран, итэбэйбэйтэхтэри кэлин имири эспитэ, оттон дьохун былаастарын харыстаабакка, олорор эйгэлэрин хаалларан барбыт аанньаллары, дьүүл улуу күнэ үүнүөр диэри, аллараангы им-байлай түгээр үйэлэр тухары сыйаптаан сыйтыаар. Кинилэр курдук эмиэ содур быыыламмыт, түктэри дъалынгына ылларбыт Содом, Гоморра уонна ол эргиннээби куораттар олохтоохторо сэттэригэр умуллубат уокка умайаннаар, сэрэтэр холобур буолбуттара. Олор курдук бу „көрүүлэнээччилэр“ эмиэ бэйэлэрин киртитэллэрин ааһан, Айыы Тойон былааын билиммэйтэр итиэннэ килбиэннээх аанньаллары үөбэллэр. Балар тугу билбэйтэрин кытарты үөбэллэр, оттон дьинкэй кыыл курдук айылҹалара тардарынан эрэ билэр суоллара кинилэргэ алдъанар-сатарыйар төрүөттэрэ буолбут».

Итинник аныылаах суолу утаран, апостол Иуда итэбэл олбор ынтыран сүбэлиир-амалыыр: «Оттон эниги, таптыыр бырааттарым, сибэтий итэбэлгитинэн бэйэбэйтин бөөжөргөтүнэн, Сибэтий Тынынан үнэн, Айыы Тойоммут Иисус Христос амарах санаатыттан биэрэр бараммат олоҕун кэтэһэн, Таңара тапталыгар бигэ эрэлгитин энчирэппэккэ олорун. Сорохторго, өйдөөн-дьүүллээн турган, амарахтык сыйыаннанаынг, оттон сороҕу улуу сэрэбинэн уоттан өрүүһүйэн таһаарынг, кинилэр имэннээх эттэрэ киртиппит таңаын да таарыйартан дыксинэн турган, аныыларын саралыыр буолун».

Илдъит сурук Айыы Таңараны уруйдуур-айхаллыыр үтүөкэн тылларынан түмүктэнэр: «Энигини охтууттан өрүүһүйэн, энкилэ суох онғорон, Бэйэтин Кэрэмэн Килбиэнин иннигэр үөрдэ-көтүтэ туруорар күүстээх соютох Муударай Таңара – Иисус Христос Айыы Тойоммутунан биһигини Быыһааччы – айхаллаах албан аата, улуу кыаџа, сүдү күүхэ, бараммат былаана бары үйэ иннитеттэн, билигин итиэннэ үйэйттэн үйэлэр тухары туругура туруохтун! Аминь».



Апостол Павел илдъит суруктара

C

ана Кэс Тылга апостол Павел Рим, Коринф, Ефес, Филиппы, Колесс, Фессалоники уонна Галатия уобаластарын христианнарыггар, ону таңынан – Тимофейга, Титкэ уонна Филимонга суройбүт 13 суруга киирбит (үгэс быннытынан, «Еврейдэргэ илдъит сурук» ааптара эмиэ Павел этэ дин сабақалыллар).

Апостол Павел илдъит суруктара Санга Кэс Тыл түөрт гыммыйт биирин ылаллар. Кини суруктарыггар сөнгөн сылдьар барџа баайы – Тангараны арыйар дириг муударааны – бу кинигэ абыяах сирэйигэр толору сырдатар хайдах да қыаллыбат. Онон биһиги абыяах илдъит суругу эрэ ахтан ахаарыхацьт.

ТАПТАЛ

Библия «Тангара – таптал» дин үөрэтэр.

Коринф христианнарыггар бастакы илдъит сурукка апостол Павел таптал туңунан маннык суруюар:

Өскөтө мин араас омуу, аанньял да тылышынан сангаарар буолан бараммын, сүрэхпэр таптала суюх буоллахпына, ол аата мин – танкыныыр эрэ алтаммын, чылгыгырыыр эрэ чуорааммын.

Өскөтө мин Тангара этиитин дьонгю тиэрдэр дьоңурдаах пророк, бары кистэлэнги барытын билэр, бары өттүнэн толору билиилээх итиэннэ бэл хайлары да оннуттан халбарытар күүстээх итэжэллээх киши буолан бараммын, сүрэхпэр таптала суюх буоллахпына, ол аата мин туюх да буолбатахпын.

Өскөтө мин туюх баар баайбын-дуолбун барытын дъаданыларга түнгэтэн, эппин-сииммин уокка уматтара биэрэн да бараммын, сүрэхпэр таптала суюх буоллахпына, онтукам миэхэ туюх да туһата суюх.

Таптал – Иисус Христос үөрэйин чопчуuta. Иисус эппитэ: „Айын Тойон Тангарааын ис сүрэххиттэн, ис дууһаңыттан, туюх баар өйгүнэн-санааңынан барытынан таптаа“. Бу баар кэриэстэртэн саамай бастакылара уонна суюлталаахтара. Иккис эмиэ итиниэхэ холоон-ноох: „Чугастааңыгын, бэйэйин таптырыын курдук, таптаа“. Сокуон уонна Пророктар бары бу икки кэриэскэ тирэйирэллэр» (*Матфеј 22:37-40*).

Тангара тапталын туңунан Иисус эппит тыллара бу бааллар: «Тангара бу aan дойдуну ол курдук таптаан, Бэйэйтин Төрөппүт Сојотох Уолун, Кинини итэжэйэр ханнык баџарар киши өлбөтүн, бараммат олохтонорун туңугар, биэрбитэ» (*Иоанн 3:16*).



ТАПТАЛ

«Таптал тулуурдаах,
амарах санаалаах,
таптал ордугурбаабат,
арбаммат, улаханнык санаммат,
сүөргү быһыыламмат,
бәйэтин эрэ иннин көрүммәт,
хоргуппат, куһаңы өйдүү сылдыбыат,
куһаңтан үөрбәт – кырдыктан үөрәр,
барытын уйар, барытын итәбәйэр,
барытын эрәнэр, барытын тулуйар.

Таптал ханаң да уостубат...

Оттон билигин субу үс:
итәбәл, эрәл, таптал – баар;
ол эрән таптал барыларыттан улахан».

Коринф христианнарыгар 1-кы илдүүт сурук 13:4-13

«Киһи сатарыйбыт айылҹатын дъайыыта» уонна «Тыын үлэтин түмүгэ»

Айы Тойон Иисус Христос үөрэнэеччилэригэр эппитэ: «Мин умнаспын, оттон эниги лабааларгыт. Миэхэ баар киһи, Мин эмиэ киниэхэ буоллахпына, элбэх аһы биэрэр; эниги Миигинэ суюх тугу да гынар кыаххыт суюх». Хайа үрдүгэр үөрэтэ олорон, Иисус маннык тэннээхини туттубута: «Бараан тириитин бүрүнэн кэлэр торжон бөрөлөртөн – сымыйа пророктартан – сээрэниг. Кинилэри дъайыларынан билиэххит. Эрбэхинтэн винограды, ыар҃аттан смокваны хомуйаллар дуо? Үтүө мас кунаңан отонноммотун курдук, кунаңан мас эмиэ үчүгэй отонноммот».

Галатия христианнарыгар илдьит суругар апостол Павел «кихи сатарыйбыт айылҹатын дъайытын» уонна «Тыын үлэтин түмүгүн» туһунан сурийар: «Киһи сатарыйбыт айылҹатын дъайыыта биллэр: көссүүләхии, содур быһыы, киртийи, кэрээнтэн тахсыы, эмэгэттэргэ сүгүрүүгүү, ап-хомуүнүн, өстөһүү, иирсээн, ордук санаһыы, уордайыы, кингнэни, тыл тылга киирсибэт буолуу, хайдыһыы, абааһы көрсүү, өлөрсүү, арыгылааһыын, үүнэ-тэһииинэ суюх барыы онтон да атын. Урут сэрэппитим курдук билигин да сэрэтэбин: итинник быһыыланааччылар Таңара Саарыстыбатыгар тиксибэттэр. Оттон Тыын биһиги сүрэхпитигэр тапталы, үөрүүнү, эйени-или, кытаанах тулууру, үтүө санааны, амарах быһыны, итэбэли, көрсүө-сэмэй майгыны, бэйэни туттунууну үөскэтэр».

**ГАЛАТИЯ ХРИСТИАННАРЫГАР ИЛДЬИТ СУРУК 5:19-23;
МАТФЕЙ 7:15-17; ИОАНН 15:5-6**



Эдэркээн Тимофей



Павел миссионердыр иккис айаныгар Дервиянан, Листранан сүлдъян, Тимофей дιэн ааттаах эдэркээн христианины көрсүбүтэ. Тимофей ийэтэ Евника Христоны итэбэйбит еврей дъахтара, оттон аಚа грек этилэр. Эбэтэ Лойда эмиэ христианка этэ. Тимофей, евангелист Лука курдук апостол Павел арахсыбат аргына буолан, кинини кытта Македонияञа, Грецияञа, Малай Азияञа итиэннэ бэл Римгэ кытта бииргэ сүлдьбыыта. Өс номоцор этиллэринэн, Павелы Римгэ өлөрбүттэрин кэннэ, Тимофей Ефес улахан церковын салайбыта, итиэннэ кэлин, Рим императордарыттан биирдэстэрэ христианнары сойгулуур кэмигэр, итэбэл ичин муну көрөн өлбүтэ.

Апостол Павел Тимофейга икки илдьит суругу суруйбута. Ол суруктартан сорох тыын суолталаах этиилэри ааьыаын: **бар дьон туңгар үнгүү туңунан**: «Онон тухох-хайа иннинэ энгигиттэн көрдөнө-бүн: биңиги чуумпутук, эйлэхтик, Тангараञа толору бэринниилээх, ыраас олоунаан олорорбут кыалларын туңгар, энги Киниттэн көрдөнөргүт-ааттааргыт, үнэргит, махтанаргыт, дьону көмүскэхэргит – барыта бар дьон туңгар, ыраахтааьылар тустарыгар, былааны тутан олорооччулар тустарыгар буолуихтаах. Итинник үнгэр сиэрдээх, итини Быыхааччыбыт, Тангара, сөбүлүүр»; **хара дьай үөрэжин туңунан**: «Бу тиñх кэмнгэ сорохтор араас албын тыыннары уонна абааы үөрэжин истэн, итэбэлтэн тэйиэхтэрэ дιэн Сибэтий Тыын дьэнгэтик этэр»; **баай-дуол туңунан**: «Тухо баар куñaан төрдө-төрүтэ – харчы үлүскэнэ. Сорохтор бу үлүскэнгэ ылларан итэбэлтэн туораан, үгүс муну-тангы бэйэллэринэн буулуммуттара. Оттон эн, Тангара киñитэ, итингэн барытыттан куотангын, кырдыктаах, бэринниилээх буоларга, итэбэйэргэ, таптырыга, тулуйарга, көрсүө майгыланарга дьулус»; **итэбэл хоодуот быñытын туңунан**: «Итэбэл дьоñуннаах турнулаñытынан турнулаñан бараммат олоу тутус. Бараммат олоххо эн ынгырллыбытынг, бу олох ичин үгүс дьон иннигэр итэбэлгин үтүө быñылаахтык билиммитин»; **Тангараञа дынгнэхтик сулууспалаа-нын туңунан**: «Тангараञа бэринниилээх буола үөрэн. Итэбэйээчилэргэ тылгынан-өскүнэн, олоххунан, тапталгынан, ис тыынгынан, итэбэлгинэн уонна ырааскынан холобур буол. Суруйуулары ааьынан, өйдөтүүнэн-үөрэтийнэн дьарыктан».

Павел иккис илдьит суругун хаайыыга сыйтан, өлөрүллэрин күүтэ сүлдъян, суруйбут буолуихтаах дιэн сабаалыыллар. Бу суругар кини этэр: „Үтүө турнулаñытынан турнулаñан, сүүрэр түхүмэхтин түмүктээн, биэтэkkэ таьстым, итэбэлбин энчирэппэтий. Онон аны билигин Айыы Тойон, Кырдыктаах Судьйа, ол Күнгэ туттарар нађараадата – кырдыктаах быñыы мэннэйиэхэ – миигин күүтэр; ону Кини миэхэ эрэ буолбакка, Кини кэлэрин таптаан күүтээчилэргэ барыбытыгар туттарыађа“.

ТИМОФЕЙГА 1-кы уонна 2-с ИЛДЬИТ СУРУК



«Биир Айыы Тойон, биир итэбэл, биир сүрэхтэнни...»

Илдъит суруктартан

Бары аныыны онгорбуттара, бары Тангара килбиэннээх сырдыгыттан маппыттара (*Рим христианнарыгар илдъит сурук 3:23*). Аныы Төлөбүрэ – өлүү, оттон Тангара бэлээ – Христос Иисус Айыы Тойоммутун кытта биир буолан тиксэр бараммат олохпут (*Рим христианнарыгар илдъит сурук 6:23*).

Тангара биир, киhi аймаы Тангараны кытта ситимнээччи эмиэ биир – бар дьон туугар Бэйэтин толук биэрбит Киhi, Христос Иисус (*Тимофеийга 1-кы илдъит сурук 2:5*).

Христос биңиги буруйбутун-аныыбытын боруостаары өлбүтэ (*Коринф христианнарыгар 1-кы илдъит сурук 15:3*).

Иисуhy Айыы Тойон дийн тылгынан ахаастык билинэр уонна Тангара Кинини өлүүттэн тилиннэрбитин ис сүрэххиттэн итэбэйэр буоллаххына, быынаныан (*Рим христианнарыгар илдъит сурук 10:9*).

Кириэс туунан үөретии, өлүү суулунан баран иһээччилэр истэллэригэр, өйө суюх дойжох, оттон биңиэхэ, быынанааччыларга, Тангара күүхэ буолар (*Коринф христианнарыгар 1-кы илдъит сурук 1:18*).

Сэргэх сылдьын, итэбэлгитин бигэтик тутуунг, эр санааланын, халбангаабат бөөө буолунг (*Коринф христианнарыгар 1-кы илдъит сурук 16:13*).

Христос Евангелиетыттан мин сааппаппын, бу хас биирдии итэбэйэр киhi, бастатан турал, иудей, ол кэннэ атын омуу, быынанарыгар анаммыт Тангара күүхэ (*Рим христианнарыгар илдъит сурук 1:16*).

Бэйэбэйтин албыннаныман: Тангараны элэх онгостубаккын. Киhi тухо сиэмэн ыһар да, ол үүнүүтүн ылар (*Галатия христианнарыгар илдъит сурук 6:7*).

Киhi аймах от кэриэтэ, киhi албан аата – сибэкки кэриэтэ: от хагдарыяа хатан, сибэккитэ иинэн түхэр (*Петр 1-кы илдъит суруга 1:24*).

Биңиги бу сиргэ олорон тугу гыммыпптынан – үтүөнү биитэр мөкүнү онгорбупптуунан көрөн, хас биирдиибит төлөбүрбүтүн ыларбыт туугар, бука бары Христос дүүлүгээр турохтаахпыт (*Коринф христианнарыгар 2-с илдъит сурук 5:10*).

Онон хас биирдиибит бэйэтин туугар Тангараа эппиэттиэбэ (*Рим христианнарыгар илдъит сурук 14:12*).

Билигин, Тангара сангатын иһиттэххитинэ, хаан эрэ кураайы куйгаарга сылдьан Тангараа бас бэриммэтэх еврейдэр курдук, сүрэххитин хам хатаныман (*Еврейдэрэгэ илдъит сурук 3:15*).

Биир Айыы Тойон, биир итэбэл, биир сүрэхтэнни (*Ефес христианнарыгар илдъит сурук 4:5*).



Иоанн Богослов Арыллыыта

Ау биңиги олорор сирбит өрүү баар буолуу суюңа. Тиңэх кэмнэ туюх буолуохтааңын туһунан Библияյа элбэхтик этиллэр гынан баран, ол туһунан ордук сиңилии Библия тиңэх кинигэтигэр – Иоанн Богослов Арыллытыгыгар – кэпсэнэр.

Иоанн Иисус Христос уон икки апостолыттан биирдэстэрэ этэ. Номохxo этиллэринэн, Иоантан ураты апостоллар бары итэбэллэрин иһин мунгу көрөн өлбүттэрэ. Ол эрээри Иоанн эмиэ Христос туһугар эрэйдэммитэ: кинини Греция Патмос диэн арытыгыгар көскө ыыппыттара. Онно киниэхэ Айыы Тойон көстөн: «Мин Альфабын уонна Омегабын, Бастакыбын уонна Тиңэхпин; тугу көрөргүн барытын кинигэбэ сурыйан церковтарга ыыт», – диэн соруйбута (*Арыллыы 1:10-11*).

Арыллыы Кинигэтигэр тиңэх кэм туһунан төлкөлөөһүн араас символ көмөтүнэн бэриллэр: сэттэ церковка сурук, сэттэ бэчээт, аттаах түөрт киһи, сэттэ үрэр турба, Танара уора-кылына муунныуллубут сэттэ иһитэ, Армагеддон, олох кинигэтэ, кыыл сыйппарата 666, Вавилон – улуу содур дъяхтар, сэттэ бастаах, уон муостаах кыыл, уон ыраахтааңы, тыңыынча сыллаах саарыстыба, Санга Иерусалим, күндү таастар, олох аал луук маха...

Арыллыы Кинигэтэ бэрт элбэх таайыллыбат кистэлэнгнээх. Ол эрээри биир суол олус дъэнкэтик этиллэр: Айыы Тойон Иисус Христос сиргэ иккинин эргиллэн кэлэн, аан дойдуну дъүүлүөхтээх. Кини Иkkис кэлиитин бастакы христианнаар күүтэллэрэ, биңиги эмиэ күүтэббит.

Аны сэттэ церковтан биирдэстэригэр суруллубут суругу ааңыа-бынг. Бу сэттэ церковь «Арыллыы» суруллар кэмигэр бааллара эрээри, кинилэргэ анаммыт суруктар кэлэр кэм Церковыгыгар (Танара Дыиэтигэр) эмиэ туһуламмыттар. Баңар, бу сурук ханнык эрэ тыллара эн биңиккигэ бынааччы сыйыннаах буолуохтарын эмиэ сөп.



«Бу кэлэн, аангытын тонгсуйа турабын...»

Aрыллыы Кинигэтигэр Иоанн Богослов сурыйар: Эрэллээх, дынг кырдыктаах Туоху, Тангара тугу айбытын барытын төрдө-төрүөтэ Аминь маннык этэр: «Эн бары дъайыгын билэбин; эн тымныта да, итиитэ да суюххун. Оо, арай тымныы дуу, итии дуу эбитинг буоллар! Ону баара сылааскын эрэ, итиитэ да, тымныта да суюххун, онон Мин эйигин уоспуттан төлө ынан танаарыам. „Баайбын, дэлэйдик олоробун, аны туюхпунан да тутайбаппын“ дэнэйин даацаны, дынгэр, дьоло суюххун, мунгааххын, дъаданыгын, хараца суюххун, сыгынньяххын билбэкин. Онон байар тууугар Миигиттэн уокка ыраастаммыт кынхыл көмүхү, уонна тангар, сыгынньях сылдьарын көстөн саакка-суукка киирбэтиг туюугар, мянган тангааны атылаарагар, көрөр туюугар хараххын мааынан сотторгор сүбэлиибин. Мин таптыыр дьоммун, итэбэстэрийн көрдөрөн турал дъарыйабын, онон дъаныардаах буол, аныыгын билин. Бу кэлэн, аангытын тонгсуйа турабын: ким Мин сангабын истэн аанын аспыкка дьиэтигэр киирэммин, киэхээнгиги ахылыг гар олорсум, кини эмиэ Миигиннийн олорсую.

Кыайылаацы Бэйэбин кытта бүрүстүөлбэр олордуум; Мин кыайан-хотон Ажабын кытта, Ажам бүрүстүөлүгээр олорбутум курдук, кыайылаах эмиэ Миигиннийн бииргэ олорсую. Тыын сэттэ церковка тугу этэрин истэр кулгаахтаах ихиттэбээ буолуохтун».

АРЫЛЛЫЫ 3:14-22



Санга халлаан уонна санга сир

W

оанн Арыллытын бүтэхик хас да сирэйэ тиһэх дүүлү, санга халлааны уонна санга сири ойуулааһынгна анаммыт.

Онтон мин сүдү бэйэлээх үрүн бүрүстүөлү уонна ол бүрүстүөлгэ Олорооччууну көрбүтүм: сир-халлаан Кини ньуурттан қуотан, аны хаан да эргийбэттий симэлийэ сүппүтэ. Көрбүтүм, өлбүттэр – улуу да, қыра да барыта – Тангара иннигэр туралла-ра, иннилэригэр кинигэлэр нэлэччи арыллыбыттар этэ. Өссө биир кинигэнни, олох кинигэтин, арыйбыттара, онон өлбүттэр кинигэлэргэ хайдах суруллубутунан, тугу онгорбуттарынан көрөн дүүллэммиттэрэ. Муора бэйэтин түгэжиттэн өлбүттэрин таһаарбыта, өлүү уонна аад эмиэ өлбүттэрин биэрбittэрэ, хас биирдии киhi тугу онгорбутунан дүүллэммитэ.

Онтон мин санга халлааны, санга сири көрбүтүм. Урукку сир-халлаан симэлийэ сүппүтэ, муора эмиэ аны суюжа. Мин, Иоанн, Сибэтий Куораты – сүктэр қыыс аналлааџар симэммитин курдук, бары силигэ ситэн мэнгэ халлаантан, Тангараттан түһэн иһэр санга Иерусалимы – көрбүтүм. Онтон халлаантан сүнкэн улахан санга дуораныйарын истибитим: «Көр бу, скиния – Тангара олою аны киhi аймааы қытта бииргэ буолуоја. Кини дьону қытта бииргэ олоруоја, кинилэр эмиэ аны Тангара норуота буолуохтара. Кини Бэйэтинэн дьону қытта сылдъян, кинилэр Тангара-лара буолуоја. Тангара кинилэр харахтарын уутун хас биирдии таммааын сотуоја, өлүү-сүтүү диец аны суюх буолуоја; энэлгэн, ытабыл-сонгобул, ыарыы эмиэ сүтүөбэ. Урукку барыта ааста». Бүрүстүөлгэ Олорооччу: «Көр бу, барыта санганы айабын», – дие-битэ. Онтон миэхэ эспитэ: «Сурун, бу дынг կырдыктаах, эрэбил тыл». Кини миэхэ өссө манныгы эспитэ: «Барыта туолла! Мин Альфабын уонна Омегабын, Төрүппүн уонна Бүтэр Үнукпун. Утаппыкка өлбөт мэнэ уутун дүүктэтиттэн босхо иһэрдиэм; қыайааччы итини барытын ылыя, Мин кини Тангаратада буо-луом, кини Мин уолум буолуо. Оттон куттамсахтар, итэбэлэ суюхтар, сидынгнэр, өлөрүөхсүттэр, содурдар, абынан-хомунү-нуунан дьарыгырааччылар, эмэгэkkэ сүтүрүйээччилэр уонна бары сымыйааччылар аналлара – сиэрэлээх уот байжалга түһүү. Ити иккинин, бүтэхиктээхтик өлүү буолар».

Тангара килбиэннээх сырдыга сыйдаайар буолан, куорат күнг-нэ да, ыйга да наадыйбат: куорат сыйдаайар сырдыга – Агнец. Туух эмэ кирдээх, ким эмэ сидынг, албыны-көлдүнү тутус-пут – онно кирии суюја, арай Агнецка баар олох кинигэтигэр суруллубут дьон эрэ кирииехтэрэ.

АРЫЛЛЫЫ 20:11-13; 21:1-8, 23, 27





Библия тиһәх сирәйә



тык Суруюуну, Библияны, Тангара Уола Иисус Христос Иккис кәлиитин туһунан төлкөлөөһүн түмүктүүр. Иоанн Богослов Арыллыштын түмүк чааһын – Библия тиһәх сирәйин – ааџыаңын:

Итиэннэ аанъял миэхэ эппитэ: «Бу кинигэ билингнини да, кэнэбәһи да төлкөлүүр тылын хам бәчээттээн кәбинимэ. Болдьохтоо кэм чугаһата. Аныылаах өссө да аныыны онгоро түстүн, кирдээх өссө киртийдин, кырдыксыт кырдыгы онгоро түстүн, сибетиий өссө ырааһырдын. Мин сотору кәлиэм, хас биирдиигэ тугу онгорбутунан көрөн биэрэрдии, төлөбүрбүн илдъэ кәлиэм.

Мин Альфа уонна Омега, Төрүт уонна Бүтәр Унук, Бастакы итиэннэ Тиһәх буолабын. Кини кәриэстэрин тутунаачылар алгыстаахтар. Кинилэр олох аал маһыттан амсайар бырааптаахтар, куорат аанынан киирэр кыахтаахтар. Оттон ыттар, абынан-хомунуунан дъарыгырааччылар, содурдар, өлөрүөхсүттэр, эмэгэккэ сүгүрүйээччилэр уонна сымыйаны таптааччылар, сымыйаны онгорооччулар – олор бары куорат тас өттүгэр хаалыаҳтара.

Мин Иисус бу туһунан эниэхэ сэттэ церковка туоһулаттара аанъялбын ыыттым. Мин Давид силигинэбин, сарсыардаангы сырдык сулуспун.

Тыын уонна Сүктэр Кыыс иккиэн: «Кэл!» – диэн ыңыраллар. Истибит эрэ барыта: «Кэл!» – диэн ыңырыаҳтын. Утаппыт кәлиехтин, иниэн баҗарар кэлэн, өлбөт мэнэ уутун босходылаахтын».

Мин бу билингнини да, кэнэбәһи да төлкөлүүр кинигэ тылын истээччини сэрэтебин: ким эрэ бу тылга тугу эмэ эптэйинэ, Тангара ол кинини бу кинигэбәэ этиллибит иэдээнгэ тиксэриэбәэ. Оттон ким эмэ бу кинигэ билингнини да, кэнэбәһи да төлкөлүүр тылыттан тугу эмэ көбүрэттэйинэ, Тангара кинини бу кинигэбәэ этиллибит олох кинигэтигэр суруллар, сибетиий куоракка киирэр аналыттан матарыаңа. Бу маны Кәрәһиттээччи этэр: «Дынг чахчы Мин сотору кәлиэм! Аминь».

Оо, кэл, Айыы Тойон Иисус! Айыы Тойоммут Иисус Христос илгэлээх үтүөтэ энигини барыгытын кытта энээрдэхиэхтин. Аминь.

АРЫЛЛЫЫ 22:10-21

Καὶ λέγει μοι, Μή σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ὁ καιρὸς γάρ ἐγγύς ἔστιν. ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυτανθήτω ἔτι καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ὄγιος ἀγιασθήτω ἔτι.

Ίδου ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ' ἐμοῦ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔστιν αὐτοῦ. ἐγὼ τὸ "Αλφα καὶ τὸ Ω, ὁ πρώτος καὶ ὁ ἕσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.

Μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἡ ἔξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φάρμακοι καὶ οἱ πόροι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπειμα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ἡ ρίζα καὶ τὸ γένος Δαυΐδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπτός ὁ πρωΐνος.

Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νῦμφῃ λέγουσιν, "Ἐρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, "Ἐρχου. καὶ ὁ διψῶν ἔρχέσθω, ὁ θέλων λαβέτω ὑδωρ ζωῆς δωρεάν.

Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἔάν τις ἐπιθῇ ἐπ' αὐτά, ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ' αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ,


καὶ ἔάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ὄγιας τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ἔρχου κύριε Ἰησοῦ.

Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων.


Географический хаарталар уонна Библия сирин-уотун көстүүтэ







Иисус Христос кэминээби Иерусалим





Гипотеона хоҷоҳото

Кедроу хоҷото

Horace Knowles © The British & Foreign Bible Society 1954, 1967, 1972





Апостол Павел миссионердырыр бастакы айана



© UBS, 1994

Апостол Павел миссионердырыр иккис айана



Апостол Павел миссионердырыр Үйс айана




© UBS, 1994

Апостол Павел миссионердырыр төрдүс айана (Римнэ айан)





ИЕРУСАЛИМ. ЕЛЕОН ХАЙАТЫТТАН КӨСТҮҮТЭ (илинтэн)
Соломон храма турбут сирэ. Билигин манна Омар мечетэ туарар.



ИЕРУСАЛИМ УОННА ЕЛЕОН ХАЙАТА (арбааттан көстүү)
*Иисус Иерусалимга чугааан баран, куораты көрөн айынан
ытаабыта (Лк 19:41).*



СИНАЙ ХАЙАТА

Айыы Тойон Синай хайатын чыпчаалыгар түспүтэ уонна Моисей онно ыңырыбыта, онон Моисей ол чыпчаалга тахсыбыта (Tax 19:20).



ТУУСТААХ (ӨЛБҮТ) МУОРА

Кинилэр бары Сиддим хочотугар, билигин Туустаах муора баар сиригээр түмсүүбүттэрэ (Айыл 14:3).



ФАВОР ХАЙАТА

*Хотуну-соңурууну Эн айбытын; Фавордааҳ Ермон Эн ааккыттан
үөрэллэр (Пс 88:13).*



НАЗАРЕТ

*Оттон алтыс ыйыгар Тангара даанъалын Гавриилы Галилея Назарет диэн
куоратыгар Давид удьуора Иосиф кәргэн ылар кәпсәтииләэх Кызылыгар
ыйнпыта; Кызыс аата Мария диэн этэ (Лк 1:26-27).*



ВИФЛЕЕМ

«Эн, Вифлеем, Иуда сирэ, Иудея атын куораттарыттан түгүнан да иттээбээтинг: Мин норуоппун, Израилы, бывыныр-харыстырыр Сирдьит Эйигиттэн үөскээн тахсыаðа» (Мф 2:6).




ИОРДАН

Ол саðана Иисус Галилеяттан Иорданга кэлбитэ. Кини Иоангна сурэхтэнэ тийийбитигэр... (Мф 3:13).



КАПЕРНАУМ

Назареты хаалларан, Кини Завулон уонна Неффалим сиригэр, муора кытылыгар турар Капернаумнა тиийэн олохсуйбута (Мф 4:13).



ГАЛИЛЕЯ КАНАТА

*Үүгүй күнүгээр Галилея Канатыгар уруу буолбута,
онно Иисус Ийэтэ сыйдыбыта (Ин 2:1).*



ИУДЕЯТТАН САМАРИЯДА ТИЭРДЭР СУОЛ
Иисус... Иудеяттан араðан, Галилеяда хат төннүбүтэ.
Барар суола Самариянан ааһара (Ин 4:3-4).



ГЕННИСАРЕТ КҮӨЛЭ (ГАЛИЛЕЯ МУОРАТА)
*Бишрэд эүтүмэн үгүс дьон Танара тылын истээри Кинини ыга анъян
үтүүрүсүүттэригэр Иисус Геннисарет күөлүн кытылыгар туранд... (Лк 5:1).*



ВИФАНИЯ

Паасха буолуо алта күн иннинэ Иисус Вифанияյда тиийбитэ, онно Кини өлүүттээн тилиннэрбит киһитэ Лазарь баара (*Ин 12:1*).



РИМ КОЛИЗЕЙА

БАСТАКЫ ХРИСТИАННARTАН УГУСТЭРИН СОРДООН-МУНГНААН ӨЛӨРБҮТ СИРДЭРЭ
Онтон мин... *Иисуhy уонна Танара тылын туоhулаабыттарын инин моонньоох
бастара быыллыйбыт дьон дуунhаларын көрбүтүм* (*Арыл 20:4*).